ག
ར་ཨང་། ༥ འདོན་ཨང་། ༧༧ རྒྱལ་ཁྱབ།

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་རྒྱུ་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུ་རོལ།

སྒྲུབས་བཅུ་བདུན་པ།

ཆོས་དུས་གསུམ་པ།

གྲོས་ཆོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

བོད་རྒྱལ་གོ་ ༢༧༩༤ བྱི་ལོ་ ༢ ཆེས་ ༢༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ བྱི་ ༩ ཆེས་ ༢༡

རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་།

རྒྱལ་སྤྱི་པ།

བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།

བློ་བཟང་མཚོ་མོ།

ཕུན་ཚོགས་འབྱོར་རྒྱས།

ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

ཡོན་ཏན་དབང་ཕྱུག

བྱམས་པ་བློ་བཟང་།

རྡ་མཁྱེན་མཚོ།

བྱམས་པ་ཆོས་འཇོམས།

ཀོ་ལུ་ཏར་འགོད་འཛུག་པ།

བློ་བཟང་མཚོ་མོ།

ཕུན་ཚོགས་འབྱོར་རྒྱས།

ཚོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

Tibetan Parliament-in-Exile,
Central Tibetan Administration,
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala-176215, H.P. INDIA
Ph. :+91 1892 222481
Fax : +91 1892 224593

Web:
www.chithu.org
www.tibetanparliament.org

དཀར་ཆག

ཨང་།	གནད་དོན།	ཤོག་གངས།
	ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ།	
༡	མཁ་ཐུང་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྤྲོན་རྩོས་ཐོག་བཀྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས།	༡´´´༢༢
༢	སྒྲུབ་ཆའི་གྲོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ།	༢༣´´´༢༥
༣	མཁ་ཐུང་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྤྲོན་རྩོས་ཐོག་བཀྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས།	༢༦´´´༣༢
	ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།	
༤	མཁ་ཐུང་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྤྲོན་རྩོས་ཐོག་བཀྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས།	༣༣´´´༦༣
	ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ།	
༥	མཁ་ཐུང་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྤྲོན་རྩོས་ཐོག་བཀྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས།	༦༤´´´༤༥
	ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་གོ།	
༦	ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན། བརྗོད་པ་དང་གོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ཀ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། ཁ	༤༦´´´༡༢༦

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ། ཆུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྤྲོན་རྩིས་ཐོག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོན་རྩིས་ཐོག་ཡིན། ཕྱི་འཐུས་དགོན་མཆོག་ཡང་འཛིལ་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་དགོན་མཆོག་ཡང་འཛིལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོན་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ཞང་ ༤ པ་ཡིན། ཆེབས་བསྐྱར་འགྲོ་གྲོན། ༷སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱད་སིར་ཆེབས་བསྐྱར་བསྐྱང་རྒྱའི་ཐོག་རེད་འདུག ཏེ་སྤྱའི་རྩིས་ལོའི་ནང་ཁྱད་སྟོང་ ༧༠༠ བཞག་འདུག ཏེ་རིང་རྩིས་འགོ་དེ་སྟོང་པ་རེད་འདུག ཏེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཏྲེན་འབྲེལ་འཛུག་གྲབས་འཕྲ་ཞིག ཁ་སང་བོད་ཚེས་ ༧༥ ལ་༷སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་དུས་༷སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ད་ལྟ་ཟུས་མོ་དེ་ཏོག་ཙམ་སྟུང་གི་འདུག་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་གཅར་ཕེབས་དགོས་ནའང་འཁར་རྒྱུག་བཙུགས་ནས་ཕེབས་དགོས་ནའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཏྲེན་འབྲེལ་འཛུག་འགྲོ་ཡི་རེད། དེར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྟར་ཆ་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཟླ་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཟླ་བཀའ་བློན་ཏོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀྲར་ཧོས་ཕྱི་འཐུས་མ་ཐུས་མཆོག་ནས་རྩིས་འགོ་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཚར་ཕེབས་སོང་། མ་འོངས་པར་༷སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕེབས་རྒྱའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱའི་ལམ་ཞིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདིར་མེད་ནའང། གང་ལྟར་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཆེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེབས་བསྐྱར་གྱི་དངུལ་འཛིག་མི་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་ཡོད། འདས་པའི་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་༷སྐྱ་མདུན་མཇལ་ཁ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་༷རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག

བཀའ་གནང་གི་འདུག ཆུ་གར་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་དགོས་ཆུ་མ་གཏོགས། ཕྱི་ཆུལ་ལ་ཕེབས་ཆུ་དང་དེ་ཚོའི་དགོངས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁག་མང་ཆེའི་ནང་དུ་འདི་བཞག་པ་རེད་ཞུ་ཆུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

འགྲིག་གི་འདུག ཕྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་ད་སི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྡོན་ཅེས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཅིས་འགོ་ཞང་ ༤ པ་དེ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་ཆུ་བ། ཆུ་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སྤྱོང་བརར་ཞེས་གསུངས་འདུག གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོ་ཆུ་རིགས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སྤྱོང་བརར་སྤྲད་ཆུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཆུ་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཉམ་དུ་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྤྱོང་བརར་སྤྲད་ཆུ་རེད་དམ། དེ་གང་འདྲ་རེད་བཀའ་འདི་ཞུ་ཆུའི་འདོད་པ་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

འདི་ད་ལོའི་སྟོན་ཅིས་ནང་ལ་འཕྲང་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་མཆོག གསུང་ཆུ་ཡོད་དམ།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཅིས་འགོ་གང་རེད། **ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།** ཅིས་འགོ་ཞང་ ༤ པ། ཆུ་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སྤྱོང་བརར། ཅིས་འགོའི་ནང་དུ་འཁོད་མི་འདུག དེར་འགྲེལ་བཤད་གནང་ཆུ་ཡོད་ན་གསུངས་རོགས། ། དགོངས་དག་དེ་ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། **ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།** ཅིས་འགོ་ཞང་ ༤ བར་གཟིགས་རོགས་གནང། ཏྲི་བ་དེ་དགོས་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུগས་རོགས་གནང། ། །

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྒྱས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་ཟེར་བ་དེ་ད་ལོ་བཞག་མི་འདུག ན་ཞིང་གཞེས་ཞིང་ཡང་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལོ་བཞག་མེད་པ་སོང་ཙང་སྒུ་ལ་འབྲལ་ཕྱི་ཡིན་མིན་དེ། འདིའི་ནང་དུ་འཁོད་དགོས་མ་རེད་ཞུ་ཕྱི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན་ཐུང་བཅོས་བྱེད་བསོད་ནམས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན་ཐུང་བཅོས་བྱེད་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོང་དུ་འདི་ཏི་བ་དང་འབྲེལ་ནས་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཟེར་ན་དམིགས་བསལ་ནང་དུ་མེད་པ་དེ་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ལྟ་དགོས་རེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་སོང་། དེ་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་ཐང་དང་། སྤྱི་བཏང་ད་ལོ་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནའང་རེད། ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཚོ་ཅ་ཙང་ཁྱང་དུ་ཕྱིན་འདུག དེ་བཞིན་ཟུར་བཀོལ་ནང་གི་རེ་ཟེར་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། "དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཏི་ལ་བསླུགས་དང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མ་ཐུད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏོང་ཐབས།" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ནང་དུ་འདང་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་སྤྱི་འཐུས་གསར་བ་དེ་ཚོས་ཁྲེད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་མི་ལྟ་རེད་གསུངས་སོང་། དམ་ཤ་འཇུ་ཞིག་ཆ་སོང་། ང་ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསྡད་སྲོང་། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་དུ་བསྡད་སྲོང་། ཅིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༧ ནང་དུ་ཅིས་འགོ་གཉིས་ཀ་ཡོད་རེད། དམིགས་བསལ་ནང་ལའང་ཡོད་རེད། རྒྱུན་གྲོན་ནང་ལའང་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་ནང་དུ་མེད་པ་དེ་རྒྱུན་གྲོན་ནང་དུ་ཡོད་དགོས་རེད། དེར་ལྟ་དགོས་རེད་མདོག་མདོག་འདྲ་བར་ཤད་སོང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་དེ་ཚོས་ང་ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་བའི་བཟོ་འདྲ་བྱེད་ཡོང་གི་འདུག ངས་ཤ་ཆ་སོང་། འདི་གཉིས་ཀར་ཅིས་འགོ་མ་འདྲ་བ་རེད། ཅིས་ལོ་ ༢༠༢༧་་་༢༠༢༨ ནང་དུ་ཅིས་འགོ་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའང་ཅིས་འགོ་དེ་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ཅིས་འགོ་དེ་ཕར་བསྡུས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། དམིགས་བསལ་ནང་མེད་ན། ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་ན། ཟུར་བཀོལ་ནང་བལྟས་མི་འདུག་མདོག་མདོག ལྟ་དགོས་རེད་མདོག་མདོག ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རེད་མདོག་མདོག ལྟ་ཡི་ཡོད། འདི་ཚོ་ལག་བསྟར་བྱས་ཐྱོང། ཆ་ཚང་བཟོས་ཐྱོང། ཡིན་ནའང། འདི་གཉིས་ཀྱི་ཅིས་འགོ་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཏི་བ་གཏོང་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅིས་འགོ་དེ་གཅིག་པ་ཡིན་ན་མིང་གཅིག་པ་འབྲི་དགོས་རེད། ཝོ་དེ་ཞེ་བཞིན་ཡོད། དེ་དུས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་འདྲ་ཡོད་ན་སྒུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་ཏི་བ་འདི་ཕྱི་ཡིན་ཞུ་ཕྱི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱེས་འགོ་དེ་ལོ་སྟང་ཆགས་འཁྱེར་བསྡད་རྒྱ་ཞིག་རེད། ཁྱེས་འགོ་ནང་དུ་ཁ་ལྡོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལོངས་ནང་དུ་སྟོན་ཁྱེས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱེས་འགོ་དེ་ཆུ་མཐུད་ནས་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལོར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། འདི་སྟོན་མ་ནས་འགྲོ་སྟངས་དེ་གཅང་རེད་མ་གཏོགས། དེ་རིང་གསར་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་གཡན་ལན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་ལན་ཞུས་མེད། དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཆོས་ཐུགས་དོགས་ཙ་བ་ཉིད་ནས་གནང་མི་དགོས། ང་ཆོས་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁྱེར་ཀྱི་ཡིན། འདི་ལས་གཞི་ཡི་ངོ་བོ་ཐོག་ཡོད་རྩང་མེད་རྩང་། འདི་གོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤེག་ཡིན་དུས་དེའི་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་དེ་ཆ་ཚང་འཁྱེར་རྒྱ་ཡིན།

ད་གཡན་ཟུར་བཀོལ་ལ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་དེ་གা་རེ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲི་བ་འདི་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་རམ་མ་ལར་གཏན་ཞུ་བྱ་རྒྱ་དེ་ཡང་མི་འདུག རྒྱ་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱ་དེ་ཡང་མི་འདུག་གསུང་དུས། དེ་དག་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་ཞུས་པ་རེད། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་དེ་དམིགས་བསལ་ནང་ལ་མེད་པ་དེ་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དེ་ནས་སྲུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྟོན་ཁྱེས་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་ཏིན་སྐོར་ ༡༧᐀,᠓᠕᠓ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཆོད་དཔག་འཚར་ཁྱེས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་ཏྲང་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལཱཀས། སྲུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟླུར་བཀོལ་སྟོན་ཁྱེས་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྐོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལཱཀས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཐུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟླུར་བཀོལ་བསྟོམས་ཏིན་སྐོར་ ༡᠐,᠐᠕᠑,᠓᠑᠓ དེར་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

༢᠐᠓᠓།᠓།᠓᠑ ཐུན་གཉིས། ཨང་། ༡᠕᠐

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཐུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟླུར་བཀོལ་སྟོན་ཁྱེས་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་ཏིན་སྐོར་ ༡᠐,᠐᠕᠑,᠓᠑᠓། སྤྱི་འཐུས་རྗོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལཱཀས།

སྤྱི་འཐུས་རྗོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལཱཀས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཟླུར་བཀོལ་སྟོན་ཁྱེས་ཐོག་ལ་ཡིན། ཁྱེས་འགོ་ཨང་ ༡᠐᠐ ཉ། བོད་གནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐྱེན་ཐོ་བཟོ་སྒྲིག་ལས་འཚར། དེར་སྟོན་མ་སྲུད་སྐོར་ ༥,༥᠐᠐ འདུག ད་ལན་མི་འདུག སྲུད་སི་ཡིན་ན་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་དང་ལན་མེད་དགོས་དོན་གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེ། རྒྱས་འགོ་རང་འཛིན་ཀྱི་ ཅ། ཇི་ན་ཨ་གླེང་སྟེགས། (Geneva Forum) དེར་དེ་སྤ་བྱང་སོང་གི་དངོས་ཡོད་དེར་སྲུང་སྐོར་ ༡༠༣,༤༥༨ ཕྱིན་འདུག་ དང་ལན་ཚོད་དཔག་སོང་འཆར་དེར་སྲུང་སྐོར་ ༢༥,༠༠༠ བཞག་འདུག་ དེའང་ཏོག་ཙམ་ཁྱང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་གོང་དུ་དཔལ་ལྷན་བྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཕྱི་རབཏང་ལས་བྱེད་ཁྱང་དུ་འགྲོ་དུས། གང་ལྷར་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་སྟེ་ཚན་ཆེན་པོ་ཞེ་དགུ་ཅིག་རེད། ལས་གཞི་དེ་དག་ལ་ཏོག་ཙམ་སྒྲུ་ལས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མེད་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་དེ་བཞིན་ནོ་རེད། དེ་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཐོག་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བལ་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་། དཔལ་སྟོན་ཐོ་མེད་པ་དེ་གང་རེ་ཡིན་ན། དེ་སྤ་སྟོན་ཐོ་གཅིག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྷན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྷན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་ཇི་ནི་ཨ་གླེང་སྟེགས་དེར། འགྲོ་སོང་གི་ཐོག་ནས་འཕར་ཆགས་སྟ་ཚོགས་ཡོད་གི་ཡོད་རེད། སྟ་ཚོགས་ཡོད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དེ་འང་ཚོགས་འདུ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་། གནས་སྟངས་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཡོད་གི་ཡོད་རེད། འདས་པའི་ལོ་ ༢ ནང་ (Geneva Forum) དེ་ཡང་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་པ་མ་གཏོགས། ན་ཞིང་ཚོགས་པ་དེ་ལོ་གཉིས་རྗེས་སུ་ནད་ཡམས་ཏོག་ཙམ་འཛམ་པར་སོང་ཙང་མི་དངོས་སུ་འཛོམས་ཐུབ་པ་རེད་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་དཏུལ་གྱི་ཡོད་ཁུངས་དེ་ད་ལྟ་གང་གཏན་ཁེལ་བ་དེ་ཡོད་ཁུངས་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་འགྲོ་སོང་དེ་ཙམ་ཕྱིན་པའང་ཡོད་ཕྱིད་པ་རེད། ཡང་དེ་ལས་མང་བ་ཕྱིན་པའང་ཡོད་ཕྱིད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དེར་བཀའ་འཕྲོལ་ཞུ་རྒྱའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཡོད་པ་གཞིར་བ་ཟུང་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོགས་འདུ་འདི་ལྟ་བུ་འཚོགས་པར། ཆོགས་ཁང་གླ་རྒྱ་རྒྱང་པའང་ལོ་གཏེག་སྟོན་ནས་ཆོགས་ཁང་གླས་ན་མ་གཏོགས། ཁང་པ་མ་རུག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་སྟོད་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དེར་བསྒྲུར་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཀྱང་འདུག (Geneva Forum) དེ་ལོ་ལྟར་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག ཐོག་མར་འདི་འཚོགས་རྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི་འི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལོ་གཉིས་གསུམ་གྱི་མཚམས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལོ་གཉིས་གསུམ་གྱི་མཚམས་ནས་ དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཨེན་ཇེའི་ཚོ་གཅིག་ལེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན་ན་ (Periodic Review) ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་གི་ཡོད་རེད། དེ་མ་ཡིན་བའི་སྟོན་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་གཏོན་ཤུགས་སྦྱང་རྒྱའི་ཐོག་ཀ་རེ་བ་ཏུ་རྒྱ་འདུག་ཟེར་ནས། ཇི་ན་ཨ་གླེང་སྟེགས་འཚོགས་རྒྱའི་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་བར་སོང་ཙང་ལོ་སྟར་ཆགས་འཚོགས་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དེར་འགྲོ་སོང་ཡང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། དེ་དང་བསྟུན་ནས་གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ཏོག་ཙམ་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། ཀུས་པ་ལྟན་པ་བཟོ་རྒྱུ་བས་ཞིག་བྱས་ནས། ཁ་སང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་སྒྲིས་སུ་འང་གོ་བསྟུར་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་བསྒྲུར་གོ་བསྟུར་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་འགྲོ་རྒྱ་དང་།

དེའི་ངོ་བོ་དང་སྒྲོམ་གཞི་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་བཅོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུས་བཞག་པ་རེད། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་བསྡད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རེད།

རྩ་བའི་ཚ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་དམིགས་བསལ་ཐོག་ནས་བསྟོས་བཞག་ཡོད་རེད། དམིགས་བསལ་དུས་ཡུན་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢᠐ ལ་ཚར་བ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཀྱང་བསྟུར་བསྟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། ད་གཟོན་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་དེ་གা་རང་ཡང་བསྟུར་བསྟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་བསྟོ་གཞག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྟོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོའི་དབར་གོ་བརྡ་གང་འདྲ་ཞིག་མ་འཛིན་པ་ཡིན་ནའང་། དེས་སྟབས་འགྲིག་མ་སོང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ལས་བྱེད་བསྟོ་ཡི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེའི་སྐོར་ལའང་མོལ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྲུད་སི་དོན་གཙོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་མིག་གཅིག་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེར་ས་མིག་གཞིར་བཟུང་བསྟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་འདྲ་པོ་གང་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག་ དེ་གཅིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ས་མིག་མེད་པ་དེར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་དེ་གা་རང་རེད། དེ་ནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མ་འགྲོ་བར་དོན་གཙོད་ལས་ཁུངས་དང་། ཕྱི་ཟླ་ལས་ཁུངས་མཉམ་རྩེ། བཀའ་ཁག་བཅས་ཚང་མས་མཉམ་རྩེ་བྱས་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་འགྲོ་བ་ཞིག་ཏུ་ཐུག་ཡིན། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་གྲོས་ཆོགས་ནང་དུ་སྟྲན་སེང་གནང་པ་ཡིན་ན། དེར་རྒྱ་མཚན་གা་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐབས་དེ་དུས་སྟྲན་སེང་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཅིས་འགོ་ཨང་ ༡᠐ ནང་གསེས་ཉ་བའི་སྟྲན་ཐོའི་སྐོར་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕེབས་མ་སོང་། ད་ལན་སྟྲན་ཐོ་གདོན་རྒྱུ་མིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།

དེ་ནས་བཀའ་ལན་འཕྲོས་ནས་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་ན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། པ་གིར་ལས་བྱེད་ཀུང་། དེ་སྔ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིན་པས་ཐུག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་ངས་ཏ་གོ་ཡི་ཡོད། སྐབས་རེ་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་བྱེད་ཕྱང་དུ་འགྲོ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལྟ་མ་རག་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ཟག་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་ལས་བྱེད་བྱང་མ་སོང་ཟེར་རྒྱ་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནས་བསྟོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་མེད་པ་ཡིན་ན། མེད་པ་རང་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དགོས་མཁོ་ཞིག་ངས་མཐོང་སྟོད་ཀྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པའི་ཐག་གཅོད་རེད། གང་ལྟར་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟའི་ཚར་སྲུད་སི་དོན་གཙོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཇི་ནི་ལྟ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རང་ལ་དམིགས་པའི་ལས་བྱེད་གা་ཚོད་ཡོད་རེད།

དེ་གা་ནང་བཞིན་སྟྲན་ཐོ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རོགས།

ཆོག་གི་ཁ་ལན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོག་གི་ཁ་ལན་ སྟན་ཐོ་བཟོ་རྒྱ་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྗེ་ནི་ཨ་ནས་བཟོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ མཐོང་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཕྱི་ཏྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ནའང་ཆོག་རྒྱ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་པར་སོང་ཙང་ཕྱི་ཏྲེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོ་རྒྱ་དང་།

དེ་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དེའི་མིང་འདོན་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཆོགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་གཅིག་དང་། དེའི་རོགས་པ་ཁྱེས་པ་དེས་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་ཐུག་ལས་གནང་བསྟད་ཡོད་མ་གཏོགས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཆོགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོག་གི་ཁ་ལན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཐུང་སི་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཁྱེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༡༩,༩༦༡,㇔㇑㇑ དེ་སྒྲུ་མོས་ཐོག་ནས་ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྒྲུ་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཆོད་དཔག་འཚར་ཁྱེས་ཆོག་ཆུང་གི་ཆོག་བདུད་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལག་ས། ཨིན་ལེན་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྒྲུ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལག་ས།

དབལ་ལྡན་ཆོག་གི་ཁ་ལན་ ཨིན་ལེན་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༢,༥༦,㇕㇐㇑ སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོག་གི་ཁ་ལན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲུ་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ས།

སྒྲུ་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོག་གི་ཁ་ལན་ ཨིན་ལེན་དོན་ཁང་གི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྲོས། ཨིན་ལེན་དོན་ཁང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཏེ་མ་ཏེ་བཞིན་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་དེ་ཡང་ཨིན་ཏེ་ལྷང་པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཨིན་ལེན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་གཅོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་རེད།

འདིའི་ནང་དུ་གསལ་བའི་ཁང་གླ་དེ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་གླ་རེད་དམ། འདིའི་ནང་དུ་ལས་བྱེད་ཚོའི་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཁང་གླ་ཡང་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཏེ་བ་གཅིག་དེ་ཡིན།
དེ་བཞིན་ཞིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཞིན་ཏིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཁྱིམས་འཚར་དང་གྲོས་འཚར་འཛིག་ཐུབ་པར། དེ་རིང་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བྱེད་གསུམ་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡིན། དེའི་རྒྱབ་ལྷོར་ཨང་དང་པོའི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད། ལས་བྱེད་གསུམ་ཡོད་པའི་མཚན་བྱང་དང་བཅས་པ་ཟུར་འཛིན་ཨང་དང་པོའི་ནང་དུ་ཡོད་ཞུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཁང་གླ་དེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་གླ་རང་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཁང་གླ་དེ་གསོལ་ཕོགས་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཁང་གླ་དེ་རྒྱུན་གྲོན་ཀྱི་ཁང་གླའི་ནང་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད།
འདས་པའི་ཝོ་ ༣ ལྷག་རིང་ཞིན་ལེན་དོན་གཅོད་ནས་ཞིན་ཏི་གཞུང་གི་མི་དངོས་སུ་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཏ་རྒྱའི་བརྒྱད་ནས་འབྲེལ་བ་འཛིག་དགོས་པ་དེ་དག་བཞག་བསྟད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། མི་དངོས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཞུ་གཏུག་གི་ལས་ཀ་དེ་སྟོན་མ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉེ་བའི་ཚར་ཞིན་ཏི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ཞུ་རྒྱའི་ཚབ་ལ་ད་ལྟའི་ཚར་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་དུས། གནད་དོན་གཞན་བའི་ཐོག་ལག་པ་བཅང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཆགས་ས་རེད། ཡུཀ་རན་གནས་ཚུལ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞེ་འཇམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱ་ ༩།༥ བའི་ནང་དུ་རྒྱ་རམ་ས་ལ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཀྱི་སྟེ་མོ་བ་ཞར་འགྲོ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་དེ་འདུ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ཞིན་ཏི་གཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཞིན་ལེན་དོན་གཅོད་བརྒྱད་རེད། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་འདི་ནས་ཕར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་སྐུལ་ལྷག་ཞུ་ཚོག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཞིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྡོམས་ཏིན་སྐོར་ ༢,༡༥༦,ཆ༠༡ ཐྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་ཐྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཐྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཞིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱར་བཀོལ་སྡོན་ཅིས་བསྡོམས་སྟན་སྐྱོན་གནང་རོགས་གཤོད།

ཐྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཞིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱར་བཀོལ་བསྡོམས་ཏིན་སྐོར་ ཅ,༠ཆ་ཆ,ཟ༠ཀ དེར་སྡོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོག་གས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཨིན་ལེན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཐུར་བཀོལ་སྟོན་ཕྱིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༥,༠༦༨,༣༠༧ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཆོད་དཔག་འཚར་ཕྱིས་ཆོག་ཚུང་གི་ཆོག་དྲང་སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྟ་མོ་ལག་ས། ཨིན་ལེན་དོན་ཁང་གི་བོད་ཁང་ཐེབས་ཙའི་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྟ་མོ་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོག་གས་གཙོ་མཆོག ཨིན་ལེན་དོན་ཁང་གི་བོད་ཁང་ཐེབས་ཙའི་སྟོན་ཕྱིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༡,༠᐀᐀,᐀᐀᐀ དེར་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོག་གས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་སྒོོན་དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ས།

སྤྱི་འཐུས་སྒོོན་དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོག་གས་གཙོ་མཆོག ཕྱིས་འགོ་ཚང་ ᐀᐀ ཚབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། ཁ། བོད་མིའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱའི་ལས་འཆར། དེའི་ཐོག་དཏུལ་སྒོར་ཡང་ཨཱ་ཌུ་ཅེ་འདུག ལས་འཆར་དེ་གཞིས་ཆགས་གཱ་བར་སྤེལ་རྒྱ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོག་གས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོག་གས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ། ང་ཆོས་གསོལ་ཏ་མ་འཐུང་གོང་དུ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་ཆོག་གས་གཙོའི་ཐག་གཅོད་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཏེ་བ་ཏེས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་བཞུགས་ས་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཡིན་དུས། ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་ང་ཆོས་ངོ་བཞེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྤྱི་ར་བཏང་འདས་པའི་ཆོག་ས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ཀྱི་ལན་རྒྱག་སྟངས་དང་། རྣམ་དབྱོད་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལན་རྒྱག་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་པའི་གཏེང་ཆོད་ཡོང་བསྟད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་རིང་ཞོགས་པ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་པའི་ཟྭས་སྟ། ང་ལྟ་སྟོན་ལ་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ལང་གྲབས་ལང་གྲབས་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཆོས་མཐོང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ལག་པ་བརྒྱབས་ནས་འཚང་ཁ་རྒྱག་སྟོད་ཀྱི་འདུག ཨི་ཨི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་རྣམ་དབྱོད་བསྟན་ནས་ལན་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཆོས་འཚར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་དང་། རྣམ་དབྱོད་གསར་པ་ཞིག ལས་དོན་གསར་པ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་དེ་རེས་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་ལན་གཞན་དག་ཅིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། གསང་བ་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོར་འགྲོ་བའི་དོགས་པ་ཡོད་རེད་དམ། དེ་མིན་ཕྱི་ཏེའི་བཀའ་བློན་ལ་རྣམ་དབྱོད་གང་ཡོད་པ་དང་། མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་དེ་ལན་བརྒྱབ་བཅུག་ དེའི་རྟེས་སུ་གོ་སྒྲབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

གཉིས་པ་དེང་ངས་གཅེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚ་བཞག་ན་སྒྲབས་གཅིག་མ་གཏོགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་སུ་ཡིན་ནའང་བཀའ་བློན་དེ་མིང་འགོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་རིང་ནང་ཚགས་འདྲ་གོ་གི་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མིང་འགོད་དེ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ཡར་གཅིག་བལྟས། མར་གཅིག་བལྟས་ནས། ལག་པ་འཛུ་རེས་བྱས་ན་འགྲིག་གི་འདུག དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་རེད་དམ། དོ་བདག་བཀའ་བློན་སུ་ཡིན་ནའང་མིང་འགོད་བྱས་ནས། ང་ནང་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་བཞིན། ཉམས་སྲོང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཡོང་གི་རེད། འདིའི་ཐད་ལ་ཕར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན་དང་། འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་སྐྱོན་རོགས་ཟེར་ནས། དེ་འདྲའི་བཀའ་འཁོལ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ལོད་ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་ལག་པ་ཆྱོང་རེས་བྱས་ནས་ཕྱིན་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ནི་འདུག གོ་ཏོགས་ནི་འདུག ཁ་སང་ལན་སྐྱོན་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ང་ཚོས་ཚོད་ཕྱིག་གི་འདུག ཡང་དེ་ལ་འཚང་ཁ་རྒྱང་རྒྱང་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་འདི་གང་འདྲ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཐུག་བརྒྱངས་མ་སོང་། ཐུག་མ་རྒྱོང་དུས་གོ་སྒྲབས་འབྱུལ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཆ་བའི་གོང་དུ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྟེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྟྲི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་སྐྱོན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྟྲི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་སྐྱོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འགན་ཡོད་པའི་བཀའ་བློན་གྱིས་ལག་པ་བརྒྱངས་མ་སོང་དང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ལག་པ་བརྒྱངས་སོང་གི་སྒྲད་ཆ་མ་རེད། དེར་འགན་ཡོད་པའི་བཀའ་བློན་གྱིས་ལག་པ་བརྒྱངས་ནས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ངས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་སྐྱོན་རོགས་ཟེར་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ལག་པ་བརྒྱངས་མ་སོང་བས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ལ་གོ་སྒྲབས་སྟད་པ་ཡིན། འདི་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཚོགས་གཙོས་རེས་བར་བུ་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་བཞིན་ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱིས་གང་ཤེས་པ་དེ་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱིས་གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། འགན་མ་ཁྱར་བ་དེ་འཛིན་གང་ཡང་མེན། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ལན་བརྒྱབ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་འགྲེལ་བཤད་བསྟོན་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ལན་བརྒྱབ་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ལག་པ་བརྒྱངས་ནས་རང་རེད། མ་བརྒྱངས་ནས་རང་རེད་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཤེས་ཀྱི་མེད་ན་མེད་ཅེས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ད་གཟོ་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ག་རང་ཡིན་བསམས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱི་གང་མཁྱེན་པ་དང་། གང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་དེ་གསུངས། དེ་ནས་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འཕྲེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་ཐུག་ཀྱོང་དུས་གོ་སྐབས་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན། གོ་སྐབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་ཕུལ་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྨྲི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འདི་ལས་རིམ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེ་བཞིན་ཡོད་ཞུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ཏོར་འཛིན་སྐྱོལ་མ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁོང་དུ་ངས་ཏེ་བ་གཉིས་ལ་ལན་འདེབས་རྩེས་སུ་འབྱུལ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། དང་པོ་དེང་ལན་འབྱུལ་ཚོག་པ་ཀྱིས། དང་པོ་དེ། ཨ་རི་དོན་གཙོད་ཁང་གི་བོད་མིའི་ཕྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཚོགས་མི་སུ་དང་སུ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འཕྲི་ཞེས་སོང་། (TCDF) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ༢། ཨ་རི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཙོད་རྣམ་རྒྱལ་མཚོག་གྲྭབ་ལགས། ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རེད། ༣། (Mr. Ashish Kulshetra) ༤། (Dr.) དགོན་མཚོག་རོ་རྗེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་བསྟན་ཚོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རེད་གསུངས་སོང་སྟེ། བཞི་པ་དེ་བུ་ཚུང་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་རེད་འདུག བསྟན་ཚོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རེད་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༥। (Professor) བསྟན་འཛིན་རྒྱ་རྗེ་ལགས། ༦। བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲྭབ་ལགས། ཁོ་རང་ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་རེད། ༧। ཉི་མ་བཟང་པོ་ལགས། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་ཕྱིས་པ། ༨। ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མ་ཐུང་བ། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༩ ལས་གྲྭབ་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་ཕྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། ཆེ་འདས་ཆེ་དབང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱིས་ཚོགས་ནང་དུ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ལ་ཁོ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཕེན་ཏེའི་ནང་དུ་རག་སོང་། ངས་གང་ཐུབ་བོད་སྐད་ནང་དུ་ཞུ་ཚོག་པ་ཀྱིས། ཆེ་འདས་ཆེ་དབང་རྒྱ་རྗེ་ལགས་ཚོང་པ་ཞིག་ལ་འདུག ཁོ་རང་ (Everest Import) དབུ་འབྲེད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་བོད་ལ་འཕྲངས་པ། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྱོས་བྱོལ་ཕེབས་དུས། ཐོག་མར་སི་ཀིམ་མངའ་སྡེ་དང་ཀ་ལུག་ལ་འགྲོར་འདུག་ དེ་ནས་མཐའ་མར་རྒྱ་རམ་ས་ལ་ཕེབས་འདུག ཁོ་རང་གིས་སློབ་སྦྱོང་མ་སུ་རི་ (Christian Missionary School) ལ་གནང་འདུག་ དེ་ནས་ཨི་རིར་ཕེབས་རྒྱའི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་རྒྱ་རམ་ས་ལ་ནས་ཨ་རིར་ཕེབས་ནས། ཨ་རི་ལྷོ་ཁེ་ཡི་

པོར་ནི་ཡར་ (University of Redland) ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་འདུག་ དེ་ནས་ལས་ཀ་འདྲ་མིན་བྱས་ནས་ཁོ་རང་གི་དབལ་འབྱོར་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་འདྲ་མིན་བྱེད་པའི་ཞོར་ལ་ཁོང་གིས་ (Bachelor Degree) ཐོན་པ་བྱུང་འདུག་ དཔྱ་ཁོ་རང་གིས་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདེབས་ (Endowment Fund) གནང་བའི་མིང་ལ་ (Tashi and Nyima Rithar Endowment Fund) ཟེར་གྱི་འདུག་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ ཁོ་རང་གིས་ (Endowment Fund) བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་དེ། ཨེན་སྒྲུབ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ (Will) དེའི་བསྟོམས་ཆ་སྒོར་ ༡༡᳀,᳘᳘᳘ འདི་ཚགས་ཀྱི་འདུག་ དེའང་ (TCDF) ལ་ཐུལ་བ་ཚགས་བསྡད་འདུག་ འབྲལ་ཚེས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢᳀ ཟླ་ ༤ ནང་ལ་རེད་འདུག་ ཞལ་འདེབས་དེ་གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་པོ་དེ། བ་ལྡ་པོད་པ་བཅན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཉམ་ཐག་བད། ནད་གཙོང་དེ་ཚོ་ལ་རོགས་སྒྲོར། དེ་དང་མཉམ་དུ་ནང་ཚོས་དང་། རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་དང་ཁྱབ་སྒྲལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག་ དེ་ནས་ (TCDF) འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་ (Endowment Fund) བཐུགས་པ་ཚགས་ཀྱི་འདུག་ ལོ་རེར་དངུལ་དེ་བོད་སྦྱོང་གཏོང་ཐོག་ལས་ཐད་ (TCDF) འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞིན་པ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་འདུག་ ཁོ་ཚོས་ཐག་གཅོད་ག་རེ་གནང་བ་དེ་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ལ་ཡར་དགོངས་སྒོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་འདུག་ གལ་སྲིད་ཐག་གཅོད་ནང་དུ་མ་མཐུན་པ་རིགས་ཚགས་པ་འདུ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ནས་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། འདི་འདུ་ཞིག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ (Fund) དེའི་དུས་ཡུན་དེ་ལོ་ ༡༥ རེད་འདུག་ འདི་དེ་འདུ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། བོད་མིའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འཆར། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཏི་བ་དེ་གা་རེ་ཡིན་མིན་ངས་ཅ་གོ་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་། ཁ་སང་དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་གསུངས་ཚར་སོང་བས་མས་བྱུང་། ང་ཚོས་ཐལ་ཆེར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༣༥ ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྐོར་ནས། ས་གནས་དེ་དག་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་གཅོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐུངས་ཐོ་ཞིག་སྦྱོར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའི་ཐོག་དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་རྗོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་རྗོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་ཀྱི་ཅིས་འགོ་ཨང་ ༡᳘ ང་། བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགྱུལ་འཛམ་གླིང་ནང་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་ལས་འཆར། དེ་ལའང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་འདུག་ དེ་སྔ་ཕེན་སྐོར་ ༢᳘,᳘᳘᳘ མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་འདུག་ ཕྱི་ལོ་ ༢᳘᳘᳘ ལ་བཏང་འདུག་ ཅིས་ལོ་ ༢᳘᳘᳘"᳘᳘᳘᳘ ལ་ཕེན་སྐོར་ ᳘᳘᳘,᳘᳘᳘ ལྷག་ཙམ་བཏང་བཞག་པ་དེ། ད་ལན་སྔོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་གི་བྱང་ལ་ཕེན་སྐོར་ ᳘᳘,᳘᳘᳘ འགོད་འདུག་སྟེ། གཏང་རྒྱུ་དེ་ལ་ཕེན་སྐོར་ ᳘᳘᳘ མ་གཏོགས་གཏང་རྒྱུ་རེད་མི་འདུག

དེ་བཞིན་གོང་དུ་དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་ལན་འདེབས་ཤེག་གི་ནང་དུ། ཡུཀ་རན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགྲུལ་སྒེལ་ཕྱོགས་ཐད་གསུངས་སོང་། འཛམ་བུ་གླིང་ནང་དུ་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཡོང་ཡོང་བ་རེད། ཡིན་ནའང། ང་རང་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ལས་འགྲུལ་སྒེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཞིན་ཡུལ་ནང་དུ། དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ངས་འདི་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་འདུག ཆོས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ཇི་ལམ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ནང་དུ་ [International Parliament Alliance on Chine (IPAC)] ཟེར་ནས། འཛམ་བུ་གླིང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཆ་ཚང་ཡར་བསྡོམས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་ (Italy) ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྒྲབས་སུ་ དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བཅར་བ་རེད། དེ་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། བསྟན་བརྩོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཚོགས་འདུ་དེའི་གྲབ་ཆ་ཞིག་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ནས་ལས་འགྲུལ་བ་གཙོ་གྲས་མང་ཆེ་བ་དེ་ཞིན་ཡུལ་ལ་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱའི་ཁོར་ཡུག་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང། དེར་ཞིན་སྒོར་ ༧༠༠ ལས་མི་འདུག ངས་དྲི་བ་དེ་དབལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ། དེ་འདྲའི་བསྟུར་བ་དེ་ཕ་གི་དོན་གཙོ་ཁང་རང་ནས་བཅགས་ནས་སྟེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན། དོན་གཙོ་ཁང་ནས་ཕུལ་རྗེས་འདི་གཏི་དྲིལ་བསྟུགས་ལས་ཁྲངས་ནས་འགོག་གི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་མིན་ན། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁྲངས་ནས་རྒྱ་བ་སྒྲོར་བྱས་ཀྱང་ཡ་གི་བཀའ་ཁཤག་ནས་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ལྟ་ལས་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དང་ཚྭངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱ་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་རེད། བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ཡོངས་ལ་བོད་མི་ཚོས་ བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གི་དོས་ནས་ཐབས་བྱུས་ལྟད་པ་དང་། འཚར་གཞི་ལྟད་པ། སྲིད་བྱུས་ལྟད་པ། དེ་ནས་མཐོ་སར་བསྟབས་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱ། མཚམས་རེ་མི་སྐྱེར་གྱི་འདི་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ སྟོན་ཆོས་ནང་དུ་དེ་འདྲའི་ལས་དོན་ཐོག་ཞེ་དྲག་གི་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ནས་ངས་ཁ་ཞེ་གཞིས་མེད་ཀྱི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྟོན་ཆོས་ཐོག་ནས་མཐོང་དགོས་པ་དེ་མཐོང་གི་མི་འདུག དེའི་ཐོག་ངས་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་ནས་གནས་སྟངས་ཀ་རེ་ཚགས་ཡོད་ རེད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བཀྲུར་འོས་སྲོ་འཐུས་མཚོག་གིས་དྲི་བ་ཕེབས་པ་དེ། བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགྲུལ་འཛམ་གླིང་ནང་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་རྒྱའི་ལས་འཚར་དེར་དེ་སྔ་ཕྱི་གཞི་ དཏུལ་ཁྱང་དུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐང་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འཚར་གཞི་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་དཏུལ་དེ་ཚོད་དབགས་ཐིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་སྟོམ་དཏུལ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ ཁྱེར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དེ་ནས་ཞིན་ལེན་དོན་ཁང་གི་བོད་ཁང་ཕེབས་རྩའི་ཟླར་བགོ་ལ་སྟོན་ཆོས། ཐུ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་

ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༡.᠂ ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། ནང་གསེས་ཁ་ཤ་དེར། བོད་མིའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འཛར་ཟེར་བ་དེར་དཔལ་ལྡན་བྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་གཅིག་བསྐྱོན་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་དེ་སྔོན་ནས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ཁེ་ཏ་ལ་བཞུགས་མཁན་གཅིག་གིས་ཨིན་ལེན་དོན་གཅོད་བྱས་ནས། ཨིན་ལེན་དོན་གཅོད་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་བསྟད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་ན་ཏྲན་ནས་ངས་བས་མ་བློ་དེ་བཏང་བསྟད་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་བྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱིས་འགྲེལ་བ་ཤཱད་སྐྱོན་དུས། གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཞིབ་འཛུག་བྱས་ནས་དཔལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་འཛུ་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ལྟོངས་དེ་ཁ་ཐུག་མར་ཟློག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་བོད་ནས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་རྒྱབ་ལྟོངས་བཟླག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལག་པ་བརྒྱངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་བཀག་སོང། དེ་ཡིན་དུས་འཚང་དགོས་ཀྱི་མེད་རེད་བས་ཚེ་ནས་མར་བསྟད་པ་ཡིན། ལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གོ་སྒྲབས་གནང་རོགས། ཁོན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱབ་ལྟོངས་ཡིག་ཆ་དེ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ལ་མ་གཏོགས་བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པའི་ལག་པར་མེད་དུས། ཅིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལན་འདེབས་དགོས་བས་ཚེ་ནས་ལག་པ་རྒྱོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གོང་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ལས་འཛར་དེ། བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ཀྱིས་དྲི་བ་བཏང་བ་དེ་གা་རང་རེད་འདུག ཁེ་ན་ཏ་ཏུ་ལའི་ཐྲ་མའི་དགེ་ཙའི་རོགས་དཔལ་ལྡན་གསལ་ནས་གནང་རྒྱ་ཞིག་རེད་འདུག ལས་འཚར་གྱི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་ཡུལ་དེ། ད་ལྟ་འགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡᠄ ལའང་འགྲོ་སོང་བཏང་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ལས་གཞི་གསར་པ་དེ་འཛུ་གང་ཡང་མ་རེད། གོང་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོང་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི་ཚན་པ་དང་། གོང་ཁང་ཞེབས་རྩ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཚོང་ལས་འཚར་འགོད་ལེགས་ཤོས་ཁོངས་བྱུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ཚོང་པ་ཁག་ལ་ལས་གཞི་འདིའི་ཁོངས་ནས་མ་དཏུལ་རོགས་སྒྲོར་བྱ་དགོས་དང་། གཞན་མ་དཏུལ་རོགས་སྒྲོར་གནང་འཚར་ཡོད། སྐབས་འདིའི་སྔོན་ཆེས་ལོའི་ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་རྗེ་ཡིན་ཞེར་བ་དེར། ཚོང་ལས་འཚར་འགོད་ལེགས་ཤོས་ཁོངས་བྱུབ་འབྲས་ཐོན་པའི་ཚོང་པ (Padma Jewels) བྱ་དགའི་དགོས་དཏུལ་ཞེར་བའི་ཐོག་བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་སྔ་ཚོང་ལས་ཆེ་ཕུད་དེ་འཛུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ཕྱག་དཏུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བདེ་ཀྱིད་གྲོང་ཁྱལ་ལ་ཐལ་ཆེར་སྒོར་བྱེ་བ ༢ གི་དཏུལ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྒོར་བྱེ་བ ༢ དེའི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་གཅིག་གནང་ཚར་བ་དང་། ཆ་ཤས་གཅིག

གནང་རྒྱུ་ལྟག་བསྟད་འདུག་ དེ་ཚོ་ཕེན་ལེན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱད་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཕར་འབྱལ་རྒྱུ་རེད། སྤྲོན་མ་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཔྱལ་ཞིག་དཔྱལ་ལྟ་ཕར་འབྱལ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་བོད་ནས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ སྤྱི་ར་བཏང་སྤྲོན་ཁྱེས་ཐོག་ནས་སྒྲབས་རེ་ལས་གཞི་འགའཤས་ལ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། གལ་ཏེ་ཚོང་དཔག་ཐོག་གི་མེད་ན། དེར་འཐུས་ཤོར་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ལས་གཞི་དེའི་རིགས་དེ་ཚོ། ལྟག་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱི་འི་སྟེང་ལ་ལས་འགྱལ་སྟེལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཟླ་བ་མང་པོའི་སྤྲོན་ནས་བྱ་སྤྲོག་བྱ་རྒྱུ་དང། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་འདིར་སྤྲོན་ཁྱེས་སློབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཚོང་དཔག་མ་ཐག་པ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཚོང་དཔག་ཐོག་གི་ཡོད་མ་རེད་དམ། ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་གྱིས་གཅོས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཚོང་དཔག་ཐོག་གི་ཡོད་མ་རེད་དམ། བཀའཤག་གིས་ཚོང་དཔག་ཐོག་གི་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཅུ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཐེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་ཚོང་དཔག་ཐོག་གི་མེད་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་འཐུས་ཤོར་ཞིག་འགྲོ་ཡི་མེད་ན་སྟམ། དེ་གར་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་བོད་ནས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་ཏོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལགུར་ཡོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་སྤྲོན་ཁྱེས་ནང་དུ་ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་དཏུལ་འཁྱེར་ཕྱོགས་ཐང་ཚོང་དཔག་མ་ཐག་པ་དེར། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོང་དཔག་མ་ཐག་པ་རེད་དམ། ཕྱི་ཏེལ་བཀའ་བློན་དང་ལས་བྱེད་ཚོས་ཚོང་དཔག་མ་ཐག་པ་རེད། བཀའཤག་གི་ངོས་ནས་ཚོང་དཔག་མ་ཐག་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཞེས་སོང། ལས་གཞི་འགའཤས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། འདས་པའི་ལོ་ ༣ རིང་ཏོག་དབྱིས་ནས་ནད་ཡམས་ (Covid) རྒྱུན་པས་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འདྲ་བ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ཆ་སྤྲོན་མ་ནང་བཞིན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག (Normal) འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་སྤྲོན་མའི་ལས་གཞི་དེ་དག་སྒྲ་མ་ཐུད་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང། དེ་ནང་བཞིན་གསར་པ་དེ་འདྲ་སྟེལ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དེའི་སྟངས་ལ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱའི་བསམ་བློ་ཡོད། འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་འང་ཡོད། ཡིན་ནའང། གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ད་ཆ་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་ཚོད་དཔག་ཐོག་གི་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་མ་བྱས་པ་དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐོག་ལ་ལས་གཞི་སྒྲ་མ་ཐུད་ནས་སྟེལ་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ཨིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བོད་ཁང་ཝེབས་རྩའི་ཐུར་བཀོལ་སྤྱོན་ཅིས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༡,༠᐀᐀,᐀᐀᐀ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང། ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་བློན་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་བློན་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀,ཁ᐀ཁ,᐀᐀᐀ དེར་སྤྲོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་བློན་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀,ཁ᐀ཁ,᐀᐀᐀ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང། ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ དེར་སྤྲོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ ཕྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་བར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང། དེ་ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུར་བཀོལ་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཨོ་སི་ཏོ་ལི་ཡ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུར་བཀོལ་སྤྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀,᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ དེར་སྤྲོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཆེ་བརྟན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་རྡོ་རྗེ་ཆེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཅིས་འགོ་ཨང་ ༡་༥ ནང་གསེས་ གཅིག་ནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགྱུལ། ལས་འགྱུལ་དེ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། དེར་ཕོ་སྒོར་ ༡༠,༠༠ བཞག་འདུག ལས་འགྱུལ་དེ་གཅེ་རེད་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ཞོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ར་བཏང་ང་ཚོས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ (Geneva) ལ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་མཚོགས་བསྐོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དང་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་དེ་ཚོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གཞན་པར་མེད་ནའང་རྒྱར་བཀོལ་ནང་དུ་ཁྱེར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་དོན་གཅེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་རིགས་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་རྡོ་རྗེ་ཆེ་བརྟན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་རྡོ་རྗེ་ཆེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདིའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་ཚོག་པ་ཡིས། ཅིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ནས་ཞལ་ལག་གཏང་རྒྱུ་དེ་འཚར་ཅན་འདུ་ཡོ་ཆགས་ནས། སྐབས་རེ་འདུ་བར་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། སྟན་ཐོ་དགོད་རྒྱུ་འདུ་ཡོའི་མཐོང་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཕྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དམ་པར་ང་ལྟའི་རྒྱལ་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་མང་པོ་བང་སྒྲིག་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པ་འདུ་ཞིག་ཚོར་སོང་། ཡིན་ནའང་། ཕྱག་སྟེལ་ཕྱི་འཕྲས་ཁར་ཤས་ཀྱིས་གོང་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་ལས་གཞི་དང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་སྔ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆེད་དུ་སྤོན་ཅིས་ནང་དུ་སྐོར་འབྱམ་ ༥ འཁྱེར་སར་ད་ལོར་སྐོར་འབྱམ་ ༣ ཁྱེར་འདུག དེ་ལ་བསྡུགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་རང་ཚོའི་ནང་ལ་གོ་ཇོགས་ཆ་ཅང་སྟེལ་ཚར་སོང་། ད་ཁ་ཕར་བཤུས་ནས་རྒྱལ་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་དེའི་ཐོག་ནས་འཚར་ཅན་འདུ་མ་ཡིན་པར། དངོས་གནས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཐུག་འཕྲད་བྱེད་སའི་མི་དེ་ཚོས་ང་ཚོའི་མཛད་སྒོར་བཅར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོ་རང་ཚོའི་ཕྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དང་རྒྱལ་ཕྱིའི་ཕྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

གཉིས་པ་དེར། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་སྔ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཆོང་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། རྒྱ་ནག་མ་ཟད་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལའང་འབྲེལ་བ་ཞེ་དྲག་ཡོད་མདོག་མདོག་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡར་གཏན་འཇེན་ཞུས། རྗེས་སུ་པར་ཨ་རིར་སྒྲིགས་ནས་བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མཚན་སྒྲུབ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ༢སྒྲ་མདུན་ལ་ཡང་མཚན་སྒྲུབ་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་༢སྒྲ་མདུན་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་པར་སྒྲོན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཆོའི་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་མཐོང་གི་འདུག ང་འདྲ་པོ་ཆ་བཞག་ན། སྤྱི་ར་བཏང་རྒྱ་མི་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གོ་རྟོགས་སྟེལ་རྒྱ་དེ་༢སྒྲ་མདུན་གྱི་དགོངས་གཞི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ལས་འཚར་འདི་ལོ་མང་ཞིག་ནས་དོན་ཚན་ལྷན་པ་ཞིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་ཆོར་བ་བྱུང། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ལ་གོ་སྒྲིགས་འདིའི་ཐོག་ནས་དེ་ཙམ་དོན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ནས་འཚར་གཞི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་གཞི་ཐོག་རེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་ནན་པོ་གནང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་དས་གནད་འགག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་རྣོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་རྣོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་གོ་སྒྲིགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཞུས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མེད་ཅ་གོ་མ་སོང་། ཁང་གླའི་ཐོག་གོ་སྒྲིགས་བློངས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་དམ། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༦ ནང་ལ་འདུག ཕྱིན་ཚར་རེད་གླ། ཡིན་ནའང་ཏྲི་བ་གཞན་པ་གཅིག་ཡོད།

ཐུར་བཀོལ་གྱི་ཚེས་འགོ་ཕང་ ༡་ཀ ཚབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། ནང་གསེས་ཀ ཀ ཁོས་ཆོགས་ཆོགས་མི་བཞུགས་སྐར་གཏན་ཞུ། དེའི་ནང་དུ་ཁོས་ཆོགས་འཐུས་མི་ཀ་ཆོང་ཙམ་ཞིག་གཏན་འཇེན་ཞུ་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་ཡོད་ན། འདིའི་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ་སྒྲོ་དོན་གཅོད་མཉམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཁོས་ཆོགས་འཐུས་མི་གཅིག་ཏུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀྲང་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་ནས་རྒྱ་རིགས་མཉམ་དུ་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཐོག་དགོངས་འཚར་ཡག་པོ་ཞིག་ཕེབས་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཆོའི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མ་ཐུད་པས་འདས་པའི་དུས་སུ་ཐུག་ལས་གནང་ཐུགས་ལ། ཞལ་ལག་གཏང་རྒྱ་དང་འཕྲད་དཔར་བརྒྱབ་རྒྱ་གཅིག་བྱ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་སྤྱི་འཐུས་དོན་དམ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ལས་དོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།

དེ་བཞིན་འདྲེལ་མ་ཐུད་བྱེད་སའི་རྒྱ་རིགས་ཚོ་ཡང། མཛད་སྒོ་ལ་བཅར་ཐུབ་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། སོ་སོའི་རྒྱའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ང་ཚོར་ནུས་པ་ལྟར་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་སོང། དེར་མོས་མ་ཐུན་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་གা་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་ལ་འདྲེལ་མ་ཐུད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བྱ་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ལའང་མོས་མ་ཐུན་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

དེ་ནས་གཞན་དག་གཅིག་དགོངས་དག ཤོག་གྲངས་ག་པར་འདུག **ཁ ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།** ཤོག་གྲངས་ ༧༩༠ ནང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་ཀ་བ། ། ལག་ས་སོ། བྱོས་ཚོགས་ཚོགས་མི་བཞུགས་སྐར་གཏན་ཞུ། དེ་སྔ་ (Covid) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནད་ཡམས་སྟོན་ལ་ང་ཚོའི་དོན་ཁང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཏན་ཞུ་བྱ་རྒྱ་ཞིག་འདུག ད་ལྟའི་ཚར་ (Covid) གནས་སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་ཙང། དོན་ཁང་སོ་སོ་ནས་ཆུ་མཐུད་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དེ་ཚོ་རྒྱ་རམ་ས་ལར་གཏན་ཞུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཅིས་འགོ་འདི་སྒེབས་པ་རེད། ཆུ་དང་ཆུ་གཏན་འཇིན་ཞུ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅད་རྒྱ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དེ་ནས་ཨོ་མི་ཅྲོ་ཕི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱར་བཀོལ་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་ཅིན་སྐོར་ ༣,༣༠༥,༣༩༩ སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལག་ས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལག་ས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་ཕྱག་སྟེལ་གོང་མས་སྲུ་དང་སྲུ་ཝེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། རྒྱབ་ལྷོར་མཡིག་ཆའི་ནང་དུ་གསལ་པོ་འགོད་ཡོད་ཙང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་གོ་སྐབས་ཤེག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག འཆར་གཞི་འགོད་པའི་སྐབས་སུ་བྱོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སུ་དང་སུ་ཝེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ། ཐག་ཚོད་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱ་ཁག་པོ་རེད། ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་པའི་སྐབས་སུ་གཞི་ནས་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བྱོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ནང་ནས་འགན་འཛིན་མཁན་སུ་དང་སུ་ཝེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཚོགས་མིའི་ནང་ནས་སུ་དང་སུ་ཝེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག ད་བལྟ་རྒྱ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་བྱོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བྱེ་བྲག་པའི་མིང་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང། ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་བྱོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཏན་འཇིན་ཞུ་རྒྱ་དེ་ཡོད་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་རེད་ཅི་ན། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་

ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༨-༢༠༢༤ ལོར་ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡ་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཛིན་མི་གྲངས་ ༥ གཙན་འཇིན་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཚོ་སྟོང་ ༡༨,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་འགྲོ་སོང་ཕྱིན་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ནའང། དམིགས་སྟོ་འབྲ་བོ་དེ་གྲོས་ཚོགས་འཛིན་མི་གྲངས་ ༥ གཙན་འཇིན་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་ནས། འགྲོ་སོང་ཏོག་ཙམ་འཕར་མ་ཕྱིན་ཡོད་པར་སོང་ཙང། སྟོན་མ་དེ་ལ་ཚོ་སྟོང་ ༡༣,༠༠༠ ཙམ་ཕྱིན་འདུག ད་ལྟ་འདིར་ཚོ་སྟོང་ ༡༨,༥༠༠ ཞུས་ནས། འཕར་ཆའི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་ཁྱེར་བསྡད་ཡོད།

དེ་ནས་དོན་གཙོ་སེལས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་སེལས་པ་རེད། མང་ཆེ་བ་ལ་དོན་གཙོ་སེལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། ས་གནས་ལ་ལས་དོན་ཆ་དྲག་པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དོན་གཙོ་ཀྱི་ལས་བྱེད་མཉམ་དུ་སེལས་རྒྱུ་དང། སྐབས་རེ་གོང་དོན་རྒྱབ་སྟོར་ཚོགས་པ་ནང་ནས། གྲོས་ཚོགས་འཛིན་མི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་སེལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་མ་གནས་སུ་ལས་དོན་ཆ་དྲག་རྒྱུན་པས་དོན་གཙོ་དང་། དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སེལས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཞན་པ་སེལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་དོན་གཙོ་སེལས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་གྲོན་དེ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕོགས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། འདིའི་ནང་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཙོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྟོང་ ༣,༩༠༥,༣༥༥ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འཚེལས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འཚེལས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཕྱི་འཛིས་ཆེ་རིང་ལྟ་མོ་ལག་ས། ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེ་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟན་སྟོན་གནང་རོགས་གནོན།

ཕྱི་འཛིས་ཆེ་རིང་ལྟ་མོ་ལག་ནས།

དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེ་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྟོང་ ༡,༥ཀ་,ཁ་ཀ་ རེར་སྟོང་གཙོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟེ་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྟོང་ ༡,༥ཀ་,ཁ་ཀ་ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འཚེལས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འཚེལས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཕྱི་འཛིས་ཆེ་རིང་ལྟ་མོ་ལག་ས། ཇི་ཏོང་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཙོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྟོང་ཕྲོན་གནང་རོགས་གནོན།

ཕྱི་འཛིས་ཆེ་རིང་ལྟ་མོ་ལག་ནས།

དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཇི་ཏོང་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཙོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྟོང་ ༢,ཀཀ་,ཁ་ཤ་ རེར་སྟོང་གཙོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༢,༥༥༠,༡༣༢ ཐྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཐྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཐྲི་འཕྲས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོང་།

ཐྲི་འཕྲས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༤༢᐀,᐀᐀᐀ དེར་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ ཐྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཐྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཐྲི་འཕྲས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོང་།

ཐྲི་འཕྲས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀᐀,᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ དེར་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཉེ་ཏོང་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀᐀,᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ ཐྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཐྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ ᐀᐀᐀ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང། ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ཐྲི་འཕྲས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོང་།

ཐྲི་འཕྲས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ᐀,᐀᐀᐀,᐀᐀᐀ དེར་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྤྲོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༤,༡༢༡,༤༣༤ སྒྲོ་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྒྲོ་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཆོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་དྲུང་སྒྲོ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། བལ་ཡུལ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོན་རྩེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས། **ཀ སྒྲོ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།** དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངམིགས་བསལ་འདིའི་ནང་དུ་མི་འདུག ། ཟུར་བཀོལ་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྒྲོ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྤྲོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༣,༣༣༩,༨༣༥ དེར་སྤྲོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྤྲོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༣,༣༣༩,༨༣༥ སྒྲོ་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཆོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་དྲུང་སྒྲོ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། དུ་སོག་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྤྲོན་རྩེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྒྲོ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག དུ་སོག་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྤྲོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༤,གཅ།,མ།,ཟ།ཅ། དེར་སྤྲོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཆོག་ནས།

འདིར་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྒར་ཆ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆང་ ༡༢ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རིམ་ནང་དུ་ཡོད་རེད། གྲོས་འཚར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆང་ ༡༢ པ། སྒར་ཆའི་གྲོས་འཚར་ཞུ་དགོས་པ་དེ། ཡུག་རན་ཀྱི་གནས་བབ་དེའི་ཐོག་ནས་ཕྱུ་ནུ་སྷ་ལ་འཛིན་ཐང་དང། ཡུལ་ཐང་དེའཛིའི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་སྒར་ཆ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཀ། །རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༢-༢༣ ལོའི་ཕྱི་དྲེལ་ཁྲབ་ཁོངས་རྒྱ་སོག་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱོན་སྒྲར་ཆའི་གྱོས་འཚར་བ་སྒོར་རེར་ཉིན་སྒོར། ༡

མང་།	རྩིས་འགོ	སྒྲར་ཆ་ རྒྱ་སྒོར།	བཀྲ་འགྲོལ་ཞུ་ འཚར་རྒྱ་སྒོར།	རྒྱར་བརྗེད།
༡	སོག་ས་དང་ལེ་ལན་གཞན།	།	༣,༣༣༣,༠༠༡	
༢	ཡིག་ཆས་དང་། དཔར་གྱོན།	༡༥,༠༠༠	༥༥,༠༠༠	
༣	ཁ་བར་ཏར་འཕྲིན།	༦༣,༥༠༠	༡༥བ,༥༠༠	
༤	སྒྲག་གླ།	༡༥,༠༠༠	༥༤,༠༠༠	
༥	འགྲིམས་འགྲུལ་དང་ཕྱོགས་བསྐྱོད་རྒྱར་ སོག་ས།	༡༠ཆ,༥༠༠	༣༣༥,༥༠༠	
༦	ཉེ་འཕོར་ལམ་གྱོན།	༣༡,བ་༣༡	༦༥,༡༦༣	གཡུལ་འཁྲུག་གི་རྒྱུན་པས་ཐུ་རྒ་སུ་ནང་ཡུལ་ཐང་དང་ཤ་ཐང་འབར་ཆག་ཕྱིན་པར་བཏེན་ཡུལ་ཐང་འབར་ཆ་ (Inflation) བ རྒྱ ་ཆ ་ ༥ ༠ ཡི་འགྱོ་གྱོན་སྒྲར་ཆའི་འཚར་འབྲལ།
བ་	ཁང་གླ།	༥ཤ༡,༣༠༠	༡,༦༣༣,༦༠༠	
༥	ཚུ་གྲོག	༣༣,༥༠༠	ཆ་བ,༥༠༠	
ཆ	བདལ་གླ།	།	།	
༡༠	བརླན་དེབ་དང་། གསར་ཞོག	།	།	
༡༡	སྟེ་ལེན།	༣༥,༠༠༠	༡༠༥,༠༠༠	
༡༢	ཆོས་ཕྱོགས།	༢,༥༠༠	ཨ,༥༠༠	
༡༣	ལས་ཁུངས་འཕྲལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་དང་ བདག་གཅེས།	༥,༣༥༠	༡༥,ཨ་༥༠	
༡ཤ	སྟྲུམ་འཕོར་བཟོ་བཅོས་དང་ཉེས་སྐྱང།	།	།	

༡༥	སྒྲོམ་འཁོར་སྒྲོམ་རིན།	༢༠,།།།	༦༠,།།།	
༡༦	སྒྲོར་བཏང།	༢ཉ,ཀ་༥༠	༥ཉ,༢༥༠	
༡ཀ	དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོགས།	༡ཀ་ཉ,།།།	༡,༢༡ཀ,༥༥ཅ	ཟུར་འཛིན། ༡
	བསྡོམས་དུ་སྒྲོར།	༡༠ཀ,༡ཉ༢༡	༨,༢༡ཉ,རྒ་	
	བསྡོམས་དུ་སྒྲོར།	༡,།ཀ,ཉ༢༡	༨,༢༡ཉ,རྒ་	

ད་དུང་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདུ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ད་ལྟའི་རིང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སྟར་ཆ་ཞུས་ཡོད། རྒྱུན་གྲོན་ཐོག་མ་འོངས་བར་སྟར་ཆ་ཞུ་སའི་ལམ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས། གཙོད་ཐུབ་ཐུབ་བསྲེ་ཚགས་ཞུ་དགོས་པ་དང། གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་རྟེས་སུ་འཛིའ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་སོང་འཕར་མ་གཏོང་མི་དགོས་པ་དེ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་མངགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ཆོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆུས་ཟླ་ ༢༠༢༢'''༢༣ ཟླའི་ཕྱི་དྲིལ་ཁྲབ་ཁོངས་རྒྱ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟར་ཆའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང་ཚུད་པ་ཡིན། སྒྲོ་འཐུས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཀ།

སྒྲོ་འཐུས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཀ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏྲི་བ་རང་ཡིན། སྟར་ཆའི་གྲོས་འཆར་འདི་ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆའི་ཐོག་ནས་སྟོམ་ཝེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སྟེ་ལེན་དང། ཆོས་ཕྱོགས། སྒྲོམ་འཁོར་སྒྲོམ་རིན། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡར་སྒྲོར་དུས། ཞོགས་དང་ཀེ་ཕན་གཞན་དེ་ལའང་སྟར་ཆ་ཞིག་འགྲོ་དགོས་མེད་དམ། འདི་ཏྲི་བ་རང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྷན་ཕྱི་ཏྲི་ལ་བཀའ་བློན་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག འདིའི་ཐོག་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཐོགས་དེ་གཏན་འབེབས་ཡིན་པར་སོང་ཙང། དཔལ་འཕེར་སྦར་ཆ་ཞུ་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

རྒྱ་སོག་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩེས་ཐོག་སྦར་ཆའི་གྲོས་འཚར་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ༨,༢༧༩,༣༧། སྒྲ་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཆོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་དྲུང་སྒྲ་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། རྒྱ་སོག་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོར་བ། དགེགས་བསལ་དེ་མི་འདུག

སྒྲ་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་སོག་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ༥,༤,㄀㄀㄀ དེར་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

རྒྱ་སོག་སྒྲ་ཚབ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ㄀,㄀㄀㄀,㄀㄀㄀ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཆོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་དྲུང་ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། སྦར་སིལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོར་བ།

ཕྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སིལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩེས་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ㄀,㄀㄀㄀,㄀㄀㄀ དེར་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒང་སིལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྤོན་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༥༤,᳚᳚᳚

ཚོགས་གཙོ་བས་དེམས་བསྟན་འཚེལ་མཚོག་ནས།

པེ་རེ་མི་བོད་ཁང་ཕེབས་རྒྱའི་རྒྱང་བཀོལ་སྟོན་རྒྱེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༤,༢༧༣,༢༠༠ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ལྷོ་ཨ་གྷི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྒྱེས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལྷོ་ཨ་གྷི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྒྱེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༣,༢༥,༢༣༣ དེར་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེམས་བསྟན་འཚེལ་མཚོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་གྷི་རི་ཀའ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༣,༢༥,༢༣༣ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་སྤྱི་འཐུས་ཆེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས། ལྷོ་ཨ་གྷི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སྟོན་རྒྱེས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ། ། །

གཏན་འབེ	s་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེལས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྡ་རྒྱ་རི་རྣམ་སྨོལ་དཀར་ལཱཡ། ཐའེ་ཕན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཕྲོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟན་སྨྲོན་གནང་རོགས་གཞོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྡ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྨྲོལ་དཀར་ལཱཡ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐའེ་ཕན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་བཀའ་འཕྲོལ་རྒྱབ་གཞེར་ཏིན་སྨོར་ ༡༡,༣༠༥,༣༣༠ ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྨོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་བས་བོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཐའེ་ཕན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་ཏིན་སྨོར་ ༡༡,༣༠༥,༣༣༠ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེལས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་སྨོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལཱཡ།

སྤྱི་འཐུས་སྨོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལཱཡ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐའེ་ཕན་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་སང་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱང་བ་ནང་བཞིན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་ཤིག་ཡོད་ས་རེད། ང་ལྟའི་ཚར་ཁོ་རང་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་ཡིན་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐའེ་ཕན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐྱར་དུ་ཆོས་དགེ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་འཛིན་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཆོས་དགེ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱའམ་གསར་འཛུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན་ན། དེར་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དང་། ཚད་འཛིན་ནས་ཚ་རྒྱུན་གང་གི་སྐོར་ནས་བསྡུ་རྒྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་བོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་རྒྱལ་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་རྒྱལ་བཀའ་བློན་ཏོར་འཛིན་སྨྲོལ་མ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ང་ལྟ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་ཐའེ་ཕན་དོན་ཁང་ལ་དེ་སྔ་ཚོས་དགེ་ཡོད་པ་དེ་ཙ་དགོངས་ཞུས་ཟིན་པར་སོང་ཙང་། ང་ལྟའི་ཚར་དེའི་ས་མིག་ཐོག་གསར་པ་བསྐོ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་བསྐོ་རྒྱ་ཡིན་ན་ཚ་རྒྱན་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཡིན་ས་རེད། སྤྱི་ར་བཏང་དོན་ཁང་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། ཆོས་དགེ་འདེམ་ཐྲོག་ཐད་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་མི་འདུག ད་ཆོ་ཚ་ཚང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་འདུག ད་ཡིན་དུས་ཉེ་ལམ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དགེ་འདེམ་ཐྲོག་ཐད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྒྲིལ་ཐུས་རེད་འདུག འདིའི་ཐོག་གསལ་བཤད་འཕར་མ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བས་ངོད་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཆ་རྒྱན་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་མར་ཞུ་ཅེས་ཀྱི་མི་འདུག ལས་རིམ་འདི་སྟོན་མ་ནས་འགྲོ་བསྡུད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་སྔ་ཆ་རྒྱན་གང་ཡོད་པ་དེར་ད་ལྟ་འགྲུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད། སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་བྱས་པ་ཡིན་ན། གསལ་བསྟན་དེ་ཙ་བའི་ཕྱི་ཏེའལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ལྟ་གྱུབ་དགེ་ཚན་དེ་ཚོ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་ཡར་འདེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ལས་འགན་དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་འདུག ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསྟན་བཏང་ཟིན་པ་རེད། སྟན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན། དེ་ལ་དགེས་པའི་ཆ་རྒྱན་ཚང་འདུག་གམ་མི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་ངོད་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཚོག་ནས།

ཐའི་ཡན་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༡༡,༨༠༥,༣༨༠ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང་། ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཕྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས། ཐའི་ཡན་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

ཕྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐའི་ཡན་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཏེར་ཏིན་སྒོར་ ༢᠊,᠐᠘᠗,᠑᠓᠓ ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་བས་ངོད་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཚོག་ནས།

ཐའི་ཡན་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏིན་སྒོར་ ༢᠊,᠐᠘᠗,᠑᠓᠓ ཕྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཕྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས། ལྷ་ཕ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

ཕྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལྷ་ཕ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཏེར་ཏིན་སྒོར་ ᠐,᠐᠓᠘,᠐᠓᠘ དེར་ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེ་ནམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ༩,༩༡༦,༩༤༦ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྲོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཏེན་སྒོར་ ༣,༥,༩༠༠ ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེ་ནམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ༣,༥,༩༠༠ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྲོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྲོན་ཅིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཏེན་སྒོར་ ༣,༥,༥༥༠ ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་བས་དེ་ནམས་བསྟན་འཚལ་མཚོག་ནས།

ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སྒྲུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྲོན་ཅིས་བསྟོམས་ཏེན་སྒོར་ ༣,༥,༥༥༠ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས། རང་ཚོགས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཡོད་གས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཡས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག རང་ཚོགས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཡོད་གས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་སྒོར་ ༥,༩༡༩,༡༧᪁ ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཆོག་གས་གཙོ་བས་དོད་ནས་བསྡན་འཚལ་མཆོག་ནས།

རང་ཆོག་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་སྒོར་ ༤,༩༡༩,༡ཀ་། སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྒོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྒོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཆོག་གས་གཙོ་མཆོག རང་བདེན་ཆོག་ཆུང་ཁག་དང་བོད་རིགས་སྒྲི་མཐུན་ཆོག་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ཡོད། སྔོན་མ་ཞུས་མེད། དེ་རིང་ཞུ་དགོས་པ་ཚགས་ཀྱི་འདུག

དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། ནི་ཉུ་ཡོག་དང་ནི་ཉུ་འཛར་མི་ཁུལ་གྱིས་དང་ཆྱངས་དབྱ་དཔྱལ་དགལ་འབྱོར་ལས་ཁྲངས་ལ་སྦྱང་རྒྱའི་སྒོར་ལ། སྔོན་མ་དགལ་ལྡན་དགལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ད་དུང་ཡང་ཙ་སྒོར་ ༧༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་སྦྱང་རྒྱ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་དེ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཞིག་བཤད་རྒྱ་མི་འདུག ད་པོ་འགོ་འཛུགས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་མེན། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་དགལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱས་མངའ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་དུས། དང་པོ་དེར། བོད་རིགས་སྒྲི་མཐུན་ཆོག་པས་བཟོ་སོང་བཏང་བཞག་པ་རེད་དམ། གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཚུར་སྦྱང་མ་ཐུབ་པ་ཚགས་པ་རེད། སྦྱང་མ་ཐུབ་པ་ཚགས་པའི་རྒྱ་མཚན་དེར། མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐབས་དེ་དུས་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཆོས་བཏང་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཟེར་དུས། ཁོ་ཆོས་བཏང་ནས་ལྷག་པ་རེད་ཟེར་བའི་གནད་དོན་ཞིག་འདུག བརྒྱད་རིམ་དེ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དུས་མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པར། དེར་ཁ་གསལ་པོ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡིན་ན། སྒྲི་ཆོག་ཐོག་གནད་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཚགས་ཀྱི་རེད་སྟམ།

གཉིས་པ་དེར། ང་ཆོའི་སྒྲི་ཆོག་ནང་དུ་དགལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་གཅང་ཁེ་ཡི་བརྒྱ་ཆ་འབྲལ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་དག་སྔོན་མ་ང་ཆོས་མ་དབྱལ་ལ་ཕན་ཆེད་དུ་བཞག་པ་རེད། དེང་སང་དུས་ཆོད་རག་དང་མི་རག་གི་གནད་དོན་མང་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། འདིའི་བརྒྱ་ཆའི་འབྲལ་འབབ་དེ་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱའི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་རེད་མ་རེད། དེ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་རང་བདེན་ཆོག་ཆུང་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། དགེར་ན། དང་ཆྱངས་དབྱ་དཔྱལ་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་ན། མཐའ་མ་དེར་གོང་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་བདེན་རྟགས་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་རེད། དེར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དང་ཆྱངས་དབྱ་དཔྱལ་བཟོ་དགོས་དུས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཕྲེར་འཕྲེར་ཤོག ད་ལ་གོང་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཕྲེར་བཟོ་དགོས་དུས། དང་ཆྱངས་དབྱ་དཔྱལ་འཕྲེར་ཤོག་གོང་མི་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཕྲེར་མེད་པ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མིའི་ལག་འཕྲེར་ཡོད་མཁན། དེ་ཚོ་ལ་གོང་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་བདེན་རྟགས་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་ཐུགས་བསམ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཆོའི་སྒྲིག་གཞི་ནང་དུ་དེ་གা་རང་བྱེས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཤུས་བཞག་པཉང་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་དགེར་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉ་ཆར་ཇོར་གྲིང་གི་ (Chitrey) དང་ (Mane Bhanjan) ས་གནས་དེ་དག་ལ་མི་ལོ་བྱང་བཅུ་བདུན་བཅུ་ཡིན་པའི་བོད་པ་དེ་འདྲ་ལ་དང་ཆྱངས་དབྱ་དཔྱལ་མེད་བསྡད་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་བདེན་རྟགས་ཟེར་དུས་གཞན་དག་ཅིག་འཁྱེར་དགོས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་འདྲ་གཞི་ཙ་འཛིག་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ན་ཏཱ་ཏཱ་ཡོང་གི་མི་འདུག སྒྲིར་བཏང་དགལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཁ

སང་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་མཉན་ཡིན། དེ་ཉན་དུས་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་དན་རྒྱས་དེ་སོ་སོས་ཁྲུངས་སྐྱེལ་དགོས་རིང་ཅིས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ཚོག་དེ་ཝེད་སྤྱོད་བཏང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་སོ་སོས་ཁྲུངས་བསྐྱེལ་ཐུབ་ན་དེར་གཞི་ཆ་འཛིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དེ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ཆ་ཅིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐད་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་འདུག ལམ་སྟོན་གནང་བའི་ནང་དང་དཔལ་ཡོ་མང་ནང་དུ་འགྲུར་བ་ཐེབས་ཚར་དུས། དེ་ཚོའི་ཆ་ཅིས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས། དཔེར་ན། དཏུལ་དེ་ཕར་ཆ་ཅིས་རྒྱག་དགོས་པ་དང། དཏུལ་རེ་རེ་བཞིན་ཡར་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་དེང་སང་བྱ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འགྲུར་བ་མང་པོ་ཞེ་བྱག་ཅིག་ཐེབས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། དུས་དང་མཐུན་པ་ཏག་ཏག་ཚགས་ཀྱི་མི་འདུག དེར་འགྲུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག འདི་ལ་ལན་མེད་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད། མདོ་དོན། དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་དང་མཉམ་དུ་དམིགས་བསལ་ནང་དུ་གཅིག་འདུག དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡིན། མེད་པ་ཡིན་ན། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། བསྒུ་ན་མདའ་ཡི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁང་པ་དེ་ཏ་ཅང་སྐྱོ་པོ་དང། བཞའ་ཚན་ཡོད་བསྡད་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ལ་ལྟགས་སྐམ་ནང་བཅུག་བཞག་པ་ལས། གཞན་པ་ལ་འཛིག་ས་མེད་པ། གཉིས་ནས་འཛིན་ཆས་ཁག་ཏག་ཏག་མེད་པ། འཛིན་ཆས་ནང་ལ་ཀོ་ལུ་ཏར་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སྟོད་མཁན་མི་མང་ཆེ་བ་ལོ་ ༦༠ ནས་ ༧༠ བར་གྱི་མི་རིད་འདུག དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ཕྱག་གི་རྒྱང་རྒྱང་འབྲི་གནང་གི་འདུག ཡིན་ལང། གཞོན་སྐྱེས་ཤེག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་དུས། དེ་ཚོ་མཐོང་བ་དང་ཉོན་པའི་བཟོ་འཇུ་བྱེད་དུས། དེ་ཡིན་དུས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་འཛིན་ཆས་དང་འཐུལ་ཆས། ཆ་རྒྱུན་དེ་ཚོ་སྣུན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རིད་འདུག དེར་རིས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕྱོགས་བསྟོམས་རྒྱུན་གྲོན་དེ་སྒོ་ཕྱེས་ནས་བཞག་ཡོད། ཕྱག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གྱང་ཚོགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དོན་མས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་རས།

ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དཔལ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྟོན་རྩིས་ཐོག་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཐོག་ལ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྡུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྡུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་འདི་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། ངའི་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དེ། ཁ་སང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལའང་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་གা་ནང་བཞིན་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་དོད་ལ་སྦར་ཆ་བྱ་རྒྱ་ཐོག་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་འདུག འཛིན་སྐྱོང་དང་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག ད་ལོ་སྟོན་རྩིས་ཆ་ཚང་ཚར་ཡོད་དུས་ཁག་པོ་རེད། ལོ་རྗེས་མར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་འགྲོ་གྲོན་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ལས་དོད་ཐོག་སྦར་ཆ་བྱ་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཞན་དེ། ཚང་མས་རྒྱ་རམ་ས་ལ་ཟེར་དུས་བཅན་བྱོལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ས་གནས་རང་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་བཤད་ན། གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྒྲོ་པོ་ཞིག་རེད། དེང་སང་རྒྱ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དེར་ཁང་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་གནས་སྟངས་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་ང་དང་ཕྱག་སྟྲོལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ས་གནས་སྒུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སྒུ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིས། སྟོན་མ་དང་མི་འདྲ་བ་ཉིན་གྲངས་ ༣ རིང་དབྱ་དཔྱལ་བསྡུ་ལེན་དང་རྒྱབ་གཉེར་འབྲལ་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་དུས། གསང་སྟོད་ཐག་ཉེ་སར་མེད་དུས་ཐག་རིང་འགྲོ་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཚོགས་མི་ཁས་ཤིས་ཀྱིས་ཚོར་བ་རྟོག་པོའི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། འདིའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

དེ་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ས་ཆའི་གནས་སྟངས་ཐོག་གསུང་པའི་སྐབས་སྒུ། ད་ལྟ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཁང་ཡོད་པའི་འོག་དེར་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་ཡིན་ན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་རེད། དེའི་ཁང་དོད་ཅིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ཚོགས་པ་ལ་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོན་ཀྱང་འདིའི་བར་ལ་ཚོད་འཛིན་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བཞག་འདུག དེ་ཡན་ཆད་བེད་སྟོད་གཏོང་མཁན་སྒུ་ཡིན་གང་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་མར་སྐས་འཛོགས་ཤིག་བཟོ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་རང་ཚོགས་ཚོགས་མིས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདིའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་ནས་གནང་ལས་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གཟིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དོན་མས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་རས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཆེ་རིང་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བཀྲར་ཁོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང། གོང་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཉ་འཛར་སིའི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། དཔྱལ་གྱི་གནས་བབ་དེ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། པལ་ཆེར་བཀྲར་ཁོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གྲངས་ཀ་དེ་ཐུགས་ཐག་བྱང་ཡོད་ས་མ་རེད། དགེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ གི་ནང་ཚུད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཡི་འཛར་སི་གོང་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་དོན་གཅོད་ལ་དང་ཟླར་དཔྱ་དཔྱལ་འབབ་འབྱལ་དགོས་པ་དེ། ཨ་སྒོར་ ༣༥༣,ཁ་ཅ་ རེད་འདུག ཏེ་ནས་ཕྱལ་ཟིན་པ་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཨ་སྒོར་ ༣༥,༣༣༣'༣༥ དང། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ལ་ཕྱལ་པ་དེ་ཨ་སྒོར་ ༢༠,ཀ་ཅ་༥'ཀ་༥། ཁྱོན་བསྡོམས་ཨ་སྒོར་ ༥༥,ཁ་ཅ་ ཆགས་ཀྱི་འདུག ཏེ་འཛུ་སོང་ཙང་དུ་ལྷ་ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཉ་འཛར་སི་གོང་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་དོན་གཅོད་ལས་ཁྲངས་ལ་དང་ཟླར་དཔྱ་དཔྱལ་འབབ་འབྱལ་དགོས་པ་དེ་ཨ་སྒོར་འབྱམ་ ༢ཁ,ཁ་ཁ་ རེད་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཁ་སང་སྟོན་མ་དོ་བདག་འདིར་ཡར་ལངས་སྟོད་མཁན་འདི་དོན་གཅོད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྐད་ཆ་འདི་འཛུ་ཞིག་གོ་རྒྱ་འདུག དོན་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་གོ་རྒྱ་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དོན་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་རྒྱའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད། དབུས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རོགས་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཉ་འཛར་སི་གོང་རིགས་སྤྲ་ཟ་ཚོགས་པས་ཚོགས་ཁང་ཁྱོས་ཚར་ཙམ་དང། དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་རེད། དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ཡོད་དམ་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ང་ཕ་གིར་ལོ་གཅིག་དང་བླ་བ་གསུམ་མ་གཏོགས་གནས་ཡོད་མ་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་མཇུག་སྒྲོར་བྱ་རྒྱ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། འདི་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང། ང་དོན་གཅོག་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་རོགས་པ་གཅེ་བྱས་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཉ་འཛར་སི་གོང་རིགས་སྤྲ་ཟ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་དེར་གོང་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ནས་ཨ་སྒོར་ ༢༠༠,༠༠༠ སྤ་འདོན་གཡར་རྒྱར་ཕྱག་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་རྒྱའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དེ་ཡར་ཕྱལ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ཨ་འོངས་པར་དེ་ཚོར་ཆགས་ཡང་གཏན་རྒྱལ་ཞེ་ཐུའི་བསམ་བློ་དེ་འདྲ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་ཚོགས་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་འང་སྐད་ཆ་འདི་བྱུང་སོང། ཁ་སང་ལན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དུས་ཚོད་ཏཱ་ཏཱ་ལ་ཕྱལ་དང་མ་འབྱལ་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཀ་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། མཉམ་འབྲེལ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བཟོ་ཚོང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང། དེ་ཚོས་དངུལ་འབྱལ་རྒྱ་དེ་ཅིས་ཞིབ་ཟིན་ནས་དངུལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་སོང་ན་འབྱལ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དེ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཟེར་བའི་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤེས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙ་ན། ཁ་སང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤེག་གི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་དཔྱ་དཔྱལ་འབབ་ཚད་ལ་སྒར་ཆ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་དང། ད་ལྟ་འདིར་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན། ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་འདུག འདི་ཐད་བཀའ་ཤག་གི་ནས་བསམ་ཞིབ་བྱས་ནས། ལོ་རྗེས་མའི་སྟོན་ཆིས་སྟོན་ལ་

སྒྲིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་དེ་ཚོ་འཕྲིར་ཡོང་ཚོག་པ་ཞུ། དེར་རན་པོ་དང་འཚམ་པོ་ཞིག་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དེར་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བཅལ་རྒྱ་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དཔལ་དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་བོད་པ་ཡིན་པའི་དན་རྒྱས་དེ་ སོ་སོས་ཁྱེད་སྐྱེལ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁྱེད་སྐྱེལ་སྟངས་གང་འདྲ་སྐྱེལ་དགོས་མིན་སྒྲིག་ གཞི་ནང་དུ་མེད་དུས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རེད་ཞུ་ཚོད་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་ནས་ཁ་ཐུག་ བསྟེན་པ་དེ་འདྲ། སྟོན་མ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས། གནས་ཐང་ལ་བབས་ པའི་ (Boarding Pass) སྟོན་ཤོག་ཅིར་བ་དེ་འདྲ། བོད་ནས་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། འདིར་དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་ དེབ་བཙོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ (Boarding Pass) སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཐོག་བསྐྱོད་པའི་བྱང་འཛིན་འདྲ་པོ་དེ་སྟོན་ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད་ལྟ། དེ་འདྲས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་པའི་གནས་ཚུལ་ ཡོང་གི་འདུག ཆུ་གར་ལ་སྟེབས་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་སུ་འདྲ་ཞིག་བསྟེབས་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་ཡིན་པ། བོད་ཀྱི་ས་ ཁུལ་གང་ནས་ཡིན་ནའང་། དེར་ཁྱེད་བསྐྱལ་ཆུ་ཡོད་པ། བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། པ་ཡུལ་གཅིག་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་ རེད། དེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཆུ་འགན་དེ། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་བོད་ རིགས་སྲོ་མ་ཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོར་ཕྱལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་སྐྱེས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ཞུ་ ཆུའི་ཆེད་དུ་དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཆུ་དང་། དང་བློངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེ་ ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཡིན་པའི་དན་རྒྱས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལམ་སྟོན་གསར་པའི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་མེད་པ་ བཙོས་བཞག་ཡོད། འདི་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་།

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ལོར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁེས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལོ་ ༤ ཙམ་ འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས་ལམ་སྟོན་དེ་ཚོ་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲལ་རིགས་དང་མ་ཐུན་པ་ཞིག་བཙོ་ དགོས་ཆུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཆུ་ཡིན་ ཞུ་ཆུ་ཡིན། ཕྱི་བླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་རྒྱ་རམ་པ་ལའི་དབུས་ལས་ཁྱེད་ཁག་དེ་དག་ཀོག་བྱ་མེད་པ་བཙོ་ཆུའི་ཐབས་ཤེས། ཀོག་བྱ་མེད་པ་ཟེར་དུས། བཆུ་ཚ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཀོག་བྱ་མེད་པ་སུས་ཀྱང་བཙོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཆུ་ཚ་ དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཀོག་བྱ་ཕྱང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཕྱི་བླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀོ་ཁྱུ་ཏར་སྟེ་ཚན་དང་ས་ གནས་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས། དུས་ཚོད་ཅིག་བཀག་ནས། འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི་ཐོ་བ་ལྟ་དྲུག་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ ཆེས་པ་ཚོ་དང་། དོན་གཙོད་ཁག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཁྱབ་པར་དམིགས་ཚད་ཅིག་བཟུང་ནས་དུས་ཚོད་ཅིག་ བཀག ས་གནས་ཟེར་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྱེད་གཅིག་ཏུ་ཞུ་ཡི་མེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྱེད་གཅིག་ ཏུ་མ་ཡིན་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་འདྲ་ འདུག མཉམ་འབྲེལ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཚང་མར་བྱ་རྒྱའི་བརྒྱད་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ད་ ལྟ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་སྟྲི་འཐུས་མཚོག་གིས་འདིའི་སྒྲང་ལ་ལན་མི་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་སྟེ། གནས་ཚུལ་དེ་ཡར་སྟེབས་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་བསམ་ཚུལ་དང་འཚར་གཞི་གা་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་བཞག་ནས་ བསམས་བྱུང་།

དེ་བཞིན་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། ཆུ་རམ་ས་ལ་ དང་བསུ་ན་མདའ་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་། བསུ་ན་མདའ་ལ་ང་ཚོས་ད་ལོར་སྟོར་ ༧,༠༠༠ ཞིག་བཞག་འདུག འདིའི་ནང་

དུ་རྒྱ་ལྷོག་གཤིས་དང་། རྒྱབ་བཀྲག་གཤིས་ཏོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དཏུལ་བཞག་འདུག ཁང་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལོ་རྗེས་མར་བསམ་བློ་གཏོང་རོགས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ལོ་རྗེས་མའི་སྨོན་རྟིས་ནང་དུ་དགོས་དེས་དེ་ཚོ་འབྱུལ་ཆོག་པ་བཀྲིས།

བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཕྲས་ཤེག་གི་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སྨོར་རེད། ས་གནས་འཕྲས་ཚོགས་སྨོར་ལའང་ཞུས་ཡོད་པས། ལོ་རྗེས་མར་འགྲོ་གྲོན་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་སྤར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འགྲོ་གྲོན་གྱིས་འདང་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་སྤ་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་བྱས་འདུག་ དེ་ཚོའི་བརྒྱད་རིམ་ལ་གཅིག་བལྟས། དོ་བདག་འདིར་ལངས་སྟོད་མཁན་འདི་སྤྱི་འཕྲས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྒྲབས་ལ་གཏན་འབེབས་ཤེག་བྱས་པ་དྲན་ཀྱི་འདུག་ དེའི་རྗེས་ལ་འགྱུར་བ་ཀ་རེ་ཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད་ཤེས་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དེར་བསྒྲར་ཞིབ་བྱས་ནས་དགོས་རེས་ཀྱི་འབྱུལ་དགོས་པ་དེ་དག་འབྱུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ང་ལྟ་བར་དུ་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས། དཏུལ་ཆུར་བསྡུས་པ་དང་། ཕར་འགྲོ་གྲོན་འཕར་མ་འགྲོ་མཁན་ས་ཆ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། ཆུར་བསྡུས་པ་ལས་འགྲོ་གྲོན་འཕར་མ་འགྲོ་དགོས་ས་ཆ་གཅིག་ལས་མེད། གཞན་པ་དེ་ཚོ་ཏུག་ཏུག་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་དང་།

ཟླ་རམ་ས་ལའི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁང་ཁྲབས་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་སྨྲ་ལོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྲབས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་བཏང་ནས། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག ད་གཟུ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁང་པ་ཡོད་མའི་གཤག་ལོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁང་ཁྲབས་དེ་སྟོན་མ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་རེད། ད་ལྟ་སྨྲ་བརྒྱབ་ནས་དབྱེ་བ་ཕྱེས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་དང་མཉམ་དུ་གསང་སྟོད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཀྱང་གསུངས་སོང་། ས་ཆའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས། འཁྱེས་ལ་གསང་སྟོད་རྒྱུ་ས་ཡོད་དམ་མེད། གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་མི་མང་བཅར་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་སོང་ཙང་། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་གཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ལོ་རྗེས་མའི་སྨོན་རྟིས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་ཡོང་གི་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྟ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྟ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགན་ཤེས་ཤེག་ཞུ་རྒྱ་འདུག དང་པོ་དེ་གོང་དུ་ཕྱག་སྟྲེལ་ཚོས་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྟན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཀྱང་མ་ཡོངས་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ལན་གནང་སོང་། ས་གནས་ཁག་ལ་ཁང་ཁྲབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་པ་ཡོང་གི་འདུག དབེར་ན། ཕྱག་སྟྲེལ་ང་གཉིས་ཁ་སང་སྟེ་ར་ལྟུན་ལ་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་སུ། བདེ་སྐྱིད་གླིང་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཚོགས་ཆུང་དེ། དབྱར་ཁར་བཞའ་ཚན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་གསང་སྟོད་ཀྱི་མ་ཐུན་རྒྱན་ཡང་མི་འདུག ཆུམ་པ་

ཆོས་གཤར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། གཡས་གཡོན་ལ་རང་ཁྱིམ་ལ་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གསུང་གི་འདུག ངེ་ཡིན་དུས་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཆོགས་ཆུང་ལ་ཁང་པ་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང། བཞའ་ཚན་ཆུན་པས་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག ངེ་ཆོར་མ་ཐུན་ཆུན་སྒྲར་རྒྱ་དང། དེར་གསང་སྦྱོང་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཐད་བསྟད་འདུག ངེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ལ་འཛིག་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན།

གནད་དོན་གཉིས་པ་དེ། རང་བདེན་ཆོགས་ཆུང་ཁག་གི་ལས་དོད་ཟེར་ནའང་རེད། ཉིན་དོད་ཟེར་ནའང་རེད། སྲོན་མ་ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཅ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཡོད་རེད། ང་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཉིན་གཅིག་གི་ལས་དོད་དེར་སྐོར་སྲུམ་བཏུ་ལྟག་ཅམ་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། དབུས་མ་ཚང་མར་ལས་བྱེད་ཆོའི་གནས་སྟངས་དེ་འཕར་འགྲོ་དུས། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཆོགས་ཆུང་དང། ས་གནས་གྲོས་ཆོགས་ཆོགས་མི་རྣམ་པའི་རྒྱུན་ལྟན་གྱི་གླ་ཆ་ནི་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་ཁོང་རྣམ་པའི་ཉིན་དོད་དང། ཆོགས་དོད་དེ་ཆོའི་གྲས་མ་འོངས་པར་སྤར་ཚ་འཁྱར་ཐུབ་པར་ཐྱོགས་གང་སར་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གཞོངས་ཞུ་ཡིན།

ང་ལྟ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཆོགས་ཆུང་ཁག་ལ་དབུས་ནང་བཞིན་ཤོག་བྱ་ཕྱང་དུ་གཏང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཇ་བའི་དལེ་ཡག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐོར་ལ་འདས་པའི་ཉམས་ཚོར་དང་འཕེལ་ནས་གཅིག་ཞུས་ན་རྟན་བྱུང། ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཔྱ་དཔྱལ་འབྲལ་མཁན་གྱི་མིང་གཞུང་དེ་ཀོ་ལྷ་ཏར་ནང་བཅུག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཅང་ཆོར་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དེ་མ་ཕེབས་གོང་ལ་ང་ཆོས་ས་གནས་རང་བདེན་ཆོགས་ཆུང་ལ་ཀོ་ལྷ་ཏར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་འཕྲིལ་ཞུ་དུས། བཀའ་འཕྲིལ་གནང་ཡོད་མ་རེད། མ་སྟྲད་པ་སོང་ཅང་ང་ཆོས་མིང་གཞུང་དེ་ཀོ་ལྷ་ཏར་ནང་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་དང་ལེན་བྱས་ཡོད་མ་རེད། འདི་ཀ་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། ཨོཀ་བྱ་ཕྱང་དུ་གཏང་རྒྱའི་འཚར་གཞི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། ས་གནས་རང་བདེན་ཆོགས་ཆུང་ལ་ཀོ་ལྷ་ཏར་གྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡིན་ན། བདལ་གླ་དང། འགྲིམ་འགྱུལ། ཁང་གླ། ཆུ་གློག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་གླ། སོད་རིགས་སྤྱི་འཐུན་ཆོགས་པ་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཏད་ཏེ་འབྲའི་ཞིབ་ཐུ་ཡང་ཡང་མི་འདུག ཐུགས་ཁྲོན་ཏེ་གང་འཇུ་གཏང་རྒྱུ་རེད། གཏན་འབེབས་གང་འཇུ་ཡོད་རེད། སོད་རིགས་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ལ་ཏད་ཀོ་ཡི་ཡོད་པ་ཏེ་ཅུ་ཀོ་ཡི་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང། ང་ཆོའི་ཕར་མཐུན་རྒྱུན་སྤྱོར་སྟངས་དེར་

ཆོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིལ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྟན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག རང་བདེན་ཆོགས་ཆུང་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱར། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཆོགས་པ་ཁག་གི་ཐུར་འཛིར་ནང་དུ། རྒྱུན་གྲོན་གྱི་ཚིས་འགོ་དེ་གཞན་པ་ནང་བཞིན་ཞིབ་ཐུ་དེ་མི་འདུག ཐུར་འཛིར་ ༥༩ ནང་དུ། ཐྲོ་སོ་ཏོ་ན་དང། མི་ནི་སོ་ཏ། ནི་ཌ་ཡོག་དང་ནི་ཌ་ཌར་སི་ཟེར་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། རྒྱུན་གྲོན་གཱ་པར་གཏང་རྒྱུ་རེད། ནས་རྒྱུན་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ས་གནས་གཞན་པ་དེ་ཆོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བདལ་གླ་དང། འགྲིམ་འགྱུལ། ཁང་གླ། ཆུ་གློག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་གླ། བོད་རིགས་སྤྱི་འཐུན་ཆོགས་པ་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་དེར་དེ་འབྲའི་ཞིབ་ཐུ་གང་ཡང་མི་འདུག འགྲོ་གྲོན་དེ་གང་འཇུ་གཏང་རྒྱུ་རེད། གཏན་འབེབས་གང་འཇུ་ཡོད་རེད། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཆོགས་པ་ཁག་ནས་དབྱ་དཔྱལ་བསྡུ་ལེན་དང་འབྲེལ་ནས་ཐུག་ལས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཏེ་ཅུ་གོ་ཡི་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང། ང་ཆོའི་ཕར་མཐུན་རྒྱུན་སྤྱོར་སྟངས་དེར་

ཚད་གཞི་གང་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན་གা་བར་བཏང་ནས་འགྲིག་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཚགས་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་དམ། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཏྲི་བ་གཅིག་དེ་གা་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་ལས་བསྟོམས་སྒྲབས་ལ་འཚུག་ཅམ་ཞུས་པ་ཡིན། སྒྲབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྷན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དགོངས་འཚར་དེ་ཡག་པོ་གསུངས་སོང་། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གང་རེད་ཅི་ན། དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་བཞེས་སྒྲབས་སུ་ཡིག་ཀ་ཟུགས་ཏྲ་ཏྲ་མ་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཅིག་གྱུར་ཀྱི་ཐོག་ནས། འགྲོ་སོང་ཞེ་དྲག་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཐེལ་རྩེ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགེར་ན། ཟླ་བ་དང་། ཚེས་གྲངས་དེ་ཚོ་བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་རྒྱ་ཡོད་པ་བྱས། དཏུལ་གྱི་གྲངས་ཀ་དེ་ཚོ་བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་རྒྱ་ཡོད་པ། ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་འདྲ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད། འདི་འགོད་བསྒྲལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡིན།

དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་དབྱ་དཏུལ་དྲ་ལམ་ནས་བསྡུ་རྒྱའི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་མཐུད་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཐུབ་པར་གཏེང་ཚོད་གཅོད་ཅམ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན། རང་བཅན་ལག་དེབ་སྒང་ལ་ནས་རྒྱན་དབྱ་དཏུལ་འབུལ་བའི་སྒྲབས་སུ་དམ་ཐུག་བརྒྱབ་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ད་ཐོག་ནས་དཏུལ་ཀ་ཚོད་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དབྱ་དེབ་ནང་དུ་དཏུལ་ཐུལ་ཟིན་པའི་དཔང་རྟགས་དེ་གང་འདྲ་སྒྲིབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གཅིག་བུ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཆ་ཚང་ལ་ད་ཐོག་ནས་དབྱ་དཏུལ་འབུལ་རྒྱའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་གསལ་བར་ཤད་གནང་རོགས་གཤོངས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་གཞན་པ་གཅིག་གা་རེ་ཞུ་རྒྱ་ཡོད་ཟེར་ན། ཀོ་ལི་ལྷལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཐྲི་བཏང་འགན་འཛིན་མཁན་ཚོས་གསུངས་ཐྲོང་འདུག ཀཱ་ལི་ཚགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཀོ་ལི་ལྷལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དེ་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་ལེན་དང་འཛིལ་བའི་ལས་དོན་ཐོག་ཚགས་ཆུད་ཤོས་ཞིག་ཡིན་པ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡིན་ནའང། མི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ནས་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཁ་སང་ཐུག་སྟྲོལ་དེང་གཉིས་མར་བཅར་དུས་ཁོང་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱ་གི་འདུག གང་ལྟར་འགན་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་བཞེས་འདུག ཁོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དེ་ཚོའི་ཉིན་དོད་དེས་འདང་རེས་ཤེག་ཙ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ལྷག་བསམ་རྒྱས་དག་གི་ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་བྱས་ནས་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་སྤྲིངས་ཆ་འདི་བརྒྱབ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། བོད་ཕྱི་བའི་དོན་ལ་ཐུག་ལས་དང་། ཀཱ་ལི་ལྷལ་ས་ཀྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསང་ཐྲོད་མི་འདུག ཁ་སང་ཐུག་སྟྲོལ་རེད་གཉིས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཞུས་ཡོད་རེད། དེའི་ལན་དུ་ "ད་རེས་ཐོན་ཙིས་འཚར་འབུལ་ནང་དུ་དེ་འདྲ་ཞིག་བསྟེགས་མ་སོང་།" ཟེར་འདུག དེའང་རྒྱ་མཚན་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ལན་འདི་གཅིག་བུ་བརྒྱབ་ནས་མ་བཞག་པར། ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཀཱ་ལི་ལྷལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག ཁོང་ཚོར་གསང་ཐྲོད་མེད་དུས། ཐུག་ཐུག་བཏང་ནས་ཐག་རིང་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་གསང་ཐྲོད་ཁྲོན་ནས་མི་འདུག ངཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་ད་གা་སེ་རེད་མི་འདུག ཁ་ཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་ལ་མ་ཐུན་ཆྱིན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚ་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ཐོས་སྟེ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞེ་ཏྲག་ཅིག་འདུག ཟླ་ཆ་ནི་ཆེན་པོ་ནི་ཡོད་མ་རེད། ལས་

ཁྱད་ནང་ལ་གསང་སྦྱོང་ཅིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོས་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ནའང། དེར་མྱ་མ་ཐུབ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དགེ་མི་སྲིད་

པའི་དཀའ་བལ་འཕྲད་བསྟད་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་རེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་བོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྐེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཕྲས་ཤེག་གིས། ང་ལྟ་ཆུ་རམ་ས་ལ་དང་བསྡུ་ན་མདའ་ལའང་གོང་དུ་གསུངས་སོང། ང་ལྟ་སྟེ་ར་ལྟན་དང་ཀོ་ལི་ཁྱལ་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ཇི་ས་ལ་བཀྲར་འོས་བཀའ་གནང་མཁན་ཚོ་ལའང་གནས་སྟངས་གཅིག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་སྲིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཁྱོད་ཡོངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ཞུ་ཚོག་ཅེས་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྱད་ཀྱིས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་མའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་ནས། གསང་སྦྱོང་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡིན་ན། ཁོར་ཡུག་གཅིག་གི་ནང་ལ་རེད་འདུག་གམ། དེའི་ཉེ་འགྲམ་ལ་གསང་སྦྱོང་འདུག་གམ་མི་འདུག ལས་ཁྱད་དེ་ཚོའི་འཁྲིས་ལ་ཡོད་ན། ས་གནས་འཕྲས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མཐུན་མོང་གིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ས་འདུག་གམ་མི་འདུག འདི་གཅིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་མེད་པ་ཡིན་ན། གསང་སྦྱོང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་རྗེས་མའི་སྟོན་ཆེས་ནང་དུ་དེས་པར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན། དེའང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གཉིས་མ་ཡིན་པར། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་མཐུན་རྒྱན་དེ་སྟོར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཉེ་འགྲམ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལའང་གསང་སྦྱོང་གཅིག ས་གནས་འཕྲས་ཚོགས་ལའང་གསང་སྦྱོང་གཅིག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལའང་གསང་སྦྱོང་གཅིག་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ས་ཆ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཉེ་འགྲམ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་པ་དང་། ཉེ་འགྲམ་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ལ་དཀའ་བལ་ཆགས་གཞི་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་དང་ལོ་རྒྱས་མའི་སྟོན་ཆེས་ནང་སྒྲིབ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དགོངས་ཚུལ་གཞན་པ་དེ་འང་གཅིག་མཚུངས་རེད། ཉིན་དོད་དེར་སྤར་ཆ་ཡོང་བའི་སྐོར་རེད། ཉིན་དོད་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལྟ་ཚོག་པ་ཞུ།

དགེ་དཀར་ལ་དེ་གློག་ཟླད་བརྒྱུད་ནས་ཐོངས་ཤོག་ཟེར་དུས། ཀོ་ལུ་ཏར་སྟོད་རོགས་ཞུ་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྱད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་གསུངས་སོང་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་དེ་ག་རང་འཕྲད་བཞིན་པཡིན། ངས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྟན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། སྲིད་ཀྱོང་དམ་འབྱལ་ཞུས་ནས་བདུན་ཕྲག་ ༣ ནང་དུ་ཀོ་ལུ་ཏར་སྟེ་ཚན་ལ་ཆ་ཚང་མངགས་པ་ཡིན། དབྱས་ལས་ཁྱད་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཀོ་ལུ་ཏར་གཙོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ལ་ཡིན་ནའང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅིག་ཐུ་མ་ཡིན་པར། ས་འགོ་ལས་ཁྱད་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། ས་གནས་འཕྲས་ཚོགས། མཉམ་འབྲེལ་བཅས་ཚང་མར་ཀོ་ལུ་ཏར་གཙོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མཉམ་དུ་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའི་འཕྲལ་ཆས་རིགས་ཚད་མཐོ་རྩ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཚོད་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གི་ཐོ་གཞུང་བཟོས་ནས་ཀོ་ལུ་ཏར་སྟེ་ཚན་ལ་ཡོད་པ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གར་རེད་ཅེ་ན། ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ། ཅ་ལག་ཉོ་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ལ་རོགས་དཔྱལ་སྤྱོད་མཁན་དགེ་མི་སྲིད་པའི་ཁག་ཡོ། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་རྟམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཡོད་རེད་གླ། ཐོས་

གར་ལ་སྐུ་མཐོན་ཆོ་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཆོ་ལའང་ང་ཆོས་ཚུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་དེ་གা་རང་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཕྱིད་རང་ཆོར་དགོས་པ་དེ་ང་ཆོའི་གླང་པའི་ནང་ལ་བཅུག་པ་ཅམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མི་འདུག ཀླད་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེར་ན། ང་ཆོས་བྱ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཤོག་བུ་མེད་པའི་འཛིན་སྒྲོང་བྱེད་གྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དེར། ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཀོ་ལུ་ཏར་མེད་པ་ཡིན་ན་བྱ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཤེས་གྱི་མ་རེད། ཀོ་ལུ་ཏར་ཡོད་པ་ཅམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མ་རེད། བྱ་རྒྱ་ (Internet) དགོས་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ དེ་འདྲ་སོང་ཅང་དེ་ཆོ་མེད་ན་མེད་ཐབས་ཡིན་དུས། དེ་ཆོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གནང་དགོས་གྱི་འདུག ཕྱིད་རང་ཆོས་ང་ཆོར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་སྟངས་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྐྱབ་བྱེད་སྟངས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཆོས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྐྱབ་བྱེད་ཐུབ་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན། དབྱད་པའང་ང་ཆོས་བྱེད་ཤེས་གྱི་ཡོད། ང་ཆོས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འགེལ་ཡོང་དུས། མི་མང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ལ་དགོས་པ་དེ་སྤྲོད་དགོས་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཕྱིད་རང་ཆོས་འཚར་གཞི་བཟོ་རྒྱུར་ང་ཆོས་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དང། གནས་ཚུལ་མཁོ་སྐྱབ་བྱ་ཕྱིར་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ། གནས་ཚུལ་དབྱད་པ་བྱ་རྒྱར་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཆོ་ང་ཆོས་བྱེད་ཐུབ་གྱི་ཡོད། ང་ཆོ་ཁ་སང་དེ་རིང་བཅན་བྱོལ་དུ་སྒེའས་བཞུག་པའི་གནས་སྟངས་མ་རེད། འདས་པའི་ལོ་ ༨༠ ཡི་ཉམས་ཚོང་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་རེས་ཨ་མི་རི་ཀར་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་ལའང་དེ་ཆོའི་སྒོར་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང། ཁོ་རང་ཆོའི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་དང་ལམ་སྟོན་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས། ང་ཆོའི་དགོས་མཁོ་དང་མ་ཐུན་པ་ཞིག་ཨ་མི་རི་ཀ་གཞུང་ལ་ཕར་སྟུན་སེང་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། དེར་བརྒྱུད་རིམ་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། རོགས་དཏུལ་རེ་རེའི་ནང་ལ་བྱོས་ཆོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། ས་དང་སྤ་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། དེ་དང་མཚུངས་པས་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས་པ་དང། མ་ཐུན་རྒྱུན་རགས་དགོས་པ་དེའི་སྣང་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་བྱ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཆོར་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ཆ་ཚང་རགས་དང་མ་རགས་ཟེར་བ་དེ་རོགས་ཆོགས་དེ་དག་གི་ཆ་རྒྱུན་ལ་རགས་ལས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

མ་འོངས་པར་ང་ཆོས་དབྱ་དཏུལ་ཆ་ཚང་བྱ་རྒྱའི་བརྒྱུད་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་བདེན་ཆོགས་ཆུང་ཚང་མར་ཀོ་ལུ་ཏར་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྒྱུན་དང་བལྟས་ནས། གལ་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྒྱུན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ཉིན་མོ་ནས་ང་ཆོས་ཉོ་རྒྱ་འགོ་འཛུགས་རྒྱ་ཡིན། དཀོ་ལོ་ཕྱི་བ་ ༥ པའི་ནང་དུའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཉོ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་རམ་མ་ལའི་ཁུལ་ལ་དགོས་པ་དེ་ཆོ་ཕར་འབྲལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རིམ་པས་ང་ཆོས་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱ་དེ། ཁོས་ཆོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡིན་ནའང། ང་ཆོས་ཤོག་བུ་ཞེ་དྲག་བེད་སྤྲོད་གཏོང་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེ་རེར་ (Note Pad) རེ་རེ་ཐུལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོས་ཆོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ཆོའང་ཕར་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན་བྱས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཀོ་ལུ་ཏར་རང་ལ་གཟིགས་ནས་ཁོས་ཆོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ཆོ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་ཐུབ་པ། ང་ཆོས་ཤོག་བུ་ཞེ་དྲག་བེད་སྤྲོད་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་གི་སྣང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ། ཡིན་ནའང། ལམ་སང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱ་ཞིག་མ་རེད་གླ། ལོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་གা་ཆོད་འགོར་གྱི་ཡོད་ནའང། ང་ཆོས་རིམ་པས་ཀྱི་ཁྱིག་ཏྲེད་ཀྱིན་ཏྲེད་ཀྱིན། བཀའ་ཤག་གི་དམིགས་ཚད་གཟུང་རྒྱ་དེ་གང་ལྟར་འོས་བསྡུ་རྟེས་མའི་སྟོན་ལ། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དགོས་ངེས་དེ་དག་སྒྲགས་ཐོག་ནས་འོས་འཚེན་རྒྱ་ཡོད་པ། ང་རྒྱའི་ཐོག་ནས་འོས་འཚེན་རྒྱ་ཡོད་པ། དགེར་ན། ལྷང་པ་གཅིག་གི་ནང་གོད་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་

པ་ཡིན་ནའང། འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདིས་འོས་འཚེན་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བཟོ་རྒྱའི་དམིགས་ཚད་ཅིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་འགོར་གྱི་གྲངས་ཐོ་བླང་རྒྱ། དེའི་རྗེས་ལ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ཚགས་ཚུད་བཟོ་རྒྱར་བང་ཞིག་སྒྲིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རང་དབང་ལ་དོ་ཧོག་མ་གཏོང་བའི་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལའང་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་ཞུ་བསྡད་ཡོད།

བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་གྲོན་དེར་ཞིབ་ཐ་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ཐོས་ཚོགས་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཀ་པ་ནས་མར་ཆ་ཚང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་བསྡད་པ་མ་གཏོགས། འདིའི་ནང་དུ་འཛུག་དགོས་ན་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་རེ་རེའི་ཞིབ་ཐ་ཚང་མ་མར་འཛུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་བསྟོམས་འགོར་དེ་འདིའི་ནང་དུ་བསྟེན་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་ཐ་ཆ་ཚང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་རེད། ཁོ་ཚོས་འགྲོ་སོང་གཏོང་བའི་སྒྲིགས་སུ་དེ་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོར་འདོད་པ་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱ་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་ཐེལ་ཅེ་བཟོ་རྒྱ་དེ་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚོས་དེར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གང་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་སོ་སོར་ཡོན་ཏན་ཡོད་དམ་མེད། ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚད་མཐོ་དམན། ཡོན་ཏན་ཡོད་མཁན་ནང་ནས་ཡིག་ཐུགས་འདྲ་མིན་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། སྤྱི་བཏང་ཤེས་བྱ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ནའང་ཡིག་ཐུགས་སྟོ་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས། དེབ་ནང་དུ་མཇོས་པོ་མེད་པ་མཐོང་གི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཐེལ་ཅེ་བཟོ་རྒྱར་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ (Online) བརྒྱུད་དབྱ་དཔལ་བསྡུ་རྒྱ་བྱ་རྒྱ་དེ་རེད། ཐོས་ཚོགས་ལ་སྐྱེན་ཀཱད་ཐུབ་པའི་འདོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འདས་པའི་ཟླ་བ་བཅུའི་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ (Online) བརྒྱུད་དབྱ་དཔལ་བསྡུ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལག་པ་བཅང་ཐུབ་མ་སོང། ཕྱི་ཟླ་ ༤།༦ པའི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ཅིག་བཏོན་ནས་དེ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དང་ཟླངས་དབྱ་དཔལ་འབྱལ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་གང་འཛུ་ཆགས་འདུག བཀའཤག་སྐབས་གོང་མས་འདི་བཟོས་ནས་ཙཱ་རེ་ནང་དུ་ (UTAH) དང། ཁེ་ཏ་ཏའི་ (Toronto) ལ་ཚོད་ལྟ་འདྲ་པོ་ཞིག་གནང་འདུག འདས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་གོ་མ་བྱུང་མ་གཏོགས། དེའི་སྟོན་ལ་དེ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ནས་འབྱལ་མཁན་ཏ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མ་འགྲོ་རང་འགྲོ་རེད། ང་ལྟ་བཟོས་བཞག་པའི་ནང་དུ་དགེ་སློན་གྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོར་གཅིག་བལྟ་རྒྱ་དང། མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ནང་དུ་འདོད་པ་གང་འདྲ་འདུག་བལྟ་རྒྱ། ལྟག་པར་དུ་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང། མི་འགོར་ཏོག་ཙམ་མང་པ་ཡོད་ན། ང་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འབྱལ་མི་དགོས་པར་ཁ་ཐུག་འབྱལ་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་གྱི་ཡོད་ས་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ང་རྒྱ་དེར་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ག་རེ་འཛིན་དགོས་རེད་ཟེར་ན། དཔེར་ན། (Toronto) ལྟ་བུ་ཡིན་ན། (Toronto) ཡི་ནང་དུ་ (Ontario) འདི་མངའ་སྡེ་གང་ཚང་རེད་གླ། (Toronto) རང་གི་རྒྱལ་སར་ཡོད་པའི་མི་མང་ཆེ་བས་པར་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཕྱིན་ནས་འབྱལ་རྒྱའི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་ས་རེད། དེ་བཞིན་དཔེར་ན། (Ontario) མངའ་སྡེ་ནང་དུ་ (Lindsay) དང། (Belleville) ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་ (Toronto) ལ་ཚུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་གླ། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ (Online) ནས་འབྱལ་ཐུབ་ན། ཡིན་ནའང། གནད་དོན་འདིའི་སྟང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། ང་ལྟ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བལྟ་རྒྱ་བྱུང་མ་སོང། ཞིབ་ཚགས་པོ་བལྟ་རྒྱར་བང་བསྒྲིགས་བཞག་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལའང་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ལྟ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་

སྒེལ་གྱི་ཚན་པ་དང་། དང་བླངས་དབྱ་དཔལ་བ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་འབྲལ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་། དུས་ཚོད་ངེས་པར་དུ་གཏང་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་འགྲོ་སོང་ཆེ་བ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ་ཆུང་བ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་ཐེག་གི་མི་འདུག ཁོས་ཚོགས་རྩེས་མར་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་བཟོ་རྒྱ་ཡིན། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལའང་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་བཟོ་རྒྱ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དང་པོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚགས་ཆུད་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་རིམ་པས་ལས་དོན་ཁག་གི་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་དང་རྒྱ་བརྒྱད་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད་དུས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལའང་དེ་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་གར་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཀོ་ལི་ལྷལ་གསུངས་པ་དེའང་དེ་ག་རང་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་འཁྱེས་ལ་གསང་སྦྱོང་མེད་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་སྦྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། གསང་སྦྱོང་རྒྱུག་དགོས་ས་ལ་ངེས་པར་དུ་བརྒྱབ་རྒྱ་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྦྱི་འཐུས་རྡོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྦྱི་འཐུས་རྡོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཞོ་སྒྲབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀའ་འདི་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱ་འགའ་ཞིག་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་གཞན་པར་ངས་ཏ་ཞོ་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནས་ཨོ་སི་ཏྲ་ལི་ཡར་སྒྲིབ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གི་དེབ་ལྟང་ཁྱེའི་ཐོག་ (IN) ཡོད་རེད། ཕ་གཱིའི་མི་དེ་ཚོའི་དེབ་ལྟང་ཁྱེའི་སྒང་ལ་ (AU) འདུག ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ (IN) ནས་ (AU) བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ (IN) སྒང་ལ་ཐུལ་བསྟད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་དམ། ཆ་བའི་ང་ཚོས་འབྲལ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། (IN) ཡིན་ནའང་ (Dollar) འབྲལ་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དེས་པར་དུ་ (AU) བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་བསྟད་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་བྱུང། མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་གང་འདྲ་ཡིན་ན། འདི་གཅིག་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་ཕ་གཱིར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་མེད་དུས། དབྱ་དཔལ་བསྟུ་བཞེས་དེ་བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྒྲབས་རེར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཐད་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། རྒྱུན་ལས་རེ་རེ་བཟེ་གོ་རྒྱག་ཡོང་དུས། རྒྱུན་ལས་རྟིང་པ་མཉམ་དུ་རྒྱུན་ལས་གསར་པ་དེ་འདྲ་སྒྲིག་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེབ་ལྟང་ཁྱེའི་ནང་ལ་དབྱལ་འབབ་འཕྲི་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་མ་ཤེས་དུས་དཀའ་ངལ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་འཐད་ཀྱི་འདུག་ དེབ་ལྟང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཟབ་སྦྱོང་འབྲ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་ཤོག་ཁྱབ་ཨང་ ༢༡༥ ཀྱི་རྒྱུར་འཛོར་ཚང་ ༨༣ ལ་མིང་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་འདུག འདིའི་ནང་དུ་ཨོ་སི་ཏྲ་ལི་ཡའི་མིང་མི་འདུག "རྩ་ཁ། དོན་ཁང་བརྒྱད།" ཟེར་བའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མེད་ན་བསམས་པ་བྱུང། ཡིན་ནའང། (Sydney)

ལ་བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཞིག་འདུག་ དེའི་ནང་དུ་དབྱ་དཔྱ་ལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་འདུག་ འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དང་ལྷ་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཀ་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ལ་དཔྱ་ལ་མ་སྦྱང་བར། སྐེར་ སོ་སོས་དོན་གཅོད་ལས་ཁྲངས་ལ་ཐད་ཀར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེར་མཁན་དེ་འདྲའང་འདུག་ འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ འགྲིག་གི་ཡོད་དམ་མེད། འགྲིག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། (Online) ཡིན་ན་ཐད་ཀར་འདིར་སྦྱང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེས་འགྲིག་གི་ མེད་པ་ཡིན་ན། གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་པ་ཚང་མ་བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད། བོད་པ་ཁ་ཤས་ཐག་རིང་ བཞུགས་ནས་བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ནང་དུ་མ་འཛུལ་བ་དེ་འདྲའང་ཡོད་རེད། བོད་ནས་ཐད་ཀར་བསྟེགས་པ་དེ་འདྲའང་ མང་པོ་ཡོད་རེད། བོད་ནས་སྟེག་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང། དེ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་སྟན་ཞུ་ཞིག་འདུག་ བཀའ་ཤག་ལ་ངོ་བཤུས་ཐུལ་མི་འདུག་ འདི་གློག་དགོས་སམ་ཚོགས་གཅོ་ མཚོག་ལ་འབྱལ་དགོས་སམ་ཏ་གོ་མ་སོང། བལ་ཡུལ་དང་འཇེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་འདུག་ དཔལ་ལྡན་ བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདིའི་སྒང་ལ་དགོངས་བཞེས་ག་རེ་ཡོད་ན། ཤོག་བུ་ཕྱེད་ཀ་ལས་ལྷག་ཙམ་ མེའི་མིང་རེད་འདུག་ དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་འབྱོར་མེད་པ་ཡིན་ན། ངས་བཟློག་རྒྱའི་ཚོག་མཆན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ གློག་ཚོག་པ་བཀྲིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་མར་འགོད་བསྒྱལ་དང་སྦྱགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བ། ཁ་སང་ང་ཕ་གིར་ཐོད་པའི་སྒྲབས་སུ་ངས་དེབ་ལྟང་ཁུ་མང་པོ་ ཞིག་སྦྱང་མི་འདུག་ཟེར་དུས། ངས་ལྷི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁག་འཁུར་བའི་སྒྲབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་བཅོར་དགོས་ པ་ཞིག་འདུག་ དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དབྱ་དཔྱ་ལ་དུས་ཐོག་མ་ འབྱལ་མཁན་ཚོར་བསྡུ་རོགས་ཞུས་པ་དང་། བསྡུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཟེར་ནས་དེད་པ་ཡིན་པས། མཇུག་ལ་ང་ཡར་ ཡོང་དུས་ལོ་གསར་སྒྲབས་སུ་ (Melbourne) དང་ (Sydney) བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆུར་ཐག་འབད་ཐག་ ཏྲས་ནས་ཡག་པོ་བསྡུས་གནང་འདུག་ དེར་རྗེས་ཐུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཅོ་པོ་མི་སོ་སོས་འགན་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ ངས་སྟོངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ལས་ཀ་བྱེད་ མཁན་ཚང་མས་དང་ཐུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཀྱང་བྱས་པ་ཡིན། དང་ཐུང་ལས་ཀ་ཡིན་ཙང་གླ་ཆ་སྤྲོད་མཁན་ཡོད་ མ་རེད་ལ། གླ་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁོན་ཀྱང་དང་ཐུང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེར་མི་མང་གིས་སེམས་ཤུགས་སྤྲོར་ ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་ (Sydney) ནས་འདི་གཅིག་གསུངས་སོང། མི་མང་ཆེ་བ་གཟའ་སྐེད་པ་ཉི་མ་ལའང་ལས་ཀ་བྱེད་ མཁན་རེད། དཔལ་བསྡུ་ལེན་ཕྱིར་ཕྱིན་ནའང་འགྲོས་མེད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་ སྒྲུག་བསྡད་པ་ཡིན་ནའང། དབྱ་དཔྱ་ལ་འབྱལ་ མཁན་མེད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་འདུག་ དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་ནས་འབྱལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕྱོགས་ཡོངས་ ནས་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་གསོ་ས་རེད། ངས་མང་ཚོགས་ལ་འབོད་བསྒྱལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཚོག་ འདི་གློག་དགོས་ཡོད་དམ། **ཚོགས་གཅོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་ མཚོག་ནས།** གློག་དགོས་མ་རེད། ། གློག་དགོས་མ་རེད་ལ། ལགས་སོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དེ་ཁ་རང་ཡིན།

ཚོགས་གཅོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལཱཡིས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུས་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆོགས་ཀུན་ཀྱི་ཡོག་དང་ནི་ཞུ་འཛིན་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཐོག་མར་ཚུར་འབྱལ་དགོས་པ་སྐོར་ ༣༥༣,ཁ་ལ་ ནས། དཔལ་ལྡན་བསྡད་པ་དེ་སྐོར་ ༡ཁ,ཁཁ་ཁ རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདིའི་ནང་དུ་འབྱལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ དང། ༢༠༢༠། ༢༠༢༢ བཅས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཤེག་ཀྱང་གསུངས་སོང། གསལ་བོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འདིའི་ནང་ལ་སྐོར་འབྱམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞིག་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་སྤོན་མ་འབྱལ་རྒྱུ་ཆད་བསྡད་པ་དེ་གা་རང་རེད་དམ། ཡང་ན། ལོ་རེ་བཞིན་དོན་གཅོད་ལ་དབྱ་དཔལ་བསྡུ་ལེན་ཟིན་པ་འབྱལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་འབྱལ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་ལོ་ལྷར་འབྱལ་དགོས་པ་དེ་དང་ཚང་མ་བསྟོམས་ནས་རེད་དམ། གལ་སྲིད་གཞན་པ་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གསལ་ཡོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། དེ་མིན་ན། སྟོན་དཀའ་དལ་ཞིག་འཕྲད་པ་རེད། དཀའ་དལ་དེ་འཕྲད་ཚར་བའི་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་འབྱལ་འབབ་གང་ཡོད་པ་དེ་རྒྱུ་བར་རེ་བཞིན་དུས་ཐོག་ལ་འབྱལ་བཞིན་ཡོད་རེད་དམ། གང་འདྲ་རེད། དེ་གཅིག་ཡིན།

གོང་དུ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟས་བསྡད་པར་སོང་ལྷག་འདུག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ཅི་ས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་ཁག་གསར་པ་བཟོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་སོང་གཏོང་ཐུགས་སྐོར་བདེ་སྡུག་ཅིག་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དབྱ་ལའི་ནས་པར་གཏོང་མི་དགོས་པར། པ་གཱིའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཔལ་གྱི་འབབ་ནས་འགྲོ་སོང་གཏོང་ཚོགས་གི་ཡོད་པ། དེ་ནང་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐོག་དཔལ་ཆ་ཚང་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འགོད་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང། ཁོང་ཚོར་འགྲོ་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་སྟོང་སྟངས་ཟེར་ནའང་འདུ་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་ཞུ་སྟངས་དེར་ཁྱད་པར་ཡོད་དུས། ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་སྤ་འདོན་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྤ་འདོན་དེར་དགོངས་བཞེས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ཞུ་ཡི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རང་ཉིད་ནས་སྤ་འདོན་བཏང། རྗེས་སུ་ཚུར་རག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་འདུག

མཐའ་མ་དེར། གོང་དུ་ཤོག་གྲངས་ ༢༧༥ དང་ ༢༧ཁ བོད་རིགས་ཚོགས་པའམ་བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཅིག་གསུངས་སོང། དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ཅིས་ཤོག་འདིའི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠"'༢༠༢༧ ནང་དུ་ངོ་སོང་ཆ་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ང་ཚོས་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་ཆ་ཀྱེན་བསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག བོད་རིགས་མ་ཐུན་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་དང་བློངས་དབྱ་དཔལ་འབབ་ཀ་ཚོད་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ནས་སོ་སོའི་འགྲོ་གྲོན་ཀྱི་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ལེན་ཚོག་པའི་གོ་སྐབས་སྤྱད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་སྲུ་གཅིག་གིས་བློངས་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཚད་མཐོ་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་དང། ཚོགས་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ནང་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དེ་ཚོར་ལས་དོད་དང་ཉིན་དོད་དེ་ཚོ་ཕྱང་ཕྱང་ཡིན་ནའང། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བས་དང་བློངས་དང་ཏུར་ཐག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལའང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་འདོད་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཆཤས་བཞེས་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༣ ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་གོ་སྐབས་འབྱལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་

སྒྲོ་འཕྲས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཚོས་སྒྲོན་ལག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཐོག་བས་མ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་མི་འདུག ཏེ་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོད། དམིགས་བས་ལ་ཨ་རི་ནི་ཌ་ཡོག་དང་ནི་ཌ་འཇར་སི་བོད་རིགས་སྒྲོ་མ་ཕྲན་ཚོགས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ཡིན། སྒྲོ་ར་བཏང་བོད་རིགས་སྒྲོ་མ་ཕྲན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་དང་བློར་ཐོག་ལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྲ་འབབ་གང་ཡང་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེར་རྟེས་སུ་ཡི་རངས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་དང་བློར་ཡིན། ཁྲ་ཆ་ལེན་གྱི་མེད་ཟེར་བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། ལས་དོན་ཚགས་ཆུད་གནང་རྒྱུ་ཅ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དབེར་ན། དབྱ་དཔལ་བསྡུ་ལེན་སྐབས་སུ་བོད་རིགས་སྒྲོ་མ་ཕྲན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གནང་མཁན་སུ་འདུ་ཞིག་ཡིན་ནའང། དེར་ཁ་པར་བཏང་ནའང་ལེན་རོགས་མ་བྱས་པ། ངས་ཁོར་མེད་པ་ཡིན་ན། ཕ་གཡར་ཕལ་ཆེར་རེས་གཟའ་ལྷག་པར་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད། དེའི་ཉིན་མོ་ལའང་སྒོ་མ་ཕྱེས་པ་དེ་འདྲ་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱུང་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་བརྒྱད་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ང་ལྷ་གྲོས་ཚོགས་འདི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་སྒས་གསན་གྱི་ཡོད་ནའང། འགན་འཛིན་མཁན་དེས་དང་བློར་ཐོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞིར་བ་ཟུང། ལས་དོན་དེ་ཚགས་ཆུད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ལྷར་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལྷག་པར་དུ་དོན་གཅོད་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་རིགས་སྒྲོ་མ་ཕྲན་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཡ་ལན་མ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ལ་པར་འབྲེལ་བ་བྱེད་དུས། དེས་ཀྱང་ཁ་པར་ལེན་རོགས་མ་བྱས་པ་དང་། (Message) བཞག་པ་ཡིན་ནའང་དེར་ལན་མ་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཡིན་ནའང་རེད། སྲིད་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁྲངས་སུ་འགན་སུས་འཁྱར་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ཚོ་ལ་ལས་སྟོན་ཚད་ལྷན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྷར་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་དེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག

དེ་ནས་དང་བློངས་དབྱ་ཁྲལ་བསྡུ་འབབ་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབེ་ཚ་བཞག་ན། པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ཟག་དེ་ཕྱ་གུ་གསུམ་བཞི་ཙམ་གྱི་པ་མ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། དེར་པ་མའི་མིང་འཁྱེར་ཤོག དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག སོ་སོའི་ཕྱ་གུ་ལ་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོས་ཟིན་པ་ཡིན་ན་དོ་བདག་ལ་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡོད་ཡོད་རེད་ལྟ། བཟློད་མི་དགོས་པ་རེད། ང་དུང་པ་མའི་མིང་འཁྱེར་ཤོག་དང་། དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་བཟོས་འདུག ང་ལྷ་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། ངས་རྩ་འཛིན་དེ་མཐོང་མ་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང། དེའི་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚོར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས། དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་བཞེད་གནང་རྒྱུ་འདུ་བྱུང་སོང་ངམ། གལ་སྲིད་བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཟག་ཅིག་པ་མ་ཆགས་ཚར་པའི་རྟེས་ལ། གང་ཟག་དེས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཆ་ཕ་དེ་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་པ་མའི་མིང་དང་། པ་མའི་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཁང་གྲངས་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་མེད་ན་ཡག་ས་རེད། ང་ལྷ་བར་དུ་དེ་འདྲ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བས་དང་ནམས་བསྟན་འཚེལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཉ་འཇར་སི་བོད་རིགས་སྨྱི་མ་ཐུན་ཚོགས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་བྱང་མ་སོང་། ད་རེས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཕར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། ནི་ཉ་ཡོག་ལ་བཅར་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྒོབས་སུ་བོད་རིགས་སྨྱི་མ་ཐུན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་མཁན་ཚོའི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། དཀྱལ་འབྱལ་བསྟད་དེ་ཚོ་གང་འཇུ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོགས་འཇུ་ཞིག་གཏན་འགེལས་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཀ་རེ་རེད་ཅེ་ན། འདས་པའི་ལོ་ ༢ རིང་ཚོགས་ཁང་གཡར་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཐུད་ཡོད་པ་རེད། ནད་ཡམས་རྒྱུན་བས་དཀྱལ་ཕར་བསྟོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཚོགས་ཁང་ཐོག་མར་རྒྱུག་པའི་སྒྲབས་དེར་ཚོང་གི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་ལྟ་ཤུགས་ནད་དུ་དཀྱལ་ཚུར་བསྟོག་ཐུབ་པ་དང་། རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཐུབ་པ། གཞན་བརྟེན་བྱེད་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལྟ་རྟེས་མ་གནས་སུ་འགན་བཞེས་མཁན་ཚང་མས་བཞེས་བཞུགས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། ནི་ཉ་ཡོག་དང་ནི་ཉ་འཇར་སི་གཅིག་བུ་མ་རེད། འཇམ་བུ་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ནད་ཡམས་འདི་རྒྱུན་བས་དཀའ་ངལ་འཐུད་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཐོག་ཡར་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འཇ་ཞིག་ཚགས་ཡོད་རེད་བས་མ་གྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གཅིག་ཡིན་མིན་དེ་ཕ་གིར་བཅར་བའི་སྒྲབས་སུ་ཞུ་ཚོག

བཀྲར་འོས་སྨྱི་འཐུས་ཀྱི་ཏི་བ་ངོ་མ་དེ་གཅིག་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་དབྱ་དངལ་འབྱལ་བསྟད་དེ་དང་། ལོ་ལྟར་སྟོན་ཆེས་ཡར་འབྱལ་རྒྱུ་ལྟག་ཡོད་རེད་དམ། ཆེས་ཤོག་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ རེད་ཅེས་ཟེར་འདུག དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སྒོར་ ༣༥༣,ཁ་ཅ་ རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་རྗེས་སུ་ལོ་སྟར་ཚགས་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་མེད་ན་སྟམ། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེའི་སྒང་ལ་ལོ་སོ་སོ་རང་བཀག་ལ་བསྟན་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག གལ་ཏེ་འགྲིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལན་དེ་ག་རང་གིས་འཐུས་པ་ཀྱིས། གལ་སྲིད་དེ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྗེས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྟན་སེང་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ།

དེ་ནས་ཆེས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་དེ་བཀྲར་འོས་སྨྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དེ་ལ་བལྟས་ནས་བསྒྲུར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་འདུག ལེགས་བཅོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན།

སྤ་འདོན་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ངས་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྤ་འདོན་གཏང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཐུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲབས་རེ་སྤ་འདོན་མར་བཏང་ནས། ཆེས་ཏུག་ཏུག་མ་ཡོང་དུས་འདི་ནས་སྤ་འདོན་གཏོང་མཁན་ལས་བྱེད་དེ་ལའང་འགན་འཛིན་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་བཟོ་འཇ་ཞིག་འདུག་ཅེ་འཇ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྤ་འདོན་མ་བཏང་ནས། ས་གནས་རང་ནས་སྤ་འདོན་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། མ་འོངས་པར་སྤ་འདོན་གྱི་གནས་བབ་དེ་ས་གནས་རང་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དབུས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁང་འཇ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་ཚོག་པ་ཞུ།

བཀྲར་འོས་སྨྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་སོང་། ས་གནས་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཡོད་རེད། དང་བླངས་དབྱ་དངལ་དེ་ནི་ལོ་ལྟར་བསྟུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམེར་ན། (Minnesota) ཚ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མི་གཅིག་གིས་འགན་ཁྱེར་

ནས། ལོ་སྟོང་ཆགས་ཁོ་རང་གཅིག་བུས་འགན་ཁྱེར་ནས། མི་དེ་ཚོར་ཁ་བར་བཏང་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོར་སྟོད་རྒྱའི་དུས་ཚོད་མི་འདུག་ན་ངས་ལེན་དུ་ཡོང་ཆོག་ཟེར་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོང་རིགས་ཚོགས་པས་ཁོང་རང་ལ་ལས་འགན་དེ་སྟོད། མི་གཅིག་གིས་དེ་ག་རང་ཐོག་ལོ་ལྟར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་བཏང་དེ་འདྲ་མིན་པ་ཡིན་ནའང། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། གོང་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་གླ་མེད་ཐོག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསྡུགས་བརྟོད་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བློའི་ནང་དུའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡོད། ད་རེས་གོ་སྒྲབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང། གསོལ་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། གོང་སྤྱི་བའི་དོན་ལ་དགོངས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞག་པ་དང། མ་འོངས་པར་གནང་རྒྱུ་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ལའང་ཏུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་གསོལ་ཐོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའི་སྤྱི་བའི་དོན་དག་ལ་འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་བཞེངས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་སོ་སོར་འདོད་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། མི་མང་གིས་འོས་འཐང་ཡོད་དུས་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་རེད་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་གསོལ་ཐོགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འགན་དེ་སོ་སོས་འཁྱེར་བསྡད་དུས། ཚགས་ཆུད་ཡོ་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་ཡོ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ནི་ཌ་ཡོག་དང་ནི་འི་འཛར་མི་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ཐོ་ན་མ་ (Washington DC) ནས་ནི་ཌ་ཡོག་ལ་ལས་བྱེད་གཅིག་བདུན་ཐུག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་མར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་འགྲོ་གྲོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའི་ཚར་མར་གཏང་རྒྱའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། གོང་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ཕྱག་ལས་གནང་དུས། ཁོ་རང་ཚོའི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའི་སོ་སོས་ཉིན་གྲངས་ ༧ བཟོ་གནང་གི་ཡོད་རེད། བདུན་ཐུག་གཅིག་ནང་ལ་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ཀ་ཚོད་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་བཟོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཉིན་ལ་ཝེབས་ན་མ་གཏོགས། ཉིན་གཞན་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོའང་དང་ཟླངས་ཡིན་དུས་ཉིན་ལྟར་སྒོ་འབྱེད་དགོས་ན། ཨ་མི་རི་ཀ་ནང་ལ་ཡིན་ན། ལོ་གཅིག་ལ་ཐུང་མཐར་གླ་ཆ་ཨ་སྒོར་ ༥,००० འམ་ ༡,००० སྒྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་སྒྲད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དང་ཟླངས་བྱེད་མཁན་ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་དང། ཕྱག་ལས་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཁོང་ལ་ཉིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་དུ་བཞུགས་རོགས་ཞེས་འགོད་བསྒྱལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་དེ་འདྲ་བཞུགས་པའི་གནས་བབ་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱ་དང། གལ་སྲིད་ནི་ཌ་ཡོག་ལ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་རྒྱུན་པས་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། པ་གིར་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་སུ་གོང་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཚོས་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་གཅེ་བྱ་རྒྱ་འདུག་ལྟ་ཚོ

དོན་གཅོད་ལ་ཁ་བར་བཏང་ནའང་ལེན་གྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་མ་སོང། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་མི་མང་གིས་དཀའ་ངལ་དང་འཐེལ་བའི་ཞལ་བར་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཞུ་ཚོག་པ་བཀྲིས།

ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང་ནོར་བཅོས་བྱ་རྒྱ་དང་དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་ཕ་མའི་མིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ཐུ་གུ་དེར་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད་དུས་ཕ་མའི་མིང་དང་དེ་ཚོ། སྤྱི་བཏང་དེབ་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་ཐུང་ཐུང་

བྱིས་པ་དེ། མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་འགྲུར་བཅོས་གང་ཞུང་བྱེད་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་སྒྲོན་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་མི་རེ་རེའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ངའི་པ་མ་སྲུ་ཡིན། ང་ལ་ཐུ་གུ་ཀ་ཆོད་ཡོད། བཟའ་ཟླ་སྲུ་ཡིན། ནང་མི་ཆ་ཚང་གི་གནས་ཚུལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅང་མ་འགེང་ཐབས་མེད་རེད། ལོ་རྒྱུས་འདི་ཡར་ཕྱལ་བར་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཐད་གཞི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སོ་སོའི་པ་མ་སྲུ་ཡིན་པ་དེའི་མིང་འགོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པའི་གནས་ཚུལ་འཕྲེར་ཤོག་ཁ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་མའི་མིང་དང་དེ་ཚོ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཡིག་ཚགས་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅང། དེའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་གང་ཟག་གཅིག་བུ་མ་ཡིན་པའི་ནང་མིའི་གནས་སྟངས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། ལམ་སང་འདིའི་ནང་དུ་འཚོལ་བའི་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་རྒྱོང་མཚོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྲི་འཕྲས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་སྒྲོན་ལཁས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང།

སྲི་འཕྲས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཚོག་ཚོས་སྒྲོན་ལཁས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བར་བལྟས་ན་ངའི་ཏྲི་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་པ་འདུ། དེར་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་བཟོ་ཆོག་པ་ཞུ། **ཁ་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།** ཏྲི་བ་ཡང་བསྒྲར་གསུང་རོགས་གནང། ། ངས་དབྱ་དེབ་བཟོ་བའི་སྒྲབས་སུ་ཕ་མའི་མིང་བཀོད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཞུས་མེད། ཕ་མའི་མིང་བཀོད་ནས་དེ་དག་གི་དབྱ་ཁྲལ་ཡང་གྲངས་ཀ་ངའི་ཏྲི་བ་ཡིན་ན་དོ་བདག་ལ་དབྱ་དེབ་གསར་པ་བཟོས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་འདུག ཕ་མའི་མིང་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་མེད་པ་སྲུའང་ཡོད་མ་རེད་གླ། ཡིན་ནའང་ཕ་མར་དབྱ་ཁྲལ་ཡང་གྲངས་མེད་པའི་རྒྱུན་གྱིས་དབྱ་དེབ་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་འདུག དེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྐེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་གོང་དུ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་བརྗེད་འདུག (IN) དང་ (AU) སྒྲོན་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། (IN) བྱིས་ཡོད་ན། ལག་དེབ་མཐོང་བ་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཞུས་ཡིན་པ་དང། (AU) བྱིས་ཡོད་ན་ཨོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ནས་ཞུས་ཡིན་པ། (NP) འགོད་ཡོད་ན་ལག་དེབ་མཐོང་བ་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པ་ཅུ་གོ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་རེད། ཡིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཐད་ཀྱི་འདུག ལག་དེབ་དེ་བལ་ཡུལ་ནས་ཞུ་དུས་ང་ཚོས་ (NP) མཁས་དུ་ཟང་གྲངས་

བདུན་ཞིག་སྨོན་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་ཡོང་བའི་སྒྲབས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འདི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ནས། ཁྱེད་རང་དབྱ་དེབ་ནང་དུ་ (NP) བྱིས་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྤྲོད་མཁན་རེད་མི་འདུག་རེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དཀའ་བལ་དེ་རིགས་གང་འདྲ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་གནས་ཚུལ་འདི་ཐད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ། ཡིན་ནའང། ལམ་སང་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདོན་ཤེས་མ་སོང། ཡང་ན། རྒྱ་གར་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་དུ་ཡོང་བ་དང། ཨང་གྲངས་དེ་བཟླ་གོ་བརྒྱབ་ནས། ཨང་ཀི་དེ་རང་འཇགས་འཛོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། (NP) དེ་ (IN) ལ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཐུ་གུ་ཚོར་དཀའ་བལ་མ་འཐད་པ་ཞིག་དང། རྟེས་མ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། དེ་ཚོར་གཞི་བཞག་གི་ཡོད་ན། དེ་ཚོར་དཀའ་བལ་མ་འཐད་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།

དབྱ་དེབ་གསར་བཟོ་དང་དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱི་སྒྲན་ཞུ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་ནས་སློབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་རེར་ན། ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚིག་དེར་སྒྲོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་སོང་ཅང། ཚང་མས་ལྟ་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་གསང་བ་ཉར་ཐབས་དང། གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་མ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ས་གནས་ནས་ཞུ་བའི་སྒྲབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཚིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ལྟ་སའི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། དང་ཆགས་དབྱ་དཔྱལ་ལག་དེབ་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཨང་ཀི་མར་བ་ཤུ་རྒྱ་ཞིག་མ་གཏོགས། འདི་ལེན་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་མང་ལ་དཀའ་བལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འཐད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་པ་མ་ལ་དབྱ་དེབ་མེད་པ་ཡིན་ན། འདི་གནས་སྟངས་གཅིག་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུའང་གསལ་བསྟད་ཡོད་རེད། མི་རིགས་འཇོས་མའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། པ་མ་གང་རུང་གཅིག་གོད་པ་ཡིན་པའི་དན་རྒྱས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ལའང་ལྟ་དགོས་པ་དང། རྒྱ་མཚན་སྒ་ཚོགས་ཤེག་གི་ཕྱང་ནས་བློང་པ་རེད། མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་བལ་འཐད་གཞིའི་གནས་སྟངས་མཐོང་གི་མི་འདུག གལ་ཏེ་དཀའ་བལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཐད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་དག་གསུང་རྒྱ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱན་འཕེལ་སྟེ་ཚན་མཉམ་དུ་གོ་བསྟུར་ཞུས་ནས་ཐབས་ལམ་གང་འཐད་ཞིག་གིས་རྒྱ་འདུག དེ་ཚོ་འདོན་ཚོག་གི་རིང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུར་ཉན་ར་བའི་ནང་དུ་ (Germany) རོགས་ཚོགས་ (FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION) ལྷོ་ཤར་ཞེ་ཤི་ཡའི་སྟེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ (Dr. Carsten Klein) འདིར་ཕེབས་ཡོད། རོགས་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། འདས་པའི་ལོ་མང་པོའི་ནང་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཚར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྤྲོད་མཁན་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་ཀའི་ལས་འཚར་མང་པོའི་ཐོག་ལ་མཐུན་འབྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་རིང་ཁོང་དངོས་སུ་འདིར་ཕེབས་ཡོད་དུས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཀའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། སྒྲི་འཐུས་དཀོ་བཤེས་ཨ་ཀྱོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་དཀོ་བཤེས་ཨ་ཀྱོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་ཀན་བསྐྱོན་ནས་གསལ་པོ་འདུ་ཚགས་སོང། དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ལན་བསྐྱོན་ནས་གསལ་པོ་འདུ་ཚགས་སོང། ཡིན་ནའང་དས་ཞུ་རྒྱ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ནས་ཁང་པ་དང། གསང་སྦྱོང་ལ་

སོ
ས་པར་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་འདིར་ཆ་ཤས་ཤེགས་ལེན་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་ང་དང་ཕྱག་སྟེལ་དེད་གཉིས་ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲོ་དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་། ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་ས་ཏོན་གཞིས་ཆགས་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁང་པ་ཞིག་འདུག ཁང་པ་ཟེར་ནའང་ལྷོད་ས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་འདུག ཁང་པའི་བཟོ་ལྡེ་གང་ཡང་མི་འདུག ཁང་པའི་ནང་འཛུ་ལ་བ་ཡིན་ནའང་མི་གཅིག་གཉིས་ཡར་ལང་ས་ལའང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག གང་ལྟར་འདི་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གསང་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་ཕར་བཞག་ཁང་པ་དེར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་བསྟད་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ངས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། འདི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཆགས་བསྟད་འདུག

དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཆུམ་པ་ཚོས་གསུངས་ཚར་སོང་། དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་སོ་སོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་བའི་སྒྲབས་སུ། ཨམ་ཐ་ལ་ (Ambala) མི་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་འདུག ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་འཇུ་ཙད་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ནའང་། དེ་འདྲ་གང་འདྲ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་འདུ་བྱུང་། ཁོ་རང་གི་སྟུན་མཆེད་ལ་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་འདུག་སྟེ། ཁོ་རང་ལ་མི་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་ཁོ་རང་སྟོད་ས་དེ་ཨམ་ཐ་ལ་ཡིན་དུས་ཕྱི་ལི་ས་གནས་གཞིས་འགོའི་ཁྲབ་ཁོངས་རེད་འདུག ཨམ་ཐ་ལ་ཡིན་ན་སིམ་ལ་གཞིས་འགོའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཡིན་པའི་བཟོ་འཇུ་ཆགས་བསྟད་འདུག ཨམ་ཐ་ལ་སྒྲུབ་ཚོགས་པས་ཁོ་རང་གོང་པ་ཡིན་པའི་ས་ཡིག་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་འདུག འོན་ཀྱང་ཁོ་རང་གི་གཞིས་ཆགས་དེ་ཕལ་ཆེར་སིམ་ལ་ཡིན་བསམས་བྱུང་། ངས་ནོར་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱབ་གཉེར་མ་རགས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྟད་འདུག ཁོ་རང་གི་སྟུན་མཆེད་ལ་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། དེར་ཉམས་ཞིབ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གཅེ་གནང་གི་ཡོད་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་འདུག དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཁོ་རང་ལ་ཟླ་གྱའང་འདུག དེ་ཚོ་ལ་སོགས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་འདུག གོང་པ་ངོ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཚོར་དབྱ་དེས་བཟོ་རྒྱ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། ཕ་བའི་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཅ་གོ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བ་ལྟ་དེར་ཟླུན་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་རང་ལ་བཟོས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་བསྟད་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་མཁོ་ཕྱིན་པ་ཞིག་གནང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གཏོངས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্�་དངོས་བྱུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্ས་དངོས་བྱུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡར་གཅིག་ལངས་བཞག་ཡིན་མ་གཏོགས་ཚང་མ་གཉིད་ཁུག་གྲབས་བྱེད་བསྟད་འདུག དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་སྐོར་མང་པོས་ཞུས་ཚར་སོང་། ངས་དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་ཀྱི་མིན། ངས་ཅིས་འགོ་དང་འཕྲལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཅིས་འགོ་ ༤ བའི་ནང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སྐོར་དེ་ཡིན། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་གནས་སྟོད་པ་བློ་བཟང་སྟྲོལ་མ་དང་། དཔལ་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དབར་ཆོ་གཡུན་བློ་ཡུན་རིང་འགྲོ་འགྲོ་བཞིན་པ། ཕྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཏོག་ཙམ་ཟང་ཟིང་ཟི་ཞིང་ཆགས་བསྟད་པ། དཔལ་ལ་ཀཱན্ས་ཀཱི་ས་དེར་ཐག་གཅོད་འདུ་གང་འདུ་བྱས་ཡོད་ན། ཞིབ་འཛུག་གང་འདུ་བྱས་ཡོད་ན། དོ་བདག

ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ས་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞིག་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་བཟང་ངན་ཞིག་བྱེད་དགོས་ས་རེད། གལ་སྲིད་ད་ལྟའི་ཚར་དེའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འདུ་བཅུགས་མེད་ན། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་རྟོག་གྲེང་དེར་བདེན་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁམས་ཀཱརྨ་པ་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་དང་པ་གནས་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཇ་བའི་ཁམས་ཀཱརྨ་ལ་ཁ་སང་སྲིད་སྐྱོང་རང་ཕྱིན་པ་ཡིན།

ཨམ་རྦ་ལ་ (Ambala) ལ་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། བཀྲར་འོས་སྲུ་འཕྲས་ཀྱིས་དོ་བདག་ལ་བཀའ་གནང་རོགས་གཅོད་ཟེར་ཁ་ཤས་ཁྲུབ་ཁོངས་གང་ལ་ཅིས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤིས་ལར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཤིས་ལའི་ཁྲུབ་ཁོངས་རེད། ཨམ་རྦ་ལར་ལོ་གང་ཚང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལྷོ་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྲུབ་ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོས་ཁྲུབ་ཁོངས་དེ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཀྱང་ས་གནས་ལ་བཀོད་མངགས་བྱ་རྒྱུར་ཁྲུབ་པར་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ཕྱིར་བཏང་སྟོན་མ་དང་ཟླས་དབྱ་དེབ་དང་། དེ་བཞིན་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དེ་ཚོ་ལ་རིན་ཐང་མེད་པ་དེ། དེང་སང་རིན་ཐང་ཆེ་ཆུ་འགྲོ་བསྟད་འདུག ཁོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྲུ་འཕྲས་ཤིག་གིས་རྡོ་རྗེ་གྲིང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཟུར་ཙམ་ཞིག་བཀའ་གནང་སོང། རྡོ་རྗེ་གྲིང་དང། ཀ་སྦུག ཟླང་ཏོག་ཁྲལ་ལ་པ་མེས་ནས་བོད་པ་ཡིན་པ། བར་སྐབས་ཤིག་ཡུལ་མི་འི་ས་ཁྲལ་ལ་གནས་ཡོད་དུས་བོད་པའི་སྐད་དང་། གོམས་གཤིས། གང་ཅི་ཐད་ནས་འཕྲས་ཤོར་ཕྱིན། དེང་སང་དང་ཟླང་དབྱ་དཔྱལ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དམག་སྐྱར་ནང་འཛུ་ལ་རྒྱའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དུས། དེའི་མཐུན་རྐྱེན་ཟླང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་རྡོ་རྗེ་གྲིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྲངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། རྒྱལ་གཞུང་ཚང་རྒྱའི་ཆེད་ཏུ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱང་ཟླ་ཟླ་ཞིག་ཡིན་ན། ཐོན་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་རང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐོན་མ་བོད་པ་ཡིན་ཞིང་ཀྱི་མེད་པ་ཞིག་དེང་སང་བོད་པ་ཡིན་ཞེར་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག ཁ་ཤས་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང། བལ་ཡུལ་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་བོད་པ་གྲངས་ ༧༠,།།། འདུག་ཞེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང། དེར་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཞིག་འཛུག་བྱས་པ་ཡིན། ས་མཚམས་ལ་ཁེལ་བསྟད་འདུག གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་བཀྲར་འོས་སྲུ་འཕྲས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང། བོད་དོན་ལས་འགྲུལ་བ་བསྟན་འཛིན་བཅོན་འགྲུས་ལག་ལས་ཡིན་ནའང་རེད། ཁ་ཤང་ཏེ་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁྲལ་ལ་དཔྱས་ནས་ཀྱ་ཀྱིང་བར་དུ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས། ངས་བསམ་བློའི་ནང་དེ་འཛུ་ཞིག་འགོར་སྟོད་ཀྱི་ཡོད། དལེར་ན། ཟླར་ཅུ་ལ་ (Darchula) འདི་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ནས་བོད་དང་རྒྱ་གར་དབར་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱེད་སའི་ལམ་ཁ་ཞིག་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ཟླར་ཅུ་ལ་ས་མཚམས་བརྒལ་ཚར་ནས་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་མཐོང་རྒྱ་མེད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་ བོད་པའི་མི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ། ཁ་ཤང་བསྟན་འཛིན་བཅོན་འགྲུས་ལག་ལས་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་དེ་ལའང་བོད་རིགས་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་འདུག ཕྱི་པ་གྲོན་ནས་བོད་སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ། ཁོ་རང་ཚོ་ནས་ཀྱང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་ཞེར་ཀྱི་ཡོད་པ། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་མི་སེར་

རགཱ་བསྡད་པ། དེ་ཁོངས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་མི་དང་མཉམ་དུ་འཕེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད། གཙོ་བོ་ངཙོའི་ཐུ་གུ་དེ་དག་བོད་པའི་སློབ་གྲྭར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་རོགས་ཟེར་ནས། དེ་འདྲ་གསུང་མཁན་འདུག འགྲོ་སོང་ང་ཚོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག བསྟན་འཛིན་བཙོན་འགྱུས་ལཱཀ་ཁེ་མ་གཅིག་ང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་རེད། བདེ་སྡུང་བཀའ་བློན་ལའང་མཇལ་འདུག ཁོ་རང་གིས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གསུངས་སོང། ཁོ་རང་གིས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཉན་པ་ཡིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལའང་བཀོད་མངགས་ཤུས་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སློབ་ཐུག་དེ་ཚོ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་ན། བསྟན་འཛིན་བཙོན་འགྱུས་ལཱཀ་ཀྱིས་ཀྱང་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་གསུངས་སོང། དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀོད་མངགས་ཤུ་དགོས་པ་དེ་ཤུས་ཡོད། ང་ལྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བསྟན་འཛིན་བཙོན་འགྱུས་ལཱཀ་དབར་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། འདི་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་ལཱཀ་པ་འཆང་ཚོགས་པ་བཀྱིས། འདི་ཡང་ཞོར་ལ་ཤུ་བཞཱན་ན་བསམས་བྱུང།

དེ་ནས་བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ལ་དྭགས་ནས་ཡིན་པ་བློ་བཟང་སྤྲོལ་མ་ལཱཀ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང། ང་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཤུས་པ་འདི་རེད། ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་པ་མཚ�་ལས་ཀ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཤུས་པ་དེ། སྣན་ཤུ་འབྱོར་སོང་སྟེ། སྣན་ཤུའི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེར་ནས་བཤད་པ་རེད། སྤྱི་བཏང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེའང་ཉེ་བའི་ཆར་བྱུང་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད་མི་འདུག ལོ་འགའ་ཤས་ཕྱིན་ཚར་བའི་སྐད་ཆ་རེད་འདུག ང་ཚོར་སྟན་ཤུ་བརྒྱབ་པ་དེའི་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་ཡོང་དུས། འདི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱད་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རེད་ཤུས་པ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

རང་ཚོགས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༤,༩༡༩,༡༦᳚ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འཚེབས་ཤུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འཚེབས་ཤུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཟུར་འཛར་ཚང་མ་གློག་གནང་རོགས་གཞོངས། དེ་ནས་ཅོག་གཡས་ ༢༢᳚ ཚགས་ཀྱི་འདུག ཐོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲོལ་དཀར་ལཱཀ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་གསུང་རོགས་གནང། **ཁ་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲོལ་དཀར་ལཱཀ་ནས།** དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་འདུག ཁ། དགོངས་དག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་གི་ངམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་ཅིས་བསྡོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གཞོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྤྲོལ་དཀར་ལཱཀ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་གི་ངམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཞིར་དེར་སྒོར་ ༧,༣༥᳚,᳚᳚ དེར་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ཐོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོན་ཁྱེས་བསྟོམས་སློར་ ༡,༣༥༨,༣༨༡ སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་ འཆར་ཁྱེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་ཇི་ནམ་རྒྱལ་སྦྱོལ་དཀར་ལཱཡས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་ གྲོན་སྤྲོན་ཁྱེས་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྦྱོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་ཇི་ནམ་རྒྱལ་སྦྱོལ་དཀར་ལཱཡས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་སྦྱོར་ ༡,༡༠༡,༤།༠ སྤྲོན་ཁྱེས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྤྲོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་སློར་ ༡,༡༠༡,༤།༠ སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། སྒྲི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্�་དངོས་བྱེད་བསོད་ནམས་ལཱཡས།

སྒྲི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্ས་དངོས་བྱེད་བསོད་ནམས་ལཱཡས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོན་ཁྱེས་ཀྱི་ཁྱེས་འགོ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད། ༢། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། རྒྱལ་སྒྲི་འི་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས་ཟབ་སྦྱོང་། (BRIDGE Training) དེར་ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༢༠'''༢༧ བར་དུ་སློར་ ༤།ལ,།,000 ཙམ་ཞིག་བཞག་འདུག ཁྱེས་ལོ་ ༢༠༢༧''' ༢༢ བར་ལ་སློར་ ༧0,000 བཞག་འདུག ད་ལྟ་ཁྱེས་ལོ་ ༢0༢༢'''༢ཀ ལ་སློར་འབྱམ་ ཅ0 ལྷག་ཙམ་བཞག་འདུག དེར་ དཏུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་འཛིག་དགོས་པ་གང་རེད། ལོ་རེ་རེར་འོས་བསྡུའི་ཟབ་སྦྱོང་གང་ས་བསྡད་འདུག ད་དུང་འོས་ བསྡུའི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་པའི་ས་གནས་གཅིག་པར་རེད། དེ་སྤྲོད་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། དམིགས་ཡུལབཅས་ པ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་རྒྱུན་གྲོན་ཐོག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དམིགས་བསལ་དེ་དམིགས་བསལ་སྐབས་སུ་གསུང་རོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་སློར་ ༡,༡༠༡,༤།༠ སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་ དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང། འདི་སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གཟིགས་རོགས་གནང། སྤྲོན་ཁྱེས་ཚོད་དཔག་འཆར་ཁྱེས་ཚོགས་ ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་ཇི་ནམ་རྒྱལ་སྦྱོལ་དཀར་ལཱཡས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ འཁྲོལ་སྤྲོན་ཁྱེས་བསྟོམས་དེ་སྟན་སློན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྒྲོ་འཕྲས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཊས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེར་སྒོར་ ᠔,᠔᠕᠓,᠓᠕᠐ སྡོན་ཕྱིས་ཆོད་དཔག་འཚར་ཕྱིས་ཆོགས་ཆུང་ངོས་ནས་སྒོར་གཅིག་གང་ཡང་མེད།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ལཱཊས་སོ། བ་ལྡ་ཏེ་ན་ཞིག་ཝེབས་སོང། དེར་རྒྱབ་ལྷོངས་འདུག་གམ། རྒྱབ་ལྷོངས་དེ་ཟློག་གནང་རོགས་གཏོངས།

སྒྲོ་འཕྲས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཊས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ ལས་འཚར་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་འགྲེལ་བཤད་སྟེང་བསྡུས་ཡོད་པ་དེ་སྒྲོགས་སྒྲུང་ཞུས་ནས་ འགྲིག་གི་རེད་དམ། **ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།** དེ་གར་རང་མར་ཟློག་གནང་རོགས་ གཏོངས། "རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་རྣམ་ལ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་སྒྲི་དང། རྒྱལ་སྒྲོའི་ འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་རྟོགས་སྒེལ་རྒྱུའི་ཟབ་སྒྲོང་སྒྲོད་རྒྱུ་དང། ལས་བྱེད་གསུམ་གྱི་ཟླ་ཐོགས་སྒྲོད་རྒྱུ།"

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

འགྲིག་སོང་དམ། སྒྲོ་འཕྲས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཊས།

སྒྲོ་འཕྲས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཊས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱས་འགོ་ཡང་ ༧ ལ་ "ས་གནས་སོ་སོའི་འཕྲས་ཆོགས་ དང་། རང་ཆོགས། འོས་བསྡུའི་ཆོགས་མི། ས་འགོ་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ ཁག་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དམིགས་ཆེད།" ཅེས་འགོད་འདུག དེར་སྒོར་ ᠔᠓᠓,᠓᠓᠓ བཞག་འདུག འདི་ཀ་རེའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ། འདི་གསལ་པོ་ཞིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། **ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།** འདི་རྒྱས་འགོ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཏ་གོ་ཐུབ་པ་འདུ་ཞིག་འདུག འདིར་རྒྱབ་ལྷོངས་འདུག་གམ། ། དམིགས་བསལ་ དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཡིན་ངམ་ཝེས་མ་སོང།

ཆོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཆོང་དཔག་འཚར་རྒྱས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཆོགས་མི་སྒྲོ་འཕྲས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཊས། འདིའི་རྒྱབ་ལྷོངས་ཡོད་ ན་མར་ཟློག་གནང་རོགས་གཏོངས།

སྒྲོ་འཕྲས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཊས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ འོས་སྒྲིག་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༥ པའི་འོག་སྲིད་ཟློ་ཀྱང་དང། གོང་མི་མང་སྒྲོ་འཕྲས་ ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཕུད། དེ་བྱིངས་ས་ཁག་གྲངས་ ᠔᠒ ཡི་ས་གནས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ས་གནས་འཕྲས་ཆོགས་དང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་རིམ་ལོ་ལྔར་ཡོང་ཐུས་ལ་སོང། འོས་བསྡུ་ཆོགས་མིའི་ལས་དོན་དང། ལྷག་དོན་

དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དེ་སྤ་འོས་བསྡུ་ལས་དོན་སྒྲུབས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་མེད་པར། དངོས་ཕྲུགས་བརྒྱད་གསུམ་ནས་དཀའ་ངལ་རིམ་འཕྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་འབྲེལ་ལ་སོང་། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཚགས་ཆུང་ཡོང་ཐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་ཚད་འགྲོ་གྲོན་སྟོམ་དཏུལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྟོང་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

གསལ་པོ་བྱང་སོང་ངམ། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্�་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্ས་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོང་དུ་དགལ་ལྡན་དགལ་འབྲོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཆེས་འགོ་ཕང་ ༢ བར་གསལ་བཤད་གནང་སོང་སྟེ། ང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་རྒྱུ་དང་ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་པོགས་གཅིག་བྱ་ཡིན་ན། ཆེས་ལོ་ ༢༠༢༠'''༢༧ ལ་སྟོར་ ༡,ཅ།,000 དེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཡིན་ས་ཡོད། དེ་དུས་ལས་བྱེད་ལ་གསོལ་པོགས་ཡོད་མེད་དམ་མི་ཤེས་ཏེ། ཡིན་ནའང། ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོལ་པོགས་ལ་སྟོར་འབྱམ་ ༥༠ འཛོག་དགོས་མི་འདུག དེར་ད་དུང་ཁ་གསལ་པོ་མ་བྱང་ན་ངས་དེར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་དགལ་འབྲོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དགལ་ལྡན་དགལ་འབྲོར་བཀའ་བློན་སྒེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁམིགས་བསལ་ནང་དུ་འཚར་འབྱལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུས་འདུག ཆེས་འགོ་ཕང་ ༡ པོ་དེར། རྒྱ་པ་ལྷོངས་ཕང་ ༡༠ པ་དེ་གོང་དུ་སྟན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དེ་གা་རང་རེད། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཚར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་རང་འཛགས་ཁྲིར་བསྡད་འདུག "དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཚོགས་མིའི་ལས་དོད་དང། ལྷག་དོན་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དེ་སྤ་འོས་བསྡུ་ལས་དོན་སྒྲུབས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་མེད་པར།" ཞེས་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་ལས་རིམ་མེད་དུས། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་འདི་དགོས་དེས་ཡིན་ན་བསམས་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤྲེ་ཚན་ཡིན་པ་སོང་ཙང། གཙོག་བྱ་དང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་ཞུས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་ "འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས། (BRIDGE Training)" ཟེར་བ་དེ། ལོ་དེ་གা་རང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག གལ་སྲིད་དབྱུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འགྲེལ་བཤད་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། དབྱུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་ཏྲིས་ནས་ལན་འདྲལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་ཁས་ཤེས་ཤེག་ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་བཟློག་རྒྱུ་རེད་བལ། སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྟམ་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལགས། རྒྱབ་ལྟོངས་དེ་ཡོངས་རོགས་གནོན།

སྒྲ་འཕྲས་ལྟ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལཱཊས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྒྱབ་ལྷོངས་དང་འབྲེལ་ནས་གསལ་ཁ་བྱ་རྒྱུའི་ཚེད་དུ་ཡིན། ལས་གཞི་འདིའི་གནས་བབ་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུས་ཡིན་ཞེས་བྱིས་འདུག་སྟེ། འདི་མཉམ་དུ་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱ། སྒྲིར་བཏང་དགོས་བསལ་ནས་རེད་འདུག་སྟེ། ཁོ་རང་ཚོར་ (DRL) རོགས་ཚོགས་ནས་ཐུག་རོགས་གནང་རྒྱ་གཏན་འཚེལ་ཡོད་ས་རེད། བྱས་ཙང་རྒྱབ་ལྷོངས་ནང་འདི་འདྲ་ཞིག་གསལ་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྒྲ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྒྲ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་འཚར་ཆེར་ནལ་འདུ་འདུག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཆེར་ནལ་འདུ་འདུག གནས་སྟངས་གཞིས་ཞུ་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། "ས་གནས་སོ་སོའི་འཕྲས་ཚོགས་དང་། རང་ཚོགས། འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི། ས་འགོ་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དམིགས་ཆེད།" ཆེར་བ་དེར་ཁ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱིས་འདུག འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་ཡིན་ཞེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱིས་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་མེད་པ་སོང་མར་གཙོག་དགོས་རེད་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང་། དེ་རེད་མི་འདུག དམིགས་བསལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཆེར་བ་དེ། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ནང་དུའང་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ལ་དྭགས་དང་། ཀླུ་ཀྲིང་། ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ལྟ་བུའི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གཏན་འཚེབས་བྱས་བཞག་པ་གང་ཞིག ས་གནས་དེ་དག་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འཕྲས་ཚོགས་འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ཚོ་ལ་མི་འགྲོ་དགོས་དུས་མི་དེ་དག་གི་གླ་ཆ་དང་དེ་འདྲའི་ཚེད་དུ་དམིགས་བསལ་ཟུར་དུ་བཞག་པ་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་དེར་གཙོག་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག

གཞིས་པ་དེ། ངས་དེ་ག་རང་འདྲ་དགོས་དྲན་བསྟད་ཡོད། ལས་གཞི་འདི་ཚེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་འགྲོ་སྟངས་ཤེག་གི་ཚ་ནས་འདི་དམིགས་བསལ་གཅིག་ཏུའི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་རྒྱ་མ་རེད་དྲན་སོང་། ད་ལྟ་པ་གི་ནས་རྒྱབ་ལྷོངས་གློག་ཡོད་དུས་ (DRL) གྱི་རེད་འདུག་གསུང་དུས། དེལང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་མཉེན་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ལན་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Power Point) བརྒྱད་ནས་བསྟན་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲེ་ཚན་རེད་ཆེར་ནས་ག་རེ་སྦྱང་པ་ཡིན་ནལང་གཏང་རྒྱ་ཡོད་རེད་ཙ་བ་ཉིད་ནས་དྲན་གྱི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མཉེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ད་ལྟ་གསལ་པོ་མཉེན་གྱི་མེད་ན། ད་ལྟའི་རྒྱབ་ལྷོངས་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནལང། དེ་ལས་ཁ་གསལ་ཅམ་ཞིག་དགོས་འདུག རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཇེས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་རྒྱ་མཚན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་འདིར་ད་ལྟ་རང་མཐུག་སྒྲིལ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཆེ་བརྟན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཆེ་བརྟེན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཤུ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་གོང་གིས་ཤུས་ཚར་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཤུ། གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། འོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི། ས་འགོ་དེ་ཚོས་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཏང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག

གཉིས་པ་དེ། བྱས་ཙང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་སྐབས་དེ་དུས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ་དེ་གསལ་པོ་རེད། དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ན་དེ་རིང་ངས་ལན་རྒྱག་ཚོག་ཚོག་ཅིག་ཡོད་རེད་གླ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲོ་ཚན་ཡིན་དུས་དོ་སྣང་ཆུང་ཅན་ཏན་ཏན་བྱུང་འདུག དེར་འགྲེལ་བཤད་གཏམ་རེ་བསྐྱོན་འདུག་ཟེར་ན། འདིའི་ནང་དུ་ "(DRL) ནས་" ཞེས་གསུངས་འདུག (DRL) ནས་ཡིན་ན་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དམིགས་བསལ་ནས་འགྲོ་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མགོ་འཛིམ་པ་དེ་འདིའི་རྒྱུན་པས་རེད། (DRL) ཡི་རོགས་ཚོགས་ཡིན་ན། ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཕྱིས་འགོའི་ནང་དུ་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དམིགས་བསལ་ལ་འཁྱེར་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་ཙད་གཅོད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ཤེས་ཤིག་གནང་རོགས་ཀྱི་ཡིན།

རྒྱབ་ལྷོར་ངས་ཨང་ ༡༡ ཀ་པའི་ནང་དུ་གཙོ་གསུངས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། "ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གོ་རྟོགས་སྲེལ་རྒྱའི་ཆེད་སྤྱོང་བརར་ཁང་ (Guwahati) དང་ལྷོ་ཕི་གཞིས་སུ་ཟས་སྤྱོང་སྤྱོད་རྒྱ།" ཞེས་འཚོད་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་གནད་དོན་ལ་བྱང་ཤར་ (Guwahati) ཁུལ་དུ་ཟས་སྤྱོང་གོ་སྒྲིག་ཤུ་རྒྱའི་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཉིན་གྲངས་ ༢༥ ལ་སྒྲོར་འབུམ་ ༡༣ བཀའ་འཁོལ་ཤུས་འདུག རྒྱལ་ས་ལྷོ་ཕིར་ཟས་སྤྱོང་གོ་སྒྲིག་ཤུ་རྒྱའི་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཉིན་གྲངས་ ༢༥ ལ་སྒྲོར་འབུམ་ ༡༣ བཀའ་འཁོལ་ཤུས་འདུག ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་གྲོན་དང་། ཟུར་ཕོགས། གནས་གླུ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ལ་སྒྲོར་འབུམ་ ༥ ཤུས་འདུག འོས་བསྡུའི་ཤེས་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་བོད་སྐད་ཤུ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་སྒྲོར་འབུམ་ ༣ ཤུས་འདུག ལས་བྱེད་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་ ༥ ནས་ ༡༣ བར་གྱི་ཕོགས་དེ་ལ་སྒྲོར་ ཀ་ཨ,༡ཨ་༠ ཤུས་འདུག གལ་ཏེ་དཔྱལ་དེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིན་ན་མར་གཏོག་ཚོག་གི་ཡོད་མ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་རོགས་དཔྱལ་གཏན་ཁེལ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏོག་ཚོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཏན་ཁེལ་མ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སྒྲོར་གཏོག་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གནང་ཚོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས། འདི་ཅིས་འགོ་གང་གི་ནང་དུ་འགྲོ་དགོས་རྟེས་ལ་སྟན་སེང་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་དེ་སྒོ་ཕྱེས་ནས་གཞུག་རྒྱ་ཡིན། རྗེས་ལ་ལན་གནང་རྒྱ་དང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འདུག་སྟེ།

དེ་ནས་ཆོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཆོས་ཚུང་གི་ཆོས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱ་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱ་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁོལ་སྒོར་ ༩,༩༥༤,༢᲼Შ སྟོན་རྩེས་ཆོས་དཔག་ཆོས་ཚུང་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་གསར་རྩ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྩ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ཀྱིད་ཕྱོགས་ཤེག་དང་འཕྲེལ་ནས་ཆོག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚ་ནས་དེ་རིང་གྲོས་ཆོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། བཀའ་ཤག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཆོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ངའི་ཀ་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། ཐུ་ལོ་ངཆོའི་སྤྱི་ཆོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཆོའི་དམ་བཅའ་འབྱུལ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཐྱད་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ང་ཆོས་བདོས་ཐུ་ཉམས་ཐྱོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བསོགས་ཡོད་པ་དང་། དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ཀྱིད་ཁག་ཅིག་ལ་སེམས་ཆོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། དེ་རིང་ངས་འདིར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ལྷ་ཡན་ཆད་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་། ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཆོགས་གཙོ་དེ་གཅིག་ལྷོགས་བྱ་རྒྱའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལོར་གནས་བབ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཆོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞེ་རྒྱ་ཅིག་འཐད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདི་སྐད་ཅེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་གནད་འགག་འདུག ཐུ་མཚན་གཅེ་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཆོགས་ཐུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲབ་ཐུང་ཆེ་ལ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་སྐད་འཛིན་བྱ་རྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོད་མ་རེད། ཁོ་རང་ཆོགས་ཐུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུང་ཆེ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཆོགས་གཙོ་གཅིག་ལྷོགས་ནས་ཆོགས་ཐུང་ལ་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་མང་པོའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཆོས་ལས་དོན་འདི་ལྟ་བུར་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། ལྟ་གྲབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་དང་། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བར་ཚད་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ང་ཆོས་ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱ་ཡོད་རེད། ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཆོགས་གཙོ་ཡིན་ན་ནས་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡོད་པ། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཡིན་ན་ལོ་ ༥ ནང་དུ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་དོན་གཅིག་གཉིས་མ་གཏོགས། རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་

ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་རེད་དེ། གང་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འདིའི་སྒང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཐད་གཞི་འདུག ན་ཞིང་ཅོད་ཟླྭ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་འཕྲིན་རགས་ཡོད་མ་རེད། ཉེ་ཚར་ཌ་དྲག་ཐོག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕེབས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྒྲ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་གི་གནས་སྟངས་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་བཞུགས་བསྟད་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོའི་ཐོག་ལྟ་ཡོད་དུས། འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་མིང་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རིམ་པ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་ཀྱིས། ཁོ་རང་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ནའང། ལས་དོན་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་དུས་ཁོང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྱད་བསྟད་པ་ཞིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་འགའཤས་ཤེག་གི་ཐོག་ནས། དགེར་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཔྱལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སྤྱོན་ཅེས། དཔྱལ་ཅེས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བཏུན་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ཡིན་ནའང། ཚོགས་དྲུང་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཕར་ལན་རྒྱག་དགོས་ན། འཛིན་སྐྱོང་གི་འོག་ལ་ཡིན་ཙང་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ། བྱས་ཙང་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་འཐད་རྒྱའི་གཞི་ཆ་འདུག མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུའི་ཕྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྟོས་ཐུབ་ཀ་ང་ཚོར་འགལ་ཆེན་པོ་འཐད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེར་ཞེས་པར་དུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དབྱེ་བ་ཞིག་འབྲེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གོ་གནས་གཅིག་འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་གོ་གནས་གཞན་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་གཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྱད་རྒྱ་དང་འགལ་རྒྱུ་སྤྱད་པ་མང་པོ་ཡོད་གི་འདུག དེའི་སྒང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་བྱ་མ་ཡིན་པར། འདིའི་ནང་ནས་ཅིས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱ་གནད་འགག་རེད་འདུག འདི་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་བཀྲུར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་དེ་གར་རང། ད་ལྟ་ལངས་སྤྱོད་པའི་སྲོད་སྐྱོང་གི་བསམ་བློའི་ནང་ལའང་འཁོར་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའཤག་ལ་ཞུས་མེད། བསམ་བློར་འཁོར་བའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་མཚན་མ་འདྲ་བ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་དང་ཧོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གཉིས་གཅིག་ལྟོས་བྱས་ནས། གཙོ་པོ་བསྒྲི་ཚགས་རང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མེད་འགྱོ། གང་ལྟར་ལོ་མང་འདི་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད། མ་ཧོངས་པར་འགན་འཛིན་གཅིག་གི་གླ་ཆ་འཚོལ་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་གླ་ཆ་འདྲ་པོ་འགྱོ་སོང་འཕར་མ་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་གླ་ཆ་སྤྱོད་དགོས་དུས་སྒོར་འབྱམ་གསུམ་བཞིའི་འདང་འགྱོ་བའི་གནས་ཤེག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང། ཧོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཧོས་བསྡུའི་ཕྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟུར་དུ་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མ་འཐད་པའི་རེ་བ་རྒྱ་གྱི་ཡོད། ཧོན་ཀང་ད་ལྟ་ལས་ཤང་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤེག་འདུག་གམ་མི་འདུག་བསྟན་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་བསྐོས་བཞག་པའི་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟན་དང་ཧོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྟོས་པ། འདེམས་ལྟན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་བསྐོས་ཡིན་ནམ། ཧོས་བསྡུའི་ཕྱི་ཁྱབ་འགན་

འཇོན་ལ་བསྟོས་ཡོད། དེར་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ཐོག་མར་གཅིག་རིའི་སྒང་ལ་བསྟོས་ཡོད་པ་ཅ་གོ་ན། གཞན་པ་དེར་སྐོ་རོགས་ཟེར་བ་ཡིན་ན། འགྲོ་སྡུར་ས་གཅིག་རེད། ད་ཆ་གཉིས་ཀ་གཅིག་ལྟོགས་བསྟོས་བཞག་ཡོད་དུས། ད་ཡོད་ཚོགས་གཅོའི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བར་དུ། དབྱེ་བ་ལམ་སང་འབྱེད་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག དུས་ཡུན་ཚང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་དགོངས་ཆུལ་གསུངས་པ་རེད། དེར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྐབས་དེ་དུས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། འགན་འཇོན་ལོགས་ཀར་བསྟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲེ་ཚན་རེད། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལའང་ཏན་ཏན་ཁང་པར་ཞིག་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟོར་ ༩,༩༥,༡᚜᚛ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟན་གྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟྲན་སྟོན་གནང་རོགས། སྟོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་འཆར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་ཇི་རྣམ་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལག་ས།

སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་ཇི་རྣམ་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྟོན་ཅིས་བསྟོམས་སྟྲན་ ༡,༤᚜,᚛᚜ དེར་སྟོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་འཆར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁ་སང་སྟོན་ཅིས་སྤྱི་ཡོངས་བཀྲོ་གླེང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། སྟོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་འཆར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟྲན་ཐོ་གཞིར་བཞག་ནས་གནད་དོན་ཞིག་ཞུས་ཡོད། དེར་དམིགས་བསལ་ཁ་ཐུག་ལན་རྒྱག་མཁན་ཡོད་མ་རེད་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་ཆོན་ཡིན་ན། དེར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྟོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་འཆར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཀྱང་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཡང་བསྒྲར་ཞུ་རྒྱ། སྟོན་ཅིས་ཚོད་དཔག་འཆར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྟྲན་ཐོ་དོན་ཚན་ལྟ་བ། ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཆུལ། ནང་གསེས་ ༣ པ་དེ་མར་བཀླགས་ནས། དེའི་རྗེས་ལ་ངས་བསམ་ཆུལ་དེ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། "༣ ༽ ཅིས་ལོ་ ᚛᚜᚛᚛"᚛᚜ ལོའི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གི་སྟོན་ཅིས་འཆར་འབྱུལ་ནང། ལས་བྱེད་ཟབ་སྟོང་གི་ཆེད་དུ་དེ་སྟ་དང་མི་འདྲ་བར་དབྱུལ་འགོར་ཆེན་པོ་གཏོང་འཆར་ཡོད་མོད། ཁོན་ཀྱང་དབྱུལ་འགོར་ཆེན་པོའི་ལས་གཞི་དེར་ལས་འཆར་ཞིབ་ཐུ་མི་གསལ་བས། འབྲེལ་ཡོད་ཅིས་པ་དང་ལས་བྱེད་ཆེད་འགོད་ཀྱིས་འདྲི་རྩད་ཞུས་སྐབས། ད་ལྟའི་ཆར་ལས་འཆར་ཞིབ་ཐུ་རྒྱ་མེད་ལ། རྒྱ་མཚན་ནི་དྲང་ཆེ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་སྟེ་ཚན་དང་མི་སྣ་ཁག་དང་

འབྲེལ་མོལ་བྱས་ཏེ་གཞི་ནས་ལས་འཚར་ཞིབ་ཕྱ་གཏན་འཚེལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་མོད། ལས་གཞི་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང། ཐོག་མར་ལས་འཚར་ཞིབ་ཕྱ་བཟོ་འགོད་དགོས་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་འགྲོ་ལྟར་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཡིན་པ་བརྗོད་མ་དགོས་པས། རོགས་དཏུལ་རགཱ་པ་ལ་བཏེན་ཏེ་གཞི་ནས་ལས་འཚར་བཟོ་བ་ནི་འོས་འཚམས་མ་མཐོང་བས་ཇེས་སྲུ་དོ་ནན་གནང་གལ། " ཞེས་འགོད་འདུག ཁ་ཕང་ངས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱེས་པ་ཅམ་གྱི་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ང་ལྟ་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ལས་འཚར་དེར་གནད་དོན་ཞིབ་ཕ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མེད་དུས། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དཏུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འགོར་སྟོན་ཆེས། དཏུལ་ཆེས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བཏུན་པ་ནང་གསེས་ ༣ པ་ཡིན་ས་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་ཇེས་ལ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་གོང་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་དུས། སང་ཉིན་ཚོགས་གཙོས་དེར་མཚན་ཏུགས་བསྒྲོན་དགོས་དུས། དེའི་ནང་དུ་མཚན་འགོད་གནང་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

དེ་གা་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་དོན་ཚན་བཏུན་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྒོ་ལྟན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་སྒོར་ ༡,༥༩༠,༥༥༠ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འགེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འགེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚོད་དཔག་འཚར་ཆེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། སྤྱི་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ སྤྱི་ཁྲབ་ཆེས་གཞིས་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་ཆེས་བཀའ་འཁོལ་སྒྲོར་ ༡༣,༧༧༧,༥༥༠ རེད་འདུག དེར་སྟོན་ཆེས་ཚོད་དཔག་འཚར་ཆེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་ཚོད་ཞེ་དྲག་མེད་པར་ཆཤེས་མང་པོ་ལེན་དགོས་ཆགས་སོང། ཁོས་ཚོགས་སྟོན་མའི་ནང་ཁ་ཆཤེས་ཞེ་དྲག་ཟློང་མེད། ང་ལྟ་ཞུ་རྒྱར། ཕྱི་ར་བཏང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་གསུངས་སོང། ཇེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ལས་འགོར་དང། དེ་གা་ནང་བཞིན་ཇེས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ལས་བྱེད་གཙོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་དང། སྤྱི་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་པ། ཇེས་ཞིབ་ལས་ཁང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྟུར་གནང་ནས་ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་ཀ་ནས་ཡིན་ནམ་ཡང་ཡིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ཤེས་ཚོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ལས་འཚར་བསྒྲིགས་བཞག་པ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཏུག་ཏུག་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཤུགས་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ང་ཚོས་ཟུར་འཛིར་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཐ་ན་སྤྱི་མི་

དང་བཏུ་དགོན་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་དངུལ་དེ་ཚོ་ལའང་ཕྱིས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ། གང་ལྟར་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བཀོད་ནས་ལས་འགན་ཐད་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཚགས་ནས། དངོས་གནས་ཀྱི་ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་སྟེ་ཚན་གལ་ཆེ་བ་དེ་དག་ལྟག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ། ཅ་གེ་ཊོག་གེ་དེ་ཚོར་མགོ་འཁོར་བའི་ཉེན་ཁ་འདྲ་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ། འཛིན་སྐྱོང་གིས་བཀའ་བསྩལ་གནང་ནས་དེར་གནད་འགག་ཅིག་གཟིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་སྟོན་དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་སྟོན་དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཐོག་ཏེ་བ་གང་ཡང་མེད། ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་དབུས་དང་སྟེ་ཚན་ཚང་མར་ཕྱིས་ཞིབ་དོ་ནན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་ཕྱིས་ཞིབ་བྱེད་དུས། སྟ་ལོར་ཕྱི་བྱ་ ༤ ནས་ཕྱི་བྱ་ ༡༠ བའི་བར་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མེད་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཁང་ནས་བཀའ་འཕྲིལ་ཐོབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་དངུལ་འགོར་ཡོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གེད་སྤྱོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ཕྱིས་དང་མ་ཐུན་མིན་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཕྱིས་ཞིབ་ཏོ་ནན་པོ་གནང་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ར་བཏང་ང་ཚོའི་ཕྱིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དེ་ཏོ་ནན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཁང་པ་གཅིག་ལ་གློག་གི་ (Bulb) གྲངས་ ༥ ཁོས་ཡོད་ཟེར་དུས། གློག་ (Bulb) གྲངས་ ༥ དེ་ག་པར་ཡོད། ཁང་པའི་སྒོ་ཕྱི་ཕོག ལལ་རུ་འགྲོ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་རེས་དངུལ་འགོར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ངས་བར་དུ་དོ་ནན་པོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་དགལ་འབྲོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དགལ་ལྡན་དགལ་འབྲོར་བཀའ་བློན་སྲེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀྲར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕྱིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འགོར་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་སོང་། ལས་འགོར་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ན་ཞིང་ཕྱི་བྱ་ ༢ དང་ ༡ བའི་ནང་དུ་ས་མིག་གཏན་འགེལས་བྱས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་འགོར་དང་འབྲེལ་ནས་སྤྱི་མི་བཏུ་དགོན་དེ་ཚོ་ཡར་བཅུག་ཡོད་ཐད་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྟན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། དོ་བདག་སོ་སོ་ས་གནས་ལ་སྟོང་བའི་སྐབས་སྲུའང་ས་གནས་ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ལོ་ཚད་འགག་རྒྱུ་དང་དེ་འདའི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། ས་གནས་ལའང་སྤྱི་མི་བཏུ་དགོན་བྱེད་མཁན་རགས་དང་མ་རགས་གི་དཀའ་དལ་འཐུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་རྐྱེན་པས་མ་འོངས་པར་དཀའ་དལ་འཐུད་ས་རེད་ཟེར་ནས། ས་གནས་སྟེལ་ཀོན་དང་། ཏོན་ཐུར། བཀྲ་ཤིས་དགལ་འཁྱོལ་བཅས་ནས་ཡིག་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་འབྲོར་འདུག བཀྲར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་ཆུམ་

པ་ཚོ་མ་གནས་སུ་ཕྱོགས་བསྡོད་ཅེནས་པའི་སྒེནས་སུའང་འདི་སྒོར་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་ནས་ལས་བསྟོམས་ནང་དུའང་གསལ་བསྟད་འདུག ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཁག་ལ་གོ་བསྟུར་བྱུང། ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་གཙོ་བོ་དབུས་ལས་ཁྲངས་དང་ཡན་ལག་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཆེས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། (Camp) གྱི་སྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དགོན་གྱིས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ། ས་གནས་རང་ནང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ལ་ཏོག་ཙམ་པར་ཚུར་སྤྲད་རྒྱུ་དང། རོགས་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་ཆེས་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཚགས་ནས། ས་གནས་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་དེའང་མི་མང་གི་དངུལ་རེད། (Camp) སོ་སོར་ཡོད་པའི་དངུལ་དེ་མི་མང་གི་རེད། མི་མང་ལ་ (Camp) གྱི་སྤྱི་མི་བརྒྱ་དགོན་སོ་སོས་ཆེས་རྒྱག་གི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་འདི་ཙ་བཅིད་ནས་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག ཁང་ལཁས་ཤེ་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་འགོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང། ༡༠ ཙམ་ཞིག་ཆེས་ཞིབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ (Camp) སྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དགོན་ཚང་མར་ཆེས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ན། ཆེས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱང་མང་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཚགས་སྲིད་པ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཁག་སྐབས་སྟོན་མས་ཚན་པ་ཡར་ཐུལ་བཞག་པ་དེ་ཕྱིར་འཛིན་བྱས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྷོག་ལ་འབུལ་ཚོག་པ་ཞུ། འཛིན་སྒྲོར་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཅེ་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། དེ་དག་མར་འབུལ་རྒྱུར་བང་བསྒྲིགས་ཚར་ཡིན། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་ཆེས་བསྟོམས་སྒོར་ ༡༣,༢༢༢,༥༡༠ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚོད་དཔག་འཚར་ཆེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། སྤྱི་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་དེ་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོར་ནས།

སྤྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཕྱི་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྟོམས་སྒོར་ ༣,༥༣༣,༨༣༨ རེད་འདུག ཕྱོན་ཆེས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྤྱི་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་སྒོར་ ༣,༥༣༣,༨༣༨ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདི་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཕྱག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཏའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ལས་རིམ་སྒྲ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི། སྒྲ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྟོན་རྩིས་ཐོག་བཀྲོ་གྲེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད།

ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་ནས་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལཱན། ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་འབོར་སྟན་སྟོན་གནང་རོགས་གནོར།

སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་ནས་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལཱན་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་སྟོར་ ༣,²⁄₀₅,²⁄₃₀ ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དེར་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་སྟོར་ ༣,²⁄₀₅,²⁄₃₀ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་ནས་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལཱན། ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་སྟོར་ ༡༡༥,㉓㉟། ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྟོམས་སྟོར་ ༡༡༥,㉓㉟ སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཅང་། སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་ནས་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལཱན། བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་སྟན་སྟོན་གནང་རོགས་གནོར།

སྤྱི་འཐུས་ལྟ་རྒྱ་རི་ནས་རྒྱལ་སྟོལ་དཀར་ལཱན་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྟོན་རྩིས་བསྟོམས་སྟོར་ ༧,㉑㉟,㉘㉓㉓ ཚོད་དཔག་འཚར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྟོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

བལ་ཡུལ་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་བོད་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྒོར་ ༡,ཉ༢ཉ,ཆ༢༣ སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང། སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་བོད་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས།

སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་བོད་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྒོར་ ཅ,ཆ༡ཉ,བ་༣༡། ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་བོད་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྒོར་ ཅ,ཆ༡ཉ,བ་༣༡ སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་དཀར་ལགས། བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་འབོར་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས།

སྒྲི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྒོར་ ༡ཅ༧,ཅ༠༠། ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩེས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྒོར་ ༡ཅ༧,ཅ༠༠ སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང། སྒྲི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྒྲི་འཐུས་རྒྱལ་ལྷོང་ཕུར་བུ་རོ་རྗེ་ལགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་བོད་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་འབོར་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས།

སྒྲི་འཐུས་རྒྱལ་ལྷོང་ཕུར་བུ་རོ་རྗེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་བོད་སྤྱོན་རྩེས་བསྡོམས་སྒོར་ ཆ༧,རཀ,ཅཁ༠ རེད་འདུག ཚོད་དཔག་འཚར་རྩེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྒོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཛིལ་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཛིལ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག་ དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མའི་ཞི་རོགས་དཔྱལ་མང་པོ་ཞིག དེའི་སྟོན་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ (Tibet Fund) ལ་སོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞིག་གནང་ནས། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞི་རོགས་དཔྱལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཐད་ཀར་བློན་པ་བྱང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དབལ་ལྡན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་ཀྱང་གསུངས་སོང་། ཞི་རོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་བརྒྱུད་ནས་སྒྲིགས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ལྷག་ཙམ་ཞིག་རྒྱུན་གྱོན་ནས་འགྲོ་གྱོན་སྟོད་དགོས་པ་དང་། དེ་དང་དེ་ནང་བཞིན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་ན་འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༧ སྟོད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ། ང་རང་གིས་བསམས་ན་ཀ་ཁུ་ཀ་འཕེམ་མ་ཡོང་བའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་རིང་གི་བཀའ་ཤག་གིས་སྲིད་བྱུས་དེའི་སྣང་ལ། ཞི་རོགས་དཔྱལ་དེ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ལེན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་སྟོན་མ་ནང་བཞིན་ཞི་རོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཚོའི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དབལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། སྟོན་ཅིས་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་རྟེས་སུ། འཕྲོས་དོན་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་འཚད་དགོས་པར་དུས་ཆོད་ཞུ་དུས། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུ་ཤོད་ཤོག་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དང་པོ་དེར། ཁ་སང་དང་པོ་ངས་བསྟི་ཚགས་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཟུང་དྲུང་གཉིས་བསྐོ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཆེ་ས་ནས་བསྟི་ཚགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ལས་བྱེད་གྲངས་ ༣ བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་གནང་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསུངས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བྱེད་གཉིས་དང་འབྲེལ་ནས་འགྲེལ་བཤད་སྐྱོན་ཀྱི་འདུག་སྟེ། དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག ཞུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འགྲེལ་བཤད་ནང་དུ་ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་དེ་འདྲའི་རྒྱུན་པས་གོང་རིགས་སྒྲི་མ་ཐུན་ཚོགས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཐུག་འདུག གོང་དོན་ཆེད་དུ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཐུག་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་གནང་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་། ཐུག་ལས་དངོས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ན། གོང་དོན་ཏེལ་བསྒྲགས་དང་། གོང་དོན་གྱི་ལས་འགུལ། གང་ཅིའི་ཐོག་དོན་གཙོ་ཡིན་ནའང་རེད། གཤམ་འཁོག་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མ་འཁྲིག་པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག ཆེ་ས་ནས་བསྟི་ཚགས་གནང་

བ་ཡིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་རེད། དེ་ནས་ལས་འཚར་གཅིག་བྱ་ལ་ཡིན་གསུངས་སོང། ལས་འཚར་གཅིག་བྱར་བསྒྲི་ཚགས་གནང་བ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པ་བསྒྲི་ཚགས་གནང་དགོས་སར་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། བསྒྲི་ཚགས་གནང་བར་ཕན་ཐོག་མེད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱ་འདྲ་ཡོད་ན་ བཞེས་ཐུབ་ན། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བསྒྲི་ཚགས་ གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་སོ་སོས་མཐོང་གི་འདུག་ དེར་བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་ཞིག་ བཞེས་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར། ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སློར་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའི་སྒྲབས་སུ། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་རིག་གི་སློབ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད་རེད། འདི་མི་དགོས་པ་ཞིག་ངས་ཟེར་སོང་འདུ་ཞིག་གསུངས་སོང། ངས་དེ་ཞུས་མེད། ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་དེ་དགོས་མི་འདུག་ཞུས་མེད། ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། དེའི་འདང་གི་ཡོད་ པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་བུན་གཏོང་བ་རྒྱའི་ལས་འཚར་དེ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སློབ་ཐུག་དེ་ཚོར་ཕན་ས་རེད། དེ་ཡིན་ དུས། འདི་གསལ་པོ་བཟོས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱ། བུན་གཏོང་ལས་གཞི་དེ་དལལ་འབྱོར་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ཡོད་ཅང། དེ་སྒྲ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཇི་ཕུད་ཀྱི་སློབ་ཐུག་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོག་ས་རེད། དེ་འདྲ་ སོང་ཅང་དས་བསྐྱར་དུ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སློབ་ཡོན་རང་འཛིགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བུན་གཏོང་ལས་ གཞིའི་འཚར་གཞི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ འདི་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་གལ་སྲིད་ལོ་ ༤ རིང་དབྱ་དཏུལ་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡར་བསྡུ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང། ཕྱི་ནང་བཏང་འཕྲིལ་བཤད་ཞིབ་ཕྱ་རྒྱ་དུས་ང་ཡོད་མ་རེད། སོ་སོས་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་། འཕྲིལ་བཤད་གནང་ བར་སོ་སོས་གོ་བ་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལོ་ ༣ མཚམས་ལ་མར་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། ཁྲེད་རང་ཚོས་སྤྱོད་ ཐུབ་ན་སྤྱོད་ཥོག་མ་གཏོགས། ཉེན་བརྡ་འདྲ་ཞིག ཚོག་འདི་ཏུག་ཏུག་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། ཉེན་བརྡ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། ལོ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། དེ་ནས་ལོ་ལྔ་པར་ཡར་བསྡུ་རྒྱ་ཡིན། དེའང་གা་རེ་བྱས་ ནས་བསྡུ་རྒྱ་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ངས་ནོར་མེད་ན་མི་འགོར་ཞིག་བཤད་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་ཕོག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་ གསུངས་སོང། གལ་སྲིད་འདི་ཡར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན་མི་འགོར་ཞིག་བཤད་ལ་གা་རེ་ཕན་ཐོག་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རང་ འཛིགས་བཞག་པ་ཡིན་ན་མི་འགོར་ཞིག་བཤད་ལ་གা་རེ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སོ་སོའི་སེམས་ནང་དུ་དཀྲུང་སྟེགས་ ཐུབ་མ་སོང། དེར་བསྐྱར་དུ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

སྐར་ཐང་དབར་ཁང་སློར་ལ་ཡིན། ཕྱི་ནང་བཏང་སྐར་ཐང་དབར་ཁང་སློར་ལ་སྲིད་སློང་གི་ངོས་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཞིག་ནས་ གསོང། ཁྲེད་རང་ཚོས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་མ་རེད། སྐར་ཐང་དབར་ཁང་དེ་ཁོ་རང་གིས་གོམ་པ་སྟོས་ནས་གཡང་མཐོང་བ་ དང་། གཡང་ནང་དུ་མཚོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་གསུངས་སོང། དེ་དང་མཉམ་དུ་གা་རེ་གསུངས་ སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་འདི་སུ་ལ་སྦྱང་རྒྱ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་འདི་དུས། དཏུལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་ཞིག་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོར་འཚར་གཞི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དེའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱ། ཐོན་མ་བཀའ་ཤག་ བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་དབལ་འབྱོར་སྐྱེར་བདག་ཅན་དུ་འགྲུར་བའི་སྐབས་སུ། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་བ་ རེད། དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་རེད། དེ་ཚོས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་གསོལ་མཁྱེན་ཁང་ དབལ་ ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Hotel Tibet) དེ་སྐེར་བདག་ཅན་དུ་འགྲུར་བའི་སྐབས་སུ། ཕྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་ཤག་གྲེང་མང་པོ་ ཡོད་རེད། ངན་པ་ལག་སྟེལ་བྱས་སོང། ངོས་ཤེས་བསྟོགས་སོང་ཟེར་ནས། ཡིན་ནའང་གཞི་དེ་དཏུལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ལས་

ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ངན་པ་ལག་སྟེལ་ཐོག་ནས་ (Hotel Tibet) དེ་གང་ཟག་དེར་སྦྱང་སོང་ཟེར་བའི་ནག་ཕྱེས་དེ་ད་དུང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྟག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ། སྔར་ཐང་དཔར་ཁང་དེར་སྒེར་གྱི་བོས་ཚོད་འཕྲེར་ཡོང་ནས་རེད། གཞུང་འབྲེལ་ནས་འཕྲེར་རྒྱུ་གསུངས་སོང་སྟེ། དེ་འཁྱར་ཡོང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་དཔལ་འབྱོར་འགན་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་དང་གཞུག་ཏྲེད་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་སོང། གང་ལྟར་དང་པོ་དང་གཞུག་གནང་རོགས་གནོངས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཐྲོན་ཁྲི་པ་དང། དེའི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་ཐྲོན་གཉིས་ཀྱིས་ངན་པ་ལག་སྟེལ་གྱི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ། སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནག་ཕྱེས་ཡོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་བ་དང་པོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐོན་ཀྱི་ལས་འཚར་ལ་དགེ་བཡུས་ནས་སྤྱི་པ་ཞིག་མ་ཡིན་བ་བྱེད་དགོས་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆེར་སྲིད་སྐྱོང་གིས་འགན་བཞེས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཡིན་ས་རེད། ཤེས་རིག་ཁྲོངས་ནང་དབྱལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ངས་ཆོར་མེད་ན་གསར་འགྱུར་ཡིན་ནའང་རེད། འདི་ངས་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང། གང་ལྟར་བ་རྒྱའི་ནང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་གা་རེད་ཅེ་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁྲོངས་ནང་དབྱལ་ཡོད་མ་རེད། ཇ་ཅང་དངངས་སྐྱག་ཚ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གསུངས་སོང། ཁ་ཤང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དུས། སྤྱི་ནཱ་ཅང་ལྟན་ཁང་ཚང་མའི་དབྱལ་དེ་བསྟོམས་པ་ཡིན་ན་དབྱལ་མར་ཚག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ཤེས་རིག་དེར་ཉེན་ཁ་ལྟེད་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་གསུངས། དེ་ནས་འགྲེལ་བཤད་མར་སྐྱོན་དུས་དོན་ཚན་གཉིས་ཤེག་བྱེས་སོང། འདི་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་གཉིས་མཐོང་བ་དང་ཟད་དེ་དངངས་སྐྱག་ལངས་ནས། གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་བྱུང་སོང་གསུངས་པ་རེད། དོན་དོ་མ་འགྲེལ་བཤད་མར་རྒྱག་ཡོང་དུས་ཉེན་ཁ་ཞེ་ཏག་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་སོང། མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གา་རེ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གསལ་བསྟན་གཅིག་ཏུ་ཡིན་ནའང། དང་པོ་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱོས། འདི་ལྟ་བུ་གསལ་བསྟན་གཅིག་པ་ཡིན་ན། གསལ་བསྟན་གཅིག་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ལམ་སྟོན་གཅིག་གི་ཡོད་ནའང་རེད། གา་རེ་གཅིག་པ་ཡིན་ནའང། ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་གཅིག་ནས་མར་སྤྱི་ཚོགས་སྒོད་ལ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དོ་ཕོག་མི་ཡོང་བ། སྤྱི་ཚོགས་ཕྱིང་འཇགས་ཡོང་བར་ཕན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྐྱོན་ལག་ས།

སྤྱི་འཐུས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྐྱོན་ལག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟིགས་བཅར་ནས་ལས་བསྟོམས་ཤུལ་བའི་ཐོག་ནས། ཏྲི་བ་འགན་ཤས་ཤེག་འབྱུལ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང། གོང་དུ་ངས་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་བཞུགས་མི་འདུག ངས་ཁོང་ཞེས་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་ལག་པ་བརྒྱངས་པ་ཡིན། སྔོན་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་དེ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གནང་གི་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ངས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་སྐོར་ཞུ་རྒྱ། ཕྱི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་གི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཚོས་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཔལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང། ཆོར་བཅོས་གནང་རྒྱ་དེ་ཞེ་དགེ་ཅིག་འགག་ནས། བྱ་ཕྲུག་ཚོ་སློབ་གྲྭར་ཡར་འཛུག་དགོས་དུས། དེའི་སྐབས་སུའང་དབྱ་དེབ་མར་མ་སློབས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་

འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པ་གནང་རོགས་ཞུ་དུས། དེའི་ལན་དུ་ "སྒྲོ་བཏང་རྒྱ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་ཐུ་གུ་གསར་སྒྲེས་ཟླ་བ་དྲུག་ལོན་ནས་དབྱ་དེབ་གསར་བཟོ་ཚོག་པ་ལས། དེ་དག་ལ་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་དགོས་པར། རང་ལོ་དྲུག་སོན་རྗེས་དབྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་རེད།" ཅེས་གསུངས་འདུག ཆ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་ཐུ་གུ་གསར་པ་སྒྲེས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་སོན་མཚམས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཚོག་པའི་གསལ་བསྟན་དེ་མི་མང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་རེད་དམ། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཁྱེན་གྱི་ཞེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ས་སོ་འཇ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང། ཐུ་གུ་སྒྲེས་ནས་ལོ་དྲུག་ཟིན་རྗེས་གཞི་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུ་གུ་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མར་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་སྲུད་ཚོང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་ངས་ཐུག་རོགས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡིན་ནའང། ཉེ་ཆར་ང་ལ་སྲུད་ཚོང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཞལ་པར་འབྱོར་སོང་། ངས་འདིར་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། ཁོ་རང་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཅེ་ན། ད་ལྟ་འཕགས་པོད་འབྲེལ་མ་ཐུད་ལས་ཁྲངས་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གཉིས་བསྐོ་རྒྱུ་རེད་འདུག ས་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཚེད་དུ་ལས་བྱེད་གཉིས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་གིས་ཉིན་རེར་ག་རེ་གནང་གི་རེད་གསུང་གི་འདུག དེ་ལས་ཁོ་རང་ཚོར་ (Ludhiana) ལ་ལས་བྱེད་བཙུགས་ཏུ་བཞག་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་རང་གིས་ལས་ཀ་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁོ་རང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྒྲར་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་འདུག དེར་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་སྒྲོ་བ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

སྒྲ་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྒྲ་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགར་རེད། ལྷག་པར་དུ་དང་ཟླངས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དགར་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ཡིན་ནའང་གདོང་སྟོན་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། དང་ཟླངས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྒྲ་ཚོགས་ནང་དུའང་། མཐོ་དམའ་དང་། རིང་ཐུང་ཐུང་སྣད་ཆ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ཆ་རྒྱན་ཚང་བ་དེ་ཚོ་ལ་གནོན་ཤུགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དུས་ཐོག་སློད་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནོངས། དུས་ཚོད་དང་ཆ་རྒྱན་ཚང་ནའང་། ད་དུང་སྐོར་བ་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་བསྟད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའང་གོ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་མ་གནང་བར་ཁོ་རང་ལ་ཆ་རྒྱན་ཚང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དུས་ཐོག་མར་སློད་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནོངས། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་།

དེ་ནས་འདིར་དོགས་འཇེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོད། དང་པོ་དེར། ཟླར་འཛར་དང་པོའི་ ༩ ལས་བྱེད་ཆས་ཡོལ་ཆུམ་པའི་ཆས་པོགས། ལས་བྱེད་ཆས་ཡོལ་བ་ག་ཚོད་ལ་ཆས་པོགས་སློད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་ཆས་ཡོལ་བ་ག་ཚོད་ཅམ་ཞིག་ལ་ངཚོས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཁ་སང་སྨན་ཐང་དབར་ཁང་སློ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། ད་ལྟ་སྨན་ཐང་དབར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡ ལ། སྒྲ་བཏང་ཡོང་ཁྲངས་ཀྱི་མིང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་མེད་དེ། གང་ལྟར་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡ ལ་གླ་ཆ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

སྒྲུབ་ཐང་དབར་ཁང་སྒོ་རྒྱག་འགྲོ་དུས། ཁྱེད་རང་ཚོར་གླུ་ཆ་འདི་སྒྲོད་ཀྱི་མེན། ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་འདི་སྒོ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་སྟན་སེང་ཞུས་ཚར་རེད་དམ། ཡང་ན། ལས་བྱེད་དེ་ཚོའི་གླུ་ཆ་ཁ་བསྐྱུར་བྱས་ཚར་བ་རེད་དམ། འདི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་པ་དེར། ན་ཤིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འགོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོར་ཀྱི་ལས་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་རྩམ་པ་མར་ཕྱིར་འབྱུད་བྱས་པ་རེད། སྒྲབས་དེ་དུས་ཁོང་རྩམ་པས་ཀྱང་དང་ལེན་བྱས་ནས་མར་ཕེབས་པ་རེད། མར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་སྒྲར་ཡང་ཡར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མར་ཕེབས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་གླུ་ཆ་དེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་གནང་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། གལ་ཁྱེད་གླུ་ཆ་དེ་གནང་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཟླ་བ་གཉིས་རིང་མར་ཕེབས་པ་དེ་གྱང་གསེང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ལྟར་ངོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཀྱི་གླུ་ཆའི་ནང་དུ་གྱང་གསེང་དང། ཐོག་གསེང་བཅས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོང་རྩམ་པས་ཟླ་བ་གཉིས་རིང་མར་ཕེབས་ཕྱིན་པ་དེ་ཐོག་གསེང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད་དམ། གྱང་གསེང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད། དེར་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནོར་ལ་ཞིན་ཡོད། ཅིས་འགྲོའི་ཐོག་ནས་མཇུག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྲིན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨ་རི་རོགས་དཏུལ་ཐད་ཀར་བློང་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྒྲབས་སྟོན་མས་དེར་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད་པ་དང། བཀའ་ཤག་སྒྲབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན། བཀའ་ཤག་སྒྲབས་སྟོན་མས་དཏུལ་ཐད་ཀར་བློང་རྒྱ་དེ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞིག་བློངས་འདུག བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དངོས་ཡོད་རེད། དེར་གཞན་འགྲོ་གྲོན་དེ་འདྲ་གང་ཡང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཏུལ་གང་རགས་པ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ། གཞན་ལ་སྟོད་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། འདིའི་ནང་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་གཅིག་དང། མང་པ་ཞིག་གངས་ལྟོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཆེད་དུ་རེད། ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ཡིན་བསམས་སོང་། གངས་ལྟོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཨ་རི་རོགས་དཏུལ་ནང་ནས་སྒོར་འབྱམ་ ༥ ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། གངས་ལྟོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཐག་མ་ཆོད་པར་སོང་། ད་ལྟའི་རིང་ལྟེ་ལིར་ཉེན་གཞི་བྱེད་པའི་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ (USAID) གྱི་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་གང་ཞུས་པ་དེ་ཁ་སང་སྟན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཐད་ཀར་དཏུལ་ཆང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གཅེ་འདུག་ཅེ་ན། འདིའི་སྟོན་ལ་ཐད་ཀར་དཏུལ་ཆང་སེས་བཞག་པ་དེ་ད་ལྟ་གཙང་མ་ཆགས་མི་འདུག ཕྱོར་འབྱམ་ ༥ ཡི་གནས་སྟངས་དེའང་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱོར་འབྱམ་ ༥ གནས་སྟངས་གཙང་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཐད་ཀར་དཏུལ་ཆང་རྒྱའི་ཕྱོར་ལ་རེད། ཐད་ཀར་དཏུལ་ཆང་རྒྱ་དེའང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཞེས་ཆ་དང། ཕྱིད་ཕྱོང་དབར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང། ཡིན་

ནཱའང་། སྒྲ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱའི་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཐད་ཀར་དངུལ་བླང་རྒྱའི་ཐོག་ཆ་རྒྱན་གা་རེ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མཁྱེན་རྒྱ་མི་འདུག ད་འདི་སོང་ཅང་དེ་རེས་ཨ་རིར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་དབལ་འབྱོར་སྒྲ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྒྱའི་ལས་བྱེད་གཅིག་ཆེད་མངགས་འབྲེལ་བ་ཡོང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འཕྲིད་རྒྱ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལས་དོན་འདིར་རྒྱས་མངའ་མེད་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་བྱེད་མི་ཤེས་པ། ཀ་རེ་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་དམ་མེད། གནས་སྟངས་ཀ་རེ་ཡིན་མིན་ཅ་མི་གོ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ཡིན་དུས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྟེལ་རྒྱ་དང་། འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་སོགས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་འདི་ཞུས་ཡོད།

བཀྲར་འོས་སྒྲ་འཐུས་རྣམ་པས་ཁ་སང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་མཇལ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོ་འདིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུའང་འདིའི་ཐོག་སྐད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་སོང། ང་ཚོའི་བསམ་བློའི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་དངུལ་གྱི་ཚོད་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་བློ་ཡིན། བོད་ཀྱི་ཕེབས་རྒྱའི་ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང། དངུལ་ཐད་ཀར་གྱི་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ལེན་རོགས་གསུང་གི་འདུག འདི་ཡང་ང་ཚོས་བཀག་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན། བརྒྱད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ན། གཙོད་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཀ་རེ་རེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་ཁྲིམས་དང་། སྒྲིག་གཞི། ཆ་རྒྱན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཨ་རི་དོན་གཙོད་ཡིན་པའི་སྐབས་སུའང་དེ་ཚོའི་ཐོག་རྩད་གཙོད་ཞུས་པ་ཡིན། ཐོ་ན་ཡིན་ན་ (USAID Forward) ཟེར་ནས་འཆར་གཞི་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ (USAID Forward) ཟེར་བ་དེ་ལེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་མ་རེད། ཐ་སྙད་འདི་ལེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ལས་གཞི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་གལ་སྲིད་རོགས་དངུལ་ཐོ་ལེད་ལ་ལ་ལ

འབྲོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ས་གནས་ཁག་ནས་མང་པོ་གོ་ཡི་འདུག བོད་ལ་དཔལ་འབྲོར་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་སྟོན་ཐུག་ཚོར། ཕ་མ་དང་ཐག་རིང་པོ་བསྡད་ནས། དཔྱ་བར་དུ་ཐུག་མ་སྒྲོང་བར་བཏེན། ཐུ་གུར་བཅེ་བ་སྟད་རྒྱ་འདི་དཏལ་གཏང་རྒྱ་གཙོ་བོ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས། འདི་ནས་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རོགས་རམ་ཞིག་རག ཕ་མས་གཅིག་གཏོང་དུས། ཐུ་གུ་བསམ་བློ་གཏོང་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་འཕྲོ་བརྒྱ་འགྲོ་རྒྱའི་ཉིན་ཁ་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང། ཁག་ཅིག་འཕྲོ་བརྒྱ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཉིན་ཁ་ཞིག་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་འདུག ད་དུས་མང་དྲགས་པའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་འཕྲོ་བརྒྱ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འཇའ་ཡོང་གི་འདུག འདིའི་གནས་སྟངས་གཅིག་རེད། བུན་གཏོང་དེ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (SARD) དེ་ག་རང་ནས་གཏོང་དགོས་རེད་དམ། གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་རེད། དད་ལ་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་རྩའི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ངས་ལམ་ཅམ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཡང་ན་འདིའི་ནང་ནས་ཆ་བགོས་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས། སྒོར་ (Crore) ༣༠ ནང་ནས་མཐོ་སྟོན་སྟོན་ཡོན་ལ་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་ལ་གཏོང་ཅམ་བཞག་ཐུབ་ས་རེད། གང་རེད་ཅི་ན། ཚང་མར་འབྲལ་དགོས་བྱུང་ན་འབྲལ་ཐུབ་རྒྱའི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་ལ་གཏོང་འཛིག་དགོས་ས་རེད། སྲུད་ཚོང་དང་ཚོང་པ་གཞན་པ་ཚོར་ད་ལྟ་སྲུ་མ་ཐུབ་གཡར་བཞིན་པ་དེ་ཚོར་གཏོང་ཚོད་འཛིག་དགོས་ས་རེད། འདི་འདྲའི་ཚ་བགོས་འདྲ་ཞིག་མ་བྱས་ན། ང་ཚོར་ཚད་འཛིན་ས་མེད་པར། བུ་ལོན་གཡར་རྒྱ་འགོ་ཞིག་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཡོད་དུས་ཚང་མས་ཞུ་ཡོང་གི་རེད། བུ་ལོན་གཏང་རྒྱའི་ལས་གཞི་དེར་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཚུར་མ་བསྟོགས་པ་དེ་རེད། བཀུར་ཡོས་སྤྱི་འཐུས་ཏན་པ་མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་སྔ་ཞིར་བོད་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་གནས་བྱུ་རིན་པའི་སྔ་འདོན་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏང་ནས། དད་ལ་དེ་ཚུར་མ་སྟོག་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་རེད། ཚང་མ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་ཆ་ཤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབྲེལ་བ་བྱེད་ས་རག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས། དད་ལ་འགོར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་གནས་གྱའི་རིན་པ་སྟོར་ ༥,००० དང་ ༥,००० དེ་འདྲ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་དེ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་ཞེམ་ཆིའི་སྟོན་སྟོང་བྱ་རྒྱའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་དང་། གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ནས་འགྲོ་སོང་གཅིག་ཀྱང་གཏང་རྒྱ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེར་ལོ་རེར་སྟོར་འབྲམ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིགས་ང་ཚོའི་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་ནང་དུ་ཚུར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན་གཅོད་ལ་ཁྱབ་ས་རེད་དམ་མ་རེད། མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ཆ་བའི་འདི་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དཔལ་འབྲོར་ཏོག་ཅམ་སྟོབས་ཆེ་བ་དེ་ཚོས་གཞན་པར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། མང་ཚོགས་ནས་བསྡུས་ནས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་ཞིག་བྱེད་དགོས་བསམ་པའི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ལོ་ ༥།༣ དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་མཚན་འདི་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། རྒྱ་མཚན་ལྟན་དང་མི་ལྟན་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ད་གཅིན་ཉིན་བརྒྱའི་ཚོག་དེ་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་གསལ་བར་ཤད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཉིན་བརྒྱ་གང་ཡང་མ་རེད། དབྱ་ཁྲལ་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསུམ་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཁྲིད་རང་གིས་དབྱ་ཁྲལ་འབྲལ་ཐུབ་རེད་འདུག ལོ་གསུམ་འབྲལ་བསྡད་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་དབྱ་གསོ་ཞུ་ཐུབ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལོ་བཞི་པ་སྟེས་དབྱ་གསོ་ཞུ་ཐུབ་རེད། ལོ་ལྷ་པ་དེར་ཡང་བསྐྱར་དབྱ་གསོ་ཞུས་ནས་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། ལག་དེབ་ཡར་བློང་ཐུབ་གནས་སྟངས་ཤེག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་མང་དབྱ་དཏལ་མ་ཕུལ་ནས་ལག་དེབ་ཉར་བསྡད་པ་དེར་གང་ཟག་སོ་སོའི་དགོས་དབང་ག་རེ་ཡོད་མེད། གང་ལྟར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་འདིའི་ཁྱད་པར་ཞིག་བཟོ་ཡི་འདུག་ཞུ་ཐུབ་ཡིན།

སྣར་ཐང་དབར་ཁང་སྐོར་ངས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱ་མིན། ཁ་སང་དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་བསྡམ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ན། གྲོས་ཚོད་གྲོས་འཚར་བསྡམས་ནས། གང་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཐག་མ་ཚོད་པའི་སྟོན་ནས་ང་ཚོས་ཕ་གཅིར་ལས་རིམ་གཞན་བང་སྒྲིག་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ཟླས་སུ་ག་རे་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཀལ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བལྟས་ནས། ཅ་དངོས་དེ་ཚོ་ཕར་བཤུས་དགོས་པ་དང་། འཚོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཚགས་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་དང་གཞུ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་མ་གཏོགས། འདིས་གནས་ཆུལ་ལྟུག་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་མ་རེད། འདི་ཁས་ལེན་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དཏལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་དོན་དགོ་རྟོག་རྟོག་འདི་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་མ་དཏལ་རང་གི་གནས་བབ་མ་གཏོགས། གནས་བབ་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ལྟ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཡར་སྐྱེས་ནས་རྒྱ་བ་ ༢།༣ མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཆུམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་སྲིད་སྐྱོང་གཅིག་ཐུ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཞིབ་ཐུ་བལྟས་མ་ཐུབ་པ་རེད། འདི་རེད་མ་གཏོགས་མ་དཏལ་གྱི་གནས་བབ་དེ་གা་རང་རེད། སྐོར་འབྱུམ་ ༡༣༧༩ འདི་ (-) ཆགས་བསྡད་པ་དངོས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་པ་དེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་མཐུན་པ་ཡོང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འཇུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཁ་བསྡུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་དེ་ང་ཚོས་གཤིད་ཚོད་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཚོགས་ཆུང་བཅུགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས། གཙོ་ཅིག་ཁ་བསྡུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདིའི་ཚོད་དེ་སྐོར་འབྱུམ་ ༡༣༧༩ ནས་མར་འཕེན་ནས། ཡར་ (+) ཆགས་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་ཡོད་རེད་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟའི་དུས་ལ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཙམ་ཕྱིན་པར་སོང་ཙང་། ལྷན་ཁང་རེ་རེའི་དབལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེགས་གོས་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོའི་སྨོན་ལྷའི་ཆུན་ལགས་ཚོས་སྨོན་འཇུག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཐུ་གུ་ཚོར་དབྱ་དེབ་གསར་པ་བཟོས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་སྟོན་གསར་པའི་ནང་དུ་ཐུ་གུ་སྐྱེས་ནས་བ་ཡིན་ན། དང་བླངས་དབྱ་དཏལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཚོགས་གི་རེད། ཡིན་ནའང། ལོ་བྱུག་བར་དུ་དཏལ་འབྱལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་རྒྱ་རེད། ད་ལྟ་ཅི་ཆར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༧ སྒེའུ་ནས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། བཀྲར་འོས་ཀྱི་སྒོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདི། ཐུ་གུ་ལོ་ ༧ སྒེའུ་ནས་ནས་བཟོས་ཡིན་གསུངས་པ་དེ། སྐབས་དེ་དུས་ཆ་རྒྱུན་དེ་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཆ་རྒྱུན་འདི་གསར་པ་གཏོད་པ་རེད། གཏོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གা་རེ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༶།᪥ གা་དུས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མི་འགོར་གཡང་ཞིག་བྱས་ནས། གཡས་ཐོ་དེ་ཡར་ཟླངས་ཚར་དུས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དང་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་གས་མཚུངས་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཡས་ཐོ་ཟླང་རྒྱ་དེ་མི་སྣེར་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་གཏོགས་ལེན་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་མིའི་གནས་ཚུལ་ལེན་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ནང་མིའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༡༠ མཚམས་མི་འགོར་ཞིག་བཤེར་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཞིག་ཐུ་ཚོ་ཡོད་གི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཡས་བཤེར་གཅིག་ཐུ་བ་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགེངས་ཤོག་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག ཤོག་གཡས་ ཀ།།ལ དེ་འདྲ་དགང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་མར་འགྲེམ་དུས། འགེངས་ཤོག་འགེང་

རོགས་མ་བྱས་པར་གྱངས་ཐོ་མ་རག་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་འགེང་ཤོག་དེ་མང་ན་ཤོག་གྱངས་ ༧ དང་ཕྱེད་ཀ ཉུང་ན་ཤོག་གྱངས་ ༧། དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་དགང་རྒྱ་མེད། གལ་ཏེ་མི་མང་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ང་ཚོར་ཐོ་གཞུང་ཙ་མ་ཡག་པོ་ཞིག་རག་ས་རེད། མ་འོངས་པར་ལས་དོན་གཞན་གཅིག་ལ་ཐུས་པ་ཡིན་ནའང། འདིའི་ནང་ནས་གཞན་པ་དེ་ཚོས་ཆ་ཤས་ཟློང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་སྒྲལ་འདེད་བྱེད་ས་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

བ་ལྷ་སུད་ཚོང་གི་ལས་བྱེད་གཉིས་སྒོར་དེ་རེད། ཐོན་མཉང་ངས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཐོན་མ་སྲིད་སྒྲོང་མར་ (Ludhiana) ལ་བཅར་རྒྱ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ལ་དཔལ་ལ་འགྲོ་རྒྱ་དང། (Ludhiana) ལ་སུད་ཚོང་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱ་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་སྟབས་ཁེལ་བར་སོང་ཙང་དེ་དུས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང། ཡིན་ནའང། དེ་དུས་ཀྱང་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གསུངས་འདུག ཕུད་ཚོང་བ་ཚང་མ་ཚོང་རྒྱ་མཁན་ཁ་སྟག་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ལས་བྱེད་གཅིག་མ་གིར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཙམ་ཞིག་ཚོང་རྒྱ་མཁན་སོ་སོས་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་རེད། གཞུང་གིས་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ཚང་མ་གཞུང་གིས་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁག་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཁྱོམ་ས་རང་ལ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། (Ludhiana) ལ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ཅ་ལག་གཏོན་རྒྱ་དང། གཏང་རྒྱ། ཁྲལ་གྱི་འགྲོ་སྟངས། ཁྲལ་གྱི་ཐོག་སྟོན་སྟོན་བྱེད་མཁན་གང་ཟག་གཞན་པ་དེ་འདྲ་འདུག ངང་བློངས་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐོད་མཁན་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གླ་ཆ་བློངས་ནས་བྱེད་ཐོད་མཁན་དེ་འདྲའང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་འདི་ཚོ་གཞུང་ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བྱེད་ཐོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་གা་རང་གིས་དོན་དཀའ་ཅིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། འདིའི་སྣང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁ་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་ (Ludhiana) ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱོམ་ས་རང་རོགས་པ་གང་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱོམ་ས་རང་རོགས་པ་བྱེད་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་པར་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་པར་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་འབྲེལ་བྱས་ནས། དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཁྱས་པ་དེ་ཚོ་སྤྱངས་ནས་མཉམ་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་ཕི་ལ་རྟེན་གཞི་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་ས་རེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་མཐོང་བ་དང། གལ་ཏེ་སུད་ཚོང་བས་ཁྱོམ་ས་རང་རོགས་པ་བྱེད་པའི་གནས་ཐུབ་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆབ་ཁ་ཤས་ལ་ཐུ་ཚ་ཡ་ཡ་ཡོད་ཀ། (Ludhiana) ལ་ཕན་ཐོགས་འདུ་ཞ་ཡ་ཡ་ཡ

པ་དང་དང་བླངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ཚན་པ། ཕལ་ཆེར་འདིའི་ཐོག་གཏན་འགེགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་ཁྲིམས་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་ཚོགས་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་དང་བླངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ཚན་པ་ཁག་ཁག་ཞིག་ཡོད་རེད། དབྱ་ཁྲལ་ཚན་པ་ཞེས་ཁ་ཁ་ཞིག་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་གྲངས་ ༤ རེར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་ཚོའི་མཉམ་དུ་མར་བསྟད་ནས་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ དེའི་སྟོན་ལ་མི་མང་ནང་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས། ང་ཚོའི་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་གྲངས་འདི་ཙམ་ཞིག་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ཡར་བསྡུས་ནས་ང་ཚོས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའི་དུས་སུ་དངོས་གནས་བྱས་ནི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། གསར་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནའང་རེད། བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་དུས་འགྱངས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ། རེ་རེའི་གནས་སྟངས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་བའི་སྒྲབས་སུ། དཔེར་ན། མི་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་འདུག ཏུས་འགྱངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཕྱིན་འདུག་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དེར་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བྱེད་བའི་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྒྲི་ཡོངས་ནས་གསུང་དུས་ཏུས་འགྱངས་སུ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ་མེད་དང་། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ། སུ་ལ་བཀོད་པ་གཏོང་དགོས་རེད། སུ་ལ་ཟེར་དགོས་རེད། འདི་ཟེར་ཅིས་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། སྒྲི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་བརྒྱད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། དོད་རིགས་སྒྲི་མ་ཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག་ དེ་གা་ནང་བཞིན་ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། མི་མང་གིས་བདེ་སྡུག་ཞུ་དུས་གང་མཁྱོགས་ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་དགོས་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་། ལྷན་ཁང་ལ་འགག་བསྟད་པ་དེ་འདྲ་དང་། ཉ་རེ་ཉོ་རེ་དེ་འདྲ་མེད་པ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་གི་འདུག ངེ་ཚོར་ཐབས་ཤེས་གা་རེ་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚ་ཚང་བཏོན་བཞག་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོའི་རིགས་ནང་མ་ཚུད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་འགན་དབང་སྟོད་ནས། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་རིགས་ཡིན་ན། གོང་དུ་བཤད་པའི་གསར་བཟོ་ཡིན་ནའང་རེད། བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ནང་དུ་སྐྱེས་ཚེས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། ཕ་མའི་མིང་བསྐྱར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། བཟའ་ཟླའི་མིང་བསྐྱར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚང་མ་བརྒྱབ་རྟེས་སོ་སོའི་མིང་བསྐྱར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་རེད། ཡང་སྐྱ་བཞས་ནས་མིང་བསྐྱར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། སྐྱ་དཔར་བཏེ་པོ་རྒྱ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚོག་པ་རྒྱང་རྒྱང་ཞིག་བཟོས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཆ་རྐྱེན་གཅོ་བོ་དེ་གང་རེ་ཞེ་ན། གསར་བཟོ་ཡིན་ན། གོང་པ་ཡིན་པའི་དན་རྟགས་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཆ་གཞན་དག་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཟོས་ཟིན་པ་ཞིག་བཟོ་བཅོས་རྒྱ་དགོས་ན། གནས་ཡུལ་གཞུང་འདིའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེར་གཞི་བཅོལ་ནས་བཟོ་རྒྱ་ཡིན་ཞེས་གསལ་གོ་ཞུས་ཡོད། འདི་ཞུས་ཟིན་པའི་རྟེས་སུ་དངོས་གནས་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་དགོས་པ་འདུ་ཞིག་རེད། ཁ་སང་ངས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཆ་བའི་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༥ ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་དེར་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཟིན་པའི་རྟེས་སུ། ལམ་སྟོན་བསྐྱར་བཅོས་མ་བྱེད་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་དང་། སྐབས་བཅུ་གསུམ། སྐབས་བཅུ་བཞི། སྐབས་བཅོ་ལྔ་བཅས་ཚང་མའི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གা་རེ་ཡིན་མིན་ཚ་ཚང་ཞིག་བསྟས་ནས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་དང་ཉམས་

པ་གཅ་འདུག འདི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བརྩེས་ནས་བྱས་ཡོད། དུས་འགྱངས་མ་ཕྱིན་ནས་ དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཅ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྲིད་ད་དུང་དུས་འགྱངས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀྲ་བཞིས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གི་གནད་དོན་གཞན་པ་དེ་དས་ཡག་པོ་ཅ་གོ་མ་སོང། བཀྲ་བཞིས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་ཡང་ བསྐྱར་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཁེས་འགོ་ཞིག་གསུངས་སོང་སྟེ། ངས་དམིགས་བསལ་ནང་བཅལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཆ་ཙམ་མ་སོང། དམིགས་བསལ་རྒྱན་གྱོན་ནང་དུ་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམས་བྱུང།

གང་ལྟར་གཅིག་འདི་རེད་འདུག ལས་བྱེད་བཀྲེས་ཡོལ་པ་གཅོད་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་བཀྲེས་ཡོལ་གཅོད་ལ་གནང་གི་ཡོད་ རེད་གསུངས་པ་རེད། འོན་ཀྱང་འདི་ད་ལྟ་ལས་སང་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཅིག་མི་འདུག ཟུར་འཛིར་ནང་དུའང་ལྟ་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཙེ་ ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྲིད་འདི་མེད་པ་ཡིན་ན་ཇེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་སྔར་ཐང་དཔར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སྐོར་ལའང་གསུངས་སོང། ད་གཟོ་ལན་ཞུས་པ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་ཡིན། གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ཇེས་སུ་གཅ་བྱེད་དགོས་མིན་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཚར་སྔར་ཐང་དཔར་ཁང་ གི་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༤ ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སུ་མཐུད་ནས་ཡིག་ཚགས་ཉར་རྒྱུ་བ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ བར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་གྲངས་ཚིག་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདིའི་ནང་དུ་ཐར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ ཚོག་པ་བྱོས་ཟེར་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་བཀའ་འཁྱོལ་ཐོབ་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྔར་ཐང་དཔར་ ཁང་རང་འཇུག་ལ་ཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གྲོས་ཚོད་འཇོག་པ་ཡིན་ན། དེ་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ གཞིར་བཟུང་ནས་འགྲོ་ཆོག་པ་བྱོས། དེ་ནས་ཐབས་ལམ་གང་འདོན་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གཅིག་དེ། ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་གླུ་ཆ་འདི་གང་འཛིན་གསོས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཅེས་གསུངས་སོང། འདིའི་སྐོར་ལ། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་རེ་ལྟ་བ། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ཡོཏན་ཐོབ།

༧། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀྱི་ཡོཏན་ཐོབ་དང་། ཟུར་ ཡོཏན། ལས་ཐོན་ཡོཏན། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱས་ ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ། ༨། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀྱི་ཡོཏན་ དང་། ཟུར་ཡོཏན། ལས་ཐོན་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་གཏོད་སྐྱོན་འགྲོ་བའི་བསྐྱར་བཅོས་དང་། གཅོག་འཛིན་མི་ཚོག འདིའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཡོག་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཡོཏན་པ་ཞུལ་བ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཛིགས་བྱལ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཛིགས་བྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། སོ་སོའི་ངོས་ནས་བསམ་མཛོ་ཞིག་ གཞག་འདོད་བྱུང་སོང། བཀའ་ཤག་གི་སྟོན་ཅིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྟོན་གྲྭང་ལ་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བོད་མིའི་སྤྱི་ཀུ་ འཛུགས་སྤྱིའི་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ཉ།།།ཉ་ གཞན་ལ་བཏེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག ང་རང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་ སྒྲུབ་ནས་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་དེ་རང་བཅན་ལག་དེབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ ཙམ་ཞིག་ཆགས་འདུག དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་

ནས་དཏུལ་གྱི་ཡོངས་འཚར་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་དུ་དཏུལ་འབྱུལ་མཁན་མངས་ཀྱོས་སམ་ཞང་དང་པོ་དེ། བྱང་ཞར་རིན་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མི་རྣམ་པ་ཆགས་བསྡུད་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་སྨོན་ས་ཡ་ ༦༨ ཕྱལ་འདུག ཞང་གཉིས་པ་དེ་སྲུང་སིར་བཞུགས་པའི་བོད་མི་རྣམ་པས་སྨོན་ས་ཡ་ ༥༣ ཕྱལ་འདུག གསུམ་པ་དེ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་རྣམ་པས་མཐུན་འགྱུར་བྱས་པའི་དཏུལ་སྨོན་ས་ཡ་ ༩༥ ཆགས་བསྡུད་འདུག དེ་ནས་བཞི་པ་དེ་སྒྲོལ་ཌམ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་རྣམ་པས་དཏུལ་མཐུན་འགྱུར་བྱས་པ་སྨོན་ས་ཡ་ ༢༠༥ ཆགས་བསྡུད་འདུག འདི་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་འདིའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདི་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁོང་རྣམ་པར་སེམས་འགྲུལ་ཐེབས་ནས། ཕྱི་ཡོངས་ནས་བོད་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྟོར་བར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཀ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་གསེར་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལཀས།

ཕྱི་འཐུས་གསེར་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལཀས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཚོག་འགན་འཁལ་ཤེག་ཞུ་ཡོད། དང་པོ་དེར། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་ཞ་རི་རོགས་དབུལ་གྱིས་གཙོས་པའི་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་བྱས་ནས། ཕྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་བརྒྱད་དབུལ་ཐད་ཀར་ལེན་ཐུབ་པར་ཆ་རྫོན་དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་བསྟུན་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་སོང། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེར་བསྡུགས་བརྗོད་དང། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གཞོངས། དེ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་དོགས་འཇུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུ་ཡོད། ང་ཚོའི་སྟོན་ཆེས་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཕྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡམས་ནས་ཐེབས་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཕྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་དེ་ཐང་ཀར་སྲིད་ཕྱོར་གིས་དབུ་འཁྱེད་པའི་འོག་ལ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་རང་གི་ནང་ལ་ཟླ་ཕྱེད་ལ་བཏང་ཟིན་ཡོ་ཆགས་ཚར་བ་དེ་གསལ་ཡོ་ཆགས་ཚར་རེད། ལས་ཁུངས་གཅིག་བུ་བཀའ་ཤག་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཅམ་མ་གཏོགས། སྟོན་མའི་ཁྲབ་ཁོངས་དེ་ཚོ་ད་ལྟའང་རང་འཇགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་གི་ཁྲབ་ཁོངས་ཤིག་རེད་དམ། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཀ་ནང་བཞིན་དེའི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་ཕྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ཐོག་འགན་དང། སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་དམ། འདི་དོགས་འཇུ་རང་གི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ང་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སེམས་འཚབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱུང་སོང། དེའང་འདིའི་ནང་དུ་ཞུས་ན་ཕྱོན་གང་ཡང་མི་འདུག རྒྱ་མཚན་གা་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། གང་ཅན་ཕྱིད་གཡོངས་ཀྱི་ཕྱིག་འཇུག་ནང་དུ་དེབ་ཕྱེལ་མེད་པའི་ཆ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ཀྱང་དེའི་ནང་ནས་གཅིག་རེད། ཕྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དེ་བོད་མིའི་ཕྱིག་འཇུག་ཀྱི་ཐོན་

རྩེས་ཡིན་ནའང་རེད། ཡོང་འབབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་དུས། དེ་ཐད་ཀར་བཀའ་བྱང་ཡིག་ཚང་གི་ཁོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འདུ་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའི་ང་རང་ལ་རེ་བོང་གནས་རྟེན་ཀྱི་མེམས་ཁལ་བྱུང། དེ་འདུ་སོང་ཙང་དེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནོང་། ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

དོན་དག་གཉིས་པ་དེ། ད་ལྟའི་ཚར་༢གོང་ས་༢སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དང་། ལྷོན་མ་ནས་འཛིན་སྒྲོང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་འབབ་བཙོན་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ནས། ད་ལྟའི་ཚར་ཨ་རི་རོགས་དཏུལ་སྲེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་ནས་རགས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ལྷོན་རྩེས་གཏན་འབེབས་སོང་ཚར་བའི་ལྟན་ཁང་ངམ་ལས་ཁྲངས་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲེ་ཚན་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ལྷོན་རྩེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ཞེ་རི་ནས་རོགས་དཏུལ་རགས་གྲི་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅམ་ལ་བཏེན་ནས། འཚར་གཞི་གང་ཡང་མེད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཁག་ལ་དཏུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་གཏོང་བསྡད་པའི་ཚོར་སྟངས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ (DRL) དང་ (USAID, PRM) དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གི་ཐད་ཀར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འཛིན་སྒྲོང་གི་ངོས་ནས་རོགས་དཏུལ་དེ་དག་གི་པར་གཏོང་དགོས་ཡོད་མེད་ཐད་སྟངས་འཛིན་དང་། ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའི་སྲོན་རྩེས་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུའང་། གོང་དུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རོགས་དཏུལ་གཏན་ལེལ་ཚར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དེར་ཞེ་དྲག་བྱ་རྒྱ་མེད་པའི་ནན་རྩེས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དཔེ་བཞག་ན། འདིའི་གྲས་དེ་ཚོ་རྒྱ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྲོན་རྩེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱང་བྱས། འགྲོ་སོང་དེས་ཕན་ཞེ་དྲག་མ་ཐོགས། གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁྲངས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདུ་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདུ། རོགས་དཏུལ་རགས་བསྡད་པ་དེ་བགོ་བཤད་རྒྱུས་མིག་སྨན་མིག་ཕན་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་གེང་སྒྲོད་ཏུག་ཏུག་ཡག་པོ་ཞིག་དང་། འགྲོ་སོང་དེ་དགོས་རེས་ཀྱི་ཐོག་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། རོགས་དཏུལ་རགས་གྲི་འདུག་ཟེར་ནས་འཚར་གཞི་ཡོད་ལ་མེད་ལ་སྲོན་རྩེས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན། དེ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག དེ་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཙ་བའི་ཁ་ཕང་ཚོག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ཡོད་རེད། དེར་རྒྱབ་གཏོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚོག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨྲ་ཚོགས་ནང་བོད་པ་ཡིན་པ་ཅམ་གྱིས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཏུལ་འབྲལ་དགོས་པ་དེ་འགན་རེད་མ་གཏོགས། མ་འབྲལ་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ང་ཚོས་མིང་དེར་དང་ཟླངས་ཞེས་ཟེར་ཡོད་རེད་དེ། བོད་པ་སུ་ཡིན་ནའང། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག གང་ལྟར་ཁོ་རང་ལ་དཔལ་འབྱོར་འཁོས་ཞན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེར་སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་ཞིག་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འབྲལ་དགོས་པ་དེ་འགན་ཆེན་པོ་རེད། མ་ཕྱལ་ན་ང་ཚོས་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མ་ཁྱར་བ་རེད། དང་ཟླངས་དབྱ་དཏུལ་ཡིན་ནའང་རེད། ཕོགས་འབབ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་མ་ཕྱལ་ནས་ང་ཚོས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་གཅིག་བཤད་བསྡད་ན། དོན་དམ་པར་ཁོ་རང་གིས་དེ་བཤད་རྒྱུའི་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་དེའང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཤུགས་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་རེད་བསྡད་ཡོད་རེད། འདིའི་བརྒྱད་ནས་བོད་མི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་འབྲལ་ཐུབ་པར་འབད་བཙོན་བྱེད་དགོས་རེད་ལ། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འབྲལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་མི་མང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཁ་ཕང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་དང། བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞིག་བཏང་གནང་བ་རེད། དེར་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་བལྟ་རྒྱ་བྱུང། ཤོག་ལྷེ་གྲངས་ ༤

འདུག ཐོན་མ་བར་སྒྲབས་ཤེག་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༠ཅ དང་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༠༤ ཚུན་ཚད་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཁོས་ཆོགས་ནང་དུ་ཁོས་ཆོད་བཞག ཁོས་ཆོད་བཞག་ནཱང་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རིམ་པས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། ཐོན་མ་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྟབས་བདེ་རྒྱ་ཕྱིན་པ་རེད། ཐོན་མ་དང་བསྟུར་ན་བར་ལམ་སྟབས་བདེ་རྒྱ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་བཀོད་ཁྲབ་འདིར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟར་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་འཕྲོ་ཡི་འདུག་བསམ་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚ་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁྲབ་ལམ་སྟོན་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རིམ་བཞིན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མི་རྣམ་ཀྱང་དུ་ཕྱིན་པ་དང། དེའི་ནང་དུ་ཆཤས་ལེན་མཁན་དེའང་རྣམ་དེ་དཀོན་ནས་རྣམ་དེ་དཀོན་དུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། ཨན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དབྱ་དཔལ་གང་ཐུབ་སྲོད་ཐུབ་པའི་འགན་དེ་མི་ཚང་མར་ཡོད་ཙང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཚ་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འདིའི་ཐོག་ནས་ཐོན་མའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པའི་ལམ་ཡང་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ལ་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་གཅིག་ཞུས་ཡོད། "ཁོ་གསུམ་བསྡུད་མར་དབྱ་དཔལ་འབྱལ་ཚད་གྱུར་ཚེ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲལ་ཆགས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱད་དོ་བདག་ལ་དབྱ་སྐུལ་གྱི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་དང། ཁོ་བཞེ་བར་དབྱ་དཔལ་འབྱལ་ཚད་བྱུང་ན། ལག་དེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཐོག ཁོ་ལྟ་བར་ད་དུང་འབྱལ་ཚད་གྱུར་ཡོད་ཚེ། དོ་བདག་གི་ལག་དེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས།" དེ་ཡིན་དུས། ཁོ་ལྟ་བར་བརྡ་ཐོ་གཏང་རྒྱུའི་སྐད་ཚ་རེད་མི་འདུག ང་ལ་དོགས་པ་ཞིག་ཡོད། ཧ་བའི་ཁ་སང་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། གསལ་ཁོ་ཞུས་ནས་ཞུ་ཐབས་ལ་ཆེར་ཡག་ས་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་གཅེ་བྱས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། དེང་སང་རྒྱ་མཚན་ཡོད་ལ་མེད་ལའི་སྨོ་ནས་ཐུ་ཚོགས་དེ་ལས་ཁག་ཏུ་ཁོ་ལྟ་མ་ཚང་བར་ངས་དང་ཟླངས་དང་དབྱ་དཔལ་ལག་དེབ་སྨོད་ཀྱི་མིན་ཞེར་བའི་བཟོ་འདུ་ཁོ། རྒྱ་མཚན་དངོས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ངོ་དེབ་ནང་འདི་འདུ་བྱེས་སྟོད་མཁན་མང་པོ་མཐོང་རྒྱ་ཡོད་རེད། དེ་མ་ཐུལ་བ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་འགན་མ་ཁྱེར་བ་རེད། གཅེ་བྱས་ནས་ཤེ་ན། ཁོ་རང་གིས་བོད་པའི་ཙ་དོན་འཐབ་ཆོད་ལ་འགན་མ་ཁྱེར་བ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་རྒྱ་མཚན་ཡང་དག་ཅང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངེས་པར་དུ་འབྲེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་བཞེ་པའི་མཚམས་ལ་དབྱ་སྐུལ་བྱས། ཁོ་ལྟ་པའི་མཚམས་ནས་ཡར་བསྡུ་རྒྱ་ཡིན་ཞེར་བ་དེ་ལ་དོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག རྒྱ་མཚན་གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ཡར་བསྡུས་ཚར་ནས་ཁོ་ལྟ་བ་དེར་ཅོས་བསྡུ་རན་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང། ཅོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་དབྱ་དཔལ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཞེར་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྐབས་དེར་ཁོ་ལྟ་མཚམས་དབྱ་དེབ་བསྡུས་སོང་ན། ཐོན་མ་ཡིན་ན་རྒྱ་བར་དེབ་སྐྱེལ་དགོས་མ་རེད་དེ། དེའི་ཐོན་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག དེ་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་དབྱ་དཔལ་འབྱལ་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཡར་བསྡུས་ཚར་ནས་ལྟབས་བདེ་ཁོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡར་རགས་རྒྱ་ལས་སྣ་ཁོ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། ཏང་ཁོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་དེར་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་མེད་འགྲོ་བས་མ་བའི་དོགས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག བདོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་རེད། དེ་ངས་དོགས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་ངོ་མ་དེ། བཅན་བྱོལ་གོང་མི་འི་དང་ཟླངས་དབྱ་དཔལ་དང་བསྡུ་དཔལ་གཞན་དག་གི་འབྱལ་འབབ་ཁྲིམས་ཡིག ངོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། དབྱ་དཔལ་དང་དེས་ཅན་བསྡུ་དཔལ་ཆད་གསལ། ནང་གསེས་ ༢ པ་དང་ནང་གསེས་ ༣ པ་ལྷང་བྱངས་ནས་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་མི་

འདུག དེ་ཡིན་དུས་འབྱུལ་ཚད་མི་འགྱུར་བ་བྱ་རྒྱ་མི་སོ་སོའི་འགན་རེད། གལ་སྲིད་འབྱུལ་ཚད་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང། སྲོག་གཞིའི་ནང་དུ་ལས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱིར་བསྡུ་ཚོག་པ་ཞིག སྲོག་གཞི་དེའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་ནའང་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཐད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དུས། གང་ལྟར་ཡང་བསྡུ་རྒྱ་ཡིན་ཟེར་བ་དེར་རྒྱ་མཚན་ཁྱོད་ནས་མི་འདུག ཁྲིམས་སྲོག་གཞིའི་ཐོག་ནས་མི་འདུག་ལ། རྒྱབ་ལྷོར་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་སྲོ་ཚོགས་ནང་དུ་གླེང་ཐུགས་ཆ་ཡོད་ལ་མེད་ལ་དེ་ཚོ་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱའི་བཙོ་ལྟ་འདྲ་ཞིག་ཚོར་བྱུང། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེར་ངས་རྒྱ་མཚན་གང་ཡང་ཚོར་མ་བྱུང། དེར་ཆུ་མཐུད་ནས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱར། དོན་ཚན་དེར་དགོས་མཁོ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམས་པ་ཞིག་དྲན་སོང། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་དེ་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་འཚེན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་ཡིན།

དེ་རིང་ཁ་ཤས་ཤེག་གིས་འཕྲོས་ནས་བཤད་སོང། ཙུ་བའི་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང། ངས་ཚོག་གཅིག་གི་སྒང་ནས་ཞུ་ཚོག་པ་ཀྱིས། སྔར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འཆད་མཁན་དེ་ང་ཡིན། ཡིན་ནའང། ང་སྟྲི་འཐུས་སྒེར་ཀྱིས་འདི་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གྲོས་ཚོད་ཙ་བ་ཉིད་ནས་གཙོ་རྒྱ་མིན། རྒྱ་མཚན་གা་རེ་རེད་ཅེ་ན། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིར་འགན་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་བཤད་བཞག་ཡོད། དེ་ལ་རྒྱ་མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་ཚོར་ནའང་རེད། མ་ཚོར་ནའང་མ་ཚོར་རེད། ང་མི་སྒེར་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྒེར་ཀྱི་གྲོས་ཚོད་གཙོ་རྒྱ་མིན། དེར་གা་རེ་གནང་ནའང་མ་གནང་ནའང་སོ་སོ་ལ་འགན་ཡོད་པ་དང། གང་མཐོང་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་བཞག་ཡོད། དེ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྟྲི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིལ་ལགས།

སྟྲི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིལ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་དང་འབྲེལ་ནས་ཚོག་འགན་ཁས་ལེན་ཞུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་རང་བཙན་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་ཡིན། ང་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོའི་རང་བཙན་ལག་དེབ་དེར་ལོ་རེ་ལོ་རེར་མཐོང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང། རིན་ཐང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའི་གཟི་བརྗིད་རེད་ལ། དམིགས་བསལ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་དེའི་གཟི་བརྗིད་ཡིན་དུས། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ལ་སྟྲིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱད་ནས་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཚོས་རང་བཙན་ལག་དེབ་དེ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅིག་བཟོས། ཕྱ་ལ་ཡིན་ནའང་ཐོབ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་ན་རང་བཞིན་གྱིས་དེར་རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཚགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དེར་ལོ་རེར་ནས་ལོ་རེར་རིན་ཐང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོས་ཕྱ་མ་ཐུད་ནས་གཅེས་བཟོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་ཅ་ཅང་གནང་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ད་གིན་དབལ་ལྷན་དབལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་ཞིག་གི་ནང་དུ། བོད་པ་ཡིན་མིན་གྱི་དབང་རྒྱས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ལ་ཐ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཡོད་སྲིད་པ་རེད་ཟེར་བའི་བཟོ་འདྲའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་རྒྱ་རེད། ད་ལྟའི་འགྲོ་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་ལ་གྲངས་ཀ་ཅ་ལས་པ་མང་པོ་དེ་འདྲ་མེད་པ་ཡིན་ནའང། གང་ཡོད་པ་དེ་

སྒྲས་དགེ་པོ་ཡོང་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་དབྱ་དཔྱལ་ལག་དེབ་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་ཆེ་མཐོང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཆོས་དངོས་གནས་ཏ་ལས་བའི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བསྡགས་བརྗོད་ཞུས་པ་དང་སྨྲགས། བསམ་འཆར་གཅིག་གི་རེ་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ད་ལྟའི་ཆར་རང་བཅོན་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་ཡིན་ནའང་རེད། བཟོ་བཅོས་ཡིན་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་འགོར་སྟོད་ཀྱི་འདུག ཐྲི་ན་བཏང་སྟོན་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། དུས་ཚོད་འགོར་ནས་གསར་བཟོ་བྱེད་མ་ཐུབ་ནས་སྟོན་གྱི་དང། མཐོ་སྟོན་འགྲོ་རེད། ཕར་ཚུར་ནང་མི་ཆ་ཐྲི་ལ་རེད། གཅིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ཌ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་འཐད་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་གསར་བཟོ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡོད་རེད། མེད་ན་མེད་རེད། གཙང་མ་གཙང་རྒྱང་ཐག་བཅད་ནས། ཡིག་ཆ་དེ་རྒྱུན་རིང་པོ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལྟག་མ་བསྡད་པ་བྱ་རྒྱུ། གང་ལྟར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལན་དུས་ཐོག་འཕྲོལ་དགོས་པ་ཞིག་དང། གསར་པ་བཟོ་མཁན་ཡིན་ནའང། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་དེ་ཚོ་དུས་ཚོད་འགྱང་མ་བསྡད་པར་དུས་ཐོག་འབྱུལ་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནོད་མེད། འདི་ནན་པོའི་སྒོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར། ཐྲི་བཏང་ཁ་ཤང་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་སྒྲབས་སུ་ཏེ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལན་དེ་ཏོག་ཙམ་གསན་ནོར་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞིག་བྱུང། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆ་རམ་ས་ལ་ཉེ་འཚོར་གྱི་བོད་པ་ཚོ་ལ་ཁ་ལོ་བའི་སྟོང་བརྒར་གྱི་གོ་སྒྲབས་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེ་ཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་དཏུལ་དེ་སྟོད་ནས་ཁ་ལོ་བས་སྟུང་རྒྱ་དེ་ཡག་པོ་མ་སྟུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཟེར་བའི་ཟོ་འཕ་ཞིག་གསུངས་སོང། དེ་མ་རེད། ཁ་ལོ་བའི་སྟོང་བརྒར་ཐང་ཀར་གནང་ནས་དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡར་ཞུས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེང་སང་ཁ་ལོ་བའི་སྟོང་བརྒར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁ་ལོ་བ་སྟོང་བརྒར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གཞན་དག་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་དུས། དང་པོ་ལབ་པ་ནང་བཞིན་ལག་འཁྱེར་ཏུག་ཏུག་མ་རག ད་དུལ་འཐོལ་བ་མང་པོ་ཤོར་བ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ཡིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱད་ནས་ང་རང་ཚོར་ཁ་ལོ་བའི་སྟོང་བརྒར་སྟོད་སས་ཡོད་རེད་ དམ་ཡོད་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་སུ་མ་ཐུབ་ནས་ཁ་ལོ་བའི་སྟོང་བརྒར་སྟོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཏ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ལས་བྱེད་བཟོས་པོཐས་སྐོར་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་བྱེད་ཆས་ཡོལ་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཕྱག་སྟྲོལ་ཐྲི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་གས་ཤོང་སྟེ། ལན་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་གནང་མ་སོང་བས་མས་སོང། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆས་པོཐས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་ཆས་པོཐས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་བས་མ་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དེར་ལོ་ ༢ ལ་ཆས་པོཐས་ག་ཚོད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་ཆར་ཆ་ཚུ་ག་ཀ་མང་པོ་ཞིག་བསླངས་ནས། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ཆས་ཡོལ་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བྱང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆས་པོཐས་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ཆས་པོཐས་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆོ་གས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྨྲི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡོ་རྗེ་ལགས།

སྨྲི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོ་གས་གཙོ་མཆོག་ དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ལ་གནད་དོན་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་སྲུང་ཚོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་པོད་མིའི་སྨྲིག་འཇུག་གས་དང་མི་མང་ ལ་ཨ་རི་རོགས་དཏུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༤ རག་གི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡིན།

གནད་དོན་དང་པོ་སྲུང་ཚོང་དང་འབྲེལ་ནས་གཉིས་ཅམ་ཞིག་ཡོད། ཁེ་ཚར་ཕྱག་སྒྲེལ་སྨྲི་འཐུས་དེད་གཉིས་འཚམས་ གཟིགས་སུ་སྐྱོད་དུས། མང་ཚོགས་ཐུག་འཕད་བྱ་རྒྱུ་རེད། གཙོ་པོ་ (Gurgaon, Sonipat) བཅས་ལ་ཡོད་པའི་སྲུང་ཚོང་ བ་རེད། དེ་མ་ཟད་ (Surat) ཕྱོགས་ནས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་ཡི་གེ་དེ་འདྲ་འབྱོར་སོང་། དེ་བཞིན་སྲུང་ཚོང་ཚོགས་པའི་ ཆོ་གས་གཙོ་དང་། (Ludhiana) ལ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་མཉམ་དུ་བཀའ་རྩད་བྱེད་དགོས་ཐུག་སོང་། ཁོང་ཚོའི་སེམས་ འཚབ་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག་ རེ་སྐྱལ་ཟེར་ནའང་རེད། གཙོ་པོ་སོད་མིའི་སྨྲིག་འཇུག་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ ནས་དེ་སྔ་ཡིན་ན་བུ་ལོན་སྒོར་འབུམ་ ༣ གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་སྒོར་འབུམ་ ༢.༥ མ་གཏོགས་རབ་མ་སོང་། དེ་འདྲ་ སོང་ཅང་ཁོང་ཚོའི་རེ་སྐྱལ་ལ། དེ་སྔ་ནང་བཞིན་སྒོར་འབུམ་ ༣ གཡར་ཐུབ་ན་དལེ་བཀའ་ཏྲིན་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་གསུངས་ ཀྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ལས་བསྟོམས་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་ཡོད། ཁེ་ཚར་བཀའ་ཁག་གི་ལན་ འདེབས་གནང་འགྱོར་བྱུང་སྟེ། སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་དེ་རིང་ ཕྱོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྒྲར་དུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་ཚགས་སོང་། ལན་འདེབས་ནང་དུ་ "བུ་ལོན་ཞུ་མཁན་ཀྱི་གྲངས་འགོར་ མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བུན་གཏོང་གི་དངུལ་འགོར་ཐག་གཅོད་ཞུ་མུས་ཡིན། " ཞེས་ འཁོད་འདུག་མ་གཏོགས། བུན་ཡར་དངུལ་དེ་སྨྲོར་འབུམ་ ༣ ནས་སྨྲོར་འབུམ་ ༢.༥ གང་འདྲ་བབས་ཡོད་དམ་མེད་ཁ་ གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉེ་ཚར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་བཀའ་མོལ་གསུངས་ པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་དོ་སྣང་གা་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། སྨྲི་ཆོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙའི་ནང་དུ་སྨྲོར་ (Crore) ༣༠ ཡོད་པ་ དང་། སྨྲོར་ (Crore) ༣༠ ནང་ནས་སྨྲོར་ (Crore) ༢.༣ ད་ལན་སྲུང་ཚོང་བར་བུ་ལོན་གཡར་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྨྲོར་ (Crore) ༣༠ དེ་གཱ་པར་གེད་སྨྲོད་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་འདི་ད་ལྟའི་ཚར་ཁ་གསལ་པོ་དང་། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གཏན་འབེབས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་དུས་སོ་སོར་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་སྐྱེས་ སོང་ཞེ་ན། སྲུང་ཚོང་བར་སྨྲོར་ (Crore) ༢.༣ བུ་ལོན་གཡར་བ་དེར་ཕྱིས་ཤེག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ངའི་ཕྱིས་དེ་ཧོར་ཡོད་ཀྱི་ རེད་དེ། པཱལ་ཆེར་སྲུང་ཚོང་བ་གྲངས་ ༥༠༠ ཙམ་ལ་སྨྲོར་ (Crore) ༢.༣ གཡར་འདུག ཕྱི་ཆོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙར་ ཡོད་པའི་སྨྲོར་ (Crore) ༣༠ དེ་དམིགས་བསལ་ལྡན་ཁང་དེ་འདྲ་ལ་གཡར་རྒྱའི་གཏན་འཁེལ་དེ་འདྲ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ཟླ་བ་ ༤ རིང་སྲུང་ཚོང་བར་སྨྲོར་འབུམ་ ༢ རེ་དེ་སྔ་གཞིར་བཟུང་གཡར་བ་ཡིན་ན་མ་འཕྲིག་པ་ཞིག་མི་འདུག ས་ཁ་ ཚོ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་རང་ཁ་རང་གསོའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་ཆ་ཅང་རྒྱ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ། ལྷག་འདུན་ཀྱིས་དུས་ རྒྱུན་དུ་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་བཅན་བྱོལ་གཞུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་མང་དེ་ཚོའང་སྒ་བརྟན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ རང་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠༠ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠།༥༠ ཞིག་གིས་སོ་སོར་གང་ཡོད་ཆ་ཚང་བཞག་ནས། བུ་ལོན་གཡར་དགོས་ ནའང་གཡར་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱུ་གི་ཡོད་རེད། ཁེ་ཚར་ (Gurgaon, Sonipat) ས་གནས་ལ་བཅར་

བའི་སྒྲབས་སུ་མི་མང་ལ་སེམས་འཚབ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་རེ་སྒྲལ་ལ། ཁོ་ཚོར་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ བུ་ལོན་ཞིག་བྱུང་ནས་དཀའ་བལ་འདི་ཏོག་ཙམ་སེལ་ཐུབ་ས་རེད། དེ་རིང་སྲིད་མ་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲར་དུ་རེ་སྒྲལ་རང་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ཁོང་རྣམ་བས་ཆོག་རྩྭན་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བཏང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་དང་མཉམ་སུད་ཚོང་བའི་དཀའ་བལ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་སུད་ཚོང་བར་ས་ཆའི་ཐོག་ནས་དཀའ་བལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་གསུངས་སོང། ང་ཚོའང་འཚམས་གཟིགས་བཅར་བའི་སྒྲབས་སུ། ཁོ་ཚོར་ལོ་ལྷར་ས་ཆའི་དཀའ་བལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྒོར་གསུང་གི་འདུག ཚོང་རྒྱ་ས་ཆ་གཏན་འཇགས་མེད་བའི་དཀའ་བལ་དང། ས་ཆ་དེར་རྒྱ་གར་བ་གཞན་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་དཀའ་བལ་དེ་འདྲའང་གསུངས་སོང། སྤྱིར་བཏང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་པ་གིར་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢ གཏན་འཇགས་བསྒོས་ནས་དཀའ་བལ་སེལ་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་འདུག ཡིན་ནའང། ཁོ་རང་ཚོར་དཀའ་བལ་འདི་ལོ་མང་ནས་ལྷད་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེར་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། བྱེད་དང་མི་བྱེད་འཛིན་སྒྲོར་བཀའ་ཤག་དང། གཙོ་བོ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ནས་སྲིད་སྒྲོར་མཚོག་གིས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་སྐྱེས་ནས་སྲིད་ཞོར་ཅ་གོང་ས་ཅ་སྒྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་དབུ་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ཏན་རབས་དེ་ཚོ་རེད། བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་བོགས་མར་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ངས་རྩད་གཅོད་བྱེད་དུས་བ་ལྟའི་ཆར་སྲུད་ཚོང་རྒྱ་སའི་ས་གནས་ཁག་ ༢᠔᠕ ཙམ་ཞིག་འདུག གལ་ཏེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང། མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་ས་ཆ་དེ་དག་བོགས་མ་ལེན་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཞིག་གཏོན་རྒྱ་ཡོད་ན། འདི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། གང་ལྟར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྲུད་ཚོང་བ་མཉམ་རྩེ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཆེ་ས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང། འོག་ནས་སྲུད་ཚོང་བས་དཀའ་ལས་ཤིག་བརྒྱབ་ནས་དཀའ་བལ་འདི་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོ་བརྟན་པོ་དང་ཡག་པོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་སྙམ།

གནད་དོན་གཉིས་པ་དེ། གོང་དུ་ཕྱག་སྒྲོལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཁ་སང་དབལ་ལྷན་སྲིད་སྒྲོར་མཚོག་གིས་ཞ་རི་ནས་རོགས་དཏུལ་རགས་སྟངས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྒྲབས་སུ་སོ་སོར་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་སློབས་སོང་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞ་རི་ནས་སྒྲོར་ (Crore) ༡༣ རགས་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནས་རོགས་དཏུལ་རགས་རྒྱ་དེ་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་རགས་པ་ལས། དེའི་བར་ལ་དཏུལ་ཡར་མར་གཅིག་ཀྱང་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང། ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་མི་མང་གི་ཆེད་དུ་སྒྲོར་ས་ཡ་ ༤ རགས་པའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥། ཏ་ལམ་སྒྲོར་ས་ཡ་ ༤ ནས་སྒྲོར་ས་ཡ་ ༧.༥ ཞིག ཕལ་ཆེར་ཚོགས་པའི་མིང་དེར་ (DRL) དང་ (NDI) ཡིན་ས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད་ལ། དཏུལ་དེ་ཁོ་རང་ཚོར་འགྲོ་ཡི་འདུག འགྲིག་གི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང། ང་ལ་ཚོར་བ་གā་རེ་འདུག་ཅེ་ན། ཞ་རི་རོགས་དཏུལ་ཀྱི་སྒྲོར་གཅིག་ཡན་ཆད་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་མང་ཚོའི་ཆེད་དུ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་ཡོད། ང་རང་ཚོའི་ཚ་དོན་དང་མི་མང་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཀྱང་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་ལ། སོ་སོའི་སྦ་ཁྱག་ནས་ཀྱང་འགྲོ་སོང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཞ་རི་ནས་རོགས་དཏུལ་ཞིག་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠༠ ཐད་ཀར་ང་ཚོར་རགས་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་ལ་ཡིན་ན་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྲིད་བར་ལ་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་རིན་མེད་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་ཡག་པོ་རེད་མ་གཏོགས། འཛིན་སྒྲོར་བཀའ་ཤག་དང། གཙོ་བོ་སྲིད་སྒྲོར་མཚོག་དང་དགེ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀྱིས་འདི་འདྲའི་ལས་གཞི་ཞིག་རྩོམ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

མཐའ་མ་དེར་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བ། གནད་དོན་འདི་གལ་ཆེན་པོ་འདུ་ཞིག་ཚོར་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་འདིའི་སྐོར་འཆད་དགོས་ན་མེད་ན་བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་ཀྱང་གསུངས་སོང་། སྤྱིར་བཏང་ཁ་སང་དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་གིས་གསལ་བཤད་ནང་དུ་དབྱ་དཔྱལ་ལོ་གསུམ་དང་ལོ་བཞིའི་རིང་མ་སྡད་པ་ཡིན་ན། ལོ་ལྷ་བར་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་ཡང་བསྐྱར་སྤྲོད་འདོད་བྱུང་ན། མར་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་གཅེ་དྲན་བྱུང་ཞེ་ན། ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ནས་མར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་འཐོལ་བ་འདུ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གཙོ་བོ་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེ་ཡིན་ནའང་དགེ་ཙ་ཆེན་པོ་རེད། སྐབས་རེར་དཔྱལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་དཔྱལ་སྤྲད་རྒྱུར་བསམ་ཚུལ་འདུ་མིན་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། དེ་འདུ་སོང་ཙང་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་དང་མར་སྤྲད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། ཁོ་རང་ཚོས་གཏུས་སྤྲོད་འདོད་ཡོད་ནའང་དེ་དུས་ཏཱ་ཏཱ་སྤྲད་བཅུག་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུ་ལག་ས་སོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཚོག་ནས།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྷན་འབྱོར་བཀའ་བློན་སྟེན་པ་ཚེ་རིང་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དེའི་སྟོན་ལ་དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། གོང་གི་དྲི་བ་གཅིག་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་དྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་རེད་དེ། དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བ་བཏགས་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་མི་འདུག་བསམས་བྱུང་། ད་གེན་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཙོད་ཁང་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཅོད་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞེས་སོང་། དེར་ལན་ཞུ་ཚོག་པ་གྱིས། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཙོད་ཁག་ཚང་མ་བསྟོམས་པ་ཡིན་ན་ཟུར་བཀོལ་ནས་སོ་སོས་གཏེར་བསྡད་པ་དེ་སྐོར་ ༡༠༡,༩༩༥,༡༥᪥ ཚགས་ཀྱི་འདུག ཕྱོན་ཅིས་མ་དཏལ་ནས་རྒྱན་གྲོན་བཏང་བ་དེ་སྐོར་ ༡༦༥,᪥᪣᪥,᪡᪣᪥ ཚགས་འདུག དམིགས་བསལ་ནས་བཏང་བ་དེ་སྐོར་ ༡༩,᪣᪡᪣,᪦᪩᪥། ཁྱོན་བསྟོམས་སྐོར་ ᪡᪥,᪥᪣᪥,᪡᪣᪣ ཚགས་ཀྱི་འདུག ཟུར་བཀོལ་དང་དེ་གཉིས་ཡར་བསྟོམས་པ་ཡིན་ན་སྐོར་ ᪣᪥᪡,᪣᪥᪣,᪥᪥᪣ ཚགས་ཀྱི་འདུག ཟུར་བཀོལ་ཏང་དེ་གཉིས་ཡར་བསྟོམས་པ་ཡིན་ན་སྐོར་ ᪣᪥᪡,᪣᪥᪣,᪥᪥᪤ ཚགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲངས་ཀ་ངེས་ཅན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚོགས་བྱང་ལ་ཡར་འབྱུལ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྟོན་ཅིས་དང་ལན་འབྱུལ་ཆོག་ཆོག་ཡིན། དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་ལས་ཀྱིད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དེ་ག་དུས་ཡར་བཞེས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ལན་འབྱུལ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ནང་ནས། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་མི་འགོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡོང་འབབ་མཐོ་ཤོས་དེ་བྱང་ཕ་རི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རོབ་ཅིས་ཤེག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མས་བཏོན་པ་དེར་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན་ན་བྱང་ཕ་རིའི་ནང་ནས་ཕ་རི་ལ་མི་འགོར་གྲངས་ ᪣᪥,᪠᪠᪠"᪣᪦,᪠᪠᪠ ཞེག་དང་། ཁེ་ན་ཏ་ལ་མི་འགོར་གྲངས་ ᪥᪠,᪠᪠᪠ ཅིས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཅན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ནས་བྱང་ཕ་མི་རི་ཁ་ལ་གོང་མི་མངའཤོས་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། ཡོང་འབབ་དེ་མངའཤོས་སྟེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ངོས་འཛིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དབྱ་དཔྱལ་ཏཱ་ཏཱ་འབྱུལ་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནས་རྒྱུན་ནས་ཞུ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་

རིན། སོ་སོ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་འགྱུལ་གཞན་ག་རེ་སྒྲིལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་དེ། སོ་སོའི་ནུས་པ་དང། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། དང་བླངས་དབྱ་དཔྱལ་ལག་དེབ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཞིག་གི་ལས་འགན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རེས་བར་དུ་འབྱལ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

དེ་ནས་མི་མང་གི་དཔྱལ་བསྡུས་པ་དེ། སྟོན་མ་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༢ མ་གཏོགས་ལོན་གྱི་མི་འདུག་ཞུས་པ་རེད། འགྲོ་སོང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཚོས་སྨོང་བརྒྱབ་ནས་སྟོད་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཕྱིས་སྐོར་དུས་འདས་ལོ་ ༢༠ རིང་གི་ཡོང་འབབ་སྤྱི་སྟེམས་བརྒྱ་ཆ་ ༡.༦ ཆགས་བསྡད་འདུག ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་ ༩.᲼᲼Ჹ ཞིག་གཞན་པར་སྨོང་བརྒྱབ་ནས་སྟོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་མ་དཔྱལ་གྱི་གནས་བབ་གཙོན་ཆུ་དང། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་དེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཅོད་ཅིག་མཉན་པ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང། ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་རེད་བསམས་ནས། སྟན་ཐོ་འདོན་དགོས་པའི་ཆུ་མཚན་དེ་ཡིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཆུ་མཚན་གང་ཡང་མེད།

དེ་ནས་བཀུར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་ཐད་ཀར་ཡོང་ཐབས་བྱ་ཆུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་འདི་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཚོས་དེ་གা་རང་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་ཆུ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ནའང། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཆྱེན་ཏགས་ཏགས་ཅིག་ཡིན་ན་དེ་ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རེད། ཆ་ཆྱེན་ཚང་ཐུབ་ཆུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཞུ་ཆུ་ཡིན།

སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཕེབས་ཙ་དེ་ཐད་ཀར་སྲོད་སྟོང་ངམ་བཀའ་དྲང་ཡིག་ཚང་འོག་ཏུ་འཛིག་གནང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། བར་སྐབས་ཤེག་ལ་ང་ཚོར་བསམ་བློ་དེ་འཕྲ་ཞིག་འགོར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཚར་བཀའ་དྲང་ཡིག་ཚང་འོག་ཐད་ཀར་བཞུག་མེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་རང་འཛིགས་གནས་བསྡད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱང་ཚུར་སྟོས་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་སྟོད་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང། བཀའ་དྲང་ཡིག་ཚང་གི་འོག་ལའང་འཛིགས་དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་མ་སོང། དེའི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཚར་དེ་འཕྲ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད། མ་འོངས་པར་བཀའ་བློན་དང་དྲང་ཆེ་ཝེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བཀའ་བློན་དྲང་ཆེའི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཏཱ་ཏཱ་གནས་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཡིན། གལ་ཏེ་བཀའ་དྲང་ཡིག་ཚང་འོག་ལ་བཞུག་པ་ཡིན་དེབ་སྒྲིལ་མེད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་ཙང། བཀའ་ཤག་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ཚུར་བསྒྲིལ་རྒྱ་མིན་པར་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞི་མེད་ཞུ་ཡིན།

དེ་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རོགས་དཔྱལ་ལ་བརྟེན་བསྡད་པ་ཟེར་བ་དེ། བཀུར་ཧོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་ཆེ་བས་འདི་གསར་པ་རེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ཁུར་བསྡད་པ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ན་ནིང་གཞིས་ནིང་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཆུ་མ་ཐུབ་ནས་མ་ཏུག་སྤྱོང་བའི་ཆེད་དུ་འཕྲེར་ཡོང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རོགས་ཚོགས་དེ་[Democracy Human Rights and Labor (DRL)] རེད། ཨ་རི་ཀྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང། ངལ་རྩོལ་གྱི་ཚན་པ་དེའི་འོག་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་འདི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ལས་གཞི་བསྒྲིགས་ནས། ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུ་སྒྲིབ་རན་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང། འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འཚར་མང་པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། སྐབས་དེ་དུས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྒྱུན་པས་དཔལ་ལྷན་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང། ཚོགས་མི་རྣམ་པ་གཉིས། ལས་བྱེད་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱོགས་བསྒྲོད་བྱེད་མ་

ཐུབ་པའི་རྒྱུན་པས་འགྲིམ་འབྲལ་དང་ཟུར་ཕོགས། དེ་བཞིན་ཟབ་སྟོང་དང་ཆོགས་འདུ་མང་པོ་འཚོགས་དགོས་ཀྱང་སྒྲུབས་ དེ་དུས་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པ། དེ་ནས་འགྲོས་ལྟག་བསྡད་པ་དེ་རོགས་ཆོགས་རང་གིས་མང་གཙོའི་འཛིལ་རིམ་གྱི་ཆེད་ དུ་གནང་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དེ་སྒྲ་མ་ཐུད་ནས་འཕྲེར་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཚོག་ལ་ བ་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། བ་གིན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་མགོ་སྐྱོས་སོང་ཟེར་བ་དེ། (DRL) རོགས་ཆོགས་ནས་དངུལ་ སྐྱེས་འདུག ཡིན་ནའང་། འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཟུར་བཀོལ་སྟོན་ཅིས་གྱི་ཅིས་ཤེག་དེ་མེད་པ་ སོང་ཙང་། བ་ལྟ་བར་དུ་དམིགས་བསལ་ནང་དུ་ཕྲེར་འདུག ཀུས་ར་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག བཀའ་ཤག་སྒྲུབས་སྟོན་མ་ནས་ བཟུང་སྟེ་བསྡམས་ཝེབས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཆོས་ཀྱང་དེ་ཀ་རང་བྱས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ ཟུར་བཀོལ་ཅིས་འགོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་རེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཆོས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རེའུ་མིག་ཅིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། རོགས་ཆོགས་ནས་ཡོང་བའི་དངུལ་ཡོང་བ་དེ་ལྟན་ཁང་གཞན་ཚང་མ་ལ་ཡིན་ན། ཟུར་བཀོལ་ནང་འཇུ་ཡི་ཡོད་པ་བཀྲུར་ འོས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། འདིའི་གནས་སྟངས་དེ་འཇུ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་ (DRL) དང་ (USAID), (PRM) དེ་དག་ཨ་རི་གཞུང་གི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་རོགས་དངུལ་དེ་ཚོ་རེད། དེ་ ཚོའི་གྲས་གཏོང་ས་དེར་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བགོ་བཤའ་རྒྱག་དུས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ གསུངས་པ་རེད། ཁག་ཅིག་ཨ་རི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དེ་འཇུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཁོ་རང་ ཚོས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཁ་མ་ཉན་རང་ཉན་འཇུ་པོ་ཞིག་རེད། གཅེ་རེད་ཅེ་ན། ཐོག་མར་ ཨཆར་གཞི་ཐུལ་བའི་སྒྲབས་སུ་གཅིའི་ཆེད་དུ་ཐུལ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ པའི་ཚེ་སྤྱི་ཡོངས་རང་རེད། ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་སྤྱི་ཡོངས་རང་ནས་གཏན་ འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་བྱེ་བྲག་གི་ལས་དོན་ཐོག་མར་འགྲོ་དུས། དེ་ནས་ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་ ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རོགས་ཆོགས་གཞན་པ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ནས་ ཟླངས་ན་མ་གཏོགས། ང་ལྟ་ཐད་ཀར་ཟེར་བར་ཆ་རྒྱུན་དེ་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན། ཨ་རི་ནང་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ གཞན་པ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ནས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཁེ་ཧོས་དེ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ (Tibet Fund) ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༧ རག་གི་ཡོད་རེད། ཁོ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཙམ་ཞིག་གི་འགྲོ་སོང་གཏོང་གི་ཡོད་ པ་རེད། ཐུ་བའི་རོགས་དངུལ་གང་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་བོད་པའི་ཆེད་དུ་རེད། ཡིན་ནའང་། རོགས་དངུལ་དང་པོ་ལེན་མཁན་དེ། ཞིན་ཛིའི་སྐད་ནང་དུ། (Prime Recipient) ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། (Prime Recipient) དེས་ལས་གཞི་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་ ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ། ང་ཚོ་འདིར་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། བོད་ཀྱི་ཐེབས་ཐུ་དང་མ་འབྲེལ། ཁོང་ཚོའི་གསོལ་ བོགས་དང་། སློབ་སྟོན་པ། ལས་སྟོན་པ་ལ་སྤྱོད་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་ལས་རྒྱད་དེ་མང་བ་ཡིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ཞིག་ཉར་སྤོད་ཀྱི་འདུག ག་རེ་ཟེར་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང་། གསོལ་བོགས་འབྱུལ་ དགོས་པ་དེ་ཨ་རིའི་མི་ལ་རེད། སློབ་སྟོན་པ་དང་། ཁྲད་ལས་པ་དེ་འཇུ་མང་བོ་ཞིག་ལ་འབྱུལ་དགོས་རེད། དམིགས་ཡུལ་དེ་ ཨ་རིའི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། རིག་པ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསྟབས་ནས། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ཡར་བསྟང་རྒྱུ་ ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། ཡང་སྐྱབས་འགར་ཁོ་ཚོའི་བསམ་བློའི་ནང་དུ། ང་ཚོ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའི་བཟོ་འཇའི་བསམ་ ཟློ་དེ་འཇ་མེད་འགྲོ་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག སློབ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ངས་ཞུ་ཐོད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་སྟོན་པ་ཨ་རི་ནས་ འཕྲིད་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལམ་སང་མགོ་འཚོས་ཀྱི་མ་རེད། ལས་གཞི་གཅེ་ཡིན་ནའང་། མི་མང་གི་ མངོན་འདོད་དང་འཚམ་པ། མི་མང་གི་བསམ་བློ་དང་འཚམ་པ། ལས་གཞི་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ལྟོངས་

ཤེག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་མགོ་མ་འཚོས་པ་ཡིན་ན། མི་གླན་མི་གཙོ་ཡོང་རྒྱ་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་བྱས་ན་མ་གཏོགས། ཁྱེད་རང་ཚོས་མཁས་པ་ཡིན་ཞེར་ནས་གཅིག་འཁྲིད་ཡོང་ནས། སྤྱོན་མ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། སྤྱོན་མ་ (USAID) དེ་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་པ་ (Techno Serve) ཞེར་བ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་སྒྲབས་སུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡང་རག་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞེ་དྲག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ནང་དུ་བོད་མིའི་གོམས་གཤིས་གཅིག་ཏུ་རེད། བོད་མིའི་ལེགས་བྱང་གི་རེ་རེད། བོད་མིའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གཅིག་ཏུ་རེད། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་གཅིག་ཏུ་རེད། དེ་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ནང་དུ་ཤེས་ཐུབ་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། དེའི་ཚེད་དུ་ཕྱི་ཚོགས་ལ་རྒྱས་ཤོན་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། སྤྱོན་མའི་ཉམས་ཐྲོང་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་དཔལ་ངོ་ཚོས་གཅིག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དེ་ནས་དངུལ་བགོ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང། ད་ཆ་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེར་ན། ཁག་པོ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང། ཉིན་འགའ་ཤས་སྤྱོན་དུ་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྟན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟངས་ལའང། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་དུ་འབྱོང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསུམ་རྩེས་ལོ་ ༢༠༢༣"་༢༠༢༩། ༢༠༢༩"་༢༠༢༥། ༢༠༢༥"་༢༠༢༦ དེ་ཚོའི་འཆར་གཞི་ཆ་ཚང་འགོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའི་སྒྲབས་སུ་བདེ་སྡུག་ཞུས་བཞག་པ་དང་། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་ཝེབས་པའི་སྒྲབས་སུ་འང་བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་ཚང་མ་རྒྱབ་རྒྱབ་བཟོས། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གང་དང་གང་རན་པ་འདུག གལ་པ་འདུག དགོས་མཁོ་དེ་ཚོ་བཞག རྒྱས་སྤྲོས་རེད་འདུག་བསམས་པ་དེ་ཚོ་ཇེས་སུ་བསམ་ཟློ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། ལམ་སང་བསམ་ཟློ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་སྟེབ་ཀྱི་མེད་དུས། བགོ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ནའང། (NDI) འདི་གསར་པ་སྟེབས་བསྟད་ཡོད་རེད། (USAID) བརྒྱུད་ནས་ (Tibet Fund) ནས་རག་རྒྱ་དེ་རག་བསྟད་ཡོད་རེད། རོགས་ཚོགས་ཚང་མའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རོགས་ཚོགས་ག་པར་འདུག དངུལ་ག་ཚོད་ཅིག་ལོ་ལྟར་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ཞིས་བཞག་ནས་ང་ཚོས་འཆར་ཞིས་ཞིག་ལོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང། འདི་རེ་བ་ཙམ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་རེ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏན་ཁེལ་བ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྤྱོན་ཅིས་བཟོ་སྟངས་ལས་མ་ལོངས་པར་འཆར་ཞིས་ལྟན་པ་དང། དགོས་མཁོ་ཁ་ཚ་དགོས་ཀ་ཏུགས། ང་དགས་ལོད། ཀ་ལ་ཆེ་ཆུང། དེ་ཚོ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནས་བང་བསྒྲིག་རྒྱའི་ལས་རིམ་མམ་འཆར་ཞིས་དང་ལྟན་པ་བཟོ་རྒྱའི་བསམ་ཟློ་ཡོད། ལས་ཞིས་དེ་ཚོ་བང་སྒྲིག་གི་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱ་དེ་ཚོའང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དེ་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཚོའང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཡང་ཁག་ཅིག་ཉམས་ཞིབ་བྱས་མ་ཚར་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚོ་གྲས་ང་ཚོས་རིམ་པས་བང་སྒྲིག་དགོས་རེད། ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱ་ཡ་ཤའ་ཡ ལ་ཞིས་ཀྱི་ནང་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡིན། ལབ་ནས་ཁོ་ཀ་ཕྱིད་ནས་མ་རེད། ལས་གཞི་དེ་དག་ང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་གི་འདུག ད་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ལས་གཞི་བཟོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དངུལ་རག་གི་འདུག་ཞེར་ནས་ལས་གཞི་བཟོས་བསྟད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་དང་མ་འཚམ་པ་དང། དངུལ་གེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སྒྲབས་སུའང་ཚད་ལྟན

ཞིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བ་ལྷ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བགོ་བཤལ་རྒྱུག་དུས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དེ་བཞིན་རོགས་དཏུལ་རགས་གི་འདུག་བསམས་ནས་འཚར་གཞི་བཟོ་རྒྱུ་དེ། བ་ལྷ་ལྷོན་ཅིས་ཚོད་དགག་འཚར་ཅིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྟན་ཐོའི་ནང་དུ་བསྐྱོན་པ་དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ དེའང་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཡིན་ནའང་འགོད་བསྐུལ་དེ་གā་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གྱི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡོད་པར་སོང་ཅང་། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། བཀའ་བློན་གཅིག་གིས་ལས་ཁུངས་དེའི་ཡན་ལག་ཚང་མའི་གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་རེ་རེར་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། དེའང་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཙད་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དབྱ་དཏུལ་སྐོར་ལ་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འགོད་བསྐུལ་ཞུས་སོང་། བཀའཤག་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་གā་རང་ལ་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སོ་སོའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོང་ཀྱི་ཕྱི་ལ་བོད་པ་སྲུ་འཛིན་གā་པར་བཞུགས་ཡོད་ནའང་ལས་འགན་དེ་སྤྱིས་ཐུབ་པར། གོས་ཚོགས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་དབྱ་དཏུལ་འབྱུལ་རོགས་གནང་ཞེས་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དབྱ་དེབ་བཟོ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་གསར་པ་དེར་ང་ཚོས་བསམ་བློ་བཏང་བར། དཀའ་དཔལ་གང་འཛིན་ཞིག་ཡིན་ནའང་སེལ་ཐུབ་པའི་ལམ་ཞིག་བཏོན་ནས་བཏང་བཞུགས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གསར་པ་དེ་ནས་ དཀའ་དཔལ་སེལ་ཐུབ་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ལོ་ལྷ་མཚམས་དབྱ་དེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་ཐུགས་དོགས་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་འདུག་ དེ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསམ་བློ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབྱ་དཏུལ་ཆད་པ་དེ་གā་དུས་འབྱུལ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་དབྱ་དེབ་དེ་དོ་བདག་ལ་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། རྗེས་མའི་འོས་བསྡུ་སྐྱབས་སུ་ལག་དེབ་ལག་པ་ལ་རག་དང་མ་རག་གི་གནས་སྟངས་ དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གི་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི་ཡོང་བའི་འགན་དེ་ང་ཚོས་འཁྱར་གྱི་རེད། དང་པོ་སོ་སོས་འགན་ཁྱར་ནས་ལོ་ལྷར་དབྱ་དཏུལ་འབྱུལ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཕྱལ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དྲན་སྐུལ་ཞུ་ དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རེད། ལོ་གསུམ་བཞི་ལྷའི་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དོ་བདག་སོ་སོ་ ཡིན་ནའང་འགན་འཁྱར་རྒྱུ་ཞིག་སླེབ་ཀྱི་མེད་འགྲོ་བསམས་ནས། དྲན་གསོ་ཞིག་བྱས། དེ་མ་ཕྱལ་ན་ཡང་བསྡུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ན། སོ་སོ་ལ་དབྱ་དཏུལ་བསྡུ་རྒྱུའི་གཤིས་ཀ་ཞིག་བསླེབ་ཨེ་ཡོང་བསམས་ནས། གཞན་མང་པོ་ཞིག་གིས་འོས་བསྡུ་སླེབ་ དུས་གཞི་ནས་ཕྱལ། གཞན་ལོ་གསུམ་བཞི་ཞིག་ཡ་མ་བྱེད་དུས། ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཅིས་སྐོར་སྐྱང་ལའང་ཁྱད་པར་འགྲོ་ཡི་ འདུག འདི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་དེ་ལ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཐུགས་དོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བཀའཤག་ལ་ ཡང་བསྐྱར་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ལོ་ལྷ་དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་བྱུང་ནའང་བཀའཤག་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཚ་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་བཀའཤག་ལ་ཡང་བསྐྱར་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག ཆུ་མཚན་དང་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་སྲིད་ང་རང་ཚོའི་ཆུ་མཚན་ དེར་ཞེ་དྲག་འདང་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེའི་ཐོག་ བཀའཤག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ་ཐག་གཅད་ཆུའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཡིན།

བཀྲུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་དང་ཟླར་དབྱ་དཏུལ་ལག་དེབ་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། དེའི་རིན་ཐང་ཉར་དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། དེ་ཡིན་དུས། སྟོན་མ་ཡིན་ན་ཁེངས་ ༢ མ་གཏོགས་བསྒྲུར་བ་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཁེངས་ ༢ ཟེར་བ་དེ་མར་བཀོག་བཞག་ཡོད། གཅེ་རེད་ཅེད་ཅེ་ན། ཁེངས་ ༢ བསྒྲུར་བ་བཏང། ཡང་གཞན་པ་བསྒྲུར་བ་གཏོང་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁེངས་གཅིག་ཟེར་བ་དེས་འགོག་འགྲོ་ཡི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དཀའ་ངལ་མ་འཐད་པའི་བསམ་བློ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ནས། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བློང་ཡིག་ཚང་བར་ཚོགས་འདུ་བལ་ཆེར་ཁེངས་བདུན་བརྒྱད་ཚོགས་ནས་གཏན་འགེབས་བྱས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་རེད། འདིས་མི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་གা་ནང་བཞིན་དབྱ་དེབ་གང་མགྱོགས་སྟོད་ཐུབ་པར་དམ་དོན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང། བརྒྱད་རིམ་ཞིག་འགྲོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དཀའ་ངལ་འཐད་པའི་སྒྲབས་སུ་ཌ་དྲགས་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཞུ་རུ་བཅར་ནས། ས་ཉིན་རང་དགོས་ཡོད། དེ་རིང་རང་དགོས་ཡོད་གསུང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་འདུག ཁཞུང་འཛིལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཐག་གཅོད་ཚོག་ཚོག་ འགྲོ་ཚོག་ཚོག་ཅིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤེག་ཡིན་དུས། བརྒྱད་རིམ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་འགྲོ་རང་འགྲོ་རེད། ས་གནས་ནས་ཡར་འབྱལ་དུས་ས་གནས་ནས་ཞིབ་འཛུག་བྱེད་དགོས་པ་དང། ས་གནས་ནས་དབུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་ནས་བཟོ་རྒྱ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྒེབས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཞེ་དྲག་འགོར་མི་དགོས་པ་ཞིག ཆས་པ་ཚོས་ལམ་སྟོན་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་ཡིན་པའི་དན་ཏྲགས་དེའི་འགན་འཁྱུར་རྒྱ་ཚང་མ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཐུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཚན་ཏྲགས་བསྟོན་པ་གཅིག་ཐུས་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་སྒང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཀྱང་ཞིབ་འཛུག་ཅིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་པ་དངོས་གནས་ཡིན་མིན་ཀྱི་དན་ཏྲགས་དེ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཐུལ་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡིན་ན་བོད་རིགས་ཚོགས་པཉམ་བོད་རིགས་ཕྱི་མ་ཐུན་ཚོགས་པ། དེའི་སྒང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་བོད་མི་ཡིན་པའི་དན་ཏྲགས་འདི། གང་འདྲ་ཁུངས་སྒྲེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། ཁ་སང་དེ་རས་དབེ་མཚོན་ཅམ་ཞིག་བཞག་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྒྲེལ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ས་གནས་ནས་བྱེད་དགོས་པ། དེ་ནས་ས་གནས་ནས་ཞིབ་འཛུག་ནན་པོ་ཞིག་བྱས་ཚར་དུས། ཡར་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྒེབས་ནས་ཡར་བསྒྲུར་ཞིབ་འཛུག་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་མཐོང་གི་མི་འདུག ང་ཚོས་འདི་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཡིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་པའི་ཀུང་ཀུང་རེད། ཡིན་ནའང། མི་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་ཁོ་རང་གིས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལབ་འདུག ད་ལན་ཏ་ཆ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ ད་ལ་ཅ ད ད ད

དེ་ནས་སྟོན་བླ་དང་མཐོ་སྟོན་སྐོར་ལ་རེད། ངས་ཁ་སང་མཐོ་སྟོན་སྐོར་འགའ་ཤས་ཤེགས་ཤེས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་ཤ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་ཤ་ཕ་ཡ་ཡིན། ཁ་ལྡ་དང་ཟླ་ཤ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ། ཁ་ལ་ཤ་ཡ་ཡ། ཁ་ལ་ཤ་ཡ་ཡ། ཁ་ལ་ཤ

ཡོད་དུས། འདིའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་སྒྲིགས་སུ་ཁ་ལོ་བའི་སྨྲོང་བཙར་སྨྲོད་ཀྱི་མེད། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་གྱངས་ ༢ᲘᲚ ནས་རྒྱ་སའི་ཁུལ་དུ་གা་ཚོད་འདུག་བལྟས་ནས། རྒྱ་སའི་ཁུལ་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཐོ་བཏྲབ་ཡོད་ན། དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱིས་ལས་གཞི་བཟོ་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད། འདི་ཤུ་རྒྱ་ཡིན།

གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་བཀའ་རྩད་ཅིག་གནང་སོང་། ཏི་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་སྐབས་དེར་ལན་འབྱལ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟ་བཅོས་ཡོལ་བཞེས་མཁན་མི་རེ་རེའི་མིང་ཆ་ཚང་འདི་ནས་མར་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་། མི་རེ་རེའི་མིང་སྐྱོར་དགོས་བྱུང་ན་མི་གྱངས་ ༡ᲘᲤ ཅམ་ཞིག་སྐྱོར་དགོས་འདུག འདི་ཡིན་དུས་སྐྱོར་མི་དགོས་པ་ཞུ། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་བཅོས་ཡོཁས་བཞེས་མཁན་གྱངས་ ᲘᲚ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ཆས་ཡོཁས་འདི། སྤྱི་བཏང་བཅོས་ཡོཁས་ཀྱི་ཕྱེས་སྐོར་སྟངས་འདི། སྒང་ཡོཁས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥Ა བཅོས་ཡོཁས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ᲐᲐ ཐམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོ་ ༢Ა ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོ་ ᲘᲐ མ་གཏོགས་ཚར་མེད་པ་ཡིན་ན། འདིའི་བརྒྱ་ཆ་བཅད། དེ་ནས་ཡོ་རེ་རེར་ཡར་འཕར་ནས་ཡོ་ ᲜᲐ སྒྲིན་དུས་བཅོས་ཡོཁས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ᲘᲐᲐ ཐམ་པ་དེ་རགས་གི་ཡོད་པ་རེད། བཅོས་ཡོཁས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ᲘᲐᲐ ཟེར་དུས། སྒང་ཡོཁས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ᲥᲐ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཆས་ཡོཁས་ཟླ་རེར་རགས་བསྡད་པ་དེ་སྒོར་ ᲘᲤ,ᲥᲐᲐ རགས་གི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཙ་ཡོཁས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ᲜᲐᲜᲘ ཟླ་ Ო ནས་སྒོར་ ᲜᲤ,ᲐᲐᲐ བཟོས་ཡོད་པར་སོང་ཅང་འདི་ཅམ་ཞིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་ནས་ནས་མི་གྱངས་ ᲜᲥ འདུག ཁོང་ཆུམ་པར་ཟླ་རེར་ཆགས་ཡོཁས་སྒོར་ ᲘᲤ,ᲤᲥᲐ རགས་གི་འདུག ཟུང་སྒྲིལ་དྲུང་ཆེ་གྱངས་ ᲜᲝ འདུག ཁོང་ཆུམ་པར་ཆགས་ཡོཁས་སྒོར་ ᲘᲤ,ᲤᲥᲐ རགས་གི་འདུག དྲུང་གཞོན་ལས་ཅོཁས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན། ᲜᲬ ལ་འགྲེས་ཡོལ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདུལ་བགོས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཆུམ་པར་སྒོར་ ᲘᲬ,ᲥᲥᲐ རགས་གི་འདུག དྲུང་གཞོན་ལས་ཅོཁས་ཀྱི་ཡོད་ན། ᲤᲤ འདུག ཁོང་ཆུམ་པ་ཚོར་བཅོས་ཡོཁས་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྒོར་ ᲘᲬ,ᲤᲥᲐ ཐམ་པ་འདུག ལྷ་ཚན་འགན་འཛིན་མི་གྱངས་ Ფ འདུག ཁོང་ལ་སྒོར་ ᲤᲥ,ᲥᲐᲐ འདུག ལས་བྱེད་ཁ་ལོ་བ་གྱངས་ ᲤᲤ འདུག ཐུ་ཚ་སྒོར་ ᲜᲥ,ᲥᲐᲐ རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཆུས་ཡོཁས་སྒོར་ ᲤᲜ,ᲤᲥᲐ ཐོབ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ Ნ,ᲥᲥᲤ,ᲥᲐᲐ རེད་འདུག འགྲོ་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

འདིའི་ནང་དུ་དབྱེ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ནང་མི་བཅོས་ཡོཁས་ཐོབ་འབབ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། བཟའ་ཟླ་ཡ་དེ་གྲོངས་ནས་ཐོབ་ཐང་རགས་དགོས་པ་དེ་འདྲའི་ནང་ནས། དྲུང་ཆེའི་ནང་མི་གྱངས་ ᲤᲝ འདུག དེ་ཚོར་སྒོར་ ᲤᲤ,ᲤᲐᲐ རགས་གི་འདུག དྲུང་འཕར་ནང་མི་གྱངས་ Ო འདུག དེ་ཚོར་སྒོར་ ᲤᲐ,ᲥᲤᲐ རགས་གི་འདུག ཟུང་དྲུང་ནང་མི་གྱངས་ Ფ འདུག དེ་ཚོར་སྒོར་ ᲤᲐ,ᲜᲤᲐ རགས་གི་འདུག དྲུང་གཞོན་ནང་མི་གྱངས་ Ქ འདུག དེ་ཚོར་སྒོར་ Ქ,ᲥᲤᲐ རགས་གི་འདུག དྲུང་ལས་ནང་མི་གྱངས་ Ფ འདུག དེར་སྒོར་ ᲥᲶᲤᲐ རགས་གི་འདུག སྟེ་འགན་ནང་མི་གྱངས་ Ფ འདུག དེར་སྒོར་ Ქ,ᲜᲐᲐ རགས་གི་འདུག ལས་དོ་ནང་མི་གྱངས་ Ფ འདུག དེར་སྒོར་ ᲥᲐᲥᲐ རགས་གི་འདུག འགན་དྲུང་ནང་མི་གྱངས་ Ფ འདུག དེར་སྒོར་ ᲤᲤᲐ རགས་གི་འདུག གཞོན་དྲུང་ནང་མི་གྱངས་ Ფ འདུག དེ་ཚོར་སྒོར་ ᲤᲝᲐ རགས་གི་འདུག ལས་བྱ་ནང་མི་གྱངས་ Ქ འདུག དེ་ཚོར་སྒོར་ ᲤᲥᲐ རགས་གི་འདུག ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ Ქ,ᲐᲤᲤ,ᲥᲐᲐ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་གིན་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ཀྱང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་རྩད་ཅིག་གནང་སོང་།

དེ་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་བཅོས་ཡོཁས་གা་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་གྲངས་ཀ་ཏྲག་ཏྲག་ཅིག་དྲན་ཀྱི་མེ་འདུག ཉིན་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་སྟོན་དུ། གྲོས་ཚོགས་སྟོན་མའི་སྒྲིགས་སུ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ངས་དྲན་ཀྱི་མེ་འདུག གྲོས་ཚོགས་དེ་གা་རང་གིས་ཡོཁས་རིམ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཡིན་ན་བཅོས་

པོཊཱས་ལ་གདམ་ཀ་གཉིས་ཡོད་རེད། གཅིག་འདི་སྟོན་མ་སོ་སོའི་ལས་གནས་བྱང་ཆེ་ཡིན་ནའང་རེད། བྱང་འཕར་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་གནས་དེའི་བཀྲེས་པོཊཱས་བཞེས་ཀྱི་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་འདོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕེབས་ནས་བཀྲེས་པོཊཱས་བཞེས་ཀྱི་ཡིན་ནའང་རེད། འདི་གཉིས་ནས་གང་མཐོ་བ་ཡོད་ནའང་སོ་སོས་གདམ་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་དགོན་རྣམ་པ་ཆོ་ཡིན་ན་ལོ་ ༣ ཙམ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཡར་བྱས་ནས་སྦར་བབ་དེ་ཆོ་ཆ་ཚང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་ཁྱེས་དེ་མཐོང་མ་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང། ཁྱིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་བྱང་ཆེའི་ཐོབ་ཐང་འདི་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁྱིམས་ཞིབ་པ་ལོ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། འདིའི་ཐོབ་ཐབ་དེ་བྱང་ཆེ་ལས་ཆུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་བར་སོང་ཙང། བྱང་ཆེ་དེ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་ངས་ལན་བརྒྱབ་པ་འདི་ཏཱ་ཏཱ་སྟོད་ཀྱི་མེད་ན། ངས་བཅོས་ནས་དངོས་ཡོད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇེས་སུ་ཞུ་ཆོག ད་ལྟ་ལན་ཞུས་བཞག་པ་དེ་གা་རང་ཡིན་ན་བསྒྲུར་བ་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཞུ། དེ་གཅིག་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་ཐུད་ཆོང་བར་སྟོར་འབྱམ་ ༡.༥ དང་སྟོར་འབྱམ་ ༢ ཟློར་རེད། ཁ་སང་བར་དེར་ལས་ཀའི་ཐེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཟླབས་དེར། ས་ཐུད་ཆོང་བ་དེ་ཆོལང་སོ་སོའི་ས་གནས་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་ཆགས་ནས། ཟླབས་དེ་དུས་གཅིག་ཏུ་མཉམས་སོང་ཞེ་ན། སྟོབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱ་འཕྲ་པོ་ལ། ད་ལོར་ས་ཐུད་ཆོང་བ་ཆོས་བྱ་ལོན་དང་མ་རུ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་མི་དགོས་པར། མང་པོ་ཞིག་ལ་སྟོན་མའི་ཅ་ལག་དེ་ཆོ་ལྟག་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁེ་བཟང་གི་ཆོད་འཕྲ་པོ་དེ་ཐོག་ནང་དུ་ལྟག་ཡོད་པར་སོང་ཙང། ཐོག་དེ་ཆོ་བཅོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་སྟེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བློ་ཁོག་བཅོང་ནས་ཅ་ལག་མང་ཙམ་བཏོན་ནས་ཕེབས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཆོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་རེད། འདི་ང་ཆོར་གཏམ་བཟང་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ས་ཐུད་ཆོང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། སོ་ནམ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། འཕྲོག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཁོང་ཆོར་འཆོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཆོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཆོར་ཆོང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཆོས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཆོས་རེ་བ་ལ་ག་ཆོད་ཐུབ་ཐུབ་མང་བ་འབྱུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་མར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་ནས་མི་རེ་རེར་གཅོད་སྟོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཆ་དཔྱ་ཐུབ་མ་སོང་སྟེ། འགན་འདི་གངས་ལྟོར་ངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཚར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། འཚར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་དེ་དུས་འཚར་འབྱུལ་ཞུས་པ་ལ་སྟོར་ (Crore) ༡༩.༥ ཙམ་ཞིག་བསྡམས་ཤེས་པ་རེད། དེར་དཔག་པའི་སྟོར་འབྱམ་ ༡.༥ གཡར་ན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ལམ་སང་བཀའ་འཁོལ་སྦྱང་ནས་ཕྱལ་བ་རེད། ཡར་ཞུ་མཁན་དང་དངོས་སུ་མར་ལེན་མཁན་གྱི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ནས། བཀའ་འཁོལ་དེ་སྟོར་ (Crore) ༡༩ སྦྱང་ཡོད་པ་རེད་དེ། མར་དངོས་སུ་བུ་ལོན་གཡར་བ་འདི་སྟོར་ (Crore) ༡༣ ལྟག་ཙམ་ཞིག་སྦྱང་ཡོད་དུས། ཕན་ཐོགས་གā་རེ་བྱང་འདུག་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲིས་ཡིན། ང་ཆོས་བུ་ལོན་འདི་གཡར་ནས་ཕན་ཐོགས་གā་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། (লালা) ཆོས་ཀྱང་བུ་ལོན་གཡར་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཕན་ཐོགས་གā་རེ་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་དུས། ཁོང་ཆོས་འདི་གསུང་གི་འདུག ངའི་ལ་ཀྱང་སྦྱང་ཐུབ་ཡོད་ན། (লালা) ཆོས་བཏུ་ཆ་ ༡༥ ཆག་ཡང་ཞིག་སྦྱོང་ཀྱི་འདུག འདིའི་ཕན་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕན་པ་རེད། ང་ཆོས་གā་ཆོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང། ངས་ལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ངའི་ལ་ཁ་ལ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཡོད་རེད་བསམས་ནས། ཁ་སང་ངས་སྒྲུང་དེ་ཐེངས་གཅིག་ཞུས་ཡིན་བསམས་བྱུང། ས་ཐུད་ཆོང་ཆོགས་པ་ཕེབས་སོང། ས་ཐུད་ཆོང་ནང་མི་གྲངས་ ༣ᚔᚓᚕᚕ ཡོད་གསུང་གི་འདུག ས་ཐུད་ཆོང་ནང་མི་གྲངས་ ༣ᚔᚓᚕᚕ ལ་སྟོར་འབྱམ་ ༢ རེ་གཡར་བ་ཡིན་ན། ང་

ཚོའི་དངུལ་གཡ་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྒོར་འབྲས་ ༢༩༠༠ རེད། སྒོར་འབྲས་ ༢༩༠༠ ཟེར་དུས་སྒོར་ (Crore) ༢༩ རེད། ང་ཚོར་བྱ་ལོན་བཏང་བར་སྒོར་ (Crore) ༣༠ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། དེའང་གངས་ལྟོངས་དབལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་ཐན་བྱ་ཡོད་པ་དེ་རེད། གངས་ལྟོངས་དབལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གི་རེད། དགེར་ན། ལམ་ཁྲོམ་རྒྱུག་མཁན་ཞིག་གིས་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀྲར་ཧོས་སྒྲ་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་ཁྲོམ་རྒྱུག་མཁན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་གསུང་གི་རེད། དེ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། དེ་གནང་བཞིན་རྡེའུ་ལ་ཚོང་པ་ཐུག་དུས། རྡེའུ་ལ་ཚོང་པ་དེ་ཚོ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་གསུང་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མར་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཡར་བ་ལ་མ་རྩ་འདི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ང་ལྟ་ཤེས་ཡོན་ཀྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་སྒང་ལའང་གཏོང་དགོས་རེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་གཡར་བ་ལ་མ་རྩ་འདི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། འདི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བགོ་བཤལ་རྒྱུ་དགོས་རེད། ངས་གོང་དུ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། འདིའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་བགོ་བཤལ་བརྒྱབ་ནས། སྒོག་ལྷག་ཚོར་གཅོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། ལམ་ཚོང་རྒྱུག་མཁན་ཚོར་གཅོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། སྲུད་ཚོང་བར་གཅོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། རྡེའུ་ལ་དེ་ཚོར་གཅོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། མོ་ཏ་ཊོ་རྒྱ་ཡིན་གསུང་མཁན་དེ་ཚོར་གཅོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། ད་དང་བྱ་ལོན་གཡར་རྒྱ་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། ང་ལའང་དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། དེ་ཚོར་ཆ་བགོས་ཤེག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཚང་མའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ང་ཚོར་གདོན་རྒྱ་འབང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་འདོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མི་མང་གིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་མ་ཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནུས་པ་འདི་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡིན་ན། འདིའི་སྒང་ལ་གདོན་རྒྱ་མེད་པ་ཡིན་དུས། མ་འོངས་པར་བཀྲར་ཧོས་སྒྲ་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་དབང་གི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། འདི་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལན་འདེབས་ནང་དུའང་དེ་གར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བྱ་ལོན་ཞུ་མཁན་གྱི་གྲངས་འགོར་གཅོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའི་ལན་དེ། བཀྲར་ཧོས་སྒྲ་འཐུས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་འདི་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐེག་གི་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ང་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་འདི་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་རྒྱུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཝོ་ ༡ ནང་དུ་བྱ་ལོན་གཡར་མཁན་གྱ་ཚོད་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཅིག་ཏ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཏ་གོ་བ་ཡིན་ན་གྱ་ཚོད་ལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདི་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནས་ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་སྲུད་ཚོང་བར་ང་ཚོས་སྒོར་འབྲས་ ༢ རེ་གཡར་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ན། ཟླས་མ་དངོས་སུ་གཡར་བར་སྒྲིག་དུས། ཁྲིད་རང་གིས་སྒོར་འབྲས་ ༢ གཡར་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས་ཚར་སོང། མི་མང་གིས་གསུང་རྒྱུ་གསུང་གི་འདུག ལ་དགོས་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་སྒོར་ ༥,૦૦૦ གཡར་ས་དེ་ཚོར་སྒོར་འབྲས་ ༧ བཟོ་དགོས་ཡོད་ཟེར་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་སྒོར་འབྲས་ ༧ གཡར་ས་ཚོས་སྒོར་འབྲས་ ༢ བཟོ་དགོས་ཡོད་ཟེར་ཀྱི་འདུག ཚང་མ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག་མ་གཏོགས་ཁྱང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་སྐད་ཚ་མི་འདུག དེར་ང་ཚོར་ནུས་པ་ཞིག་དགོས་རེད། ནུས་པ་དེ་འདང་གི་མི་འདུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་གནས་སྟངས་ཤེག་བལྟས་ནས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད།

དེ་ནས་སྒྲ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཟེབས་རྩར་སྒྲོར་ (Crore) ༣༠ གསུངས་སོང། སྒོར་ (Crore) ༣༠ དེ་གཅིག་ཡར་གཏོང་གི་ཡོད་མེད། ཁ་སང་བྱ་ལོན་གཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་སྒྲོར་ (Crore) ༡૯ བཏོན་བའི་ནང་ནས་སྒྲོར་ (Crore) ༡૩ མ་གཏོགས་སྒྲང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རོབ་ཅིས་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་གྲངས་ ૫૦૦ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཞིབ་ཐུ་བཀྲར་

འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་སུ་དང་སུ་ལ་བྱ་ལོན་གཡར་ཡོད་མེད་དང་། གྲངས་ཀ། དཔལ་འགོར་དེ་ཚོ་འབྲལ་ཆོག་པ་ཞུ།

དེ་ནས་ལྷན་ཁང་གཞན་ལ་གཡར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་གང་ཡོད་པ་འདི་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། ང་ལྟ་གང་ས་ལྷོར་དབལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དཔལ་འཛིག་མཁན་ཚོས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྒྲབས་སུ་དེ་གা་རང་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོས་དཔལ་བཞག་པ་དེ་ཁེ་བཟང་གི་ཆེད་དུ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེན། བོད་མི་མ་རྩ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་བསམས་ནས་གནང་ཡོད་གསུང་གི་འདུག འདི་ཡིན་ན། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དཔལ་ཁང་གི་ངོ་བོར་དགོས་མ་རེད། དཔལ་ཁང་ལྟ་བུའི་ངོ་བོར་དགོས་མ་རེད། དཔལ་འདི་གཞག་རྒྱའི་ལས་ཞིག་བཅོལ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་མ་རྩ་མེད་མཁན་ཚོར་རོགས་བྱ་རྒྱ་འདིར་སྒོར་ (Crore) ༣༠ ཐོག་ད་དུང་མ་རྩ་གཅོད་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡོད་ནའང། དེ་ནས་ང་ཚོར་མ་རྩ་གཡར་རྒྱའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་རེད། ཡིན་ནའང། ཉིན་ཁ་དེ་གা་དུས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཉིན་ཁ་དེ་གা་དུས་ཡིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཁྱེད་རང་ཚོས་གཡར་ནས་བུ་ལོན་ཆུང་ལེན་ཐུབ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཀྱང་གྲོས་ཚོགས་ལ་བཀར་གྱི་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལེན་ཐུབ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀར་གྱི་རེད། ཆེས་ཞིབ་སྟན་ཐོའི་ནང་དུའང་འདོན་ཡོང་གི་རེད། བུ་ལོན་གཡར་ཚར་དུས་གནས་སྟངས་འདྲ་མིན་ཡོང་གི་རེད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བུ་ལོན་གང་གཡར་བ་དེ་ཚོ་ཆུང་བསྟོགས་ནས་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་རེད། ཁོན་ཀྱང་དཔལ་ཁང་ཡིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་བུ་ལོན་གཡར་དུས། མ་འོངས་པར་གཅིག་གིས་སྟོག་ཐུབ་མ་སོང་། གཉིས་ཀྱིས་སྟོག་ཐུབ་མ་སོང་ཞེར་རྒྱ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྟབས་ཡག་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ཁང་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་སྟོན་མའི་གནས་སྟངས་དང་མི་འདྲ་བ་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ཁང་སྒྲད་ཅོར་རྒྱའི་གནས་སྟངས་འགོ་བཙུགས་ཚར་འདུག་གཏན། ཐོན་མ་ཡིན་ན་བོད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སུད་ཚོང་བས་ཚོང་མ་ཟིན་ཐོན་ནས་དཔལ་ཁང་ནས་ཆུང་གཡར་བ་དེ་ཕར་རང་འཛིགས་བསྟོགས། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ས་གནས་མི་མང་དང་དཔལ་ཁང་དབར་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། སོ་སོ་ལའང་མ་རྩ་འདི་ཅམ་མི་དགོས་པ། དགེར་ན། ཀོ་ལེ་ལྷལ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། མི་གྲངས་ ༥ མི་ཚང་ཞིག་ཡིན་ན། མི་རེ་རེས་སྟོར་ ༣༥,००० དཔལ་ཁང་དུ་བཙུག་པ་ཡིན་ན། སྟོར་འབྱམ་གཅིག་གཅིག་མར་སྟྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མི་ཚང་གཅིག་ལ་སྟོར་འབྱམ་ ༧ མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡིན་གའང་། མི་བཞི་ནས་མི་རེ་རེས་སྟོར་ ༣༥,००० ཡར་བཙུག་པ་ཡིན་ན། མཐའ་མ་དེར་སྟོར་འབྱམ་ ༥ བུ་ལོན་རག་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་འདི་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་རྒྱན་གཅིག་བུ་ཞིག་མ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཚོང་རང་གི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ཁང་ཁེངས་བསྟད་ཡོད་རེད། (NBFC) ཁེངས་བསྟད་ཡོད་རེད། དཔལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞེར་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། དེར་སུ་ཡིན་ནའང་ཁེ་ཕན་ལེན་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཙུགས་པའི་གངས་ལྟོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཡིན་ནའང་འདི་ལའང་སང་ཉིན་རྒྱ་གར་ཞིག་གིས་བུ་ལོན་དགོས་ཡོད་ཅེར་ན། ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་ཡོད་ན་གཡར་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བཞིན་དུ་བཀག་པ་ཡིན་ན་རྟེས་མ་ཁྱེམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་ཡིན་ནའང་འདི་བོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཅེར་ནས་ཚོགས་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་མ་རེད། འདི་ཡང་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡིན་ཅེར་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཞིག་གིས་ཏ་གོ་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་ (NBFC) ཞིག་འདུག དཔལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆེད་ང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་ཡོད། ང་ལ་དཔལ་གཡོར་ཅོག་ཅེར་ན་གཡར་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྲིད་ཁོང་གིས་ཁྱེམས་ལ་གཏུག་པ་ཡིན་ན།

ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད། (NBFC) སྒྲིད་ཀ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྱིམས་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སྒྲིད་ཀ་དམའ་ཕོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཞན་པའི་མཉམ་དུ་བསྡུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྡུར་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འགོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྒྲིད་ཀ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའི་མིང་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྒྲིད་ཀའི་ཉུང་མཐའི་ཚད་དེ་འདང་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་འདི་ཡོད་རེད། ཚོང་ལས་ཞིར་དུས་ཚོང་ལས་ནང་དུ་ཞིབ་ཕྲ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་ཚོ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོར་དེབ་སྒྲིལ་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་དུས། ཆ་རྒྱུན་ཚང་དགོས་པ་དང། ཡར་སྟན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་དུས་ཐོག་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད།

དེ་ནས་སྲུད་ཚོང་བར་དཀའ་ངལ་ཕྲད་པ་དེ། མ་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་འདི་རེད། གཞན་ཁྲོམ་སའི་དཀའ་ངལ་འདི་རེད། སྲུད་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ ༥༠།༨༠ འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཉམས་སྲོང་ཡང་མང་པོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་མི་དེ་ཚོར་ཁྲོམ་ས་ཡིན་ནའང་ཚོང་གཅོ་ལ་ཡོད་ནའང་དེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོར་ཁྲོམ་ས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན་ང་ཚོས་ས་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ལྟ་དགོས་ཞེར་དུས། ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ལ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་འགྲོ་ཡི་མིན་ཞེར་ཀྱི་རེད། གོང་ཁྱེར་དཀྱིལ་ལ་ཡིན་ན་ས་ཆ་གཞན་པ་རགཅ་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། ས་ཆ་ཁ་དགོས་བྱུང་ན་ནི་གོང་ཆེན་པོ་ཞེ་དགུ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལས་ཟུར་ལ་ཚོང་རྒྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གོང་སྟེ་ལས་ཁུངས་དང། སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས། དེ་ཚོ་ཚང་མར་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་དང། མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་དགོས་པ། སྒྲ་ལད་བཤད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞེ་དྲུག་ཅིག་རེད། དེ་ནས་སྲུད་ཀུར་ཚོང་སའི་ས་ཁུལ་སོ་སོ་ལ་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བཤམ་སྟེ་ནས། གནས་སྟངས་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང། དཔེར་ན། འདི་དང་འདི་གཏ་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ་ཞེར་ན། པལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད། མངའ་སྡེ་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། ས་ཁུལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེ་གཞུང་མི་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་མི་གཉིས་གཞག་གི་ཡིན་ཞེར་བ་དེ། མི་གཉིས་འཛོག་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོས་མི་གཉིས་བཞག་སོང། ཁྲོམ་ས་ག་པར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ཞེར་ནས། མ་ཎོངས་པར་ཏེ་བའི་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང། ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་ཁྲོམ་ས་རགཅ་ཀི་རེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་བཞག་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་སྲུད་ཚོང་གི་ཚོགས་པ་དང། ང་ཚོས་ལས་བྱེད་ཀཉིས་བསྐོས་པ། ཁོ་རང་ཚོའི་མི་གཅིག་ (Ludhiana) ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མཉམ་རྩལ་ཀྱིས་ཀ་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོའི་འདོད་པཡིན། ང་ཚོས་ཐག་ཆད་ནས་ཁྲོམ་ས་རགཅ་ཀི་རེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་བཞག་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་སྲུད་ཚོང་གི་ཚོགས་པ་དང། ང་ཚོས་ལས་བྱེད་ཀཉིས་བསྐོས་པ། ཁོ་རང་ཚོའི་མི་གཅིག་ (Ludhiana) ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མཉམ་རྩལ་ཀྱིས་ཀ་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོའི་འདོད་པཡིན། ང་ཚོས་ཐག་ཆད་ནས་ཁྲོམ་ས་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དགལ་ལྡན་དགལ་འགྲོར་བཀའ་བློན་མཆོག ཏོག་ཙམ་འགོར་རྒྱ་རེད་འདུག ས་ཐུ་ཏེའི་ཕྱག་ཚོད་ ༥:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཆོས་གཏོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཆོས་གྲྭ་ཆོས་དུས་གསུམ་པའི་ལས་ཉིན་ ༤ པ་ཚགས་བསྡད་ཡོད། དེ་རིང་སྡ་ཏེ་ཏེ་བ་ཏེས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ། ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན། བརྩོད་པ་དང་པོར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། ཨིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།
ཁྲིམས་འཚར་འདོན་མཁན་དབལ་ལྟན་སྲིད་སྐྱོང་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག

དབལ་ལྟན་སྲིད་སྐྱོང་སྒྲིན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྟན་ཆོས་གྲྭ་ཆོས་གཏོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༥

ཀ། ཁ་ཤེར་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཚར།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི།

དོན་ཚན།	ཆོག་བརྗོད་རྟེང་པ།	བསྐྱར་བཅོས་ཆོག་བརྗོད།	རྒྱ་ར་ བརྗོད།
བཅུ་དྲུག་པ།	ལས་བྱེད་གནས་སྟངས་དང། བཀོད་སྒྲིག འཚོ་ལེན། ༡ མེད།	རང་འཛིན། ༡ ས་མིག་བསྐྲང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་འགོར་གཞི་ཡོད་པ་དང། གནས་རིམ་གོང་མའི་ལས་འགན་ལེན་ཐུབ་པའི་འོས་འཚེར་ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོད་ཚེ། སྤྲ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ གནས་རིམ་གོང་མའི་ས་མིག་གིང་རྩང་དུ་གནས་རིམ་ གཅིག་ལས་དམའ་བའི་ལས་བྱེད་ཅིག་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ ལས་མ་བརྒལ་བར་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཆོག་ ཅིང། ལས་ཚབ་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་རིང་གནས་རིམ་གོང་མའི་ ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་ཇི་ཡོད་ཞུ་སྟོང་བྱེད་ཆོག	གསར་འཛུག
བཅུ་བདུན་པ།	ཞབས་གཡར་དང་ཚོད་དོན་བསྐོ་ གཞག ༢ སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་ འཇུག་ལས་བྱེད་མིན་ཡང་ལོ་ དུས་རྒྱས་བཀག་གཉིས་མོས་ ཚོད་དོན་འོག་བསྐོ་གཞག་བྱ་ དགོས་རིགས་གཏན་འབེབས་ལོ་	རང་འཛིན། ༢ སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་འཇུག་ལས་བྱེད་ མིན་ཡང་ལོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉིས་མོས་ཚོད་དོན་ འོག་བསྐོ་གཞག་བྱ་དགོས་རིགས་གཏན་འབེབས་ ལོ་རྒྱས་འགེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱས་བསྐངས་ཏེ་ས་ མིག་གང་གི་ཆེད་ཚོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཨམ། ཡང་ན་སྟ་ཚན་དང་ས་མིག་མེད་པར་དམིགས་	

	རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྒངས་ཏེ་ས་མིག་གང་གི་ཆེད་ཚོད་དོན་བསྟོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྟེ་ཚན་དང་ས་མིག་མེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་འོག་ལས་གཞིའི་དགོས་དཀྱལ་ནས་ཕོགས་འབབ་སྦྱད་དེ་ཚོད་དོན་བསྟོ་གཞག་བྱ་དགོས་ཇི་ལྟར་ཡང་འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་འོས་ཚེ་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་དང་། ཕོགས་རིམ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་གཉིས་མོས་ཚོད་དོན་ཐོག་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཚོད་གན་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བསྟོ་གཞག་བྱ་འཐུས།	བསལ་ལས་གཞིའི་འོག་ལས་གཞིའི་དགོས་དཀྱལ་ནས་ཕོགས་འབབ་སྦྱད་དེ་ཚོད་དོན་བསྟོ་གཞག་བྱ་དགོས་ཇི་ལྟར་ཡང་འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་འོས་ཚེ་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་དང་། ཕོགས་རིམ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་གཉིས་མོས་ཚོད་དོན་ཐོག་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཚོད་གན་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བསྟོ་གཞག་བྱ་འཐུས། **འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུ་མཐུད་བསྟོ་གཞག་དགོས་གལ་གྱི་འཚར་འབྱལ་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་ནས་བསྒང་བསྟོ་ཞིང་གཅིག་བྱེད་ཚོག**	
བཅུ་དགུ་པ།	**དམིགས་བསལ་བསྟོ་གཞག** ། འགན་འཛིན་སྟེ་ཚན་གྱི་ལས་ལས་བྱེད་ཟུང་བྱང་མན་དང་། ལས་བྱའི་སྟེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་གནས་རིམ་གང་འོས་ཐོག་སྐད་ཡིག་ཚད་འཕེར་ཅན་གྱི་དགོས་འེས་ལས་བྱེད་བསྟོ་གཞག་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕེར་རྒྱ་མཚན་དང་སྒྲགས་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཇི་དགོས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་ལ་འཚར་འབྱལ་གནང་རྒྱ་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་འདེམས་བསྟོ་ཚོག་རྒྱ། དེ་འདྲའི་རིགས་སྐབས་	རང་འཇུག་ས། ། འགན་འཛིན་སྟེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཟུང་བྱང་མན་དང་། ལས་བྱའི་སྟེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་གནས་རིམ་གང་འོས་ཐོག་**ལོ་དཀྲིན་ཕྱད་པའི་སྐད་ཡིག་ཚད་འཕེར་ཅན་**གྱི་དགོས་རེས་ལས་བྱེད་བསྟོ་གཞག་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕེར་རྒྱ་མཚན་དང་སྒྲགས་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཇི་དགོས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་ལ་འཚར་འབྱལ་གནང་རྒྱ་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་འདེམས་བསྟོ་ཚོག་རྒྱ། དེ་འདྲའི་རིགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞིགས་ཏེ་མང་མཐའ་ལོ་རེར་ལས་བྱེད་སྤྱི་ཡོངས་ས་མིག་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་མ་མང་བ། གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་དང་། ལོ་ཚད། བསྟོ་ལས་བཅས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གི་འདེམས་རྒྱུགས་སྒྲིག་གཞི་རྩ་བཟུང་བྱ་རྒྱུའང་། ཤེས་	

	བདས་མཁོ་གནད་ལ་གཞིགས་ཏེ་མང་མཐར་ཡོ་རེར་ལས་བྱེད་སྤྱི་ཡོངས་ས་མིག་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་མ་མང་བ། གཞི་ཙཻའི་ཆ་རྒྱུན་དང་། ཡོ་ཚད། བསྐོ་ལམ་བཅས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འདེམས་རྒྱ་གས་སྤྲོ་གཅིག་ཙ་བ ཟླ་ཟླ་བྱ་རྒྱའང། ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་དེས་པར་མི་དགོས།	ཚད་ལག་འཁྱེར་དེས་པར་མི་དགོས།	
	ཅ ངམིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱང་ཆེ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་ཐོན་ལས་ཁྲངས་སོ་སོའི་འཚར་འབྲལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བྱེད་སས་མིག་ཙ་འགོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ ༣ མས་ལས་བྱེད་མི་གྲངས་ ༡༥ ལས་མ་མང་བ་ཡོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟར་དང་གོ་བསྟར་གྱིས་ཐད་བསྐོ་ཆོག་རྒྱ། ལས་བྱེད་དེ་རིགས་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་འཁྱོར་རྗེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས། དེ་དག་གི་ལས་འགན་དང་། གནས་རིམ། ཐོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱ།	ཅ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྱབ་དགེ་ཏན་གྱི་ས་མིག་ཏུ་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་གྱི་ནི་ཡིན། ཟུང་ཟུང་མན་གྱི་གནས་རིམ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་ཐོན་ལས་ཁྲངས་སོ་སོའི་འཚར་འབྲལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཏེར་བརྒྱད་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟར་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་མང་མཐར་ལས་ཡུན་ཡོ་ལྟའི་རིང་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཆོག་རྒྱ། ལས་བྱེད་འདི་རིགས་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ནང་ས་མིག་ཙ་འགོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ལས་བརྒལ་བ་བསྐོ་གཞག་མི་ཆོག	

	༥ ཞེད།	༥ ཉེ་བའི་ཁྱིམས་ལྷག་ས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྱིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིམ་པ་འོག་མའི་ཁྱིམས་ཞིབ་པ་དང་། ཁྱིམས་རྩྭང་། ཆེས་མཐོའི་ཁྱིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡུལ་ཁྱིམས་དབྱུང་ཞིབ་པ་བཅས་ཁྱིམས་དོན་ལས་བྱེད་གས་པ་བསྐོ་དགོས་རིགས་ཀྱི་འོས་ཆོས་དང་། འདེམས་རྒྱུགས་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཆེས་མཐོའི་ཁྱིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་འཛིན་འབྱུལ་བྱུང་བར། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟེན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཛུག་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བརྒྱུད་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།	གས་ར་ འཛུག
	༦ ཞེད།	༦ ལས་ཁུངས་གང་ཞིག་ཏུ་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལས་རིགས་གཏན་འཇགས་སུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྒྲུབ་ཁྱད་ལས་པ་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ལས་ཁུངས་ཚོ་ཚོས་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དགོས་མཁོ་ཇི་ཙམས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ཐྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཇི་དགོས་འཛིན་འབྱུལ་བྱུང་བསྟུན། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཛུག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ཚེ། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟེན་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། ཁྱད་ལས་པ་འདི་རིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གིས་འབྲེལ་མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་གནས་སྟོས་སམ། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཡཱན་དབང་བསྐུར་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱེད་དགོས།	གས་ར་ འཛུག

བསྐྱར་བཅོས་ཁུར་བ་དེ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆ་ཚང་འཕྲུར་ཡོང་བ་ཡིན།

ཆོག་གས་གཙོ་མཁན་བོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཚར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དབལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག

དབལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོག་གས་གཙོ་མཆོག ཟླཙང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཆོས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཁྲིམས་འཚར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་ཐོག་ལ་བརྗོད་པ་དང་པོར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོར་ཆཤས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ལེན།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལག་ལེན།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ཀཱན་འཕེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་ཁྲིམས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་འདྲི་ཆོག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་ཚོག་གྲངས་ ༣ པའི་ནང་དུ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། "ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག" ཅེས་པའི་འོག་ནས་ཆོག་གསར་དུ་བཅུག་པའི་ནག་པོ་དེ། "འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུ་མ་ཐུད་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་ཆེ་འཚར་འབུལ་བྱེད་ན། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉིར་དང་བཅས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྒྲུར་བསྐོ་ཞིང་གཅིག་བྱེད་ཆོག" ཞེས་པའི་སྐོར་རེད། དེར་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱ། ཁ་སང་གྲོས་ཆོགས་ནང་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དམིགས་ནས་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་དེ་སྟོན་མ་ཡིན་ན་ལོ་བཞི་ལས་འཕར་མི་ཆོག་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ལོ་ལྔ་བྱེད་ཆོག་པ། བསྒྲུར་དུ་ཐུ་མ་ཐུད་ལོ་གཅིག་འགྱངས་ཆོག་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ད་ལྟའི་སྐད་ཆའི་འགྲོས་དང་གྲྭང་ཕྱོགས་ཆ་ཚང་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། གང་ཟག་སྒེར་པ་རེ་ཟུང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སོང་ངམ་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང། ཁ་སང་གྲོས་ཆོགས་ནང་གྲྭང་སྟངས་བྱེད་སྟངས་དེ་གা་རང་གི་ཐོག་ལ་བྱུང་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲ་རེད་དམ་མ་རེད། འདི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་འོག་གི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག དེའི་ནང་ནས་མར་བཅད་བཞག་པ་དེ། སྟོན་མ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། "སྐད་ཡིག་ཚད་འཕེར་" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཡིག་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་མ་རེད། སྐད་ཡིག་ག་རེ་ཡིན་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དང་ཕེན་རྗེ་གཉིས་ཀར་རང་སྐྱ་འཕེར་བ། གཞན་ལག་འཁྱེར་མེད་པ་དེ་འདིའི་ནང་ནས་ཕྱུད་ཡོད་རེད། དོན་དག་འདིའི་ཐོག་ལ་སྟོན་མ་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཀ་ཅང་གི་ཚད་མཐོ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ལག་འཁྱེར་མེད་པ། ཁ་ཤས་ཕེན་རྗེའི་ཐོག་ནས་ཀ་ཅང་གི་ཚད་མཐོ་པོ། ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲགས་ཅན་ཀྱི་ཆོས་པ་པོ་དེ་འདྲ། ཁ་ཤས་འཇོན་བྱ་བ་ཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་འདིར་ལས་ཀ་བྱེད་པར་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་བའི་དོན་དག་མིན་ཏེ། ཡིན་ནའང། བོད་ཡིག་དང་ཕེན་རྗེ་ཕྱུད་དགོས་པའི་དོན་དག་རྒྱ་མཚན་གཅོ་པོ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་ན། བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རང་སྐྱ་འཕེར་བ། ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གྱིས་རྗེ་དགོན་རྗེ་དགོན་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཡོད་གཅིག་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། བོད་ཡིག་གཅིག་ཕྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་རམས་པ་ཐོན་མཁན་དེ་ཚོའི་གནས་ཚད་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲ་རང་མེད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ལག་འཁྱེར་མེད་པའི་བོད་ཡིག་གི་སྐད་ཡིག་རང་སྐྱ་འཕེར་བ་ཟེར་བ་དེ་མར་འབུད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཅོ་པོ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་ན། ཡིན་ནའང། ཀ་ཅང་གི་ཚད་ནས་ཁེས་ཀ་ཅང་ཆེ་ཡོ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཅིག་ཅར་ཁ་ཤས་ཀ་ཅང་ཆེ་ཡ་ཡ་ཡ། "ངའི་ལ་ལངོ་ད་ཡོད་མཁན་བྱས་ཤིག་ཡིན། ཡིན་ནའང། གང་ས་ཅན་སྒྲིད་གཞོངས་ཀྱི་ར་བའི་ནང་དུ་ཕེན་ཟེར་བ་དེ་འབྲི་ཡི་འདུག ད་ཡང་བོད་ནང་གི་འབྲི་སྟངས་བྱས་ནས་ཕར་

བསྒྲུར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ། ད་ཕར་ཕྱོགས་ནས་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་འདིའི་སྒྲུབ་ལ་ཕར་བསྒྲུར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེའང་དོགས་འདྲི་ཞུ་ཡི་འདོད་པ་བྱུང།

དེ་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་དེ། དམིགས་གསལ་མི་གྲངས་ ༡༥ ལས་རྒྱུ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་འདུག དེ་ལ་དགག་བྱ་དང་དོགས་འདྲི་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང། "སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རིགས་འཕྲེལ་མཐུད་པ་དང། ལྷ་གྲུབ་དགེ་ཆན་གྱི་ས་མིག་ཏུ་ལས་བྱེད་བསྟོ་གཞག་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ཟུང་དྲུང་མན་གྱི་གནས་རིམ་དུ་འཕྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ལས་ཁྲངས་སོ་སོའི་འཚར་འབྱལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བརྒྱུ། ད་ལོ་ལྷའི་རིང་དམིགས་བསལ་བསྟོ་གཞག" ཞེར་བ་དེ་རེད། འདིའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཐོག་ལ་ང་ལ་དེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཁྱེ་རྒྱ་ཡོད། ཕྱི་ར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཆུ་ལ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཕྱི་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཧས་འདོད་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་འབད་བརྩོན་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རེད། དབལ་འབྱོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཞེ་དྲག་མེད་པའི་བཟོ་འཇུ་ཞིག་རེད། དམིགས་བསལ་བསྟོ་གཞག་ ༡༥ ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ནམ། མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་གཅིག་བུའི་དོན་དག་མ་རེད། རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱ་དང་ལས་ཁྲངས་ཚང་མ་ལ་འཕྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལན་ཀྱི་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་གཅིག་བུ་ལ་དམིགས་པའི་དོན་དག་ཅིག་ཆགས་འདུག འདིའི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་འཇོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་འཇུ་བྱུང་སོང། དེའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་ཡི་ཡིན།

དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༦ པ་ཁྱད་ལས་པ་ཆེར་བ་དེ། ཕྱི་ར་བཏང་འདིའི་ཐོག་ད་ལྟའི་དབལ་ལྟན་ཕྱི་རྒྱོང་མཚོག་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཁྱད་ལས་པས་ཐུགས་ཕན་ཞེ་དྲག་གསོ་ཡི་མེད་པ་དང། ཁྱད་ལས་པ་དེ་ཚོ་དགོས་མཁོ་མེད་པ་དང། ཁྱད་ལས་པ་རྒྱུན་རིང་པོར་སྟོད་མཁན་ཚོ་ལའང་གཟིགས་མཐོང་ཞེ་དྲག་མེད་པ་དང། ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་གོ་ཡི་འདུག འདིའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་གནས་སྟངས་འདི་ལ་བལྟས་ན་མ་འོངས་པར་ཁྱད་ལས་པ་ཆེར་དུས། རིགས་གཅིག་དང་འདི་འདྲའི་སྐོར་ལ་ཆེད་ལས་ཀྱི་མཁས་པ་དེ་ཚོར། མ་འོངས་པར་སྒྲིག་འཇུགས་འདིའི་ནང་དུ་གོ་སྐབས་རེ་དགོན་རེ་དགོན་དུ་འགྲོ་རྒྱ་ཡིན་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མིན་འགྲོ་བསམ་པ་འདིའང་དོགས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གཞོངས། ངས་བརྗོད་པ་དང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱ་འདི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཚོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་ཁྲིམས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་ ༦ པ། གསར་འཛུག་བྱ་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱ་བ། ༡། "ཉེ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་པའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིམ་པ་འོག་མའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང། ཁྲིམས་དྲུང། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་དབྱུད་ཞིབ་པ་བཅས" དེ་ལ་གསུམ་ཞིག་གསུངས་འདུག དེ་ནང་བཞིན་འོག་ལ་ཆེད་ལས་པཉང་གསུངས་འདུག དེའི་རིགས་དང་པོ་བསྐོ་གཞག་གནང་

བའི་གནས་སྐབས་སུ་གནས་རིམ་གཅིག་ཏུ་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང། གཅིག་གི་ཐོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་རིང་ལུ། གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བཅོས་ཀྱི་ཡི་རིང་ལུ། ཆགས་ཚར་བའི་ལོ་ ༢ རྗེས་ལ་གནས་རིམ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་འཕར་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་དུས། ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དེར་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་དེ་གཅེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དགེར་ན། དང་པོ་ཉི་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་པའི་ཆེས་མཐའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཕང་གི་རིམ་པ་ཁོག་མའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ལཱན། དགེར་ན། ས་གནས་ཤེག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་གནས་རིམ་འདི་ཟུང་བྱང་ཡིན་ཞེས་ལན་ཡོད་ན། ལོ་བདུན་ཀྱི་རྗེས་ལ་བྱང་འཕར་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བྱ། དེ་དུས་གཅིག་པར་འགྲོ་ཡི་རེད། གལ་བར་བཅར་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་བསྐོས་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་སྟེ་ཚན་འགན་འཛིན་ནས་བསྐོས་ནས་དེའི་མཇུག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕར་ཚུར་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད། བཟློག་མེད་དབང་གིས་ཟེར་ཆུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆེད་ལས་པ་དེ། དགེར་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་བསྐོས་ཡོད་ན། སྟེ་ཚན་འགན་འཛིན་ལ་བསྐོས་ནས། ཁོང་ལོ་ ༢༠།༣༠ རིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ན། ཁོང་དེ་གར་རང་ཆེད་ལས་པའི་ངོ་བོ་བྱས་ནས། སྟོན་མ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཟུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་མཛོད་ནང་སྟོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་རེད་བྱ། གནའ་སྔ་མོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡད་ནས། ད་ལྟ་གནས་སྟོ་བཏང་བཞག་འདུ་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་གཅིག་པ་ཡིན་ཀྱི་རེད་ཞེར་ནས་འཛིག་ཀྱི་རེད་དམ། གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྲོ་འཕྲས་མི་འགྲུར་རྡོ་རྗེ་ལཱཁ།

སྲོ་འཕྲས་མི་འགྲུར་རྡོ་རྗེ་ལཱཁ་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་ཁྲིམས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ བའི་ནང་དུ། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་དེ་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྲོ་འཕྲས་ཤེག་གིས་བཀའ་གནང་བསྒྲུབས་སོང། དེར་བཏེན་དུས་ཚོད་བསྲི་ཚགས་བྱས་ནས་དམིགས་བསལ་དེའི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱ་མི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱ་ཡིན། གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

གསར་འཛུག་ནང་གི་ ༧ པ་དེའི་ནང་གི་རེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། "ལས་ཁུངས་གང་ཞིག་ཏུ་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལས་རིགས་གཏན་འཇགས་སུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་རིམ་ཅན་ཀྱི་སྣང་ཁྱད་ལས་པ་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་བྱེད་ཚེ། ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ལས་དོན་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དགོས་མཁོ་ཇི་ཆགས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ཐྲོང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཇི་དགོས་འཚར་འབྱལ་བྱེད་བསྡུན། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཛུག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ཚེ། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྟན་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱ། ཁྱད་ལས་པ་འདི་རིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གི་འབྲེལ་མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་གནས་སྟོས་སམ། འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་བསྒྲར་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱེད་དགོས། " ཞེས་འདི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ཏོག་ཙམ་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཨིན་ཏེའི་སྐད་ནང་ཞུས་ན། གོ་བ་འདི་འཛུགས་ཁག་པོ་ཞིག་དང་ (Vague) ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང། དགེར་ན། "ཁྱད་ལས་པ་འདི་རིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་" ཞེས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འགྲེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཞིག་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདི་གནད་འགག་མཐོང་གི་འདུ། འདིའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཚོག་སྟོར་འདི་རྗེས་མ་བེད་སྟོང་ལོག་པ་ལ་

མ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཤེག་དགོས་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཚགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཟློག་མེད་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆ་འཛིག་དགོས་རེད་ཅེས་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཤོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་ཞིག་དྲན་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་གསར་འཛུག་གནང་བ་དེའི་ཐོག་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འདིའི་གསར་འཛུག་དེ་སྟོན་མ་ནས་ཐྲིག་གཞི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལག་བསྟར་གནང་སྟོད་པའི་བཙོ་འདྲ་ཞིག ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག འདི་གང་འདྲ་རེད། བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་དེ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེར། ཚོད་གན་བསྐོ་གཞག་བསྐོ་རྒྱ་དེ། དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བློས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱེད་ནས་བསྟན་པེཙས་ཡིན་གསུངས་སོང་། དེའི་ངོ་གདོང་ལ་ལྟ་དུས་ཐྲིག་གཞི་དེ་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་འགྲུར་ཡོང་བ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་ཐྲིག་གཞི་བཙོ་རྒྱ་དེ། ངས་ལྟ་བྱས་ཀྱི་ཐོག་དང་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་སྟོད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་འདུག འདིའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་ཡི་ཡིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་དེ་གা་རང་གི་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་གསར་འཛུག་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། ནང་གསེས་ ༥ པར་ཞུ་རྒྱ་ནང་གསེས་ ༥ པ་མེད་པ་དེ་ཆེས་མཐའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འཆར་འབྱུལ་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་རང་གིས་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དགོངས་ནས་བསྟམས་པེཙས་པ་ཞིག་རེད་དམ། འདི་བཀའ་འདི་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དགོན་མཆོག་ཆོས་སྐྱོན་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དགོན་མཆོག་ཆོས་སྐྱོན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་དེ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན། དོན་ཚན་ ༢ པ་དེ་ཡིན། ཏེར་ཏི་བ་བྱང་སོང་། དམིགས་བསལ་འདི་མི་དགོས་པ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཛིན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལག་རྩལ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཏེ་བ་ཞུ་རྒྱ་དེ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ཞབས་གཡར་དང་ཚོད་གན་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྒྲོ་བཏང་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གིས་ཚོད་གན་བསྐོ་གཞག་གི་སྐོར་ལ་བསྒྲར་བཅོས་ཤིག་བསྒམས་ཡོད་རེད། སྒྲོ་བཏང་དེར་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་རྒྱ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང། ཚོད་གན་ཟེར་བའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་ཡོད། སྒྲོ་བཏང་ལས་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཚ་ནས་བྱས་ན། སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཆོ་གནས་རིམ་ཡར་འཕར་རྒྱུར་མཆོན་པའི་ནས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལབ་བསྟད་པ་ནང་བཞིན་བྱ་སྤྱ་གཏོན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མར་ཡོང་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་སྤྱས་དག་པོ། གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་རིམ་སྤར་རྒྱུར་མཆོན་པའི། ལས་བྱེད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནས་རིམ་བཅག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས། ལས་བྱེད་སྤྱི་བྱེངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སྟངས་དེ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ནས་རྒྱུན་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཟེར་ནའང་རེད། ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཚོད་གན་དེ་འདྲའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་གা་རེ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་ན། སྒྲོ་བཏང་ནས་རྒྱུན་ང་རང་ཚོ་གང་ཟག་ཀྱིད་ཀ་ཤོངས་ལ་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་གན་གྱི་ལས་བྱེད་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཚོད་གན་ལས་བྱེད་དེ་ཚོས་སྤྱོད་པ་མང་བ་སློག་གི་འདུག དེ་ཡང་རྒྱ་མཚན་མེད་པ་ཆགས་མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཚོད་གན་ཟེར་དུས་ཁོས་ལོ་དུས་རེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཚར་དུས། ཁོ་རང་འགྲོ་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། གནས་རིམ་འཕར་རྒྱ་གཅོག་རྒྱ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ལས་བྱེད་གཞན་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ཁྱིམས་སྒྲིག་ལ་བརྩི་བཀུར་མེད་པ་འདྲ་ཞིག ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་ཕན་ཚུན་ནང་ལ་སྤྱོད་པ་སློག་མཁན་མང་བ་ཞིག་ནས་རྒྱུན་ཚོད་གན་དེ་ཚོ་ནས་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཚོད་གན་ཟེར་བ་དེ་མང་པོ་ཆགས་ན། ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་སྟོད་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང། དེ་རིང་བསྟན་ཡོང་བ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་གི་ཐོག་ལ་རེད། དེའི་ཚོགས་བརྗོད་ཆེང་པའི་ནང་དུ་ "ལས་བྱེད་སས་ཨིག་ཙ་འགོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མན་ལས་བྱེད་མི་གྲངས་ ༡༥ ལས་མ་མང་བ" ཞེས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ཞིག་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་བརྗོད་གསར་པ་དེའི་ནང་ལ"ཙ་འགོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལས་བརྒལ་བ་བསྐོ་གཞག་མི་ཚོག" ཅེས་དེའི་སྒང་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ཀ་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་གསལ་ཁ་བཏོན་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག ཕལ་ཡིན་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་འགོད་སྟངས་དེ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་ལ། ཆོག་གྲལ་ཐང་མང་པོ་ཆགས་ཚར་རེད། ལས་བྱེད་གྲངས་ཀ་ཀ་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདིའི་ནང་གསལ་ལ་པོ་ཞིག་བྱེས་བཞག་ན། ཁྱིམས་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་བ་དེ་ཀ་ཚོད་ཀྱི་གསལ་ན་ཡག་ཀ་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལག་ལས།

སྒྲོ་འཕྲས་དབྱ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་གཞུང་འཛིན་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཚར་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་བ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་སྒང་ལ་ཡིན། སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཏུ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་གི་ཡིན་ནམ་མིན། གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་རེད། འདིའི་ནང་དུ་ "བོད་དབྱིན་ཕྱད་པའི་སྐད་ཡིག" ཅེས་འཁོད་འདུག་ དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་བོད་དབྱིན་ཕྱད་པའི་རྩམ་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ད་བཞིན་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའི་ས་མིག་ཀྱང་ཕྱིང་དུ་བཏང་ནས། བརྒྱ་ཆ་ ༡་༤ འཁོད་འདུག་སྟེ། དེར་ "བརྒྱ་ཆ་ ༡་༤ ཧམ་ལས་བྱེད་མི་གྲངས་ ༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་" ཞེས་འགོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག

འདིའི་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཟེར་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་རང་ལ་གནང་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་ འདུག ད་བཞིན་སྐད་ཡིག་དེ་ཡང་རྒྱ་སྐད་དང་། ནང་པའི་ལྷ་གྲྭབ་ཐོག་ལ་རེད་འདུག ད་འཛིན་སོང་ཅང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་གིས་འཇོན་ཐང་ཅན་དང་ཆུས་པ་ལྡན་པའི་བོད་རིགས་དེ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་འདིའི་ནང་དུ་དགོས་མཁོ་གཟིགས་ཀྱི་མེད་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་ཞིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ལ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་གཅིག་ཞུས་ན་སྙམ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ལྟག་འདུག དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ནང་གསེས་ ༥ པའི་ཐོག་ལ་ཡིན། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་མི་གྲངས་ ༢༧ བསྐོ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་བཏང་སོང་སྙམ། ལོ་ ༤ རིང་ཏུར་ཐག་འབད་ཐག་བཏང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ནས་ ༡་༤ ལ་མར་གཅོག་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་གོང་དུ་ཕྱག་སྒྲོལ་སྒྲི་འཕྲས་ཤིག་གིས་ཀྱང་བཀའ་གནང་སོང། ངས་དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་བརྒྱ་ཆ་མར་གཅོག་དགོས་པ་དང་། ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༧ ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཏུག་ཏུག་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ངལ་གা་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡོད་བཞག་པ་དེ་ད་དུང་མར་ཕྱིར་ཏུ་གཏོང་བའི་སྐུ་ངལ་གང་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཙོ་བོ་འདི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཕྱག་རྒྱོང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ངང་པོ་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང། དེ་ནས་དུས་ཚོད་ཆུང་ཙམ་བསྡོ་ཚགས་ཆགས་སྲིད་པ་རེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག

དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་སྒྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཚར་ནང་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་གསུངས་སོང། འདི་དང་རྗེས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། དེ་རིང་འདིའི་ནང་དུ་འཕྲེར་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཏེ་ཅིད་ཅིས་གསུངས་སོང། ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་དུ་ཁ་གསལ་ལོ་མི་འདུག ད་ལྟ་དང་རྗེས་སུ་ལག་བསྟར་གང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་གা་རང་མར་བཀོད་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྟེས་སུ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་འགལ་སོང་བའི་གནད་དོན་མ་ཚགས་པའི་ཆེད་དུ་འཕྲེར་ཡོང་བ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་གསར་འཛུག་བྱས་པ་དེ་གা་རང་ཡིན། དེ་སྔ་ཡང་ལག་བསྟར་གནང་གི་འདུག་ལ། ད་ལྟའང་དེ་གা་རང་གནང་བཞིན་པ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་འཁོད་པ་ཡིན་ན། གསལ་ཡོ་དང་གཙང་མ་ཚགས་པའི་རེ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཚར་འབྱལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་དེ། ཞབས་གཡར་དང་ཚོད་དོན་བསྐོ་གཞི་དེ་རེད། ཏི་བ་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་དེ་རེད། གོང་དུ་བས་ཞུས་པ་དེ། གྲོས་ཆོགས་ནང་དུཔང་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། གྲོས་ཆོགས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེར་གྱས་བཅི་ཡོད། གཉིས་ནས་བཀའཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ཡར་སྐྱེས་དུས། ཆོད་གནོ་བསྐོ་གཞི་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དུས། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གིས་མང་མཐར་འོ་ ༥ མ་གཏོགས། དེའི་རྟེས་ལ་བསྐོ་གཞི་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གིས་གོ་བ་འདི་ལེན་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའཤག་གིས་གོ་བ་གཞན་ཞིག་ལེན་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་དང་། ནུས་པ་ལྟན་པའི་ལས་བྱེད་ཅིག་འོ་ ༥ རིང་ལས་ཀ་བྱས་ཚར་དུས། དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་མི་ཚེ་ལྟག་མ་ཆ་ཚང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འདུ་བོ་ཞིག་ཡིན་དུས། འདི་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བལྟས་ནས་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་དེར། དེ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དགོངས་ཚུལ་དེ་གྲོས་ཆོགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ས་གནས་འགན་ཤས་ལ་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་ལས་བྱེད་ཉམས་ཐྲོང་ལྟན་པ་བཏང་མ་ཐུབ་པ། ས་གནས་དེའི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞི་བྱེད་དགོས་པ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༧ ནས་ ༥ བར་ཆ་ཚང་དམིགས་བསལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞི་གསུངས་པ་དེ། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ། ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ ༧། ལ་ཕལ་ཆེར་གོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཐོ་འཛིན་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དེ་འཛིན་ཞིག་རེད་འདུག ཐེར་ལ་བལྟས་ནས་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མིན། དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང། དེ་འཛིན་བའི་གནས་སྟངས་ཡོད་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག ཁེར་ལ་བལྟས་ནས་ཙ་བ་ཉིད་ནས་ཆ་ཚང་ཡོ་བྱས་ཆྱོང་བ། དགེས་ནི། མཉམ་འབྲེལ་ནང་དུ་ཕྱག་ལས་མང་ཡོ་གནང་ཆྱོང་བས། མ་གིར་ལོ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་དེ་འཛུ་ལས་ཀ་བྱས་ནས། ལྷང་བའི་སྐད་དེ་ལང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ལ་སྤྲེའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ལང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛོན་སྐྱོང་གི་ཉམས་ཆྱོང་དེ་ཡང་ཡོད་པ་བྱས། འདི་མར་ལས་བྱེད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག ད་ལྟ་ཆས་པ་ཚོས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། ལས་བྱེད་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གཞོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་དུས། ལག་འཁྱེར་ཡག་ཡོ་ཡོད་པ་དང་། ཉམས་ཆྱོང་གི་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་ལ་འཕད་དུས། དེ་ནས་ནས་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་འགན་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་རང་ནས་ཉམས་ཆྱོང་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཚོད་གནོ་སྐང་ལ་འཛོག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། པན་ཐོགས་ཤེག་ཡོང་ས་རེད་བསམས་ནས་འདི་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན། དེར་བཀྲར་འོས་སྤྲེ་འཐུས་རྟམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། གལ་སྲིད་འདི་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་

བརྒྱ་ཆ་ ། ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཞེར་བ་དེ་མར་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང། དམིགས་བསལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག་ དེ་གཅིག་ཤུ་དགོས་བསམས་སོང། ཆོད་གན་ཡང་བསྒྲུར་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། འདིའི་འཕྲས་ས་རིང་ཤུ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ། པ་དེ་ལ། "བོད་དབྱིན་ཕྱད་" ཞེར་བ་དེ་གা་རེ་བྱས་ནས་བཀོད་པ་རིང་ཅེས་ དག་ཆའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། དེར་སྨྲིག་གཞི་དང། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དེ་གা་རང་བཅོས་ཆོག་པ་ཀྱིས་ཤུ་རྒྱུ་ དང། བོད་དབྱིན་གཉིས་གা་རེ་བྱས་ནས་ཕྱད་པ་རིང་ཞེར་ན། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ། པའི་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོན་པའི་ སྐབས་སྟེ། དོ་བདག་འདིར་ལངས་སྟོང་མཁན་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་འདི་སྐབས་དེ་དུས་སྟེ་འཕྲས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། སྐབས་དེ་ དུས་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གা་རེ་རིང་ཞེར་ན། རྒྱ་ཡིག་སྐད་ཤེས་པ། ཡིན་ནའང་ལག་འཁྱེར་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ ནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ནང་དུ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། ལག་འཁྱེར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དེར་ དམིགས་བསལ་གནས་བབ་ཅིག་བསྐྱན་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་བཀྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང། རེ་རེར་ཞུ་ དགོས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཚིག་འདི་ "སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན་" ཞེར་དུས་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་འགྲོ་དུས། ཕྱི་སྒ་ལས་བྱེད་ཡར་ འཛུག་ཡོང་དུས། ཏིན་ཟྭེའི་སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན། ཞིན་ཏེའི་སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན། གཞན་པ་དེ་ འཛའི་སྐང་ལ་འཛུག་ཡོང་གི་འདུག གང་རེད་ཞེར་ན། བོད་ཡིག་དང་ཞིན་ཏེ་གཉིས་དེ་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཡིག་ཚད་བཏང་ ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཚང་མས་བོད་ཡིག་དང་ཞིན་ཏེའི་ཡིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་མི་ཤེས་མ་གཏོགས། ཕྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱིག་འཇུག་ནང་ལ་མེད་ པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ང་ལྟ་འདིའི་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་ ཡོད་མ་རེད། ང་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཡིག་ལས་བྱེད་རྣམ་རྒྱ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ནང་བཞིན་ རྣམ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཡིག་དང་ཞིན་ཏེ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཚད་ཚད་མས་གཏོང་གི་ཡོད་དུས། དེ་དགོས་པ་མི་འདུག་ དེ་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་པ་ཏིན་ཏེ་བཙུག་ཡོད་པ་རེད། ཏིན་ཏེ་དེའང་བོད་པའི་ཕྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཏིན་ཏེ་སྐད་ཚད་ལྟན་ པར་ཕྱིས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ཡིངས་པ་ལ་བོད་པའི་ཕྱི་ཚོགས་འདི་འགྲུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕྱི་ལ་མང་པོ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། ང་ལྟ་རོབ་ཅིས་འདྲ་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༤ ཙམ་ ཕྱི་ལ་སྟེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། མ་འངས་པར་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བསྒྲུར་བ་གཏོང་ དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད་སྙམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་ པའི་གནས་བབ་ཅིག་ང་ཚོས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕྱི་འཕྲས་ཤེག་གི་ལས་བྱེད་ནུས་པ་ཡོད་ པའི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོ་འཛུ་ལ་ས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་ལའང་ང་ ཚོས་གོ་སྐབས་བསྒྲུན་རྒྱའི་ཐབས་ཤེས་གང་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད། གང་ལྟར་བོད་ཡིག་དང་ཞིན་ཏེ་གཉིས་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚད་ ཚད་མས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་གཉིས་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས། དེ་ནས་ཏིན་ཏེའི་མཁས་པ་དང་རྒྱ་ཡིག་ མཁས་པ། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ཤེས་མཁན། ང་ལྟ་འདིར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་དང། བརྒྱུད་ལམ་ནས་སྐད་ཚ་ བཤད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲའི་རིགས་ཡར་འཛུག་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ངེ་མ་ཡིན་པའི་ བོད་ཡིག་དང་ཞིན་ཏེ་གཉིས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་ཡར་བཙུག་ན་ལས་བྱེད་ཡར་ཐོན་ཡོང་དུས་ཞེ་དྲག་ཏུང་སང་བ་ཞིག ཞིན་ཏེ་ཚད་འཛིན་ཞེ་དྲག་ཅིག ངེར་ལས་ཀ་ཞིག་སྟྲང་པ་ཡིན་ན་ཏུག་ཏུག་ཅིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞེར་བ་དེ་འདང་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག

རིད་འདུག གང་ཡིན་ཟིར་ན། ཉམས་ཐོང་གི་མ་འདང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རིད། དེ་ཡིན་དུས། བོད་ཡིག་དང་ཞིན་རྡོ་གཉིས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཞག་པ་རིད།

དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༥ པ་དེར། ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡༥ དེ་རྒྱ་མཚན་གཅིག་རེ་རེད། དཀའ་ངལ་གཅིག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། དེའི་སྟོན་ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གཅིག་འདི་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གིས་ཉིར་དུ་གཏང་རྒྱ་འདི། དེ་སྔ་ནང་གསེས་ ༥ པའི་དམིགས་བསལ་ཚ་རྒྱན་བཟོས་པའི་རྟེས་ལ་གནས་རིམ་བྱང་ཆེ་དང་བྱང་འཕར་དེ་འདྲ་བསྐོས་པ་བྱུང་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་དེའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པའི་བྱང་ཆེ་དང་བྱང་འཕར་དེ་འདྲ་བསྐོས་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེའི་མཚམས་ཤིག་འཛིག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ། ཁ་སང་ངས་ "ལྷ་གྲུབ" ཅེས་པའི་ཚོག་དེ་ཞུ་དུས་ལྷ་གྲུབ་དེའི་གོ་བ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྷར་ཐ་སྟད་བོད་སྲོད་གཏམ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་སོང། དེ་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཞུ། གང་ལྷར་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྲིག་གཞིའི་ནང་ཡོད་པའི་བྱང་ཆེ་དང་བྱང་འཕར་ཟིར་བ་དེ། དངོས་གནས་དང་གནས། ཡང་མིན་ན་མི་དེ་ལས་བྱེད་ཉམས་ཐོང་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཡོད་མཁན་ཕྱི་ནས་ཞབས་གཡར་གྱུ་རྒྱ། དེ་འང་བརྒྱ་ཆ་ ༤ མ་གཏོགས་སྐོང་ཚོག་གི་ཡོད་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༤ ཐད་ཀར་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གིས་ཐད་ཀར་ལས་བྱེད་བསྐོ་ཚོག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འདི་གা་རེ་ཟེར་ན། བོད་མིའི་སྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱང་འཕར་དང་བྱང་ཆེ་ཞིག་ལ་སྟེབ་དུས། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བཤེས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་དུས། ཕྱི་ནས་མི་འཁྲིད་ཡོང་དུས་འདི་ཡི་ཏྲ་ཏྲ་ཅིག་བསྡད་མ་སྟོང་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁོ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འདིར་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོས་འཛིན་དང་མ་འཛིན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཀྱང་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་འདུག འདིར་བོད་མིའི་སྲིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ། ཕྱི་ནས་འཁྲིད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡང་མིན་ན་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་སྲིའི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཆ་ཚང་བསྒྲུར་བ་ཞིག་བཏང་ནས། ཨ་རིའི་འགྲོ་སྟངས་ནང་བཞིན་བཟོ་ཡི་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ལྷང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་དགེ་བལྟས་ནས་དེའི་འགྲོ་སྟངས་བཞིན་བཟོ་ཡི་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་མིན་པ་ཡིན་ན། ང་ལྷ་ངང་ཚོའི་སྲི་ཚོགས་ལ་དཔག་བའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའི་ཏྲ་ཏྲ་ཅིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། རན་པོ་འདུག དེ་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་ ༡༥ དེ་ལ་མ་མིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་བ་ལ་བསྐོ་བསྐོ་རེད། དམིགས་བསལ་ ༡༥ དེ་གང་ལའང་བསྐོ་བསྐོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རྒྱ་མཚན་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་རེད། དེའི་རིགས་དེ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ལ་བསྐོ་ཚོག་གི་ཡོད་དམ་མེད་དེ། སྲིག་གཞིའི་ནང་གསལ་པོ་བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་རྒྱ་ལའང་ངོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྷ་གྲུབ་དགེ་ཏན་བསྐོ་རྒྱ་ལའང་ངོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའི་རིགས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པ་བྱས། བོ་ ༤ རིང་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་དུས་ཡུན་རྱོགས་པ་དང་དེ་འདྲ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག གཞན་ལྷ་གྲུབ་དགེ་ཏན་ཁང་འཛིགས་ལས་བྱེད་བཟོ་དུས། དེའི་གནས་འཕར་ཡར་ཡར་འགྲོ་དུས། གནས་སྟོས་བཏང་ན་མ་འགྲིག་པ་བྱས། ཁ་སང་ཐའི་ལན་ཀྱི་ལྷ་གྲུབ་དགེ་ཏན་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནང་བཞིན་ཆགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་དེ་ཡོད་པ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལོ་ ༤ དེའི་མཚམས་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱ་དང་དེ་དག་ང་ཚོས་ཀ་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་དང་ལོ་བྱ་རྒྱ་དང་། འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱ་རེད། དེའི་ནང་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོ་ཡིན་ལང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གང་འདྲ་འཛིག་དགོས་རྒྱ་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་ལྷ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ། ང་ལྷ་བཀུར་འོས་སྟྲི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང། གྲངས་ཀ་དེ་ ༤ ཞེས་བཅུག་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྟོན་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་པ་དེར་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༥ བ་གསར་འཛུག་ བཀྲ་བོས་སྨྲི་འཐུས་ཤེག་གིས་དྲི་བ་གা་རེ་བཏང་སོང་ཞུས་ན། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཚུར་བཏང་ཡོང་བ་རེད་དམ། བཀའཤག་གིས་དགོས་པ་ཞིག་གཟིགས་ནས་བྱས་ཡོང་བ་རེད་དམ། འདི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་བར་ལ་ཡི་གེ་ཕར་ཚུར་ཕེངས་བཞི་ལྟ་ཞིག་ བཏང་ནས། མཐའ་མ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་བབས་ན་འགྲིག་ས་རེད་ཅེས་ས་གནས་ཁྲིམས་དགོན་དང། དེ་རིགས་འདི་རྒྱ་བའི་ འཚར་འབྱལ་དེ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནང་བ་རེད། ཡིན་ནའང། ང་ཚོས་སྨྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་དགྱུས་གཅིག་ལ་ཡོང་ གི་ཡོད་པར་སོང་ཅང། དེའི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚན་འདྲ་གོ་དེ་འདི་རེད།

དྲི་བ་གཞན་པ་དེ་གা་རེ་གསུང་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། འདིའི་ནང་དུ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ དང་ཁྲིམས་དྲུང། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་དབྱུད་ཞིབ་པ་ཞེར་བ། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ བཀོད་དེ། དང་པོ་ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཁྲིམས་དོན་ལས་བྱེད་ཞེར་ན་གা་རེ་ལ་གོ་དགོས་རེད། སུ་ལ་གོ་ དགོས་རེད། གནས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་རེད། ལས་ཀའི་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་རེད་ཞེར་དུས། དེ་འདྲ་དེ་ འདྲ་ཞིག་ལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ཁ་ཐུག་བྱེས་ན་ཡག་པོ་འདུག ང་ལྟ་མར་བཀོད་པ་ཡིན་ན་རྟེས་མ་འདི་འགྲིག་གི་འདུག་ འདི་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་འདིའི་འགྲེལ་བཤད་འདི་རེད་ཅེས་རྒྱུག་མི་དགོས་པར་རིམ་པ་གསུམ་དེར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེའང་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད།

ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ལོ་ ༢༡ རེ་ནས་གནས་རིམ་འཕར་བ་ཡིན་ན་གা་རེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལ། ང་ལྟ་ང་ ཚོའི་དོན་ཚན་ ༦ དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་དང་མཉམ་དུ་འགྲེལ་བཤད་ཏོག་ཅམ་ཞིབ་ཚགས་ཤེག་རྒྱུ་ཆོག་ པ་ཞུ། དོན་ཚན་ ༦ པ་དེ་སྟོན་ནས་མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ཁྱད་ལས་པ་ཞེར་བའི་ཚོགས་དེ་ལྟ་བར་དུ་ལས་བྱེད་འདེམས་ བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་སྨྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད། ཁྱད་ལས་པའི་ཚོགས་མེད་པ་ལ་ཁྱད་ལས་པའི་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྨྲིག་གཞི་ དེ་འདྲ་བཟོས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་གྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དེའི་བར་ལ་བཟོས་གནང་འདུག གང་ལྟར་ཁྱད་ལས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྱེན་པ་མ་རེད། བཀའཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་བར་ཡིན་ན། ཁྱད་ལས་པ་ ༣ བསྐོ་ གཞག་གནང་ཡོད་རེད། དེའང་སྨྲིག་གཞི་ཆ་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་མེད་ཞིག་འཛུག་བྱེད་བར་ འགྲོ་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོ་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གིས་སྨྲིག་གཞི་ཞིག་བཟོས་གནང་འདུག ཡིན་ནའང། བཅའ་ཁྲིམས་ དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མི་འདུག ཆ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་བཟོས་ཡིན་ཞེར་བ་དེ་ འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་གནང་ནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་ རེད་དེ། ལས་བྱེད་གཅིག་བསྐོས་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་བཀའཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ ༧༠ རིང་ཁྱད་ལས་པ་གསུམ་བསྐོས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ནས་བཀའཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཡུན་རིང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ལོར་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ངོས་ནས་སྨྲིག་གཞི་ཁག་འགའ་ཤས་ཤེག་བཟོས་འདུག སྨྲིག་གཞི་ཁག་འགའ་ཤས་ ཤེག་བཟོས་པའི་ནང་ནས་ཁྱད་ལས་པའི་འདེམས་སྐྱུག་སྨྲིག་གཞི་ཞེར་བ་ཞིག་བཟོས་ནས། དེས་སྐོ་ཕྱིས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ ཆགས་པ་རེད། སྟོན་མ་ཡིན་ན་སྨྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་བསྐོ་རྒྱུ་ལའང་བསམ་ཟློ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ རེད་གླ། ཚུད་རྒྱུགས་སྨྲིག་གཞི་ཞིག་བཟོ་དུས་དེས་སྐོ་ཕྱི་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས། ད་ལྟའི་རིང་ཁྱད་ལས་པ་གྲངས་ ༣༣ ཆགས་སྟོད་ཡོད་རེད། ཁྱད་ལས་པ་གྲངས་ ༣༣ ཡོད་པ་དེའི་སྐང་ལ་ད་དུང་དམིགས་བཀར་ལས་བྱེད་ཞེར་བ། དོན་ཚན་ ༣ འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་གླ། ཁྱད་ལས་པ་གྲངས་ ༣༣ དེ་ཚོ་ཚང་མ་གནས་སྟོ་གཏོང་ཆོག་གི་མེད་ཅེས་ སྨྲིག་གཞིའི་ནང་གསལ་ཡོད་རེད། དེ་ང་ཚོས་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཕྱི་ནས་བཏང་དོན་དག་འདྲ་པོ་

ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གནས་སྦྱོ་གཏོང་བའི་འགན་དབང་དེ་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་ཡོད་མ་རེད། གནས་སྦྱོ་གཏོང་བའི་འགན་དབང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་རེད། ང་ཚོའི་རང་དབང་ཅན་ཀྱི་སྲེ་ཚན་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཀྱི་ས་མཚམས་འཛིན་དགོས་པ་དེ་དབེ་མ་སྲིད་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ས་མཚམས་ཏག་ཏག་ཅིག་བཟུང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ང་ཚོས་གཅིག་འགྲིག་མ་སོང་གཉིས་འགྲིག་མ་སོང་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་རང་བཞིན་ཀྱིས་ཡོང་གི་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༩༠༧༥ ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་གནས་སྦྱོ་བྱེད་བའི་འགན་དབང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ལས་བྱེད་གནས་སྦྱོ་བྱེད་བའི་འགན་དབང་དེ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་ཡོད་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ལས་བྱེད་གནས་སྦྱོ་མི་ཚོགས་ཟེར་བ་ཞིག་བཙོས་འདུག་ དེ་ཏག་ཏག་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང། འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་རང་དབང་ལ་ང་ཚོས་དོ་ཡོག་གཏང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལས་ཀ་སྟོད་ཚོག་གི་མེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད་གླ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་གཟིགས་སྟོད་པ་དེ། དལེར་ན། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོར་བྱང་ཆེ་གཅིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ལས་ཁུངས་ཚང་མ་གཏོར་མའི་དབྱེབས་འདྲ་པོ་བཟོ་རྒྱའི་འཆར་གཞི་བསྒྲིགས་ནས། བྱང་ཆེ་གཅིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། བྱང་ཆེ་གཅིག་འདི་ཁྱད་ལས་པའི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བྱང་ཆེའི་གནས་རིམ་སྟེང་སྟོད་དུས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལས་ཀ་སྟྲད་མ་ཚོག་པ་བྱས། དེ་ཡིན་དུས་བྱང་ཆེ་གཉིས་མ་འཇོག་དཀའ་མེད་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལའང་ད་ལྟ་བྱང་འཕར་གཅིག་ཁྱད་ལས་པ་རེད། ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ་དེ་བྱང་ཆེ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུའང་བྱང་ཆེ་གཉིས་ཆགས་རྒྱ་རེད། དེ་ལྟར་གནས་རིམ་ཡར་འཕར་དུས་རྗེས་མ་ང་ཚོར་ཐུབ་དེ་བྱང་ཆེ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཆགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ དེའི་སྒང་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ང་ཚོས་གཏོར་དབྱིབས་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟོས་མ་ཐུབ་པའི་ གནས་སྟངས་འདི། བྱང་ཆེའི་གནས་རིམ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག ས་མིག་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག དོན་གཅོད་ཚང་མ་བྱང་ཆེའི་ གནས་རིམ་ཆགས་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་གླ། དོན་གཅོད་རེ་རེའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེའང་གཏོར་དབྱིབས་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ མ་རེད་གླ། ཐེག་འཛིན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས། དེའི་གཤམ་འོག་ཏུ་ལས་བྱེད་གསུམ་བཞི་ཞིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་ རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཁྱད་ལས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐུབ་པ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་ གསར་གཏོད་བྱ་རྒྱ་རེད། ས་མིག་གཏོད་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་གནས་རིམ་དེ་གཅིག་ལས་བྱེད་ལ་གོའི་ནང་འཛིག་ ཐུབ་རྒྱ། གནས་རིམ་རེ་རེར་འགན་འཁལ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དོན་ཚན་ ༡༨ གི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ཡར་འཛུག་བགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འབྱ་རེད། སྟོན་མ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་ ༡༨ གི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེའི་ནང་དུ་གནས་རིམ་གཉིས་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་གོང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཚོག་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། བྱང་གཞོན་ལས་རོགས་ཤིག་ཡིན་ན། ཟུང་ བྱང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཚོག་གི་ཡོད་རེད། ཟུང་བྱང་ཞིག་ཡིན་ན་བྱང་ཆེའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཚོག་གི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཁག་གི་ལས་གནས་རིམ་གཉིས་འདི་མང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ གནས་རིམ་གཅིག་བྱང་གཞོན་ཀྱི་ལས་རོགས་ཡིན་ན་བྱང་གཞོན་ཀྱི་ འགན་འཁུར་ཐུབ་པ་བྱས། དེ་མིན་པ་ཡིན་ན་ལས་ཁུངས་གཅིག་ལས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེའི་གཤམ་འོག་ གི་ལས་བྱེད་དེར་འགན་སྟོང་རྒྱ་དང་ལས་ཚན་གཞག་རྒྱའི་ཆ་ཀྱེན་དེ་འདྲ་བསྐྱེན་ཀྱི་ཡོད་རེད་གླ། ད་ལྟ་ཁྱེམས་འཚར་འདི་ ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། གཞན་པའང་བཀུར་ཡོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ཐུགས་ལ་འབབ་དང་མི་འབབ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། བཏང་བ་ཡིན་ན་དགའ་བས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་

འདུག གཞན་པ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་ནང་གསེས་ ༧ པ་དེ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང། འདི་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་སྤྲོས་གཞི་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའི་བསམ་བློ་འདི་བྱོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་སྐབས་ལ་དེ་ག་རང་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་གླ། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལོ་ ༢ རེ་ཡར་འཕར་སོང་ན་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ནང་བཞིན། དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོ་མཆོག (Indian Foreign Service) དེ་བཞིན་ (Indian Administrative Service) དེ་འདྲའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཕྱི་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དེ་ག་རང་གི་ཆེད་མངགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་རྒྱུའི་ལས་སྲོལ་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་བཙོ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་གནང་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་འགོར། མཐུན་རྐྱེན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བཙོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག ཡང་མིན་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲའི་སློབ་སྦྱོང་སློང་ས་ཞིག་དགོས་རེད་གླ། ལས་བྱེད་ཡིན་ནའང། དཔེར་ན། ཕྱི་འབྲེལ་རང་གི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་བཙོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་སྒུ་རིར་རྒྱ་གར་གྱི་ (Academic) ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན། ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་སྦྱོང་བཏབ་པ་དགོས་རེད། གཞི་རིས་གྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་མེད་དུས་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གা་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅེག་ལས་བྱེད་གཞོན་པའི་སྐབས་ནས། གནས་རིས་དམའ་བའི་སྐབས་ནས་ས་གནས་གা་ཚོད་མང་བ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ཡིན་ན། དེ་ཚོད་ཀྱི་ཉམས་ཐྲོང་གསོག་རྒྱ་དང་རྒྱས་ལོན་ཡོང་རྒྱ། མ་འོངས་པར་གནས་རིས་མཐོ་སར་འགྲོ་དུས། འཛིན་སྐྱོང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱས་ལོན་པའི་ཐོག་ནས་འགན་ཚད་ལྷན་འཁུར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དེ་ལྟར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་པ་དེ། ལས་བྱེད་ཀྱི་རིས་པ་གཉིས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག རིས་པ་གཅིག་དེ་གা་རེ་ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། དཔེར་ན། (Tibet Online) ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། (Tibet Online) གྱི་ལས་བྱེད་དེ་དག་སོ་སོའི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ལག་འཁྱེར་དང་ལྷན་ནས་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ཡར་འཛུ་ལ་པའང་ཡོད་རེད། ཡང་སོ་སོའི་ཉམས་ཐྲོང་རང་གི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་བཟོ་བ་དང་བརྟན་བཟོ་བ་དང། པར་རྒྱག་པ་དེ་འདྲ་རྒྱང་རྒྱང་བྱེད་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། (Tibet Online) ལས་བྱེད་གཅིག་ང་ཚོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཏང་ན། ང་ཚོར་ཐུགས་ཤན་གསོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ལས་བྱེད་ཤར་བཏང་བ་དེའི་ཚབ་ཡང་གཞན་ཞིག་བསྐོ་དགོས་རེད་གླ། དེའང་ལས་ཀ་ཤེས་མཁན་ཞིག་རགས་གི་རེད་དམ་རགས་གི་མ་རེད། ཡང་གཞི་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་དེ་ཡིན་དུས། དཔེར་ན། ཕྱི་ཏེའ་ལས་ཁུངས་ལྷ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། (Tibet Online) ཀྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཡར་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། ཕྱིད་སྐྱོང་རང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་ཅམ་ཡང་ཏྲེས་མ་སོང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་འཁུར་ཕྱིན་སོང་ཞེས་གསུངས་མི་ཕྱིད་པ་མ་རེད་གླ། དེ་ཡིན་དུས། ལས་བྱེད་ཀྱི་འདོད་པ་བསྟུན་དགོས་པ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། ལས་བྱེད་ལ་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་འདུག ཏཱའ་ང་བལ་འདི་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཀྲོས་ཚོགས་ལ་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡིན་ནའང། ཀྲོས་ཚོགས་ལ་སྟན་སེང་མ་ཞུས་སྟོན་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་འདི་ཞིག་བསྟུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཞུས་ནས། ཚན་པ་འདིའི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དེ་གা་རང་ནང་བསྟད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ཡིན་དུས་ལག་ཤེས་གང་སྟུངས་པ་དེ་གা་རང། གནས་རིས་འདི་ལོ་ ༢ རེའི་མཚམས་ཡར་འཕར་འགྲོ་ཡི་རེད་གླ། གནས་རིས་ཡར་འཕར་དུས་སྐབས་གླ་ཆའང་འཕར་འགྲོ་

ཡི་རེད། ཡིན་ནའང་། ས་མིག་འདི་ང་ཚོས་འདི་ཡིན་འདི་ཡིན་ཟེར་མི་དགོས་པར་ (Tibet Online) ས་མིག་ ༡༠ ཡོད་ན། ས་མིག་ ༡༠ ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་མ་གཏོགས། དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་འདི་དགོས་ཡོད་འདི་དགོས་ཡོད་ཅེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གཞན་པར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་གནས་རིམ་སྦྱང་འགྲོ་ཡི་རེད་གླ། དེ་བཞིན་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙ་དེ་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙའི་ལས་ཀ་དེ་དངུལ་ཚུར་ཡོང་ཁུངས་ནས་བར་འཚར་གཞི་བཙོ་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་སྟན་ཕོ་བྱེ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྟོལས་བྱེ་རྒྱུ། ཅིས་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙས་འགན་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙའི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རྒྱ་གཏང་བར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞེ་དྲག་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙའི་ལས་བྱེད་གཅིག་སང་ཉིན་ཡང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཏང་པར་ཡིན་ན། འཚར་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། བྱེ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་མི་གཞན་པ་ཞིག་གཞི་ནས་སློབ་སྦྱོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དགེར་ན། འདིའི་ཚན་པའི་བཙོ་འདྲ་ཞིག་ སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ཙའི་ཅིས་པ་དེ་ཚོ་དེའི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལབ་ཡིན། ཅིས་པ་དེ་ཚོ་གནས་སྟོལ་གཏང་ཚུད་ལགས་ཡི། དེ་ནང་བཞིན་ཤེས་རིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བསླབ་གཞིའི་ཚན་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག (Curriculum) བཙོ་མཁན། ཁོ་ཚོས་མི་ཚེ་གང་ལ་བྱིས་ནས་བཙན་ནས་མ་ཚར་བར་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ལས་ཁུངས་གཞན་པའི་ནང་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་འདུག་གམ་རེད་མི་འདུག དེའི་ཚབ་དེ་ལ་དེ་འདྲ་གཞན་པ་ཞིག་རག་གི་རེད་དམ་རག་གི་མ་རེད། བསླབ་གཞིའི་ཚན་པ། བཏ་ཚད་ཚན་པ། དེ་བཞིན་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པ། དེའི་ནང་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ཡོད་རེད། དེའི་རིགས་དེ་གཞན་པ་གནས་སྟོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ཏཱ་མ་སྟོད་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག ཕྱིད་བྱས་ཉམས་ཞིབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕྱིད་བྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཉམས་ཞིབ་རང་བྱེད་མཁན་རེད། ཁོ་ཚོ་གྲས་དེ་གནས་སྟོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ཤེག་ལ་བཏང་ནའང་རེད། ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ཡང་ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་པ་དེ་ཡར་འཛུག་པའི་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ཚང་གི་འདུག་གམ་ཚང་གི་མི་འདུག་ དེ་ནང་བཞིན་ (Tibetan Computer Research Centre) ཡིན་ན། ཀཱ་བྱ་ཏར་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོས་ཀམ་བྱ་ཏར་རང་ལ་སྦྱངས་ནས་སློབ་སྟོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་རིགས་གནས་སྟོས་བཏང་ན་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་བདེ་སྦྱང་ནང་བ་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ཡོད་རེད། དེའི་ཚན་པ་ ༤ དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བྱེད་ ༤༠''' ཀ་ཀ ཞིག ང་ལྷ་ང་ཚོ་ལ་གྲངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞིག་རག་མ་སོང་སྟེ། ལས་བྱེད་ ༤༠'''ཀ་ཀ དེ་གནས་སྟོ་མི་དགོས་པའི་ཁོངས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ལྷའི་དོན་ཚན་ ༤ པ་དེས་གནས་སྟོ་མི་དགོས་པའི་ཁོངས་ལ་བཞག ཡིན་ནའང་དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བ་ཞིག་ཕེབས་པ་དེ་བཏོག་མེད་དབང་གིས་གསུངས་པ་དེ་རེད། བཏོག་མེད་དབང་གིས་ཟེར་བ་དེ་གནས་སྟངས་གཞན་པ་མང་པོ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད་དེ། གཙོ་བོ་གཅེ་ཡིན་ལབ་ན། ལས་བྱེད་གཅིག་སོ་སོ། དགེར་ན། ཀཱ་ཐུ་ཏར་སྡེ་ཚན་ཡིན་ན་ཀཱ་ཐུ་ཏར་གྱི་ལས་ཀ་ལའང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་བྱས། ཡིན་ནའང་། མི་དེའི་འཛིན་ཐང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་རེད་བསམས་པ་ཡིན་ན། ཀཱམ་བྱ་ཏར་སྡེ་ཚན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བསྐོ་གཞག་པ་ཡིན་ན། གནས་རིམ་ཡར་དྲུང་འཕར་དྲུང་ཆེ་ལ་སློབ་དུས། དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྐོས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་གི་ལས་ཀ་དང་ནུས་པ་ཆ་ཚང་དང་མཐུན་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཡོང་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བློ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁྲོན་ཡོངས་ནས་སྟན་ཕེར་པར་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་དུ་གོ་བསྟུར་བྱས་ནས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་བལྟས་ནས་འཚར་འབྱལ་ཞུས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གོང་མི་ཞིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་གা་རང་དུ་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ང་ལྷ་ལམ་སང་ལོ་གསུམ་བཞི་ལྟའི་ནང་དུ་དཀའ་བལ་འཕྲད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་རེད་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༡༠'''༡༥ ནང་དུ་ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཆ་ཚང་ལ་གཟིགས་ཞིབ་མ་གནང་པ་ཡིན་

ན། དཀའ་ངལ་རེས་ཅན་འཕྲད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག ད་ཡིན་དུས། ད་རེས་འདི་ལ་འགྲུར་བ་ཤེག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་བཏོས། ཁོ་རང་ཚོ་ཏྲ་ཏྲ་འཛོག་དགོས་པ་དེ་ཚོ་བཞག ཆུང་དོར་སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་འང་བཏང་ཡོད། ཆུང་དོར་སྒྲིག་གཞིར་བསྒྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་ལྟག་སྤོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚར་བ་ཡིན་ན། སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་འགྲིག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་དུས་ཚོད་ཞེ་དྲག་གཏོང་མི་དགོས་པར། ལས་བྱེད་ཁོ་རང་ཚོས་ཆུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་སྲི་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་སྲི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་སྤྱངས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དེ་ལྟར་ཞུ་ཡི་ཡོད། པཱལ་ཆེར་ལན་ཆད་པ་མེད། ལན་ཆད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་བཀའ་གནང་རོགས་གནོངས། གང་ལྟར་ལོ་ ༢ རེའི་མཚམས་ནས་གནས་རིམ་གོང་མའི་ཞོགས་དེ་རknown ལྷོ་ཡི་རེད། དང་ཞོ་ཡར་འཛུལ་དུས་སྐབས་སུ། དགེར་ན། ཏྲང་གཞོན་ལས་རོགས་ལ་འཛུལ་པ་ཡིན་ན། ཏྲང་གཞོན་ལས་རོགས་ལ་འཛུལ་ནས་ལོ་ ༢ ཐེས་ལ་ཏྲང་གཞོན་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད། དེའི་ཞོགས་དེ་རknown ལྷོ་ཡི་རེད། ཐོབ་ཐང་ཡང་རknown ལྷོ་ཡི་རེད། གནས་རིམ་ཡར་འཕར་ལྷོ་ཡི་རེད། ས་མིག་དེ་བཟོ་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས། དེ་ནས་སྒྲོམ་གཞི་དེ་གཏོར་དབྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་བོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྲི་འཐུས་རྫོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྲི་འཐུས་རྫོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྒྲབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལྟ་ཁྱེམས་འཚར་གང་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་སྲི་ཡོངས་ནས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏེ་བ་འགའ་ཤས་ཤེག་ཡོད། འདི་ཚོ་འགྲིག་མ་འགྲིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སོ་སོས་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་མ་རིག་པའི་ཟློང་ངས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༣ ནང་དུ་འདུག "འཕྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་ཆེ་ཅི་ཡང་ཡོད། ཨ་གཱའ་ཤཱ་གི་རྒྱབ་གཅེར་" ཞེར་བ་འདི། "མུ་མཐུད་" ཞེར་དུས་ལོ་ ༥ ཡིན་ན། ཡང་བསྐྱར་ལོ་ ༥ བསྐོ་རྒྱུ་ཡིན་དུས། ལོ་ ༥ སྟེང་དུ་ལོ་ ༥ བསྡོམས་ན་ལོ་ ༡ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གནས་རིམ་འཛར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་འདིའི་ལན་གནང་ཚར་ཡིན་ན་ངས་མ་གོ་བར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུའི་མཇུག་རེར། བཀྲར་འོས་སྲི་འཐུས་ཤེག་གིས་ཀྱང་གསུངས་སོང་། འདིའི་ "བརྒྱ་ཆ" ཞེར་བ་འདི་མེད་པར་བྱས་ནས་གྲངས་ཀ་རང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་བ་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁག་ལ་རྒྱ་རིགས་འཕྲེལ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་ཁྲན་ཞིག་ཞེར་བ་འདི། འདི་ང་རང་དོགས་པ་རང་ཡིན། དགེར་ན། ཨོ་སི་ཏོ་ཁི་ཡའི་ནང་དུ་ལྟ་རྒྱ་རིགས་འཕྲེལ་མཐུད་པ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་གི་ཐོག་ནས། ཕ་གོར་ཁང་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རེད། ཉི་མ་གཅིག་གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་བའི་ཐེས་སུ་ཏོབ་དེ་རྒྱ་རིགས་འཕྲེལ་མཐུད་པ་ཞིག་རགས་པ་ཡིན་ན། ཁང་གླའི་གནས་སྟངས་འདི་ཚོའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་འདི་འཕྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལན་སྒྲོན་རོགས་གནང། མེད་ན་མི་འདུག་གསུངས་ན་དེ་གར་ཁང་གིས་འཐུས་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་འགོད་བསྒྱལ་འདུ་ཞིག་ཡིན། འགོད་བསྒྱལ་གཉིས་འདི་གা་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། བྱང་ན་ལས་ཁུངས་གང་དུ་ལས་བྱེད་ཞིག་བསྐོས་པ་ཡིན་ན། དེ་གা་རང་གི་ནང་དུ་སྐོར་བ་འགོར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དབེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་གཏོང་དགོས་ན། བྱང་ན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་གི་མི་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ནང་སྲིད་ཀྱི་འོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ནང་སྲིད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་འདི་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ཏེལ་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གང་འདུ་ཞིག་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་ནའང་ཕྱི་ཏེལ་རང་ནས་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འདིས་གནས་སྟངས་ཡག་གི་ཞིག་ཏུ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདི་འགོད་བསྒྱལ་རང་ཡིན། གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འདི། བཀའ་ཤག་འདི་ཉི་མ་ཉི་མར་ཐུག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་དུས་ཐུགས་ཐག་ཚོད་གནང་རྒྱུ་རེད།

ང་ཚོའི་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་རེ་རེར་འགྲོ་དུས་སྐབས་སུ། བྱང་ན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་ཏེལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་མཉམ་མ་ཐུན་གྱི་འགན་ཡིན་དུས། སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བཅོས་གང་ཕྱིན་པ་འདི་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོ (Tibet TV) གི་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དུས་ནས་དུས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྲིག་གཞི་དེར་བསྒྲུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཤ་གོ་ཡི་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ཤེས་མདོག་རེད་དེ། མང་ཚོགས་ནང་དུ་སྒྲིག་གཞི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བ་བཏང་ནས་ལོ་ ༥ རྗེས་སུ་གཞི་ནས་ཤ་གོ་མཁན་དེ་འདུ་མང་པོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲུར་བ་བཏང་བ་འདི་ཚོ་ཉི་མ་ཉི་མ་ནས་ཤ་གོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་ཅ་ནི་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་ཅ་ནི་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོ་བཅོག་བཏོ་ཐེས་པ་འདི་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད་དམ། ཏེ་བ་དང་དོགས་པ་འདི་ཚོ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། བསམ་ཚུལ་འདི་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

བ་ལྷ་བརྗོད་པ་དང་པོ་རང་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོ་འདི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་དང་། ཁྱབ་ཚད། དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཞི་ནས་འཕུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། སྒྲི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོ་བཅོག་ དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ཐོག་ལ་ཐུག་སྒྲིལ་ཞིག་གིས་འདྲི་བའི་ཐོག་ནས། གང་ཟག་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་ཚགས་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཚགས་ཀྱི་མིན་འགྲོ་བས་མ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་སྒྲིགས་སོང་། འདིས་བློ་འཚབ་འདུ་ཞིག་བྱུང་སོང་། འདིའི་ལན་འདི་ཁ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་མ་བྱུང་བ་འདུ་པོ་ཞིག་ཚགས་སོང་། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་འདི་འདུ་སྒེག་དུས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འགྲོ་ཡི་འདུག ངའི་དྲི་བ་འདི་ཡིན། དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོ་ དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་ནང་གསེས་ ༥ པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞི་དེ་རང་ལ་ཡིན། དེ་སྔ་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༧

འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཆོག་རྒྱུའི་ས་མཚམས་འདི་ཏན་ཏན་མེད་པ་རེད། དམིགས་ཡུལ་མང་པོ་ཞིག་དེ་སྤ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་རེད། ད་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་ཚན་གཅིག་ལུའི་ལས་བྱེད་ཅིག་འདེམ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགོས་མཁོ་ཚང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ངའི་ཏི་བ་འདི། བཀའ་ཤག་གོང་མས་དེ་སྤ་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡༥ འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་སྟེ་ཚན་ལས་ཁྲངས་ཤིག་ཆ་རན་སི་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སྐད་ཤེས་མཁན། འདིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྒྱོགས་ཡོད་མཁན། དེ་འདྲའི་ལས་བྱེད་གཅམ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་དེ་སྟོན་བགོ་གླེང་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་སློབས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་བལྟས་ནས། འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏང་རྒྱའི་དུས་ཚོད་ཅིག་བསྟེན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ངས་འདི་འདྲ་བས་མ་གྲི་འདུག ཡིན་ནའང་བོད་མི་ཞི་སྟེ་ཀུན་ལས་མ་འདང་བ་ཞིག་མ་རེད། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མི་ཞི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ཤིག་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚད་མཐོ་རུ་གཏང་རྒྱ། གང་ལྟར་དེ་སྤའི་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༥ ནས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞིག་ཚང་མ་ཐུབ་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག འདི་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་གསེར་རྡ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐྲིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། མང་པོ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། འདིའི་ཐོག་བསྒྲར་དུ་དོགས་འདྲ་ཞུ་རྒྱ་འགལ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དོན་ཚན་ བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དུ། ཚོད་གན་འདི་ལོ་ ༥ རྩོགས་པའི་སྐབས་སུ་བསྒྲར་དུ་བསྐོ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། འདིའི་སྐང་ནས་དོགས་འདྲ་ཞིག་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། ཐྲིན་བཏང་གา་རེ་བྱས་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྟོན་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་འདི་ལོ་ ༥ སྐོ་ཚོགས་གི་ཡོད་རེད་གླ། ལོ་ ༥ ཚར་བའི་རྩེས་སུ་བསྒྲར་དུ་བསྐོས་མི་ཚོགས་པ་རེད། ལོ་ ༥ ཡི་དུས་ཚོད་ཚང་། དེ་ནས་ལོ་ ༧ ཡང་ན་ལོ་ ༨ བསྟུ། དེའི་རྩེས་ནས་བསྒྲར་དུ་བསྐོ་རྒྱ་ཡོད་པ་འདྲ་ཞིག་རེད་དམ། གང་འདྲ་རེད། མི་ཚེ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚོད་གན་ལོ་ ༥ བསྟུ་ཟིན་པའི་རྩེས་སུ་བསྒྲར་དུ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་བསྐོས་མི་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་རེད་དམ་གང་འདྲ་རེད། འདི་ཡང་ཁོར་དུ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞི་ནང་གསེས་ ༥ པ། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཟེར་བ་འདི་རེད། འདི་སྟོན་མའི་ཁྱབ་ཚད་འདི་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༥ ཟེར་བ་འདིའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ལ་རེད། སྟོན་མའི་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༥ འདྲ་ཞིག་མཆོན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའི་དུས་ཡུན་རྩོགས་པའི་རྩེ་ཀྱི་ཟླ་བ་ ༣ རྩེས་སུ་མཚམས་འདི་ཚང་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། འདི་བན་ཚད་ནས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞི་བྱས་པ་དེ་ཚོ་བསྟུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་འབྱར་ས་དེ་འདི་ཡིན་དུས་འདིའི་འོག་ནས་བསྐོ་གཞི་བྱེད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་དགེ་ཚན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོར་འདི་འདྲའི་ཚད་བཀག་འདྲ་ཞིག དགེར་ན། བཀའ་ཤག་འཁྱར་པར་ལོ་ ༧ མ་གཏོགས་མེད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཞིག་བསྐོས་པ་

ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཆུ་མཐུད་ལོ་ ༤ རིང་བསྡད་རྒྱུ་རེད་དམ་གང་འདུ་རེད། འདིའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་ནས་གསལ་ཁ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

གཉིས་པ་དེར་གོང་གི་ཏི་བ་དང་གཅིག་པ་རེད། དགེར་ན། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་འོག་ནས་ལོ་ལྔར་བསྐོས། དེའི་རྗེས་ནས་བཀའཤག་རྗེས་མ་དེས་བསྐྱར་དུ་ལོ་ ༤ བསྐོས་ནས་བསྟོམས་ལོ་ ༡༠ འགྲོ་རྒྱའི་ལམ་ཀ་དེ་འདུ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་འདི་གཅིག་ཀྱང་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་ ༧ འདིའི་ཐོག་ལ་རེད། དབལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། འདི་ལ་གནད་འགག་མང་པོ་ཞིག་ཚོར་སོང་། ཡིན་ནའང་འདིའི་སྒང་ལ་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ཡོད། བོད་ཀྱི་དཔལ་ཆན་ཚན་པ་ཟེར་ནའང་རེད། འདིའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་དགེ་བཞག་ནས་བཤད་རེད། འདིའི་ནང་ནས་ང་རང་གིས་ཤེས་ཚོད་བྱས་ན། བོད་ཀྱི་སྒྲ་བཏྱན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་འདྲ་ཞིག་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཆེད་ལས་ཀྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བསྐོས་པའི་ལས་བྱེད་དེ་འདྲ་ཡིན་ནམ་མིན། ངས་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་བ་འདི་འདྲ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ རེ་ཟུང་ཡོད་སྲིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། མང་ཆེ་བ་དང་པོ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལྟར་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཞིག་རེད། འདིའི་འོག་ནས་དང་པོ་ལས་བྱེད་གཅིག ཕྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡར་ལས་བྱེད་ལ་ཚུད། མ་འོངས་པར་ལས་ཀའི་དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་ཁྱད་ལས་པར་བསྐྱར་རྒྱའི་དགོངས་གཞི་རེད་དམ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་གི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག ངས་བསྟས་ན་དང་པོ་ནས་ཆེད་ལས་པའི་ངོ་བོར་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་རྒྱ་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག ཡ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་བྱེད་བསྐོས། ལས་བྱེད་འདི་ཕྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚུད་པའི་རྗེས་སུ། ཁོང་ཆེད་ལས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཆེད་ལས་རང་གི་སྒང་ལ་ཏྲག་ཏྲག་བྱས་ནས་གཞན་རྒྱའི་དགོངས་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ། གལ་སྲིད་འདི་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དགེར་ན། ཆོད་གན་འདི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལའང། ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲའི་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་བ་རྒྱའི་ལམ་ཁ་ཡོད་མེད་བསམ་པའི་དོགས་པ་བྱུང། འདི་མཉམ་དུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཚे་བརྟན་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱག་ཚे་བརྟན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀཱུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛར་ཨང་ ༡༤ པ། བརྗེད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ལ་ཆཤན་ཟླང་རྒྱུ། དང་པོ་འདི། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ནང་གསེས་ ༥ ཐོག་ལ་ཁ་སང་དབལ་ལྡན་ཕྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་འདིའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་བཀའཤག་འདིས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ། དང་པོ་ལྟ་བུར་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། ལྟ་བུར་ཀྱི་ཚོག་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་འགྲེག་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དང་ཏྲག་ཏྲག་ཅིག་བསྟད་མེད་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་སོང་བསམ་བསམ་འཛིན་བྱུང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད་རེད་དམ་མ་

རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་མ་ཐུབ་པ་འདི། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དང་ཏྲག་ཏྲག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་འདུ་ཞིག་གསུངས་སོང་། འདི་དེ་ག་རང་ཚགས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདི་ཏི་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གཉིས་པ་འདིར་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་དེ་ཚར་བ་བྱས། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་དེ་ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་འདི་རེད། འདི་ཡི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཟེར་བ་འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་འགོག་ཕྱོགས་དང་སྒྲུབ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཆ་ཚང་གསུངས་པ་རེད། དཔེར་ན། ཚོད་གན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ལོ་ ༥ ཚར་བ་ཡིན་ན། ཡང་བསྒྲར་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ཡང་འགོག་ཕྱོགས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཚོད་གན་འདི་དང་འོག་གི་དམིགས་བསལ་གཉིས་ཏོག་ཙམ་འདུ་ཞོ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། བཀའ་ཤག་མ་འདུ་བ་སྟེབ་དུས་བཀའ་ཤག་རང་ལ་དགོས་མཁོ་དབང་གིས་ལས་བྱེད་མི་མ་འདུ་དགོས་རྒྱུ་འདི་ཚོས་ཉིད་རེད། འདི་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདུ་ཡིན་ཙང་སོ་སོ་དང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་མི་གཅིག གང་ལྟར་ལྟ་གྲབ་དང་མ་ཐུན་པར་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་གྱི་མི་ཞིག་འཛོག་དུས། དམིགས་བསལ་ཆོག་བཟློད་འདིའི་འོག་ཏུ་སྟོན་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། འདི་གནང་འགག་རེད། "བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའི་ལས་ཡུན་འཁྱུར་རྩེས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཛོག་དགོས། དེ་དག་གི་ལས་འགན་དང་གནས་རིམ། ཐོག་ཐོབ་ཁེ་ཕན་'' འདི་རེད། ཏོག་ཏོག་འདི་རྒྱབ་ལྟོངས་འདི་ག་རེ་རེད་ལབ་ན། བཀའ་ཤག་རང་ཉིད་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དེ་ལ་འཛོག་གི་ཡོད་རེད། འདི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་བཞག་པའི་རྩེས་སུ་དམིགས་བསལ་ཐོག་ནས་བཞག་པ་འདུ་ཞིག་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་འདི་འཁྱུར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྩེས་སུ་མི་དེས་ལས་མཚམས་འཛོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་རེད། འདི་ལའང་འགོག་ཕྱོགས་སྒྲུབ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་འདི་འཁྱུར་མ་ཐག་ཏུ་མཚམས་བཞག་ན། ཁོང་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྐང་ལ་བསྟད་ཡོད་ཙང་། ལས་འགན་འདི་མ་ཐུད་མ་ཐུན་པ་འདུ་ཞིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཁྱུར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཟེར་ནས་འཛོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་ནས་མཚམས་ཤིག་འཛོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ལབ་ན། ཁོང་བཀའ་ཤག་གོང་མར་དགོས་མཁོ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་དེ་ཚགས་བསྟད་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་འདི་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་མི་འདི་ཚགས་དང་མི་ཚགས་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཚགས་ཡོད་ཙང་། འདིའི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་འདི་སྟོད་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ལྟ་གྲབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་པ་ཡིན་ན། གོང་གི་ཚོད་གན་འདུ་ཞིག་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མས་ལོ་ ༥ བཞག ཡང་བསྒྲར་ལོ་ ༥ བསྟན་ནས་ཚོད་གན་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྟོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། སྤྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བས་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་བཤོ་འདུ་ཞིག་གསུང་སྟོད་ཀྱི་འདུག ད་གཡོན་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞིག་གིས་གང་ཙམ་གསུངས་སོང་། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མེད། ད་ལྟ་མ་འདོན་རང་འདོན་ཆགས་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

བརྟུད་པ་དང་པོ་རང་གི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཤོ་གླེང་གི་གོ་སྒྲབས་ཚང་མ་རྟེས་ལ་ཡོང་གི་རེད། ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱུག་ཆེ་བརྟན་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྱུག་ཆེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྟུད་པ་དང་པོ་རང་གི་སྒང་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོས་ཏི་བ་ཞིག་སློང་དུས་ཏི་བ་འདིའི་རྒྱབ་ལྟོར་ལའི་མ་བཤད་པ་རྟོག་རྟོག་ཅིག་བསླངས་བཞག་ན་ར་འཕྲོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཀ། དེ་ཡིན་ཙང་ངས་རྒྱབ་ལྟོར་ལའི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་གཏོགས། བརྟུད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཤོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་མེད།

ངའི་ཏི་བ་འདི་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་གིན་ཚོད་གན་འདི་ལོ་ ༥ འགྲོལ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལོ་ ༥ འཇོག་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཞིག་ལང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་འདིས་ཡང་བསྐྱར་ཚོད་གན་འདི་ཆུ་མཐུད་དེ་འཇོག་དགོས་པ་འདི་གཉིས་མོས་ཀྱིས་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་དུས་འདིའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ངས་ཏི་བ་འདི་བསླང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་ལྟོར་ལའི་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་གཅིག་ཡིན།

གཉིས་པ་འདི། དོན་ཚན་བཞི་པ་དེ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། འགྲོལ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཟེར་ནས་ལབ་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཚོགས་བཤོ་གླེང་གསར་པའི་ནང་དུ་གཅེ་ལབ་ཡོད་རེད། "ལས་བྱེད་འདི་རིགས་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་རེའི་ཡན་ཚད་ནང " ལབ་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སྒྲབས་རེ་རེའི་ཡུན་ཚད་ནང་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ལས་བྱེད་འདི་འཕོ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། འདི་ཡིན་ཙང་ཚོགས་བཤོ་གླེང་ཁྱེད་པའི་ནང་དུ་འགྲོལ་ནས་བླ་བ་གསུམ་བར་དུ་སྟོད་དགོས་པའི་སྒྲད་ཆ་འདི་དང་། རྒྱབ་ལྟོར་ལའི་ཏུག་ཏུག་འགལ་ཟླ་འགྲོ་ཡི་མི་འདུག་གམ། འདི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདི་གཉིས་འདི་ཏི་བ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དགོན་མཆོག་ཚོས་སྐྱོན་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དགོན་མཆོག་ཚོས་སྐྱོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའི་ཏི་བ་འདི་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་བསྐྱར་བཅོས་ནང་དུ། གོང་དུ་ཚོད་གན་ལོ་ ༥ ལས་མ་བཏང་བ་སྐོ་ཚོག ཁོག་དེར་ "བསྐྱར་བསྐོ་ཕེངས་གཅིག" ཟེར་བ་འདི་ལོ་ ༥ ལ་གོ་དགོས་རེད་དམ། གཅིག གཉིས་ཀ་ཚོད་ལ་གོ་དགོས་རེད། འདི་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ས་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

ཕྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་པོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསར་འཛུག་ ༤ འདི་དང་འབྲེལ་ནས་ཡིན། འདི་དང་འབྲེལ་ནས་དང་པོར་དོགས་པ་ཞིག་བྱུང་། ཕྱག་སྟྲོལ་སྒྲོ་འཕྲས་ཤེག་གིས་དོགས་འཇུ་གནང་སོང་། འདིའི་རྟེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་གིས་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་སོང་། འདི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱབ་ལྟོངས་ལ་དོགས་པ་བཟའ་སྟོད་པ་ཞིག་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཕྱག་སྟྲོལ་སྒྲོ་འཕྲས་ཤེག་གིས་"བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་"ཞེས་པ་འདི་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་འདི་རེད། བཟློག་མེད་ཟེར་བ་འདི་བཀའ་ཤག་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ངའི་རྒྱ་མཚན་བཟློག་མེད་ཡིན། ངའི་རྒྱ་མཚན་འདི་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཟེར་ནས། ཕ་རོལ་པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་འདི་སྐྱོན་ཀྱི་རེད་གླ། རྒྱ་མཚན་འདིའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་གིས་ལན་སྐྱོན་པའི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཤེག་ལ་དོགས་གཞི་ཀ་རེ་བྱུང་ཞེ་ན། ཁྱད་ལས་པ་འདི་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་བྱས་མི་ཚོག་པ་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་འདུག གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་འདི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེད་དེ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་འདིའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ལ་གཞན་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད། ལས་བྱེད་གང་དུ་བསྐོས་མི་བསྐོ་འདི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་པ་ཡིན་ཟེར་དུས། གནས་སྟངས་འདི་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གསར་འཛུག་བྱས་པ་འདིས། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བཟོས་པ་འདི་གཏོར་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འཁུར་བ་འཛིན་ཁྱད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱད་དགོས་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་འདི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཡིན་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ལ། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༣ ནང་། འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་གི་འགན་དབང་ནང་བུ། སྒྲིག་གཞི་དང་དེ་འཛུ་བཟོ་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་སྒྲིག་གཞི་བཟོས་པ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཡིན་ནའང་སྒྲིག་གཞི་འདི་འཛུ་མ་རེད། ལས་བྱེད་ཡར་མར་གཏང་རྒྱ་འདི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་ཡིན་ཞེས་ད་ལྟ་ལག་པ་འཆང་རྒྱ་བའི་པོ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདི་གནས་པའི་རྒྱ་མཚན་འདི་གང་བར་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཅེ་ན། འདིའི་འོག་ཏུ་ "འབྲེལ་མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་གནས་སྟོས་སམ། འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་བསྐྱར་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱེད་དགོས།"ཅེར་རྒྱ་འདི་དང་"བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་" ཞེས་པ་འདི་གཉིས་པོས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལས་ཁང་གིས་བཞག་པའི་སྒྲིག་གཞི་གཏོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཝང་ཉིན་མི་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་དུས། འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་གི་ངོས་ནས་འདི་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེར་དུས། འདི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གཏན་འབེབས་ཕྱིན་ཅིན་པ་རེད། བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་ཡོད་ན་བསྐོ་ཚོག་པ་བཟོས་ཡོད་རེད། འདི་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་རེད། བསྐོ་ཡི་ཡིན་ཅིར་རྒྱའི་གནས་སྟངས་འདིར་འགྲོ་ས་རེད། འདི་བྱེད་དུ་འདི་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱ་འདི་ནམ་པ་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་ལྡ་རྒྱ་རི་རྩམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ལྡ་རྒྱ་རི་རྩམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བརྗེད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཚོག་པ་ཞུ། བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཆགས་བསྡད་འདུག བཟོ་བཅོས་ནང་བུ། "སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་

རིགས་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་དང། ལྷ་གྲུབ་དགེ་ཆན་" དང། སྔར་ཡོད་པར་ "དམིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་" ཞེས་བྱིས་འདུག ཏི་བ་གཅིག་དེ། འདིར་ཡིན་གཅིག་གིས་ "དམིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་" ཞེས་པ་དེ་མར་འཛིན་ནས། "སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་དང། ལྷ་གྲུབ་དགེ་ཆན་" ཞེས་འབྲི་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ག་རེ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་ནང་དུ་ >>ཁྱད་ལས་པ་ << མེད་པ་ཡིན་ན། ཁྱད་ལས་ཀྱི་ལས་རིགས་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ ཞེས་ག་རེ་བྱས་ནས་བཀོད་མེད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཁྲོག་པ་ཀྱིས།

དེ་ནས་ "བརྒྱ་ཆ་" ཞེས་པའི་ཚོག་ཐོག་གསལ་ཁ་དགོས་པ་འདི་ཁྱད་པར་མི་འདུག

ནང་གསེས་ ༧ གསར་འཛུག་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་རིགས་སྲེ་ཚན་ ༧ གི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཚོན་བཞག་སོང། མ་འོངས་པར་འདི་ལས་ལྟག་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཞིག་དང། གཞན་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་གི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལས་རིགས་ ༧ རང་ལ་དམིགས་པའི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་རིགས་ ༧ དང། མ་འོངས་པར་གཞན་པའང་ཕྱག་བསྟར་གནང་བ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག

དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་སྒྲེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀྲུར་འོས་སྨྲ། འཐུས་ཤིག་གིས་བརྗོད་པ་དང་པོ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། ཡིན་ནའང་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་ཚོད་གན་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་གནས་རིམ་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། ཚོད་གན་བསྐོ་བའི་སྐབས་ཐུ་གནས་རིམ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བསྐོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལོ་རེ་རེར་དང། གཉིས་རེར་བསྐོས་སྲིད་པ་རེད། ལོ་ ༢ ནས་ལོ་ ༥ བར་དུ་བསྐོས་སྲིད་པ་རེད། གང་ལྟར་མང་མཐའ་འདི་ལོ་བཞི་གསུང་གི་ཡོད་རེད། འདི་ཡིན་དུས་རྟེས་ཐུ་ཡང་བསྐྱར་ཐེངས་གཅིག་བསྐོ་རྒྱ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལོ་བརྒྱད་ལྟག་བྱ་རྒྱ་ཡོད་མ་རེད་ལ། དེ་ཡིན་དུས་ཡང་བསྐྱར་བསྐོ་བའི་སྐབས་ཐུ་ཁོ་རང་གནས་རིམ་སྔར་ནས་བསྐོ་ཡི་རེད་དམ་གནས་རིམ་དེ་གา་རང་གི་སྐྱང་ལ་བསྐོ་ཡི་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདི་ཚོད་གན་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གནས་སྟངས་དེ་གา་རང་གི་སྐབས་ཐུ་གཞི་བཞག་ནས་བྱ་རྒྱ་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་དེ་གา་རང་བྱེད་དུས་གནས་རིམ་འཕར་རྒྱ་འདི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའི་སྐབས་ཐུ་གནས་རིམ་གང་གི་ཆེད་དུ་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་རེད།

དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་མིན་པར་གྲངས་ཀ་ ༤ ཡོད་ན་ཞེས་གསུང་གི་འདུག ཀྱངས་ཀ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ ༤ བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེ་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་གལ་སྲིད་ཚོད་གན་ཀྱི་འདི་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༥ འདི་དང་གྲངས་ཀ་འདི་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེ་འདུག་ཞུ་རྒྱ་འི་གནས་སྟངས་གཅིག་འདི་རེད།

དེ་ནས་ཨོ་སི་ཏྲི་ལི་ཡར་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་རགས་པ་ཡིན་ན་ཁང་པའི་གནས་སྟངས་གང་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདི་རེད། ཁང་དོད་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་ཁང་པ་སྟོད་ས་མེད་པ་ཡིན་ན་ཁང་པ་གླ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོའི་ཁང་དོད་ནས་སྟུང་རྒྱ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

ནང་སྲིད་འདི་ནང་སྲིད་རང་ལ་བཏང། ཕྱི་ཏྲི་ལ་འདི་ཕྱི་ཏྲི་ལ་རང་ལ་བཏང་ཟེར་བ་འདི་དགོངས་ཚུལ་རང་རེད། ཕྱིར་བཏང་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་པོར་མ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ནས་གཟིགས་པའི་སྐབས་སུ་ནང་སྲིད་འདི་ནང་སྲིད་ལ་བཏང་བཞག་ན་ལས་སྟེ་པོ་འདུག ཕྱི་ཏྲི་ལ་འདི་ཕྱི་ཏྲི་ལ་ལ་བཏང་བཞག་ན་ལས་སྟེ་པོ་འདུག འདི་དགོངས་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། ནང་སྲིད་རང་གི་ནང་དུ་ནང་སྲིད་གা་ཚོད་ཅིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ནང་སྲིད་ལ་གཏང་བ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ལ་མ་གཏོགས་གཏོང་ས་ཡོད་མ་རེད་གྱི། ཁ་སང་ང་ཚོས་བསམ་བློ་མ་འཁོར་བ་མ་རེད། གོས་བསྡུར་འདྲ་འཚྭ་ཅམ་ཞིག་བྱང་སོང་སྟེ། འདི་ཚོ་ཞིབ་ཚགས་པོས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག མ་འོངས་པར་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་ཆུས་ཅམ་བཏང་ནས་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདི་ཚོ་སེལ་ནས་མ་འོངས་པར་བསམ་བློ་ཆུ་ཆེ་ཅམ་བཏང་ནས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་རྟེད་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་ཚུགས་གི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་བསམ་བློ་གཅིག་དེ་གང་རེད་ཅི་ན། ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་དེ་དག བདེ་སྡུང་དང། ཕྱི་ཏྲི་ལ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཡན་ལག་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་ཚོ་ཕར་ཚུར་གནས་སྟོལ་གཏང་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཕར་ཚུར་གནས་སྟོལ་བཏང་ན་བསམས་པ་རེད་དེ། འདི་ཡང་དཔེ་ཁག་པོ་འདུག གང་རེད་ཅི་ན། ཉམས་ཐོང་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་དུས། འདི་ནས་མར་ཐོ་གཏོང་ཡོང་དུས། ཡར་འདི་དང་འདི་གནས་སྟོལ་གཏོང་ཚོག་གི་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་གནས་སྟར་མི་དགོས་ཟེར་བ་རེད། འདི་དང་འདི་བདེ་སྡུང་གི་གา་རེ་ཡིན་ན་གཅིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྟོལ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་རྒྱང་རྒྱང་ལབ་དུས་ཐོ་གཞུང་ལྟ་ཡོང་དུས་དཀའ་ལས་ཞེ་ཏྲག་འདུག ཐོག་མའི་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་རིང་དེ་གང་རང་ལ་ཆ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང། དེ་ཡིན་དུས་ནང་སྲིད་འདི་ནང་སྲིད་ལ་གཏང་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཏྲི་ལ་འདི་ཕྱི་ཏྲི་ལ་ལ་གཏང་རྒྱུ་རང་སྐོར་བ་འཕེབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད་མི་འདུག ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་རིམ་དང། ས་མིག་བཅས་མང་པོ་ཞེ་ཏྲག་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་གླ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ནང་བཞིན་འདི་དེར་བཏང། འདི་ཕར་བཏང་ཟེར་རྒྱ་དེའང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་གནས་རིམ་དང་ས་མིག་ཚང་མར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲ་ཞིག་ད་ལྟའི་ཚར་ཡོང་རྒྱ་རེད་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེ་གང་ཟག་ལ་དམིགས་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མིན། གནས་སྟངས་བྱུང་སོང། བྱས་ཀང་ཚོད་གན་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་ལ་ཡང་སེ་སྐད་ཆ་ཏིས་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོའི་གོ་བ་དེ་གཅིག་རང་རེད་གླ་ཟེར་ནས། འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏི་བ་གཞན་པ་ཞིག་རྟེས་པ་ཞུ་ཚེས་སོང། འདི་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་གང་ཡང་མིན། ཕྱིར་ཚོད་གན་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་ཚོད་གན་ཐེངས་ ༢ བྱས་ཚར་ན། དེ་ནས་མི་ཚེ་གང་ཚང་ཚོད་གན་བྱ་རྒྱ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་བ་ལ་ཅིས་བཞིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་ཕྱི་འཐུས་ཤེག་གི་ས་ཁྲི་ཏ་ཏིས་པ་དེའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཚོད་པ་བཏྱིས།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ ཅ་པ་ཏེ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་དང་ལྟ་བྱུབ་དགེ་ཁྲན་གཅིག་ཏུའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་རེད། གང་རེད་ཅི་ན། འདི་གཉིས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལས་བྱེད་གཏན་འཇགས་བཟོས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཐའི་ལན་ཀྱི་ལྟ་བྱུབ་དགེ་ཁྲན་ནང་བཞིན་ས་གནས་གཅིག་ལ་ལོ་མང་སྟོད་དུས་སྟོག་གཞི་དང་འགལ་ཡོང་དུས། དེ་ལའང་ལན་རྒྱ་སྟངས་མ་ཤེས་པ་བྱས་ནས། གང་ལྟར་ཁོ་རང་དམིགས་བསལ་འོག་ལ་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ཅ་པའི་འོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ལོ་ ༤ འདི་ཚར་བ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་འཐོན་འགྲོ་ཡི་རེད་བྱ། ཡང་ན། ཡང་བསྐྱར་བསྐོ་རྒྱའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་བསྐོ་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་རྟེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

བཀའ་ཤག་གོང་མས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་བྱེད་མ་གནས་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་འདི། དཔེར་དམ་ཞུ་ཅམ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ། དཔལ་འབྱོར་ལ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་བསམས་པ་རེད། ཁ་སང་དམ་ཀྱོས་ཆོགས་སུ་གནས་ཚུལ་འདི་བློང་ཅམ་བྱས་པ་ཡིན། གང་བློང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེར་ན། དཔལ་ཅང་ཆོས་ཡུལ་ཁྲིམས་སྲུང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཡུལ་ཁྲིམས་ཚང་མ་ཏུག་ཏུག་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག ཕྲེལ་ངམ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ཕོགས་སྒོར་དགོས་པའི་གནས་དོན་འདི་ཕྲེན་དུས། ང་ཆོས་ཞིབ་འཛུག་བྱེད་དུས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་ དཔལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཨིན་ཕྲད་དུ། (Minimum Wage) ཟེར་བ་འདི། ཐྲ་ཆའི་དམའ་ཆད་འདི་ང་ཆོས་ལས་བྱེད་དེ་ཆོར་སྒོད་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ནས་ལྟ་དུས་ཏུག་ཏུག་སྒོད་ཀྱི་མི་འདུག མ་བསྡད་པ་དེའང་རྒྱ་མཚན་སྟ་ཆོགས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསྐྱར་དྲན་གསོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། ཕྲེལ་ངམ་དོན་གཅོད་གཅིག་བྱ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་དེར་ལས་བྱེད་བཞི་ཡོད་རེད། འདི་ནས་འཕར་བཏང་བའི་ལས་བྱེད་ཆང་མས་ (VISA) ཞུ་དུས་རིམ་པ་གཅིག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་ལས་རིམ་མཐོ་ཤོས་དེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་བཟོ་འཛིན་ཞིག (VISA) སྒྲུབ་རྒྱུའི་ནང་དུ་དབྱེ་བ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ང་ཆོའི་ཕྲེལ་ངམ་དོན་གཅོད་ཡིན་ན། དཔལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཨིན་ཕྲད་དུ་ (Highly Skilled Worker) ལག་རྩལ་ཡིན་ནའང་རེད། རིག་རྩལ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཆད་མཐོ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་པར་འགྲོ་དུས། དོན་གཅོད་ཀྱང་དེ་ག་རང་རེད། གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་དེ་ཆོའང་དེ་ག་རང་རེད། འདི་བྱེད་དུས་བློ་ཆའི་དམའ་ཆད་འདི་ཆང་མ་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་ཆགས་སྟོད་ཡོད་རེད། (Euro) ༥,,,,,, ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆང་མར་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁ་ཤས་དམའ་ཆད་འདི་ལོངས། ཁ་ཤས་མ་ལོང་དུས་ཡུལ་ཁྲིམས་མཐུན་དང་མི་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཆོས་ཞིབ་འཛུག་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་འདི། དཔེར་ན། ས་གནས་རང་གི་ལས་བྱེད་ས་གནས་དེ་ག་རང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དམའ་ཆད་འདི་ག་ཆོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚུར་ལྷད་ལང་བར་སྟེབ་དུས་དམའ་ཆད་འདི་གཞུང་གི་ས་གཏན་འབེབས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེ་འཇ་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཆོས་ཡུལ་ཁྲིམས་སྲུང་རྒྱུ་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཆོས་ཞིབ་འཛུག་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་འདི། དཔེར་ན། ས་གནས་རང་གི་ལས་བྱེད་ས་གནས་དེ་ག་རང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དམའ་ཆད་འདི་ག་ཆོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚུར་ལྷད་ལང་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཆོས་ཞིབ་འཛུག་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་འདི། ད་ལྟ་ང་ཆོ་ཤ་ཅ་ཞིག་ཞུ་ཡོད་ཀྱི་ཡིན། ཡང་འདི་ཆོ་ལ་ཁ་ཤས་པར་གོང་ཕྱི་ལ་ཤ་ཅ་ ཅ་ཤ ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསྟེན་བསྡད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡང་འདི་ཆོ་ལ་མ་ཁོངས་པར་གོང་ཕྱི་ལ་ཤ་ཅ་ ཅ་ཤ ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལ་ཕ་ཤ་ཅ ཅ ཕ ཕ ཕ

འད
། ང་ཆོས་འདི་ནས་ཕར་ལས་བྱེད་གང་ཐུབ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞི་ནས་ཉམས་ཐྱོང་བས་ནས་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་བཟོས། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དུས་ས་གནས་རང་ནས་བསྟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འདི་ཚོ་བསམ་བློ་རང་གི་སྣང་ཚ་རེད། ཏེ་བ་འདི་ལེབས་པར་སོང་ཅང་། ང་ཆོས་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱ་གཏོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གཏན་འཚེལ་བ་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྟུར་བྱས། ང་ཆོས་ཐག་གཅོད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད། བསམ་བློ་གཏང་རྒྱ་གཏོང་གི་ཡོད། འདི་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

དེ་ནས་བསྟུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་རྒྱ་མཚོང་གི་འདུག་གམ་གསུངས་པ་དེ་རེད། ང་ལྟའི་རིང་ལ་གྱུར་བ་ཆུང་ཆུང་འདི་ཡང་འགྲོ་རོགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་སིལ་བསངས་ཤིག་འགྲོ་ས་རེད། བསྟུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏང་བར་གྲོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་དང་ཚང་མས་གོ་བསྟུར་བྱས་ནས་ཚང་མའི་འདོད་པ་གা་རེ་འདུག ང་ཚོ་གང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་ན་ཡག་ས་རེད། སྟོས་གཞི་གང་འཛིན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འདི་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་གོ་བསྟུར་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚང་མར་ཏན་ཏན་དགེ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདི་མ་གཏོགས་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་བུས་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོང་ན། ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་འཕྲེར་གསོ་དེ། སྤྱི་ར་བཏང་བསྟུར་བ་ཞིག་བཏང་ན་སུ་ལ་ཡིན་ནའང་དེར་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་གི་རེད། འདི་ཡིན་དུས་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ར། འདི་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འགེལ་རྒྱུ་ཡང་གা་དུས་ཡིན་ནའང་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཨ་ལས་དང་པོ་རིམ་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་བསྟུར་བ་གཏང་། རྗེས་མར་ང་ཚོས་དགོས་མཁོ་འདྲ་ཞིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསྟུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་འདུག་གམ། བཀྲར་འགས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་གা་རེ་འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱང་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱ་গা་རེ་འདུག འདི་ཚོ་ཕར་ཆུར་བཟོ་ལེན་ཚད་ལྟན་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདོད་པ་ཁེངས་པ། སྤྱི་ཀ་འཛིགས་ཤན། སྤྱི་པ་ལའང་ཕན་པའི་ལམ་ཞིག་བསྟན་རྒྱ་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གནད་དོན་འདི་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་འགྲོ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཞིག་རེད་ལྟ།

བཀྲར་འགས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་དུ་དུས་ཡུན་བར་མཚམས་བཞག་ནས་བསྟུར་དུ་བསྟོ་གཞག་མ་ཚོག་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདི་རེད། འདིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཇུ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་སྟོན་གནས་ཆུལ་འདི་འབྲང་དུས་ང་ཚོའི་བཀའ་ཟུར་དེ་འཇའ་ཚར་ཡོད་རེད། ཕོ་ ༥ ཚར་དུས་དེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བཞག་ཏེ་ཟླ་ཡང་བསྟུར་བསྟོ་རྒྱ་དེ་འཇ་ཡོད་རེད། འདི་ཚོག་གི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟེར་ཀྱི་འདུག་ དེ་ནས་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་ལ་བཀའ་འཇུ་ཞུས་ཡིན། འདི་ཚོག་གི་མ་རེད་གསུངས་སོང་། མང་ན་ལོ་ ༥ ཟེར་འདུག་ག བསྟུར་དུ་བསྟོ་ཞིག་བྱེད་ཐུག་ཟེར་ནས་མི་འདུག་ག དེ་ཡིན་དུས་ཚོག་གི་མ་རེད་བྱས་ནས་གོ་བ་དེ་རང་ལེན་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདི་བྱས་ནས་ཐོན་དུ་བསྟོ་ཞིག་ཟ་འདི་ཚོ་བསྟོས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འདི་དེ་འཇ་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་བསྟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་འཇ་རེད།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་འདི། དགེར་ན། བཀའ་ཤག་གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་བསྟོ་ཞིག་བྱས། ང་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཚོད་གན་དེ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་འདི་ཡིན་གཅིག་མེན་གཅིག་དགོས་རྒྱ་མི་འདུག དོན་ཚན་བཅུ་དགུའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་འདི་དགོས་རྒྱ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་འདི་རེད། གལ་ཏེ་བཀའ་ཤག་ཀ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིག་གནང་བ་ཡིན་ན། དགེར་ན། ང་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ལོ་ ༤ བསྟོས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བདུན་བས་ཡང་བསྟུར་ལོ་ ༤ སྟོ་ཚོག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདི་བཀའ་ཤག་སོ་སོས་དོ་བདག་འདིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་དུས། ང་ལྟའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ཚད་གཞི་བཀག་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག

འདིས་ལོ་ ༤ བསྐོས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་རྗེས་མས་མི་དེ་གཅིག་ལོ་ ༤ བསྐོ་རྒྱུ་ཡིན་རེར་བ་ཡིན་ནའང། སྒྲིག་གཞིའི་ཚོགས་གཞི་ནས་བཀག་ཡོད་མ་རེད། བསྐོ་ཚུགས་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཡོད་རེད། འདིར་མ་འོངས་པའི་དཀའ་ངལ་འདྲ་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་གྱི་ཐོག་ནས་འདི་ལས་མ་བཏུལ་བའི་ཆེད་དུ་གང་འདྲ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདི་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་ཞེས་འདི་གཅིག་ཤུ་ཡི་ཡིན།

དེ་ནས་དྲ་བརྙན་ཚན་པའི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་དེ་གཅིག་རང་རེད། ཚང་མས་ཡར་འཕྲལ་དུས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུའི་ཚ་རྒྱན་འོག་ནས་འཕྲལ་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང། ལས་བྱེད་ཚོར་འདམ་ཀ་ཞིག་ཕྱལ་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེ་གཅིག་ལ་བསྡད་རྒྱའི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་གནས་སྟོས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན། འདིས་གཏན་འཇགས་འདི་ནང་དུ་ཚུད་འགྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞན་ཆེད་ལས་པ་འདི་ཚོ་ཆེད་ལས་པའི་ངོ་བོ་དེ་གཅིག་གི་སྒང་ནས་སྟེབ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཁྱད་ལས་པ་ ༣༩ གཅིག་ལྷའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་འགྲིག་རྒྱ་ཞིག་རེད་མི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཚན་པ་ ༧ འདིའི་ཐོག་ཡང་ཏེ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ཕེབས་སོང་བ། ཚན་པ་ ༧ འདི་ཚོར་རེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་རྒྱ་ཞིག་རེད་འདུག ཆ་འོངས་པར་འདི་རང་ལ་གནས་ཀྱི་རེད་དམ་གནས་ཀྱི་མ་རེད། མང་དུ་གཏང་གི་རེད་དམ་ཕྱང་དུ་གཏང་གི་རེད་ཟེར་རྒྱ་འདི། སྒྲབས་དང་དུས་སོ་སོར་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང་བསྟུན་ནས། འཛིན་སྐྱོང་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེས། ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་འདི་ཚོའང་ཆེད་ལས་པར་བསྟུར་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདི། ཁྱད་ལས་པའི་མིང་འདོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྷོས་པར། ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་བྱས་ནས་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པར་ཉམས་ཐོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་ལས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ན། ཁོང་ལས་ཁུངས་དེ་གཅིག་ནང་དུ་གནས་སྟོ་མི་དགོས་པའི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་འགྲོ་སྟོང་ཀྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་ཡང་འདམ་ཀ་ཕྱལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་འདི་ལག་བསྟར་བྱས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་རྒྱ་མཚན་འགལ་ཤེག་བཤད་སོང་། འདི་ཁྲིམས་དང་ཏག་ཏག་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དམིགས་བསལ་བསྟོ་གཞག་འདི་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཚ་རྒྱན་བསྟུན་པ་འདི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་དེ་རང་རེད། དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་ནང་དུ་འདི་ཅམ་ལས་བྲིས་མེད་དུས་འདིའི་འོག་གི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ཙཱ་འཛིན་འོག་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཙཱ་འཛིན་ནང་དུ་འགྲོ་དགོས་འདིའི་ཚ་རྒྱན་འདི་ཚོ་མར་བཟོ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་ཡོད་རེད། བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་མེད། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དང་ང་ཚོས་བསྟུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་འདི་འདྲ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁྲིམས་དང་ཏག་ཏག་སྟོང་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད། ཁྲིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྟད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་ནའང་ཁག་པོ་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟིགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེར་ཚོད་གན་དང་དམིགས་བསལ་གཉིས་འདི་ཏོག་ཙམ་འདྲ་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདི་ནའང་ཚོད་གན་ལ་གནས་སྟངས་ཤེས་བྱས། དམིགས་བསལ་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་ཤེས་གི་དུས་ཡུན་ཐུང་གས་པ་རྗེས་སུ་ཟློ་བ་གསུམ་ཞིར་འདུག ད་ལྟའི་འདི་ལོ་ ༤ བསྐོ་གཞག་རེད་འདུག འདི་འདྲ་གསུངས་སོང་། འདིའི་ཁྱད་པར་ཚེ་ཤོས་གང་རེད་ཅེ་ན། དམིགས་བསལ་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་འདིར་མ་མིག་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མ་མིག་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྷོས་པར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ག་བར་ཡིན་ནའང་བསྐོ་ཚོགས་གྱི་ཡོད་རེད། གནས་རིམ་ག་བར་

ཡིན་ནའང་བསྟོ་ཚོགས་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཇོན་སྟོང་ལ་རང་དབང་ཆེ་དགེ་མིན་འགྲོ་བས་བསམ་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་བྱས་པ་རེད། ཆོད་གན་ཡིན་ན་ཆོད་གན་གྱི་ཚ་ཆུན་གང་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་ནས་བསྟུར་བ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་རེད། འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་ཤོས་འདི་ས་མིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་འདི་རེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཁུ་རྒྱུ་དང་། ཆོད་གན་ཡིན་ན་ཆོད་གན་ལ་ས་མིག་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་གཉིས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཆོད་གན་ཁག་ཅིག་འདི་ས་མིག་ཡོད་པ་དང་། གཞན་པ་གཅིག་འདི་ས་མིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁྱེམས་ཀྱི་ཆ་ཆུན་གྱི་འོག་ནས་ལས་འཚར་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་འདི་ཁུ་རྒྱུ་དང་།

གཉིས་མོས་ཆོད་གན་འདི་བཀའ་ཤག་གསར་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདི་རེད། བསྟོ་གཞག་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་དུས་ཡུན་དང་འགན་དབང་འདི་ཚོར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བསྟོ་གཞག་བྱེད་པའི་སྒྲབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཆོད་གན་རེད། ལོ་ ༥ ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྟོ་དགོས་རེད་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་འདིའང་ངེས་པར་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། དགེར་ན། དམིགས་བསལ་ལོ་ ༤ བསྟོ་རྒྱུ་འདི་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འདི་ང་ཚོས་ཞེ་དགེ་གནད་འགག་མ་མཐོང་བ་འདི་གা་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁོ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གা་རེའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་འདི་ལབ་ཡོད་རེད་གླ། ལྟ་གྱུབ་དགེ་ཏྲན་ཡིན་ན་ལྟ་གྱུབ་དགེ་ཏྲན་ཆེད་དུ་ལབ་ཡོད་རེད། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ཆེད་དུ་ལབ་ཡོད་དུས། འདི་མ་གཏོགས་གཞན་པར་འགྲོ་སའི་ལམ་ཀ་ཡོད་མ་རེད། དགེར་ན། ལྟ་གྱུབ་དགེ་ཏྲན་ཞིག་ཡིན་ན། ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་གླ། འདི་ཡང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞེ་དགེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་འདི་རིག་རྒྱ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དམིགས་བསལ་དང་ཆོད་གན་འདིའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞི་དེ་འདྲ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདི་ཚོ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་བསྟེན་པ་དང་དོན་གཅོད་ཚང་མ་བརྟེ་བོ་རྒྱུ་དགོས་རེད་དམ་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་འདི་ཡང་འདྲ་བོ་ཆགས་སྲིད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གིས་བརྟེ་བོ་རྒྱུ་དགོས་པ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལ་དུས་ཡུན་གྱི་ཚད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་སྟེན་མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མཐོང་གི་མི་འདུག

བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། ཆོད་གན་ལོ་ ༥ བྱས་ནས་ཡང་བསྟུར་བསྟོ་རྒྱུ་ཡིན་ན། ལོ་ ༥ བསྟོས་ནས་མང་མཐར་ལོ་ ༤ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་སྤྱིད་བྱེས་འདི་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། འདི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་ "བཟློག་མེད་" ཞེས་པའི་ཚོག་དེ་རེད། འདིའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ལ་དོགས་པ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གི་རང་དབང་ཅན་ཀྱི་གནས་བབ་འདི་གཏོར་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་འདི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྤྱིག་གཞི་ཞིག་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྟོ་ལྟན་ཁང་གི་སྤྱིག་གཞི་དང་འགལ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བཅའ་ཁྱེམས་དང་འགལ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ནུས་མེད་རེད། འདི་སྤྱིག་གཞི་གོང་མའི་ནང་དུ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་བཅའ་ཁྱེམས་ནང་དུ་འདི་དེ་ག་རང་རེད། སྤྱིག་གཞི་ཞིག་བཟོས་ནས་བཅའ་ཁྱེམས་དང་འགལ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྤྱིག་གཞི་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ནུས་མེད་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད།

དེ་བཞིན་དུ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། ང་ཚོའི་སྤྱིག་འཇུག་གས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་། གལ་ཆེ་ཆུང་དང་། མཐོ་དམན་དང་འདི་ཚོའི་སྟོར་ལ་རེད། བཅའ་ཁྱེམས་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་འདིའི་

འོག་གི་ཆ་རྒྱུན་བོད་མི་མང་སྒྲོ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཚོ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་གཞི་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འདེམས་ལྷན་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིགས་འདི་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཆ་རྒྱུན་དེའང་དས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་གང་རང་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཡག་པོར་གཟིགས་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ལས་བྱེད་གནས་སྟོས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་འདི། འཛིན་སྐྱོང་ལ་མ་གཏོགས་འགན་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ལས་བྱེད་སུ་གང་དུ་གནས་སྟོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་བར་ཕན་ཐོགས་ས་རེད། འདི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཅ་གོ་ཡི་ཡོད་པར་སོང་ཅང་རེད། ལས་བྱེད་གནས་སྒར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉར་རྒྱུ་དང་། ཡིག་ཚགས་ཉར་རྒྱུ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་སྟོང་བརར་སྒྲུང་རྒྱུ་དང་འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡིན་ནའང་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤྲེ་ཚན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད། འདིའི་རང་དབང་ལ་དོ་ཧོག་གཏང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མེད། རང་དབང་འདི་ད་དུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང་རང་དབང་མེད་པ་ཞིག་བེད་སྟོད་བཏང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདི་ཡང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་པར་ཚུར་ལྷོར་སྟྲངས་ལངས་ཀྱི་ནང་པ་ཁོ་ཚ་ཡིན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤྲེ་ཚན་གྱི་འགན་དབང་དེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཏྲག་ཏྲག་ཅིག་བསྟད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། ཆོར་འཕྲལ་བྱང་པ་འདི་ཚོ་ང་ཚོས་སྟོན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་འདི་འདྲ་འགྲོ་སྟོད་པ་རེད། དེ་གา་རང་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་འགྲོ་དགོས་ཏེ་ར་པ་འདི་ཚོ་ཏྲག་ཏྲག་སྟོད་ཀྱི་མ་རེད། འདིའི་བསམ་བློའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་གཏོགས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤྲེ་ཚན་གྱི་རང་དབང་གི་གནས་བབ་འཕོག་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། རང་བཞིན་གྱིས་ནུས་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༥ པ་འདིར་རྒྱ་རིགས་དང་ལྷ་བྱབ་དགེ་ཁྲན་མ་གཏོགས་ཁྱད་ལས་པ་དེ་དག་འདིའི་ནང་དུ་ཀ་རེ་བྱས་ནས་བཀོད་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྐོ་རྒྱུ་ནང་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཅོས་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་བསྐྱར་འདི་ཚོའི་དུས་ཡུན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཐུབ་ཡོད་དུས། འདི་བྱིས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱད་ལས་འདི་ཚོ་ང་ཚོའི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟེབས་པ་ཞིག་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་ཁྱད་ལས་པ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་ཚུད་རྒྱུགས་འདིའང་ད་ལྟའི་འདེམས་ལྷན་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་འདི་རེད། འདི་ལ་ཟུར་རྒྱན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཟུར་རྒྱན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ཚོག་པའི་ཆ་རྒྱུན་འདི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བཟོ་བསྟད་ཡོད་རེད། ཁྱད་ལས་འདི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་དུ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་སྟེ་ཚན་དྲུག་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡོད་གི་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་འདི། སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་ལས་ཀའི་ངོ་བོ་དང་། ལྷན་ཁང་སོ་སོའི་འཚར་འབྲེལ་དང་། བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྟུར་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས།

འདི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཞིན་པ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གི་དཀར་ཆ་དང་། དེ་འདྲ་འགན་ཤག་ཤིག་བྱུང་སོང་། བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་ཡི་ཡིན།

བྱག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་རའི་བར་གསེང་ཡིན།